

# 1. UVOD

Posljednjih pedesetak godina u oblasti proizvodnog inženjerstva desile su se veoma značajne, moglo bi reći i dramatične promjene. Jedan od najvažnijih pravaca ovih promjena uslovljane je razvojem automatizacije i uvođenja informatičkih tehnologija u ovoj oblasti. Novi termini kao što su robotika, CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, računarom podržano projektovanje proizvoda/računarom podržana proizvodnja), fleksibilna proizvodnja, FPS (Flexible Production System, fleksibilni proizvodni sistem), CIM (Computer Integrated Manufacturing, računarom integrisana proizvodnja) i t.d. poznati su već više decenija, tako da "stari" termini, kao što je "mehanizacija" polahko isčezava u tehničkoj komunikaciji i riječniku.

Automatizacija je veoma dinamična tehnologija koja konstantno napreduje, a definiše se kao tehnologija primjene mehaničkih, električnih i računarom podržanih sistema s ciljem vođenja i upravljanja proizvodnjom. Automatizacija u proizvodnim sistemima metaloprerađivačke industrije uključuje:

- automatske alatne mašine,
- automatske mašine za montažu i sklapanje,
- industrijske robote,
- automatske sisteme za manipulaciju i skladištenje,
- automatske sisteme za inspekciju i kontrolu kvaliteta,
- računarske sisteme upravljanja procesima i
- računarski sistemi za planiranje, sakupljanje podataka i donošenje odluka vezanih za proizvodnju.

Postoje tri tipa automatizacije:

- fiksna,
- programabilna i
- fleksibilna.


Fiksna automatizacija je sistem u kome su proizvodne operacije orijentisane (fiksirane) konfiguraciji proizvodne opreme. Najčešće su to veoma jednostavne operacije. Fiksnu automatizaciju karakteriše velika investiciona ulaganja za specijalnu proizvodnu opremu, velika proizvodnost i nefleksibilnost promjeni proizvoda. Kao primjer fiksne automatizacije navodi se mehanizovana montažna linija (prva primjena oko 1913. godine) gdje se obradci kreću pomoću mehanizovane trake od jedne do druge alatne mašine (od operacije, do operacije), ali gdje su alatne mašine konvencionalno upravljanje. Drugi primjer je transfer linija (početak primjene oko 1924. godine).

---

Programabilna automatizacija predstavlja sistem sa proizvodnom opremom koja je sposobna za proizvodnju različitih dijelova. Proizvodne operacije su ovdje upravljane računarskim programom koji predstavlja niz kodiranih naredbi (instrukcija) koje sistem prepoznaće i interpretira kroz izvršavanje proizvodnih operacija. Sa novim programom unešenim u proizvodni sistem, proizvodi se drugi proizvod. Programabilnu automatizaciju karakteriše velika investiciona ulaganja u univerzalnu proizvodnu opremu, manja proizvodnost u odnosu na fiksnu automatizaciju, fleksibilnost u pogledu oblika dijelova (proizvoda) i primjenljivost u malo i srednje seriskoj proizvodnji. Kao primjeri programabilne automatizacije navode se NC (Numerical Control, numerički upravljane) alatne mašine (prva primjena 1953. godine) i industrijski roboti (prva primjena 1961. godine).

Fleksibilna automatizacija predstavlja proširenje programabilne automatizacije i predstavlja sistem potpuno fleksibilan u pogledu različitosti dijelova koji se proizvode, ali sa još jednom, veoma važnom karakteristikom, a to je potpuno odsustvo gubitka vremena zbog reprogramiranja, pripreme proizvodnje (naprimjer, rezni alati, pomoćni pribori, podešavanje alatne mašine) i sl. Također, ovaj sistem automatizacije može generisati različite kombinacije proizvodnje različitih dijelova u okviru odgovarajućih serija. Fleksibilnu automatizaciju karakterišu velika investiciona ulaganja u specijalnu proizvodnu opremu, kontinuitet proizvodnje različitih proizvoda, srednja proizvodnost i fleksibilnost u pogledu oblika i dimenzija proizvoda. Kao primjer fleksibilne automatizacije navodi se fleksibilni proizvodni sistemi (prva primjena, sistem MOLINS 24, 1968. godine).

Relativni odnosi naprijed pomenuta tri tipa automatizacije u proizvodnim sistemima metaloprerađivačke industrije prikazani su na slici 1.1 i to prema različitim serijama proizvodnje.




**Slika 1.1. Tri tipa proizvodne automatizacije**

Računar je od početka, danas, i tako će i ubuduće imati presudan značaj u razvoju tehnologija proizvodne automatizacije. Termin "računaram integrirana proizvodnja" (CIM – Computer Integrated Manufacturing) označava sistem kod koga je računar upotrebljen za projektovanje proizvoda (konstruiranje, proračuni, dizajn), planiranje proizvodnje, upravljanje proizvodnjom i vođenje svih ekonomsko – komercijalnih aktivnosti u proizvodnoj firmi.

Kakav je odnos između automatizacije i CIM sistema? U proizvodnoj firmi se sve proizvodne aktivnosti dešavaju u proizvodnom pogonu uslovljene su informaciono – procesnim aktivnostima kao što su: projektovanje proizvoda i planiranje proizvodnje (ove aktivnosti su vezane za projektne, tehnološke i ekonomski biroe – odjele). Proizvodne aktivnosti uključuju sve proizvodne postupke, montažu, manipulaciju materijalima i kontrolu koji se primjenjuju "na obradak" – na proizvod. Dakle, ove aktivnosti dolaze u "direktni dodir sa obratkom". Veza između proizvodnih i informaciono – procesnih aktivnosti prikazana je na slici 1.2. Pripremak (ulazni materijal) ulazi u proizvodni pogon i iz njega izlazi u obliku finalnog proizvoda. Oko "cijevi" proizvodnih aktivnosti (a) nalazi se "prsten" informaciono – procesnih aktivnosti (b) u koje spadaju: biznis aktivnosti (marketing, prodaja, nabava, naplata i t.d.), projektovanje proizvoda, planiranje proizvodnje i upravljanje proizvodnjom.

Dakle, navedene četiri informaciono – procesne aktivnosti tvore "prsten" koji je u čvrtoj vezi sa proizvodnim aktivnostima i u opštem slučaju to je potpuna veza tehnologija automatizacije i CIM sistema. To znači da je tehnologija automatizacije vezana za proizvodne aktivnosti (a) (proizvodne operacije – postupci obrade, montaža, manipulacija materijalima i kontrola) sa malim ili nikakvim učešćem radnika, a CIM je više vezan za informaciono – procesne aktivnosti koje podržavaju proizvodne aktivnosti. Ovdje se računar koristi za realizaciju četiri nabrojane informaciono – procesne aktivnosti.



**Slika 1.2.** *Model proizvodnje: (a) proizvodne aktivnosti i (b) informaciono-procesne aktivnosti*

## **1. UVOD**

---

Kao zaključak, može se kazati da će upotreba računarskih sistema objediniti automatizaciju i CIM i dovesti do "kompjuterski automatizovane fabrike" – fabrike budućnosti što je već dokazano ranih devedesetih godina dvadesetog vijeka kada je počela era inteligentne automatizacije i inteligentnih proizvodnih sistema.

Automatizacija u uslovima velikoserijske i masovne proizvodnje ostvaruje se primjenom automata i automatskih linija. Karakteristike takve proizvodnje su: uzak assortiman proizvoda, visoka proizvodnost, visoka tačnost obrade i obrada istih dijelova u dužem vremenskom periodu bez dodatnog podešavanja alatnih mašina.

Automatizacija u uslovima srednjoserijske i maloserijske proizvodnje kao dominantnih vidova u današnjoj metaloprerađivačkoj industriji, uspješno se realizira primjenom NC alatnih mašina. NC alatne mašine u ovom kontekstu imaju proizvodnost i tačnost obrade automata s jedne strane, i fleksibilnost univerzalnih alatnih mašina, s druge strane.

Zahvaljujući numeričkom upravljanju alatnih mašina, nisu dobiveni samo novi automatizovani obradni sistemi sa povećanom proizvodnošću, nego i metaloprerađivačka je podignuta na jedan viši tehnološki nivo sa novim otvorenim mogućnostima poboljšanja, humanizacije rada i sl. Osnovne prednosti NC alatnih mašina u odnosu na konvencionalno upravljane su:

- veći stepen iskorištenja alatne mašine,
- visoka tačnost i smanjenje troškova kontrole,
- povećanje produktivnosti na račun smanjenja pripremnog, pomoćnog i glavnog (mašinskog) vremena,
- uštede na mehaničkim, hidrauličnim, pneumatskim i električnim elementima, mehanizmima i uređajima koji su osnovni nosioci informacija automatizacije kod konvencionalno upravljanih alatnih mašina (krivulje, doboši, kopirni uređaji, brje-gaste ploče i sl.),
- velika fleksibilnost pri obradi i t.d.

Međutim, treba naglasiti da NC alatne mašine imaju i neke nedostatke, a to su:

- velika investiciona ulaganja,
- obavezno planiranje svih aktivnosti do u najsjitnije detalje i
- kompleksnost aktivnosti održavanja.

Još je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka konstatovano da NC alatne mašine po većini aspekata zamjenjuje više konvencionalno upravljanih mašina. Na ovaj način je smanjena potrebna proizvodna oprema, proizvodni prostor, povećana produktivnost, povećan udio mašinskog vremena u ukupnom raspoloživom vremenu, povećana tačnost izrade, smanjeno vrijeme pripreme proizvodnje i t.d.

Razvoj numeričkog upravljanja u uskoj je vezi sa razvojem mikroelektronike, informatike, mechatronike i računarske tehnike. Neki važni događaji u navedenom razvoju su:

1808. godina – Joseph M. Jacquard je prvi put koristio izmjenljivi nosač informacija (podataka); bušenu limenu karticu za automatsko upravljanje razbojem,
1938. godina – Na MIT-u (Massachusetts Institute of Technology) je Claude E. Shannon došao do rezultata da je najbrže preračunavanje i prijenos podataka moguće izvesti u binarnom obliku korištenjem Boole-ove algebre, čime su postavljeni temelji današnjim računarima i numeričkom upravljanju,
1943. godina – John W. Mauchly i J. Presper Eckart su izradili prvi elektronski digitalni računar "ENIAC" koji je imao oko 18000 elektronskih cijevi,
1947. godina – John T. Parsons je dao osnovnu ideju za numeričko upravljanje alatnim mašinama pri čemu je za nosioca podataka koristio bušenu karticu. Ova osnovna ideja sastojala se u sljedećem:
- izračunate pozicije putanja reznog alata memoriju se na bušenim karticama,
  - bušene kartice se na mašini očitavaju automatski,
  - očitane vrijednosti za pozicije reznog alata se saopštavaju i internu obračunavaju u vidu dodatnih međuvrijednosti i
  - na osnovu gore pomenutih podataka se upravlja kretanjima u pravcu koordinatnih osa pomoću servomotorova,
1953. godina – Urađena je prva industrijska numerički upravljana vertikalna glodalica čiji se logički dio sastojao od skoro 300 elektronskih cijevi,
1957. godina – Razvijen prvi programski jezik za mašinsko (automatsko) programiranje NC alatnih mašina, APT (Automaticaly Programmed Tools),
1959. godina – U Evropi se pojavljuje prva NC alatna mašina na sajmu u Hannoveru,
1960. godina – Proizvedena prva NC mašina sa tranzistorima,
1963. godina – Proizvedena prva specijalna NC alatna mašina i prvi put primjenjeno direktno numeričko upravljanje, DNC (Direct Numerical Control),
1965. godina – Razvijen prvi automatski izmjenjivač reznog alata,
1968. godina – Proizveden prvi NC sistem u IC tehnici (Integrated Circuit),
1969. godina – Industrijska primjena DNC sistema u SAD-u,
1970. godina – Početak primjene NC alatnih mašina u Bosni i Hercegovini,
1970. godina – Uvodi se prva automatska manipulacija obradaka pomoću paleta,
1972. godina – Proizvedene su prve CNC alatne mašine (Computer Numerical Control, kompjuterski upravljana alatna mašina) i NC alatne mašine sa memorijom,
1984. godina – Pojava programskih paketa CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, Računaram podržano projektovanje proizvoda/računaram podržana proizvodnja),
1988. godina – Prvi CIM (Computer Integrated Manufacturing, Kompjuterom integrisana proizvodnja) sistem primjenjen u Japanu,
- .....
1992. godina – Počinje era inteligentne automatizacije i inteligentnih proizvodnih sistema,
- .....
- .....
-

## **1. UVOD**

---

Najvećom inovacijom numeričkog upravljanja smatra se prelazak na CNC upravljanje gdje se upravljačka funkcija ostvaruje pomoću računara. Dalji razvoj numeričkog upravljanja bio je u najvećoj mjeri uslovjen razvojem u poluprovodničkoj tehnologiji. Veliko-serijska proizvodnja CNC sistema počinje od 1975. godine na bazi mikroprocesora sa ROM memorijom (Read Only Memory). Primjenom ROM memorije je nabavna cijena CNC sistema bila prvi puta niža od nabavna cijene NC sistema.

Za potrebe numeričkog upravljanja je 1976. godine razvijeno veliko integrисano kolo (LSI, Large Scale Integration) koje zamjenjuje 250 do 300 normalno integrисanih kola.

Za memorisanje CNC programske podrške, pored ROM memorije, razvijena je memorija sa slobodnim pristupom RAM (Random Access Memory).

U pogledu pouzdanosti rada, NC sistemi su do 1978. godine imali prosječno jedan zastoj (kvar) na 10 mjeseci rada, da bi se pouzdanost sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka povećala na jedan zastoj na 33 mjeseca rada, što je u današnjem vremenu povećano do nivoa skoro apsolutne pouzdanosti.

Naredni važan momenat vezan za razvoj numeričkog upravljanja je novi tip alatne mašine – obradni centar. To je alatna mašina visoke fleksibilnosti i proizvodnosti. Osnovne su joj karakteristike:

- obrada prizmatičnih obradaka pri jednom stezanju sa četiri ili pet strana (5-osna obrada),
- automatska izmjena reznog alata iz magacina alata,
- širok dijapazon postupaka obrade; glodanje, bušenje, narezivanje navoja, struganje, razvrtanje i t.d.,
- automatsko uključivanje broja obrtaja i posmaka,
- kružna obrada na numerički upravljanom obrtnom radnom stolu,
- automatska izmjena obradaka pomoću uređaja za izmjenu paleta,
- veoma jednostavno postavljanje pomoćnog pribora na palete,
- CNC upravljanje sa memorisanjem programa i postprogramske tehnikom,
- automatsko mjerjenje i identifikacija geometrije obratka,
- korekcija programa na alatnoj mašini i t.d.


Razvoj robota je današnju industriju prerađe metalu doveo do potpuno novog tehnološkog nivoa kojeg odlikuju različite fleksibilne proizvodne (tehnološke) strukture; fleksibilni proizvodni modul, fleksibilna proizvodna celija i fleksibilni proizvodni sistem. Povezivanjem alatnih mašina se vrši pomoću robota i automatiziranih manipulatora a uz pomoć kompjuterskih sistema i obezbjedene vještačke inteligencije za automatsko funkcioniranje takvih sistema.

\* \* \*

Automatizacija rada konvencionalno upravljenih alatnih mašina ostvaruje se ugradnjom odgovarajućih elemenata, mehanizama i uređaja u njihovu kinematsku strukturu. Takvi elementi i mehanizmi su naprimjer: brjegaste ploče i doboši, kopirni uređaji, odgovara-

jući mehanizmi za koračnu podjelu, cilindri jednosmjernog i dvosmjernog djelovanja, kulisni mehanizmi i t.d. Na ovaj način, na konvencionalno upravljanju alatnoj mašini, moguće je upravljati kretanjem izvršnih mehanizama alatne mašine s ciljem kretanja reznog alata i obratka po definisanom putu kojem odgovara izvršenje konkretnе proizvodne operacije. Dakle, "programiranje" rada kod ovih mašina vrši se projektovanjem elemenata i mehanizama koji se ugrađuju u kinematsku strukturu mašine. Svaki oblik, naprimjer brjegaste ploče kod automatskog konvencionalno upravljanog struga, predstavlja "memorisani program", ili redoslijed akcija i radnji izvršnih organa ovog struga.

Kod numerički upravljenih alatnih mašina, izvršni organi dobijaju memorisane podatke za svoj rad u obliku signala koje njeni elementi, naprimjer servomotori, "razumiju" i transformišu u relativno kretanje reznog alata i obratka, ili u izvršavanje pojedinih funkcija izvršnih organa mašine. Podaci o relativnom kretanju alata i obratka definišu se u izabranom koordinatnom sistemu koji je orijentisan u radnom prostoru alatne mašine. Niz tačaka koje definišu naznačenu putanju zadaje se pomoću vrijednosti ordinata u izabranom koordinatnom sistemu. Kako su ordinate brojevi, tj. numeričke informacije, ovaj način upravljanja alatnom mašinom nazvan je "brojčano upravljanje" ili numeričko upravljanje (Numerical Control), ili skraćeno NC upravljanje. U opšem slučaju, kretanje tijela u prostoru je definisano sa šest stepeni slobode; tri translacije i tri rotacije. Zbog toga se numeričko upravljanje temelji na opisu relativnog puta reznog alata i obratka u pravouglom koordinatnom sistemu, slika 1.3. To su koordinate X, Y i Z kojima se definišu translatorna kretanja i koordinate A, B i C kojima se definišu rotacije oko X, Y i Z ose. Kod sistema numeričkog upravljanja definisane su pozitivne i negativne vrijednosti ( $X, -X, A, -A, \dots$ ). Translatorna kretanja paralelna sa X osom su označena sa U i P, sa Y osom V i Q i sa Z osom W i R. Izrada programa, a zatim upravljanje i kontrola njegove realizacije u procesu rada alatne mašine omogućuju, teoretski gledano, razradu veoma složenih i po vremenu trajanja dugih programa, tako da se primjennom numeričkog upravljanja mogu automatizirati veoma složeni tehnološki procesi. Uzimajući u obzir činjenicu da se numeričkim upravljanjem mogu automatizirati sve alatne mašine, može se zaključiti da su ovim načinom upravljanja otvorene neslućene mogućnosti dovođenja proizvodnih procesa na mnogo više tehnološke nivoe.




Slika 1.3. Pravougli koordinatni sistem alatne mašine

## 2. OBRADNI SISTEMI SA NC I CNC UPRAVLJANJEM

### 2.1. POJAM SISTEMA

Često, u širem smislu ljudske aktivnosti, korištenje termina "sistem" izaziva poteškoće u razumijevanju, a najviše iz razloga želje da se izkaže jedna generalna definicija ovog pojma i koja bi važila, ili bar obuhvatila većinu slučajeva, a da pri tome bude univerzalna.

Najjednostavnije, a ujedno i najopštije rečeno, sistem predstavlja skup objekata sa međusobnim relacijama povezanih u jednu cjelinu. Sistem se identificuje objektima, osobinama i relacijama. Objekti su elementi ili komponente sistema sa određenim osobinama i sa međusobnim relacijama kojima se ostvaruje funkcionalisanje sistema, ali također, i veza sistema sa okolinom. Kibernetički pristup izučavanja sistema podrazumijeva posmatranje sistema sa tzv. ulaznim veličinama, stanjem i izlaznim veličinama, slika 2.1. Ulazne veličine mogu biti kontrolisane i nekontrolisane (determinističke i stohastičke). Kontrolisane ulazne veličine definisane su vektorom ulaznih veličina  $U_i$  i ove veličine utiču na ponašanje sistema, odnosno na procese koji se u njemu odvijaju. Kontrolisane ulazne veličine mogu biti funkcije vremena ili funkcije stanja, i one u širem smislu obrazuju upravljački dio sistema. Nekontrolisane veličine djeluju iz okoline sistema i predstavljaju tzv. poremećajne faktore na koje sistem nema nikakav uticaj. Izlazne veličine definisane su vektorom izlaznih veličina  $Y_i$  (slika 2.1) koje se nazivaju odziv siste-



Slika 2.1. Osnovni oblik sistema


ma. Njihove veličine zavise od ulaznih kontrolisanih i nekontrolisanih veličina, stanja sistema i relacija između objekata sistema.

Stanje sistema, kao pojam, javlja se pri pokušaju matematičkog modeliranja dinamičkih sistema koji se susreću u teoriji upravljanja, teoriji kola i drugim naučnim disciplinama upravljanja sistemima. Pod terminom stanje sistema podrazumijeva se skup podataka koji obezbjeđuju dovoljnu količinu informacija o ponašanju sistema u nekom prethodnom (prošlom) vremenu, da bi se na osnovu toga modeliralo (ili odredilo) njegovo ponašanje u budućnosti. Dakle, stanje sistema je funkcija vremena. Razmatranjem ulazno – izlaznih relacija sistema (relacijom sistema se podrazumijeva veza između ulaza i izlaza) dolazi se do potpunijeg definisanja stanja sistema. Valja naglasiti da obično jednom ulazu odgovara više izlaza, i obrnuto, ali također da u opštem pristupu, ulaz mijenja stanje sistema. Na slici 2.1 prikazan je osnovni oblik sistema sa gore navedenim veličinama ulaza ( $U_1, U_2, \dots, U_m$ ), poremećaja ( $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ ) i izlaza ( $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ ), pri čemu je  $m \geq 1, n \geq 1, q \geq 1$  i gdje su  $m, n$  i  $q$  konačni brojevi. Stanje sistema opisuje se vektorom stanja sistema u obliku:

$$S = [S_1, S_2, \dots, S_u], \quad \dots \quad (2.1)$$

čija je geometrijska interpretacija za dva uzastopna vremenska trenutka  $t_1$  i  $t_2$  prikazana na slici 2.2.

Klasifikacija sistema vrši se prema osobinama, veličini i karakteristikama relacija između objekata unutar sistema. Prema osobinama, sistemi se dijele na prirodne, tehničke i organizacione, prema veličini, dijele se na velike i male (misli se na veličinu tokova informacija). Prema karakteristikama relacija između objekata, sistemi se dijele prema sljedećim kriterijima: međusobna relacija (linearni i nelinearni), struktura izgradnje (jednostavnji i složeni), determiniranost (determinirani i stohastički) i uzajamno djelovanje (otvoreni i zatvoreni).



**Slika 2.2. Promjena stanja sistema**

## 2.2. MAŠINSKI SISTEM


U oblasti alatnih mašina, pod pojmom mašinskog sistema podrazumijeva se mašina ili uređaj sa strukturom koja definiše sistem. Pri tome se ponašanje ovog sistema u obradnom procesu može predvidjeti i na njega uticati. Kod konvencionalno upravljenih alatnih mašina, mašinski sistem sačinjavaju alatna mašina sa svojim podsistemima i njihovim međusobnim relacijama. Kod numerički upravljenih alatnih mašina, imajući na umu princip ovog upravljanja, mašinski sistem ima drugačiju strukturu. Većina podsiste-

ma kod numerički upravljenih alatnih mašina je bitno različita u odnosu na iste kod konvencionalno upravljenih mašina. Ove razlike se odnose na konstruktivne karakteristike, upravljačke mehanizme i akcije, stepen automatizacije, nivo i količinu prijenosa i obrade informacija, nivo komponenata podsistema, pouzdanost rada podsistema i sl. Navodi se samo jedan primjer. Kod konvencionalno upravljenih alatnih mašina postoji kinematska veza između glavnog i posmičnog kretanja i to sa jednim pogonskim elektromotorom (naprimjer, kod struga se posmično kretanje izražava kao pređeni put noža za jedan obrtaj obratka), dok se kod numerički upravljenih alatnih mašina radi o odvojenim podsistemasima sa posebnim pogonima.

Numerički upravljeni mašinski sistem, slika 2.3, sastoji se od podsistema za energiju E, pozicioniranje P, upravljanje U, mjerjenje M, izmjenu alata A, izmjenu obratka O, noseću strukturu S i dr. Poredeći mašinske sisteme sa NC upravljanjem i konvencionalnim upravljanjem mogu se uočiti razlike u strukturnoj izgradnji, razlike u odgovarajućim podsistemasima, ali sa istom ulogom u obradnim procesima.

Sa stanovišta nivoa i obima upravljenih akcija i informacija, mašinski sistemi NC alatnih mašina spadaju u kompleksne sisteme, gdje primjene kompjuterskih tehnologija naročito dolazi do izražaja.

Kada se mašinski sistem posmatra istovremeno sa procesom koji izvršava, a to je u slučaju alatnih mašina, obradni proces, tada se povećava njegova kompleksnost čime se gradi novi sistem, a to je obradni sistem.




**Slika 2.3. Mašinski sistem numerički upravljane alatne mašine**

## 2.3. OBRADNI SISTEM

U opštem slučaju, obradni sistem se može definisati kao mašinski sistem sa obradnim procesom kao osnovnom funkcijom, slika 2.4. Pod obradnim procesom se podrazumevaju svi procesi kojima se materijal, energija i informacije transformišu u izradak (proizvod). Ovo se odnosi na različite postupke obrade rezanjem, zapravo zonu rezanja (pri struganju, bušenju, glodanju, brušenju i t.d.), a također i na međuzavisnosti uticaja između alatne mašine, reznog alata, pomoćnog pribora i obratka, odnosno na mašinski sistem. Na taj način se može izvesti preciznija definicija obradnog sistema: to je sistem koga sačinjavaju mašinski sistem i obradni proces (proces rezanja sa pomoćnim procesima) sa odgovarajućim elementima i relacijama.

Obradni sistemi mogu biti izgrađeni na bazi konvencionalnih i NC upravljenih alatnih mašina. Struktura navedenih sistema se značajno razlikuje.



**Slika 2.4. Osnovni model obradnog sistema**

Mašinski sistem i obradni proces u okviru obradnog sistema su u međusobnoj vezi preko poremećajnih faktora  $X(t)$  i izlaznih faktora  $x(t)$ , slika 2.4. Zbog uticaja posljedica procesa obrade i uticaja okruženja, skup poremećajnih faktora je:

$$X(t) = \{F_i(t), F_g(t), W(t), F_\theta(t), F_{tr}(t), Q(t), \dots\}, \quad \dots \quad (2.2)$$

gdje je:  $F_i(t)$ , sile rezanja,

$F_g(t)$ , sile koje nastaju uslijed neuravnoteženosti masa pri rotacionim i translatornim kretanjima,

$W(t)$ , sile stezanja (alata i obratka),

$F_\theta(t)$ , sile koje nastaju kao posljedica temperturnih deformacija u sistemu,

$F_{tr}(t)$ , sile trenja u sistemu,

$Q(t)$ , količina toplice generisana u sistemu.

Skup izlaznih faktora je:

$$x(t) = \{f_i(t), A_i(t), N(t), \theta(t), WB(t), \dots\}, \quad \dots (2.3)$$

gdje je:  $f_i(t)$ , pomaci (pomjeranja) karakterističnih tačaka u sistemu koji nastaju kao posljedica deformacija sistema,

$A_i(t)$ , amplitude oscilovanja karakterističnih tačaka sistema,

$N(t)$ , nivo buke koja se javlja u sistemu,

$\theta(t)$ , temperature karakterističnih tačaka u sistemu,

$WB(t)$ , parametar trošenja rezogn alata.

Ako se naprimjer proračunava dinamička stabilnost sistema, onda se obradni sistem može modelirati kao sistem sa više stepeni slobode kretanja prouzrokovanih poremećajnim silama (sile rezanja, sile trenja, inercijalne sile i sl.). Ovaj sistem je opisan sistemom diferencijalnih jednačina:

$$[m]\ddot{\{Y\}} + [B]\dot{\{Y\}} + [C]\{Y\} = \{P(t)\}, \quad \dots (2.4)$$

gdje je:  $[m]$ , matrica masa,

$[B]$ , matrica koeficijenata prigušenja,

$[C]$ , matrica koeficijenata krutosti,

$\{\ddot{Y}\}$ , vektor ubrzanja,

$\{\dot{Y}\}$ , vektor brzina,

$\{Y\}$ , vektor koordinata (pomjeranja),

$\{P(t)\}$ , vektor poremećajnih sila.


Ako je  $\{P(t)\}=0$ , tada se radi o slobodnim vibracijama, ako je  $\{P(t)\}=\{F_i \cdot \sin \omega t\}$ , tada se radi o prinudnim vibracijama i ako je  $\{P(t)\}=\{P(Y, t)\}$ , tada se radi o samopobudnim vibracijama.

### 2.3.1. Obradni sistemi sa numeričkim upravljanjem – NC

Obradni sistemi sa NC upravljanjem su koncipirani tako da se sve upravljačke akcije obrade vrše posredstvom i pod kontrolom upravljačkog sistema, dok kod konvencionalno upravljenih obradnih sistema čovjek na direktni ili indirektni način upravlja procesom obrade.

Numeričko upravljanje (NC) je vid programabilne automatizacije kod koje se obradnim sistemom upravlja pomoću brojeva, slova i drugih simbola. Ovi brojevi, slova i simboli su kodirani u odgovarajućem formatu čineći na taj način set naredbi i instrukcija (ili program) za konkretni proizvodni zadatak. Kada je u pitanju drugi proizvodni zadatak, program se mora promjeniti. Zbog ograničenog kapaciteta promjene programa, numeričko upravljanje je prikladno za malo- i srednjeserijsku proizvodnju. Operativni princip numeričkog upravljanja sastoji se u neprekidnoj kontroli relativnog položaja reznog alata u odnosu na obradak.

Niže će se dati osnovne karakteristike izgradnje i funkcionalnosti obradnih sistema sa NC upravljanjem. Na slici 2.5 prikazana je principijelna šema obradnog sistema sa NC upravljanjem gdje je automatizacija obradnog procesa ostvarena automatizacijom pojedinih podsistema. Mašinski sistem se sastoji od podsistema za pozicioniranje P, podsistema za pomoćna kretanja K i podsistema za generisanje energije E (i njeno dovođenje u zonu rezanja). S aspekta upravljanja, centralno mjesto ovog sistema je upravljačka jedinica koja na osnovu neke reference (ili nosioca informacija; bušena traka ili magnetna traka) i kruga povratnih veza (na slici 2.5 su to P i K povratne veze) izvodi sve upravljačke akcije u obradnom procesu. Nosilac informacija preko određenog pre-




Slika 2.5. Principijelna šema obradnog sistema sa numeričkim upravljanjem

poznatljivog koda nosi geometrijske, tehnološke i druge informacije neophodne za odvijanje obradnog procesa.

Struktura upravljačke jedinice obradnog sistema sa NC upravljanjem prikazana je na slici 2.6. Upravljačka jedinica je sastavljena od upravljačkog dijela, dekodera, interpolatora, memorije, elemenata za obradu korektivnih vrijednosti i tehnoloških podataka, te upravljačkih podsistema za koordinatne ose  $X$ ,  $Y$  i  $Z$ . Uzlazni podaci se pomoću nosača informacija unose u dekoder gdje se vrši dekodiranje učitanih informacija koje se dalje preko upravljačkog dijela šalju u memoriju. Memoriski dio je u direktnoj vezi sa interpolatorom (u ovom slučaju to je računar) u kome se izračunavaju putanje rezogn alata između referentnih tačaka. Tako izračunate vrijednosti se u obliku signala šalju upravljačkim podsistemima. Istovremeno, preko povratnih veza, koje predstavljaju mjerni sistem, vrši se određivanje položaja alata u pravcu  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  ose i preko sumacijskih tačaka (koje su s druge strane povezane sa interpolatorom), formiraju se razlike upravljačkih signala  $\varepsilon_x$ ,  $\varepsilon_y$  i  $\varepsilon_z$ , kao relevantni signali za upravljanje.

Svi tehnološki podaci sa nosača informacija se preko memorije i interfejsa direktno prenose na alatnu mašinu. U ove podatke spadaju informacije vezane za stezanje i otpuštanje obratka, izmjenu rezogn alata, dovodenje sredstva za hlađenje i podmazivanje, kompenzacije, obrtanje radnih stolova kod obradnih centara i sl.

Upravljački sistem bez ugrađene memorije predstavlja tzv. klasični sistem sa fiksnom logikom. Fleksibilnost ovog sistema je usko ograničena, tako da čak ne postoji mogućnost bilo kakvih korekcija u toku obrade, tj. izvršenja programa. Ovi sistemi se zbog navedenog nedostatka samo spominju radi razumijevanja istorijskog razvoja NC upravljanja i već odavno se ne proizvode, ali još uvijek ograničeno koriste. Upravljački sistemi sa ugrađenom memorijom i sa fiksnom logikom su eliminisali naprijed navedene nedostatke i bili su u upotrebi u prvoj fazi razvoja NC upravljanja obradnim sistemima.




**Slika 2.6. Struktura upravljačke jedinice obradnog sistema sa NC upravljanjem**

NC sistemi se sastoje od tri glavne komponente, slika 2.7:

- program (set naredbi),
- upravljačka jedinica i
- obradni sistem (proizvodna oprema).

Međusobna povezanost navedenih elemenata je slijedeća; program se unosi u upravljačku jedinicu, a ova dalje upravlja radom obradnog sistema.




**Slika 2.7. Osnovne komponente NC sistema**

Da bi se moglo provesti numeričko upravljanje, potrebno je uspostaviti sistem standardnih osa pomoću kojeg će u svakom trenutku biti definisan i jednoznačno određen relativni položaj reznog alata i obratka.  $X$  i  $Y$  ose definisu ravnicu radnog stola alatne mašine, slika 2.8. Osa  $Z$  je normalna na ovu ravninu i predstavlja osu aksijalnog kretanja vertikalnog vretena mašine. Kretanja u pravcu koordinatnih osa su orijentisane u pozitivnom i negativnom pravcu. Naprimjer, postupak bušenja se klasificuje ili kao dvoosni, ili kao tro-osni, u zavisnosti da li, ili ne postoji upravljanje u pravcu ose  $Z$ . NC glodalice i slične mašine (naprimjer, horizontalna bušilica – glodalica) imaju sličan sistem koordinatnih osa. Međutim, ovdje osim translatornih kretanja u pravcima  $X$ ,  $Y$  i  $Z$  ose, postoje i mogućnosti kontrole jednog ili više rotacionih kretanja oko ovih osa,  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Za orijentaciju smjera obrtanja koristi se pravilo desne ruke, slika 2.8.


Svrha uspostavljanja koordinatnih sistema kod NC alatnih mašina je zahtjev kontrole relativnog položaja između reznog alata i obratka. U zavisnosti od tipa NC alatne mašine, tehnolog – programer ima dvije glavne mogućnosti: fiksni koordinatni početak ("fiksna nula") i pokretni (pomjerljivi) koordinatni početak ("leteća nula"). U prvom slučaju, koordinatni početak je uvijek lociran u istoj tački na radnom stolu mašine. Najčešće

je to donji desni ugao pravouglog stola i svi položaji se u tom slučaju definisu pozitivnim vrijednostima u pravcu  $X$  i  $Y$  ose. U drugom, češće primjenjivanom slučaju, koordinatni početak može biti u bilo kojem položaju na radnom stolu alatne mašine. Zauzimanje konkretnog položaju koordinatnog početka je isključiva odluka tehnologa – programera. Međutim, postoje neki principi ili praktična pravila. Naprimjer, ako je obradak simetričnog oblika, tada je svršishodno i najjednostavnije, koordinatni početak definisati na simetrali obratka. Čak i pri ručnom programiranju i unošenju programa preko tastature na konzoli alatne mašine, željeni položaj za koordinatni početak se može definisati (fiksirati) jednostavnim pritiskom tipke "Zero".



**Slika 2.8.** Koordinatni sistemi kod NC upravljanja


NC upravljanje u suštini predstavlja položajno pozicioniranje reznog alata u odnosu na obradak u toku obrade. Postoje apsolutno i inkrementalno pozicioniranje. Apsolutno pozicioniranje predstavlja položaj reznog alata uvejek u odnosu na nultu tačku. Ako je trenutni položaj burgije definisan tačkom ( $X = 4$ ,  $Y = 3$ ), slika 2.9, i ako je potrebno bušiti naredni otvor sa koordinata-




**Slika 2.9.** Apsolutno i inkrementalno pozicioniranje

ma  $X = 6$  i  $Y = 7$ , tada se apsolutno pozicionirajući, naredni položaj burgije zadaje tačkom ( $X = 6$ ,  $Y = 7$ ). U slučaju inkrementalnog pozicioniranja, naredni položaji alata se uvijek definišu u odnosu na trenutni položaj. Tako za posmatrani primjer inkrementalno pozicioniranje narednog položaja burgije se zadaje kao ( $X = 2$ ,  $Y = 4$ ), pri čemu je trenutni položaj u tački ( $X = 4$ ,  $Y = 3$ ).

Upravljanje pozicijama i kretanjima kod NC sistema su sljedeće važne karakteristike. Podaci učitani u upravljačkoj jedinici definišu položaje u odnosu na koordinatne ose alatne mašine. Kretanja u pravcu svake pojedinačne ose ostvaruje se zasebnim uređajem od kojih se najviše koriste dc servomotori, koračni motori, kao i hidraulični pogoni. Na slici 2.10 prikazan je princip pogona posmičnog kretanja radnog stola alatne mašine. Naime, translatoryno kretanje u pravcu označene ose za jedan obrtaj zavojnog vretena jednak je koraku zavojnjog vretena. Sistem upravljanja pozicijama može biti otvoreni i zatvoreni. Razlika između ova dva sistema je povratna sprege. Mjerni sistem pozicije se dakle ostvaruje sa ili bez povratne sprege. Kod otvorenih sistema, slika 2.11.a, uobičajeno se koristi koračni motor. Koračni motor je električna mašina kod kojeg se pogon i kontrola vrši pomoću električnih impulsa generisanih od strane upravljačke jedinice (ili nekog drugog digitalnog uređaja). Svakom impulsu odgovara korespondentna vrijednost zakretanja koračnog motora što je i osnov pogona i upravljanja veličine posmičnog kretanja. Kod zatvorenih sistema, slika 2.11.b, senzor za pozicioniranje je ugrađen na zavojnom vretenu alatne mašine. Svaka stvorena razlika između ulaza i izmjerene vrijednosti je osnov kontrole kretanja i pozicioniranja. Ovaj princip se naziva princip povratne sprege.




**Slika 2.10.** *Pogon translatornog posmičnog kretanja radnog stola (sistem motor i zavojno vreteno)*



**Slika 2.11.** *Sistemi kontrole kretanja: a) otvoreni, b) zatvoreni*


### 2.3.2. Obradni sistemi sa kompjuterskim upravljanjem – CNC

Najviše iz razloga glavnog nedostatka numerički upravljenih sistema a to je fiksna logika, a zatim i zbog zahtjeva za većom fleksibilnošću upravljanja obradnim procesima, razvijeni su sistemi sa fleksibilnom logikom, tzv. CNC sistemi (Computer Numerical Control). Pod kompjuterski upravljenim sistemima podrazumijevaju se dakle, NC sistemi sa kompjuterskim upravljanjem. Kod ovih sistema, mikroračunari preuzimaju zadatke fiksne logike. Pri tome, za različite podsisteme koriste se zasebni računari, naprimjer jedan za izračunavanje putanje reznog alata, drugi za pozicioniranje, treći za upravljanje ulazno – izlaznim informacijama i t.d. Na slici 2.12 prikazana je principijelna šema obradnog sistema sa CNC upravljanjem. Ulazni podaci se unose u memorije CMP i PMI (CMP – centralna memorija obradnih podataka, PMI – memorija komunikacijskih podataka), odakle se po potrebi obrađuju u mikroračunarima. Centralna memorija obuhvata interpolaciju, generisanje geometrije i korekciju, a komunikacijska memorija, dekodiranje, korekciju i upravljanje sistemom. Programi za navedene elemente memorija vrše obradu podataka, tj. izračunavaju putanje alata, upravljaju geometrijom, te preko mikroračunara šalju naredbe u vidu signala za upravljanje pogonskim motorima alatne maštine.



Slika 2.12. Principijelna šema obradnog sistema sa CNC upravljanjem

Opšta konfiguracija kompjuterski upravljanog obradnog sistema prikazana je na slici 2.13. Unešeni podaci, preko nosioca informacija, se memorišu u vidu programa, mikroračunar ih obrađuje i upravlja (u komunikaciji sa interfejsom) sa servosistemima alatne mašine u užem smislu, ili obradnim sistemom u širem smislu.



**Slika 2.13. Opšta konfiguracija kompjuterski upravljanog obradnog sistema**

CNC sistemi su u potpunosti eliminisali sve nedostatke NC upravljanja, tako da se već odavno, ovi drugi više ne proizvode. Podaci koji se odnose na početak razvoja CNC sistema govore sljedeće: 1970. godine od svih NC sistema svega 8% je bilo sa kompjuterskim upravljanjem, da bi već 1979. godine NC sistemi bili već skoro potpuno zamijenjeni CNC sistemima.

Glavne karakteristike CNC sistema su:

- Pohranjivanje (memorisanje) više programa gdje se pod programom podrazumijeva set naredbi za obradu jedne vrste proizvoda. Današnji kapacitet u ovom smislu skoro da nema ograničenja,
- Upotreba visokomemorijskih nosioca informacija. Kao istorijski podatak (detalj) se napominje bušena traka. Danas se koriste CD – diskovi, ali već i internetom podržani unos podataka,
- Editovanje (prikaz) programa na alatnoj mašini. Ovo omogućava kompjuterska memorijska jedinica. Dakle, proces testiranja i korekcije programa može se vršiti na mašini, bez da se posao reprogramiranja prenosi nazad u programerski biro (što je slučaj kod NC upravljanja). Osim toga, editovanje programa na mašini omogućava i optimiranje režima obrade,
- Fiksni ciklusi obrade i podprogrami. CNC sistemi omogućavaju memorisanje češće korištenih programa, koji se jednostavnim pozivanjem uvode u aktuelni program,
- Osim linearne i kružne interpolacije, zahvaljujući korištenju računara, moguće su helikoidna, parabolična i kubna interpolacija koje su u sistem unešene kao programske algoritmi,
- Pozicioniranje i podešavanje. Podešavanje alatne mašine za svaki pojedinačni proizvodni zadatak (proizvodnja jednog proizvoda) obuhvata, između ostalog, i postavljanje i pozicioniranje pomoćnog pribora na radni sto mašine. Ovo podrazumijeva da

## **2. OBRADNI SISTEMI SA NC I CNC UPRAVLJANJEM**

---

su koordinatne ose alatne mašine podešene sa obratkom stegnutim u pomoćnom priboru. Ovo podešavanje se može izvršiti uz pomoć CNC sistema. Najčešće se koristi tzv. sistem setiranja pozicija (podešavanje pozicije). Ovim načinom, nije potrebno prethodno ostvariti visokotačno pozicioniranje na radnom stolu mašine, nego koristeći ciljne tačke, ili više njih, jednostavno definisati referentni položaj pomoćnog pribora sa obratkom na radnom stolu mašine,

- Kompenzacija dimenzija rezognog alata. Dimenzije rezognog alata se moraju precizno definisati i tačno usaglasiti sa programiranim putanjom u toku obrade koja je definisana programom. U novijim CNC sistemima postoji mogućnost ručnog unušenja aktuelnih dimenzija rezognog alata u upravljačku jedinicu. U zavisnosti od razlika projektovanih i aktuelnih dimenzija alata, upravljačka jedinica izvrši kompenzaciju koja u konačnici rezultira automatskim podešavanjem putanje alata u saglasnosti sa njegovim dimenzijama. Druga, veoma korisna inovacija u CNC sistemima je upotreba senzora za mjerjenje dužina alata (naprimjer, dužina glodala) koji je postavljen na mašini. Ovim načinom se postavljeni alat dovodi u kontakt (dodir) sa senzorom i tako izmjerena dužina alata je osnov za automatsku korekciju njegovog kretanja (korekcija programa),
- Dijagnostika. Savremene CNC upravljane alatne mašine imaju mogućnost on-line dijagnostike svojih podsistema. Kada se otkrije (detektira) neka greška u sistemu, operator na mašini dobiva poruku na monitoru upravljačke jedinice. I ne samo to. U slučaju ozbiljnijeg kvara sistem automatski zaustavlja proces obrade i omogućava komunikacijsku analizu o razlozima otkaza,
- Komunikacijski interfejs. Moderni CNC sistemi imaju veoma učinkovite i komunikacijski lahko upotrebljive komunikacijske interfejse.

Prema tome, u najkraćem se mogu navesti osnovne prednosti primjene CNC sistema u odnosu na NC sisteme:

- uređaj za učitavanje programa se koristi samo jednom i na taj način program se učita i memoriše,
- editovanje (prikaz) programa na monitoru,
- velika fleksibilnost,
- mogućnost preračunavanja veličina u različite njene mjerne sisteme (metrički, anglosaksonski i sl.),
- ostvarenje tzv. potpunog obradnog sistema (Total Manufacturing System), i dr.

### **2.3.3. Obradni sistemi sa direktnim upravljanjem – DNC**

Razvojem računarske tehnike otvorile su se nove mogućnosti upravljanja obradnim sistemima. U segmentu povećanog obima informacija za upravljanje, razvoj računara je omogućio upravljanje ne samo jednom alatnom mašinom, nego više njih. Dakle, stvorene su podloge za razvoj takvog sistema u kome će računar preuzeti još veću ulogu


---

u procesu obrade i istovremeno upravljati grupom numerički upravljenih mašina. Zahvaljujući prije svega ulozi računara, upravljačke akcije su sa hardwerskog prevedene na softverski dio. Sistemi u kojima je računar preuzeo informacije koje klasična NC mašina nije mogla obuhvatiti i kojima računar direktno upravlja grupom NC ili CNC mašina, nazivaju se direktno upravljeni obradni sistemi – DNC sistemi (Direct Numerical Control).

Osnovne prednosti DNC sistema su:

- pouzdaniji rad jer je upravljanje svedeno uglavnom na softverski dio, a smanjen je hardwerski dio upravljanja,
- povećanje produktivnosti obradnog sistema zbog kvalitetnije obrade informacija,
- veći obim informacija što daje šire mogućnosti upravljanja, kao i fleksibilnost,
- procesni računari koji upravljaju ovim sistemima su iskorišteni u svom punom kapacitetu.

Strukturna izgradnja DNC sistema prikazana je na slici 2.14. Procesni računar predstavlja centralni dio svakog DNC sistema. Ovom računaru se mogu dodavati pojedine periferne jedinice, PJ. Strukturu DNC sistema čine: centralna jedinica, memorija, ulazno – izlazna jedinica, elementi za prijenos podataka, procesni elementi, elementi NC upravljanja, alatne mašine sa NC ili CNC upravljanjem.



**Slika 2.14. Strukturna izgradnja DNC sistema**

Opšta konfiguracija DNC sistema prikazana je na slici 2.15. Sistem se sastoji iz četiri glavne komponente:


- centralni procesni računar koji upravlja sistemom,

## 2. OBRADNI SISTEMI SA NC I CNC UPRAVLJANJEM

---

- memorija (Bulk Memory) u koju se smještaju programi za obradu pojedinih dijelova,
- komunikacijske veze,
- alatne mašine.

Centralni računar poziva odgovarajući program iz memorije i šalje ga prema odgovarajućoj alatnoj mašini. Ovaj računar također dobiva povratne informacije od svake pojedinačne alatne mašine. Dakle, ovdje se s obzirom na tok informacija radi o tzv. dvo-smjernom toku informacija u realnom vremenu. To znači da svaka alatna mašina koja očekuje informacije, iste mora dobiti u veoma kratkom vremenu, a istovremeno centralni računar mora biti sposoban da primi informacije od mašina i brzo reagirati u povratnom smjeru. Centralni računar je sposoban ovako brzo reagirati i upravljati radom ne samo jedne alatne mašine, nego više njih (pa čak i nekoliko stotina mašina).



**Slika 2.15. Opšta konfiguracija DNC sistema**


U zavisnosti od broja alatnih mašina i zahtjeva za obradom informacija za upravljanje, moguće je DNC sistem izvesti i sa tzv. satelitskim računarima, slika 2.16. Ovi računari su manji računari i u službi su rada centralnog računara, a upravljaju sa nekoliko alatnih mašina. Odgovarajući broj programa se iz centralnog računara prebacuje u satelitske računare i pohranjuje u njihovim memorijama (Memory Buffer), a zatim raspoređuje prema odgovarajućim alatnim mašinama. Povratne informacije od alatnih mašina se također pohranjuju u memoriju satelitskih računara, a zatim prosleđuju u centralni računar.

S obzirom na komunikacijske veze između centralnog računara i alatnih mašina, postoji dva tipa DNC sistema. Kod prvog tipa, slika 2.17.a, centralni računar je direktno povezan sa klasičnom upravljačkom jedinicom NC mašine. Ovdje je čitač ulaznih podataka premješten do alatne mašine, pa centralni računar ima poziciju "iza čitača ulaznih podataka", po čemu je ovaj tip DNC sistema i dobio naziv BRT – sistem (BRT, Behind-the-Tape-Reader). Dakle, ovdje je komunikacija sa centralnim računarom izvede-


na između čitača ulaznih podataka i upravljačke jedinice NC mašine. Upravljačka jedinica svake alatne mašine ima dvije buffer memorije za primanje blok-instrukcija od DNC računara i za proslijedivanje tih instrukcija prema alatnoj mašini. Dakle, jedna buffer memorija prima instrukciju, a druga ih proslijediće alatnoj mašini. Drugi tip DC sistema sastoji se u zamjeni klasične upravljačke jedinice NC mašine sa specijalnom upravljačkom jedinicom (SMCU, Special Machine Control Unit), slika 2.17.b. Specijalna upravljačka jedinica ima mogućnost specijalne komunikacije između DNC računara i alatne mašine, koja se ogleda u više vidova. Naprimjer, to može biti vezano za kružnu interpolaciju kod definisanja putanje glodala kod operacija glodanja i sl.

Prednost prvog tipa, BRT – sistema, je niža cijena, ali uzimajući u obzir činjenicu da su u današnje vrijeme u upotrebi prevashodno CNC alatne mašine, gdje upravo drugi tip, SMCU – sistem dolazi do izražaja, to ovaj drugi tip ima prednost nad prvim.

Na kraju, može se postaviti pitanje. Šta će se desiti kada centralni DNC računar otkaže? U tom slučaju će proizvodnja stati (zastoj), ali definitivno ovo nije slučaj koji se često dešava (zapravo, može se govoriti o iznimkama), jer je pouzdanost rada savremenih računara toliko visoka i znatno viša nego što je pouzdanost klasičnih NC mašina.



**Slika 2.16. Konfiguracija DNC sistema sa satelitskim računarima**



Slika 2.17. Dva tipa DNC sistema: a) BRT – sistem i b) SMCU – sistem

### 2.3.4. Obradni sistemi sa adaptivnim upravljanjem – AC


Numeričko upravljanje (NC, CNC i DNC) alatnim mašinama je pomoćna vremena koja se odnose na manipulaciju materijalima, podešavanje mašine, promjenu geometrije obrade, izmjenu alata i sl. svelo na minimum. Zbog smanjenja ovih vremena NC mašine su superiorne nad konvencionalno upravljanim alatnim mašinama. Ali, mašinsko ili glavno vrijeme (vrijeme trajanja obrade) je ostalo isto, bez obzira da li se radi o obradnim sistemima sa konvencionalnim ili NC upravljanjem. Odgovor na ovaj zahtjev je bio uvođenje adaptivnog upravljanja AC (Adaptive Control). Dok NC upravljanje predstavlja vođenje procesa obrade na osnovu relativnih položaja reznog alata i obratka, adaptivno upravljanje se odnosi na upravljanje brzinama kretanja izvršnih organa alatne mašine (brzina rezanja i brzine posmičnih kretanja), a na osnovu postavljenih kriterija i na osnovu mjerena pojedinih veličina u toku procesa obrade. Naprimjer, ako se u toku obrade identificira povećanje sile rezanja (mjeri se sila rezanja) što može biti indikator povećanog trošenja reznog klina alata, tada će sistemom adaptivnog upravljanja biti proslijeđena informacija pogonskom motoru da se smanji broj obrtaja, a time i brzina rezanja. Na ovaj način će se produžiti postojanost alata i završiti proizvodna operacija bez otkaza alata.

Za operacije obrade rezanjem, pojam adaptivnog upravljanja označava sistem upravljanja kojim se mijere vrijednosti pojedinih karakteristika procesa rezanja (sile, temperatura, vibracije i sl.), a zatim, na osnovu tih vrijednosti upravlja veličinom brzine rezanja i posmaka. Najčešće mjerene karakteristike procesa rezanja su deformacije glavnog vretena, sile rezanja, obrtni moment, temperatura rezanja, amplitudne vibracije, snaga rezanja,

dimenzijske karakteristike obratka, kvalitet obrade, trošenje alata. Najčešće se kao pokazatelji procesa obrade pri adaptivnom upravljanju koriste količina skinute strugotine i cijena proizvodne operacije po jediničnoj zapremini skinute strugotine. Dakle, adaptivno upravljanje je način upravljanja procesom rezanja kojim se izvršava promjena režima rezanja prema odabranom kriteriju adaptacije.


Adaptivno upravljeni obradni sistemi su u svojoj strukturi numerički upravljeni sistemi kojima su pridodati elementi kojima se omogućava promjena režima rezanja u vrijeme odvijanja obradnog procesa, a u cilju postizanja maksimalnih tehnico-ekonomskih efekata. Obradni sistem sa AC upravljanjem je dakle sistem u kojem je osnovnom upravljačkom sistemu pridodat sistem adaptivnog upravljanja. Na slici 2.18 prikazan je osnovni koncept adaptivnog upravljanja na primjeru obrade struganjem.

NC alatna mašina cijelo vrijeme svog rada zadržava programirane putanje, bez obzira što se u procesu dešava. Naprimjer, ako alat pri obradi naiđe na otvrdnuti dio obratka (dio sa povećanom tvrdoćom), što u teoriji sistema predstavlja poremećajni faktor, obrada se nastavlja po unaprijed definisanom programu, bez obzira što zbog navedenog poremećajnog faktora može doći do loma alata. Sistemi adaptivnog upravljanja pored osnovne upravljačke jedinice imaju i jedinicu za adaptivno prilagođavanje (AC sistem), slika 2.18. Zadatak ove jedinice je da na osnovu ulazno – izlaznih informacija o režima obrade ocjenjuju nove uslove odvijanja procesa i daju regulirajuće signale prema pogonskim motorima za glavno i posmična kretanja. Senzorima SM (za mjerjenje obrtnog momenta),  $SV_z$  (za mjerjenje posmične brzine u pravcu  $Z$  ose),  $SV_x$  (za mjerjenje posmične brzine u pravcu  $X$  ose) i senzorima  $SF_{xz}$  (za mjerjenje sila rezanja) izmjerene vrijednosti čine skup stvarnih vrijednosti koje se upoređuju sa zadatim graničnim vrijednostima i preko regulatora upravlja pogonskim motorima. Na ovaj način se poništavaju obračunate razlike stvarnih i graničnih vrijednosti.



**Slika 2.18.** Osnovni koncept adaptivnog upravljanja na primjeru struganja

Na slici 2.19 prikazana je konfiguracija AC sistema upravljanja pri obradi glodanjem (i to samo za sistem AC upravljanja posmičnim kretanjem radnog stola). Sistem radi po kriteriju održavanja konstantne sile rezanja. Ako sila rezanja poraste (radi povećanja tvrdoće, ili radi povećanja dubine rezanja – ovo je slučaj prikazanog puta obrade *A* na slici 2.19), posmak će se smanjiti do kompenzacijске vrijednosti kojoj odgovara konstantna sila rezanja. Kada se sila rezanja smanji (ovo je slučaj prikazanog puta *B* na slici 2.19, naprimjer, postojanje žlijeba), upravljački sistem će povećati vrijednost posmaka i do tri puta. Ovo iz razloga što bi se zadržavanjem iste vrijednosti posmaka izgubilo dragocijeno mašinsko vrijeme. Kada glodalno ponovo dođe u zahvat, upravljački sistem smanjuje posmak sve do vrijednosti kojoj odgovara konstantna sila rezanja.




**Slika 2.19.** Konfiguracija AC sistema upravljanja pri obradi glodanjem  
(dio sistema za AC upravljanje posmičnim kretanjem)

Sistemi adaptivnog upravljanja dijele se u dvije glavne grupe:

- Obradni sistemi sa graničnim adaptivnim upravljanjem (ACC sistemi, Adaptive Control Constraint) i
- Obradni sistemi sa optimirajućim adaptivnim upravljanjem (ACO sistemi, Adaptive Control Optimization).


Osim toga, postoji i tzv. geometrijsko adaptivno upravljanje (GAC, Geometric Adaptive Control) i vibraciono adaptivno upravljanje (VAC, Vibration Adaptive Control).

Ciljevi i karakteristike navedenih sistema adaptivnog upravljanja prikazani su na slici 2.20.



**Slika 2.20.** Vrste, ciljevi i osnovne karakteristike AC sistema upravljanja

O bilo kojoj vrsti sistema AC upravljanja da se radi, potrebno je istražiti i odrediti ponašanje obradnog sistema. Ovo znači da je potrebno izvršiti identifikaciju sistema s aspekta alatne mašine, reznog alata, pomoćnog pribora i obratka, slika 2.21.



**Slika 2.21.** Faktori koji utiču na stabilnost sistema adaptivnog upravljanja

Postoje dva koncepta adaptivnog upravljanja; deterministički i stohastički. Deterministički koncept se zasniva na modelima za identifikaciju dinamičkog ponašanja obradnog sistema. Centralno mjesto posmatranja je u ovom slučaju proces rezanja; mjesto gdje se ostvaruje kontakt alata i obratka i gdje se zatvara sprega alatna mašina – pomoćni pribor – obradak – alat. Analiza uzajamnih položaja reznog alata i obratka kao vremenske funkcije, dovodi do izražavanja odgovarajućih pomaka (pomjeranja) u matričnom obliku:

$$\{P\} = [G] \cdot \{F\}, \quad \dots (2.5)$$

gdje je:  $\{P\}$ , vektor relativnih pomaka alata,  
 $[G]$ , matrica frekventnih karakteristika sistema i  
 $\{F\}$ , vektor poremećajnih sila.

Valja napomenuti da su u izrazu (2.5) uzeti u obzir samo linearne pomaci, a da su uglovna pomjeranja, kao i momenti savijanja oko koordinatnih osa zanemareni. Na osnovu postavljenih relacija moguće je odrediti granične vrijednosti parametara u okviru kojih će sistem funkcionsati u dinamički stabilnom stanju. Ako je naprimjer, kriterij adaptivnog upravljanja konstatna brzina rezanja, tada se konstantnim mjeranjem relativnih parametara promjena (varijacija) ostvaruje, da brzina rezanja, kao kriterij upravljanja, ostaje nepromijenjena.

Stohastički koncept adaptivnog upravljanja zasnovan je na teoriji slučajnih događaja (procesa) pomoću kojih je moguće identificirati dinamičko ponašanje obradnog sistema. Ovdje se dakle polazi od pretpostavke da su poremećajni faktori slučajnog karaktera. Za modeliranje sistema adaptivnog upravljanja u ovom slučaju koriste se stohastička teorija, teorija slučajnih funkcija u amplitudnom, korelacijskom i frekventnom području. Slučajne (trenutne) vrijednosti pojedinih mjernih parametara se u ovom slučaju sortiraju

i statistički obrađuju i kao takvi služe za dinamičku identifikaciju sistema. Stanje sistema se identificira u vremenskom domenu sa statističkom obradom ulazno – izlaznih informacija. Ovo je preduslov preuzimanja upravljačkih akcija prema usvojenom kriteriju adaptivnog upravljanja. Kriteriji identifikacije određuju parametre za upravljanje i to na dva načina: direktnom i indirektnom metodom. Identifikacija direktnom metodom se obavlja mjerenjem veličine trošenja alata prema usvojenom kriteriju istrošenosti. Ovo vrijedi, kako za alate sa definisanom reznom geometrijom, tako i za alate sa nedefinisanim reznom geometrijom. Identifikacija indirektnom metodom obuhvata mjerenje sila rezanja, snage rezanja, obrtnog momenta, temperature rezanja, dimenzione tačnosti, tačnosti oblika i hrapavosti obrađene površine. Sile i obrtni moment se mjere na ulazu, a ako su dinamičkog karaktera mjere se na izlazu, dok se sve ostale veličine mjere na izlazu obradnog sistema.


### **ADAPTIVNI SISTEM SA GRANIČNIM UPRAVLJANJEM – ACC**

Adaptivni sistemi sa graničnim upravljanjem (ACC) su takvi sistemi upravljanja kojim se u svakom trenutku postižu maksimalno dopuštene vrijednosti parametara procesa. Ovi sistemi mogu biti koncipirani na primjeni tehnoloških ili geometrijskih parametara. U tehnološke parametre spadaju brzina rezanja, posmak, dubina rezanja, snaga motora i obrtni moment, a u geometrijske, dimenziona tačnost, tačnost oblika i hrapavost obrađene površine.

Na primjeru bušenja, na slici 2.22 prikazana je šema adaptivnog graničnog upravljanja iz koje se vide osnovne karakteristike i princip upravljanja. U računar se unosi NC program koji sadrži vrijednosti tehnoloških parametara, zatim programi za optimiranje, programi za upravljanje i sl. Izvršni organi alatne mašine (u ovom slučaju su to motor za pogon glavnog obrtnog kretanja burgije i motor za posmično kretanje burgije) dobijaju signale od upravljačke jedinice, a na osnovu vrijednosti parametara zadatih programom obrade. Na ovaj način su konkretne vrijednosti broja obrtaja  $n$ , brzina posmičnog kretanja  $v_s$  i snage oba motora definisane kao učizni parametri. U toku obrade, senzorima za snagu glavnog kretanja SS, posmaka SP i obrtnog momenta SM mjere se navedene veličine koje se predaju identifikatoru (na identifikaciju), a zatim, identificirane vrijednosti se šalju na adaptaciju. Adaptacija se odvija korištenjem odgovarajuće matematičke procedure (za odgovarajuće vrijeme se obračunavaju srednje vrijednosti), na osnovu čega se upoređuju vrijednosti pojedinih parametara na ulazu i korespondentne izmjerene prosječne vrijednosti. Ukoliko dođe do razlika koje su veće od dozvoljenih, u adapteru se vrši korekcija, a zatim se preko upravljačke jedinice, nove, korigovane (regulirane) vrijednosti uvode u proces (prema motorima za glavno i posmično kretanje).

Postoje dva nivoa posmatranja sistema adaptivnog upravljanja: nivo računara i nivo pogona. Sa nivoa računara obavlja se identifikacija, adaptacija i optimiranje, dok se sa nivoa pogona ostvaruje izvršenje procesa obrade, mjerjenja i provođenje upravljačkih

akcija. Iz slike 2.22 upravo se vidi funkcionalna struktura računara za granično adaptivno upravljanje procesom bušenja sa svim tokovima informacija.




Slika 2.22. Obradni sistem sa adaptivnim graničnim upravljanjem pri bušenju


Najvažnije karakteristike regulacionog sistema adaptivnog upravljanja je brzina reagovanja regulatora na promjenu mjerjenih parametara, zatim stabilnost i održivost tačnosti regulacije u zadatim granicama. Brzina reagovanja regulatora zavisi od njegove konstante proporcionalnosti i vremena regulacije (adaptacije).

Ako je u pitanju adaptivno upravljanje prema obrtnom momentu bušenja, tada se održavanje ovog momenta u zadatim granicama može ostvariti na dva načina. U prvom slučaju, održavanje obrtnog momenta u zadatim granicama vrši se pri konstantnom broju obrtaja i zadatom vrijednosti brzine posmičnog kretanja. U drugom slučaju, konstantnom se održava brzina posmičnog kretanja u odgovarajućim granicama broja obrtaja. Ova dva načina adaptivnog upravljanja obrtnim momentom, prikazana su na slici 2.23.

Na slici 2.24 prikazan je primjer graničnog adaptivnog upravljanja pri struganju. Ovdje je moguće ostvariti više kombinacija pri izboru parametara upravljanja, pa stoga postoji i više mogućnosti pri koncipiranju i realizaciji adaptivnog upravljanja. Pri struganju se najčešće kao primarni parametri uzimaju brzina rezanja  $v$ , snaga  $P$  ili sile rezanja  $F_r$  ili obrtni moment  $M$ . Ovi parametri se održavaju konstantnim, dok se najčešće mijenjaju posmična brzina i broj obrtaja.



**Slika 2.23.** *Grafički prikaz dva načina adaptivnog upravljanja obrtnim momentom pri bušenju: a) konstantan broj obrtaja, b) konstantna posmična brzina*



**Slika 2.24.** *Obradni sistem sa graničnim adaptivnim upravljanjem pri struganju*

### ADAPTIVNI SISTEM SA GEOMETRIJSKIM UPRAVLJANJEM – GAC

S obzirom na kontinuiran zahtjev za postizanjem odgovarajućeg kvaliteta obrađene površine, kao i zahtjeva vezanih za dimenzionu tačnost i tačnost oblika izradaka, razvjeni su adaptivni sistemi sa geometrijskim upravljanjem. Gore navedene izlazne geometrijske karakteristike procesa obrade se kod ovih sistema uzimaju kao parametri adaptivnog upravljanja. U toku procesa obrade kontinuirano se mjere geometrijski parametri, da bi njihovim narušavanjem, putem adaptera (regulatora) došlo do promjene odgovarajućih režima rezanja. Dakle, kao kriterij upravljanja ovdje je:

- dimenzija obratka (dužine, promjeri i sl.),
- tačnost oblika (ovalnost, talasastost, normalnost, zakošenost i sl.) i
- hrapavost obrađene površine.

Adaptivni sistemi sa geometrijskim upravljanjem spadaju u sisteme kod kojih se upravljanje vrši prema izlaznom parametru.

Ako se radi o geometrijskom adaptivnom na principu dimenzione tačnosti, tada se kao kriterij uzima tzv. prijenosni koeficijent koji predstavlja odnos ulaznog i izlaznog indeksa dimenzione tačnosti:

$$K_{DT} = \frac{IDT_i}{IDT_u}. \quad \dots (2.6)$$


Odgovarajući indeksi dimenzione tačnosti računaju se prema izrazu (slika 2.25):

$$IDT = \frac{T}{m + K \cdot s} \cdot \frac{1}{\varphi^N}, \quad \dots (2.7)$$

gdje je:  $T$ , tolerancija idealne (teoretske) dužine  $L_t$   
 $m$ , srednja vrijednost odstupanja koja definiše položaj raspodjele  $f(x)$  tolerancijskog polja,  
 $K$ , koeficijent raspodjele,  
 $s$ , standardna greška odstupanja i  
 $\varphi^N$ , parametar koji uzima u obzir kvalitet prema ISO standardu:

$$\varphi = \frac{E_{g(N+1)}}{E_{g(N)}}, \quad \dots (2.8)$$

gdje je:  $E_g = \frac{L}{T}$ , dužinski ekvivalent ( $L$ , dužina i  $T$ , dozvoljena tolerancija).



**Slika 2.25.** Geometrijska interpretacija dimenzione tačnosti


Ako se radi o geometrijskom adaptivnom upravljanju na principu tačnosti oblika, tada se kao kriterij uzima karakteristika obradnog procesa koja proizilazi iz međusobnih interakcija istog i koja odražava dinamičke uticaje sistema. I ovdje se ocjena tačnosti vrši pomoću prijenosnog koeficijenta:

$$K_{TO} = \frac{ITO_i}{ITO_u}, \quad \dots (2.9)$$

gdje je:  $ITO_i$  i  $ITO_u$ , izlazni i ulazni indeksi tačnosti oblika koji se računaju prema izrazu (slika 2.26):

$$ITO = K \cdot \sqrt{R_x(o)} < \alpha \cdot T \leq T_O, \quad \dots (2.10)$$

gdje je:  $K$ , koeficijent raspodjele,  
 $R_x(o)$ , autokorelacijska funkcija odstupanja,  
 $\alpha$ , dio tolerancijskog polja,  
 $T$ , tolerancija dimenzije i  
 $T_O$ , tolerancija oblika.




**Slika 2.26.** Geometrijska interpretacija tačnosti oblika

Ako se radi o geometrijskom adaptivnom upravljanju na principu hrapavosti obrađene površine (ili promjene u površinskom sloju materijala obratka s aspekta integriteta obrađene površine), tada se kao kriterij uzima promjena uzetih parametara hrapavosti obrađene površine. Narušavanje zadate vrijednosti pojedinih parametara, sistem adaptivno reaguje mijenjajući režime rezanja do postizanja navedenih vrijednosti parametara.


Adaptivni sistemi sa geometrijskim upravljanjem dijele se u tri grupe (slika 2.27):

- sistemi sa mjeranjem prije obrade,
- sistemi sa mjeranjem u toku obrade i
- sistemi sa mjeranjem nakon završetka obrade.



**Slika 2.27.** Koncepcija adaptivnog upravljanja prema načinu mjerjenja dimenzija

Principijelna šema adaptivnog sistema sa geometrijskim upravljanjem, i to sa mjeranjem u toku obrade, prikazana je na slici 2.28. Mjerjenje dimenzije  $d$  obratka vrši se senzorom za mjerjenje dimenzija. Izmjereni vrijednosti se statistički obrađuju i upoređuju sa zadatom, te u trenutku nastale tendencije odstupanja, sistem automatski reaguje preko parametara upravljanja na izvršne organe mašine (na slici 2.28 to je poprečni klizač alata), čime se koriguje položaj rezne ivice alata u odnosu na obradak. Na taj način se obezbjeđuje stabilno održavanje dimenzije  $d$  obratka.




**Slika 2.28.** Principijelna šema GAC sistema sa mjerenjem dimenzija u toku obrade

#### ADAPTIVNI SISTEM SA VIBRACIONIM (DINAMIČKIM) UPRAVLJANJEM – VAC

Poznato je da zbog pojave različitih vibracionih ponašanja sistema mašina-obradak-alat-pribor, može doći do različitih neželjenih posljedica kao što su: odstupanje dimenzija i oblika obratka, pogoršanje hrapavosti obradene površine, intenzivno trošenje alata, trošenje pokretnih dijelova alatne mašine i t.d. Adaptivni sistem sa vibracionim upravljanjem je baziran na mjerenu dinamičkog ponašanja obradnog sistema. Nakon identificiranja poremećajne veličine, naprimjer amplitudu oscilovanja, sistem reaguje na način da dovede poremećajnu veličinu u nivo zadate.

Na slici 2.29 prikazana je principijelna šema jednog VAC sistema adaptivnog upravljanja. Ovdje se radi o sistemu pomoću kojeg se vrši kompenzacija amplituda oscilovanja radnog stola mašine. Neprekidno se mijere amplitude oscilovanja. U zavisnosti od veličine amplitude, upravljački dio sistema djeluje na multifrekventni pobudivač koji pobudi radni sto antifaznim oscilacijama. Na taj način se ostvaruje dinamička stabilnost obradnog sistema. Po karakteru upravljanja ovaj sistem spada u sisteme za upravljanje ulaznim parametrima procesa obrade.



**Slika 2.29.** Principijelna šema VAC sistema upravljanja

### ADAPTIVNI SISTEM SA OPTIMIRAJUĆIM UPRAVLJANJEM – ACO

Adaptivni sistemi sa optimirajućim upravljanjem (ACO) su sistemi upravljanja kojim se u svakom trenutku procesa postižu optimalne vrijednosti funkcije kriterija. Najčešće su to minimalni troškovi obrade ili maksimalna proizvodnost.

Ako je u pitanju kriterij minimalnih troškova obrade, tada su troškovi obrade u funkciji elemenata režima rezanja,  $v$ ,  $s$  i  $d$ , čije se vrijednosti variraju i optimiraju tako da se proces obrade odvija u prostoru optimalnih rješenja.

Pri iznalaženju optimalnih vrijednosti elemenata režima rezanja prema kriteriju minimalnih troškova obrade:

$$T_o = f(v, s, d) \quad - \quad \min, \quad \dots (2.11)$$

može se desiti da neke od dobivenih "optimalnih" vrijednosti elemenata režima izađu iz granica raspoloživih ili ostvarljivih vrijednosti. U tom slučaju, u proces optimizacije uvode se ograničenja koja su vezana za alatnu mašinu, rezni alat ili obradak. Ova ograničenja mogu biti parametarska ili funkcionalna (tehnološka ili tehnička). Parametarska ograničenja definišu granice elemenata režima, a funkcionalna definišu granične veličine koje su u funkcionalnoj vezi sa parametrima upravljanja.

U izgradnji adaptivnog sistema sa optimirajućim upravljanjem treba riješiti niz međusobno povezanih zadataka koji obuhvataju:

- izbor strategije upravljanja,
- razvoj modela procesa rezanja,
- analizu parametara upravljanja,

- izbor metode optimizacije režima obrade,
- razvoj programa optimizacije,
- analizu i izbor odgovarajućeg sistema za procesuiranje i obradu podataka u realnom vremenu,
- razvoj i primjenu odgovarajućih senzora i sl.

Za izgrdjanju ACO sistema se kao tehnološka ograničenja uzimaju:

- ograničenje brzine rezanja:  $V_{min} \leq V_{opt} \leq V_{max}$ ,
- ograničenje posmaka:  $s_{min} \leq s_{opt} \leq s_{max}$ ,
- ograničenje brzine posmičnog kretanja:  $v_{smin} \leq v_{sopt} \leq v_{smax}$ ,
- ograničenje dubine rezanja:  $d_{min} \leq d_{opt} \leq d_{max}$ ,
- ograničenje otpora rezanja:  $F_i \leq F_{imax}$ ,
- ograničenje snage rezanja:  $P \leq P_{max}$ ,
- ograničenje snage posmičnog kretanja:  $P_s \leq P_{smax}$ ,
- ograničenje u pogledu trošenja alata:  $VB \leq VB_{max}$ ,
- ograničenje zahtijevanog kvaliteta obrađene površine:  $Ra \leq Ra_{max}$ .


Brzina rezanja i posmak su ograničeni reznim karakteristikama materijala alata, jer njihovo prekoračenje dovodi do intenzivnog trošenja alata i neprihvatljivo male postojanosti alata. U vezi sa navedenim, jedan od važnih zadataka razvoja ACO sistema je i razvoj pouzdanih senzora za praćenje trošenja alata. Ovi senzori se dijele na senzore za kontinuirano mjerjenje (on-line) i diskontinuirano mjerjenje (off-line). I jedni i drugi su senzori za tzv. direktno mjerjenje. Kontinuirano mjerjenje podrazumijeva neprekidno mjerjenje trošenja alata u toku odvijanja procesa obrade, dok se kod diskontinuiranog, mjerjenje vrši u momentima prekida procesa rezanja, naprimjer za vrijeme nekog pomoćnog vremena, ili namjenskim prekidom procesa rezanja čime se ukupno vrijeme obrade povećava.

Za mjerjenje trošenja razvijeni su sljedeći tipovi senzora:

- senzori na pneumatskom principu kod kojih se uslijed radikalnog trošenja mijenja rastojanje od mlaznice do površine alata (leđna površina na kojoj se mjeri trošenje), što uzrokuje pad pritiska u mjernom sistemu. Ovi senzori se mogu koristiti za kontinuirano (on-line) i diskontinuirano (off-line) mjerjenje trošenja alata,
- senzori na kapacitativnom principu kod kojih se uslijed radikalnog trošenja alata mijenja rastojanje između jedne obloge kondenzatora i alata kao druge obloge čime se mijenja i napon u kolu,
- senzori na bazi mjerjenja sila ili momenta rezanja. Povećanjem trošenja alata povešavaju se sile rezanja, te ako se unaprijed poznaje veza između trošenja i sile rezanja, moguće je s odgovarajućom tačnosti praćenjem sile rezanja predvidjeti i veličinu trošenja alata. Osim direktnе zavisnosti sile rezanja od trošenja alata, koriste se i zavisnosti uglova koje zaklapaju komponente sile rezanja i rezultujuća sile rezanja od trošenja alata,

- senzori na optičkom principu od kojih su napoznatiji sa optičkim vlaknima, sa fototranzistorima, kamere i t.d. Slično kao kod klasičnih metoda mjerena trošenja alata, i ovdje se leđna površina alata osvjetljava snopom svjetlosti. Za prijenos reflektovanih zraka od fotodiode, koja vrši fotoelektrično pretvaranje svjetlosnih signala, koriste se fleksibilna svetlosna vlakna,
- senzori na elektrootpornom principu kod kojih je na leđnoj površini zalipljena folija na kojoj se nalazi otpornik. Usljed trošenja dolazi do smanjenja dužine otpornika čime se povećava struja u kolu,
- senzori na bazi mjerena temperature rezanja, tj. korištenja prirodnih i vještačkih termoparova. Kod ovih senzora je potrebno prethodno odrediti zavisnost temperature rezanja od trošenja alata. Veća osjetljivost se postiže ako se mjeri temperatura neke tačke pomoću vještačkih termoparova,
- senzori na bazi mjerena vibracija kod kojih se amplituda signala spektra snage linearna funkcija trošenja alata,
- senzori na radioaktivnom principu kod kojih se promjena trošenja alata manifestuje preko pada radioaktivnosti prethodno ozračenog reznog dijela alata. Veza radioaktivnosti i trošenja alata je konstantna pri neprimjenljivim uslovima ozračivanja i može se iskoristiti za kontinuirano mjerjenje trošenja alata

Na slici 2.30 prikazana je zavisnost troškova obrade od upravljačkih veličina (brzina rezanja i posmak) i dijagram u ravni  $s - v$ . Sa slike 2.30.a vidi se da površinu  $v_o = f_1(v,s)$  ograničavaju maksimalna i minimalna veličina brzine rezanja, maksimalna i minimalna veličina posmaka kao parametarska ograničenja i snaga rezanja  $P = f_2(v,s)$  kao funkcionalno ograničenje. Presjekom površine  $v_o = f_1(v,s)$  sa ravninom  $v_o = \text{const.}$  dobija se u ravni  $s - v$  oblik prikazan na slici 2.30.b. Optimalni režim obrade ( $s = 0,84$  mm/o i  $v = 130$  m/min) je izvan granica snage rezanja, pa se koristi prvi sljedeći režim koji zadovoljava uslov ( $s = 0,804$  mm/o i  $v = 117$  m/min).




Slika 2.30. Primjer određivanja optimalnih vrijednosti upravljačkih veličina

## 2.4. SISTEMI SA FLEKSIBILNOM AUTOMATIZACIJOM – FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

Kod obradnih sistema sa NC i CNC upravljanjem ostvarena je automatizacija u segmentu mjerjenja, pozicioniranja i zauzimanja vrijednosti elemenata režima rezanja. Svi ostali zahvati su ostali izvan automatizacije. Korak dalje u širenju automatizacije je obradni centar koji predstavlja alatnu mašinu sa visokom koncentracijom postupaka i operacija obrade i automatizacije koja obuhvata automatsko mjerjenje, pozicioniranje, zauzimanje i variranje elemenata režima rezanja, zatim automatsku izmjenu alata i obradaka (transfer centri). Doprema pripremaka i otprema izradaka, zatim skladištenje i upravljanje tokovima informacija u širem smislu, ovdje su još uvijek ostali izvan sistema automatskog upravljanja.

Sistemi kod kojih su sve aktivnosti u okviru proizvodnog procesa obuhvaćeni automatizacijom, nazivaju se fleksibilni proizvodni sistemi, FPS. Ovi sistemi obuhvataju: fleksibilnu automatizaciju, grupnu tehnologiju, CNC alatne mašine, automatsku manipulaciju između mašina i kumputersko upravljanje mašinama i manipulacijom (transportom). Prema tome, fleksibilni proizvodni sistem predstavlja sistem sastavljen od više alatnih mašina (u praksi se za ove mašine koristi naziv obradna ili proizvodna stanica) međusobno povezanih automatskim transportnim sistemom (uključujući i sistem skladišta), a koji je upravljan integriranim kompjuterskim sistemom. Izvorno, fleksibilni proizvodni sistem (Flexible Manufacturing System) je dobio naziv po njegovoj mogućnosti obrade različitih dijelova, međutim, fleksibilnost ovih sistema se ne odnosi samo na oblik obradaka, nego mnogo šire, na sve aktivnosti u okviru proizvodnog procesa. Na slici 2.31 prikazan je jedan od prvih fleksibilnih proizvodnih sistema instaliran u kompaniji Ingersoll-Rand, SAD, 1970. godine. Sistem se sastoji od dva 5-osna obradna centra, dva 4-osna obradna centra i dvije 4-osne bušilice. Rezni alati su raspoređeni u 60 setova sa automatskom izmjenom i manipulacijskim paletom. Za primarnu i sekundarnu manipulaciju služi konvejerski sistem. Ukupno četiri rukovaoca upravljaju sistemom u tri smjene. Ukupno je moguće proizvoditi 140 različitih dijelova sa maksimalnim gabaritima 1000x1000x1000 mm. Godišnji kapacitet u zavis-



**Slika 2.31.** Jedan od prvih fleksibilnih proizvodnih sistema (Ingersoll-Rand Co., SAD, 1970. godine)


nosti od dimanžija obratka se kreće od 12.000 do 20.000 komada. Režimski, mašine mogu obrađivati obratke od sivog liva i aluminijumske odlivke (razna kućišta, odlivci složenih konfiguracija i sl.).

Od početka primjene fleksibilnih proizvodnih sistema, kasnih sedamdesetih godina prošlog vijeka, već početkom osamdesetih godina u primjeni je bilo oko 25 sistema u SAD-u, 40-tak u Japanu i 50-tak u Evropi, da bi već sredinom osamdesetih godina, broj fleksibilnih proizvodnih sistema narastao na oko 300, i kasnije, do danas, broj ovih sistema stalno raste.

Tri su osnovne komponente fleksibilnih proizvodnih sistema:

- RADNA STANICA koja predstavlja mjesto obrade i to je tipična CNC alatna mašina. Međutim, radna stanica obuhvata i više od pojma obradnog mjesta. U sklopu fleksibilnih proizvodnih sistema radnom stanicom smatra se i mjerna stanica, kontrolna stanica, stanica za montažu i proizvodna alatna mašina tipa prese za obradu lima,
- MANIPULACIJA I SKLADIŠTENJE. To je komponenta fleksibilnog proizvodnog sistema koja obuhvata različite tipove automatske manipulacije obracima između radnih stanica uključujući i skladištenja,
- KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE. Sistem kompjuterskog upravljanja koristi se za koordinaciju svih aktivnosti; upravljanje radom radnih stanica i sistemom manipulacije i skladištenja.

Fleksibilni proizvodni sistem svojim karakteristikama i mogućnostima zauzima, ili tačnije rečeno, popunjava prazninu između pojedinačnih NC i CNC alatnih mašina i transfer linija, slika 2.32. Dakle, ovdje se tehnološki gledano, radi o sistemu koji je između niskoproduktivne NC alatne mašine i visokoproduktivne transfer linije, odnosno, između visokofleksibilne NC alatne mašine i nefleksibilne transfer linije. Za visoke serije proizvoda, transfer linija predstavlja najbolje rješenje, ali bez mogućnosti promjene oblika obratka. Dakle, ovdje se radi o visokoproduktivnom sistemu sa odsustvom bilo kakve fleksibilnosti u smislu različitih proizvoda. S druge strane, NC i CNC alatne mašine



**Slika 2.32. Karakteristike fleksibilnih proizvodnih sistema**


dozvoljavaju visoku fleksibilnost u pogledu oblika i dimenzija proizvoda, ali su ograničene u pogledu broja komada, pa se proizvodnja na ovim mašinama organizira kroz serije proizvodnje. Prema tome, u pogledu proizvodne fleksibilnosti i produktivnosti, fleksibilni proizvodni sistem je takav sistem koji dozvoljava veliki stepen fleksibilnosti, ali ne i fleksibilnost kakvu ima NC i CNC alatna mašina s jedne strane, i koji je također produktivan sistem, ali ne u takvoj mjeri kao transfer linija, s druge strane. Očito je da je prednost fleksibilnog proizvodnog sistema nad NC i CNC mašinam u mnogo većoj produktivnosti, a također prednost nad transfer linijama u mnogo većoj fleksibilnosti.

Postoji više načina podjele fleksibilnih proizvodnih sistema. Jedan od načina proizilazi iz razlika između fleksibilnog proizvodnog sistema i fleksibilne proizvodne ćelije. Jasna linija između ova dva sistema nije potpuno definisana, međutim, generalno govoreći, termin ćelija se može upotrijebiti za opis grupisanja alatnih mašina koje mogu, a ne moraju biti isključivo automatske ili numerički upravljane. Također, ćelija može, ali ne mora obuhvatati i automatsku manipulaciju i skladištenje, i na kraju, može, ali ne mora biti kompjuterski upravljana. S druge strane, termin fleksibilni proizvodni sistem, obavezno obuhvata potpuno automatizovan sistem sastavljen od automatizovanih radnih stanica, sa automatskom manipulacijom i skladištenjem i sa kompjuterkim upravljanjem cijelim sistemom.

Ako se može tako kazati, zajednički imenilac fleksibilnih proizvodnih sistema i ćelija je koncept grupne tehnologije. Nekada se kao kriterij za uspostavljanje razlika između fleksibilnog proizvodnog sistema i ćelije koristio broj alatnih mašina. Tako se za grupisanje više od četiri mašine koristi termin sistem, a za manje od četiri, ćelija.

Klasifikacija fleksibilnih proizvodnih sistema se najčešće vrši prema geometriji (obliku) obradaka i to prema dvije grupe: prizmatične i okrugle. Za prizmatične obratke neophodne su mašine na kojima se mogu izvoditi glodačke i slične operacije, dok za okrugle, strugarske operacije.

Na kraju, na slici 2.33 šematski je prikazan fleksibilni proizvodni sistem instaliran u kompaniji Vought Aerospace u Dallasu, SAD. Proizvođač ovog sistema je kompanija Cincinnati Milacron, također iz SAD-a. Sistem je sastavljen od osam CNC horizontalnih obradnih centara i jednog modula za kontrolu. Transport materijala se vrši automatskim manipulatorima (četiri automatska vozila). Doprema pripremaka i otprema gotovih dijelova vrši se na dvije stanice koje su u obliku karuselnih skidišta. Pripremak se iz skidišta automatski postavlja na paletu koje se automatizovanim vozilima dopremaju do radnih stanica. Sistem ima mogućnost proizvodnje 600 različitih dijelova koji se ugrađuju u avione.



Oznake: 1 – Stanica za dopremu i otpremu (karuselno skladište), 2 – Automatsko vozilo, 3 – CNC obradni centar, 4 – Automatizirani sistem za odvođenje strugotine, 5 – Modul za čišćenje izradaka, 6 – Modul za kontrolu, 7 – Modul za manuelno testiranje, 8 – Upravljačka soba (centralni računar), 9 – Stanica za održavanje automatskih vozila, 10 – Parking za automatska vozila

**Slika 2.33.** *Fleksibilni proizvodni sistem (Vought Aircraft, SAD)*

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE


Numeričko upravljanje podrazumijeva upravljanje relativnim položajem reznog alata i obratka. Principijelno, postoje dvije vrste upravljanja: koordinatno i konturno, a s obzirom na kontakt alata i obratka, koordinatno upravljanje se dijeli na tačkasto (tačka – po – tačka) i linijsko, slika 3.1. Prema tome, postoje:

- upravljanje tačka – po – tačka (tačkasto upravljanje),
- upravljanje po prvoj liniji (linijsko upravljanje) i
- upravljanje po konturi (konturno upravljanje).

Tačka – po – tačka upravljanje se često naziva i sistem pozicioniranja i predstavlja najjednostavniji način upravljanja. Primjenjuje se kod bušilica za pozicioniranje alata u odnosu na obradak, zatim kod tačkastog zavativanja, te mašina za probijanje i prosjećanje. Pomjeranje alata (naprimjer burgije, slika 3.1.a) od položaja 1, do položaja 2, i dalje, do ostalih položaja s ciljem bušenja otvora 1, 2, ..., predstavlja promjenu relativnog položaja burgije u odnosu na obradak uz napomenu da u toku promjene relativnog položaja, alat i obradak nisu u kontaktu. Oblik putanje alata od položaja 1, 2 i t.d. nije važan, nego je važno tačno pozicioniranje. Nakon dostizanja odgovarajuće pozicije, slijedi bušenje otvora, zatim novo pozicioniranje, bušenje narednog otvora i t.d. Kretanje od jedne do druge pozicije može se vršiti najprije u pravcu jedne koordinatne ose, a zatim u pravcu druge, ili istovremeno u prvcima obe koordinatne ose. Dakle, kod ovog načina upravljanje koordinate su nezavisne, rezni alata nije u zahвату sa obratkom i interpolator nije neophodan.

Kod linijskog upravljanja, slika 3.1.b, za vrijeme kretanja alata duž date linije vrši se obrada i to sve do postizanja odgovarajućih vrijednosti koordinata na liniji. Kretanje se može vršiti uzduž koordinatnih osa pojedinačno, ili istovremeno. Ovaj način upravljanja najviše se koristi kod operacija struganja i glodenja (slika 3.1.b). U slučajevima da se linijska kretanja alata poklapaju sa prvcima koordinatnih osa (tzv. jednostavno linijsko upravljanje), tada interpolator nije potreban, a ako se kretanje vrši istovremeno po obe ose (tzv. napredno linijsko upravljanje), interpolator mora biti uključen. Ako je u pitanju ovaj drugi način upravljanja, a s obzirom da brzine posmičnih pretanja u prvcima  $X$  i  $Y$  ose nisu konstantne, to će se rezultujuće kretanje vršiti pod uglom koji nije konstantan u svakom trenutku kretanja. Zbog toga se ovaj način linijskog upravljanja koristi samo u slučajevima kada nije potrebna obrada zakošenih površina visoke tač-

nosti. Najčešće se linijsko upravljanje koristi kod struganja i glodanja kada su obrađene površine paralelne sa koordinatnim osama.



**Slika 3.1.** Vrste numeričkog upravljanja

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---


Konturno upravljanje, slika 3.1.c, je najkompleksnije i omogućava putanju alata po bilo kakvoj zadatoj pravoj ili krivoj konturi. Ovo omogućavaju savremeni pogonski sistemi koji daju veoma male veličine pomjeranja, u uskim tolerancijama. Da bi se omogućila obrada kontura složenog oblika, upravljačka jedinica mora da sadrži:

- interpolator koji definiše sve tačke konture, od početne do krajnje i
- regulatore brzina posmičnih kretanja koji, preko odnosa brzina u koordinatnim prvcima, definišu tangente u svakoj tački konture, odnosno pravce kretanja rezognog alata.

S obzirom na broj osa u prvcu kojih se vrši simultano upravljanje, postoje:

- 2D – sinhronizacija između dvije ose,
- 2½D – sinhronizacija između dvije ose, a pozicioniranje u trećoj osi,
- 3D – sinhronizacija između tri ose,
- 4D – sinhronizacija između četiri ose,
- 5D – sinhronizacija između pet osa.

Matematički gledano, razlike između tačkastog, linijskog i konturnog upravljanja mogu se objasniti na sljedeći način. Ako se posmatra sistem upravljanja u ravni XY, sistemom tačka – po – tačka, upravljanje se vrši u pravcu osa, kod linijskog sistema, upravljanje se vrši ili po  $dX/dt$ , ili po  $dY/dt$ , ali samo pojedinačno, dok se kod konturnog sistema upravljanje vrši po  $dX/dt$  i po  $dY/dt$ , simultano. U zadnjem slučaju se  $dX/dt$  i po  $dY/dt$  moraju kontinuirano mijenjati u zavisnosti od ugla trenutne tangente. U praksi se ove promjene vrše u segmentima, slika 3.2, pri čemu se segmenti krive linije aproksimiraju pravim linijama. Veličina nastale greške odstupanja stvarno dobivenih linijskih segmenata u odnosu na zadatu konturu mogu se kontrolisati dužinom aproksimacijskih linija. Iz navedenog primjera 2D konturnog upravljanja vidi se kompleksnost problema, pa prema tome, samo za zamišljanje se navodi 5D konturno upravljanje (5 – osno upravljanje), koje zahtijeva visokosoftificirane pogonske sisteme, sisteme mjerjenja i računarsku podršku.



**Slika 3.2.** Aproksimacija krive linije skid segmentima kod konturnog numeričkog upravljanja


### 3.1. INTERPOLACIJA

Kod NC alatnih mašina relativno kretanje alata i obratka određuje rezultanta koju čine komponentna kretanja u pravcima koordinatnih osa. Interpolator ima zadatak da koordinira ova kretanja u pravcu pojedinih osa tako da rezultujuće kretanje bude u pravcu tangente na konturu obratka. Šire, u kontekstu upravljanja sistemom, upravljačka jedinica treba da upravlja mehanizmima alatne mašine i time obezbijedi:

- pozicioniranje izvršnih organa,
- kretanje alata po zadatoj putanji,
- sinhronizaciju kretanja prema impulsima mjernog sistema,
- upravljanje ciklusima prijenosnih komponenti mašine,
- upravljanje tehnološkim ciklusima i
- upravljanje ostalim sistemima alatne mašine.

Jedna od naj složenijih funkcija upravljačke jedinice predstavlja upravo kretanje alata po željenoj (zadatoj) konturi. Prema slici 3.3, kretanje glodala u odnosu na obradak treba u idealnom slučaju da prati njegovu konturu, po krivoj liniji  $P_1P_2$ . Međutim, tačno (idealno) praćenje konture obratka nije moguće, jer se svaki elementarni dio putanje glodala sastoji od komponentnih pravolinijskih pomjeranja u pravcima  $X$  i  $Y$  ose. Zbog toga se stvarna konturna linija (izlomljena linija sa pravolinijskim segmentima) preslikava u polju između linija  $P_1P_2$  i  $P'_1P'_2$ . Prema tome, stvarna putanja alata, a time i stvarni oblik konture obrađene površine odgovara približnoj konturi poligonalnog oblika. Kaže se da se na ovaj način kontura interpolira približnom konturom pri čemu, naravno, odstupanje ovih dviju kontura ne smije biti izvan propisane tačnosti.

Interpolacija stvarnih pomoću približnih kontura ostvaruje mikroračunar za interpolaciju, ili interpolator. Interpolator, dakle, ima zadatak da koordinira pomoćna kretanja u pravcima koordinatnih osa, ali tako da se pravac rezultujućeg kretanja alata poklapa sa tangentama u izabranim tačkama na konturi obratka. Ukoliko se interpolator nalazi u sklopu upravljačke jedinice, tada se radi o tzv. unutrašnjoj interpolaciji, a ukoliko se radi o kompjuterskom upravljanju, kada funkciju interpolacije u potpunosti ili djelično preuzima računar, tada se radi o tzv. spoljašnjoj interpolaciji. U prvom



Slika 3.3. Putanja glodala pri obradi složene konture

slučaju, interpolacija je riješena hardveskim putem, a u drugom, softverski, tj. interpolacija se vrši na bazi programa koji je smješten u memoriji računara.

Generisanje površine obratka proizilazi iz zahtijevane geometrije pri čemu se kontura između tzv. referentnih tačaka sastoji od odsječaka koji mogu da budu prave linije, lukovi, krugovi ili krive višeg reda. Od geometrijskog oblika konture obrađivane površine između referentnih tačaka zavisi i oblik interpolacije. Pri konturnom upravljanju, za opis konture potrebno je definisati referentne tačke  $P_1, P_2 \dots, P_n$  a zatim odrediti njihov maksimalni broj i veličinu međusobnog rastojanja. Dakle, procesom interpolacije se preko referentnih tačaka izračunava putanja alata koja treba da se poklopi sa konturom obratka u granicama dozvoljene tolerancije  $T$ . Primjer izračunavanja referentnih tačaka koje opisuju konturu, prikazan je na slici 3.4. Polazeći od geometrijskog odnosa:

$$(R - T)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 = R^2, \quad \dots (3.1)$$

što sređivanjem daje:

$$L^2 = 8 \cdot R \cdot T - 4 \cdot T^2, \quad \dots (3.2)$$

odredi se optimalno rastojanje između referentnih tačaka  $P_1$  i  $P_2$  potrebno za izračunavanje putanje alata interpolacijom:

$$L = \sqrt{4 \cdot T \cdot (2 \cdot R - T)}. \quad \dots (3.3)$$


Rastojanje između referentnih tačaka može se dobiti i na drugi način, polazeći od trigonometrijskog odnosa:

$$L = 2 \cdot R \cdot \sin \alpha. \quad \dots (3.4)$$

S druge strane je:

$$\frac{R - T}{R} = \frac{R_1}{R} = \cos \alpha, \quad \dots (3.5)$$

a pošto je  $\sin \alpha = \sqrt{1 - (\cos \alpha)^2}$ , što uvrštavanjem u izraz (3.5) daje:



**Slika 3.4. Primjer određivanja referentnih tačaka**

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{R-T}{R}\right)^2}. \quad \dots (3.6)$$

Uvrštavanjem izraza (3.6) u izraz (3.4) dobije se izraz identičan izrazu (3.3).

Zbog sistemskih i slučajnih grešaka u procesu interpolacije, pri određivanju rastojanja i položaja referentnih tačaka na konturi, ne može se koristiti cijelo područje tolerancije  $T$ , nego samo 60%, tj.  $T' = 0,6 \cdot T$ , slika 3.4.

Koordinate referentnih tačaka za pojedine segmente konture određuju se iz geometrijskih odnosa, ali uzimajući u obzir kvadrant u kome se kontura nalazi. Jedan primjer određivanja koordinata referentnih tačaka za proizvoljnu krivolinjsku konturu, prikazan je na slici 3.5. Za tačku  $P_2$  koja se nalazi u prvom kvadrantu, koordinate se određuju iz jednačina:

$$X_2 = X_0 + R \cdot \cos(\alpha + \Delta\varphi), \quad \dots (3.7)$$

$$Y_2 = Y_0 + R \cdot \sin(\alpha + \Delta\varphi), \quad \dots (3.8)$$

pri čemu je ugao  $\alpha$  određen nultim položajem i koordinatama referentne tačke  $P_1$ :

$$\alpha = \arctg \frac{Y_1 - Y_0}{X_1 - X_0}. \quad \dots (3.9)$$

Proces određivanja koordinata referentnih tačaka je korištenjem računara potpuno automatiziran pri čemu je baza ovog računanja potpuno matematičko opisivanje odgovarajućim izrazima.


Dvije su osnovne metode interpolacije u primjeni:

- metoda numeričke integracije komponenata brzine (u pravcu koordinatnih osa,  $v_x$ ,  $v_y$ ,  $v_z$ ) – DDA metoda (Digital Differential Analyser) i
- metoda rješavanja algebarskih jednačina.

Mora se kazati da se ova prva mnogo više koristi.

Za konturno NC upravljanje razvijeno je više načina (vrsta) interpolacija. To su:

- linerana interpolacija,
- kružna interpolacija,
- helikoidna interpolacija,
- parabolična interpolacija i
- kubna interpolacija.



**Slika 3.5.** Primjer određivanja koordinata referentnih tačaka segmenta konture u prvom kvadrantu

Svaka od ovih interpolacija omogućava da se generišu instrukcije za pravolinijsko ili krivolinijsko kretanje alata u odnosu na obradak. Linerana interpolacija je procedura koja se najviše koristi za 2 – i 3 – osne zadatke. Potrebno je definisati početnu i krajnju referentnu tačku, kao i veličine posmičnih kretanja u pravcima koordinatnih osa. Kružna interpolacija omogućava programiranje putanje alata koja je u obliku kruga ili kružnog isječka. Ulazni parametri su koordinate početne i krajnje referentne tačke, koordinate centra kruga, radius i pravac kretanja uzduž kruga. Kružni oblik putanje aproksimira se nizom pravih segmenata, ali su ovi pravolinijski segmenti obračunati od strane interpolatora. Ograničenje u pogledu kružne interpolacije je da se ravan u kojoj se nalazi kružni isječak mora poklopiti sa ravninom definisanom osama NC sistema. Helikoidna interpolacija je kombinacija kružne i linijske, čija je osa normalna na ravninu kružne. Na ovaj način se dakle programira helikoidna putanja, zavojne forme kao isječak. Parabolična i kubna interpolacija se koriste za aproksimaciju slobodnih zavojnih površina korištenjem jednačina višeg reda.


### 3.1.1. Linerana interpolacija

Za izračunavanje putanje alata kod pravolinijskog kretanja koristi se linearna interpolacija. Razlikuju se ravanska (2D) i prostorna (3D) interpolacija. Neka je kretanje alata definisano početnom  $P_0$  i krajnjom  $P_n$  tačkom, slika 3.6, i neka se između njih interpolira  $n$  tačaka. Neka se alat između referentnih tačaka  $P_0$  i  $P_n$  kreće konstantnom brzinom  $v$  u definisanom vremenskom intervalu  $t = L / v$ . Za vrijeme  $t$  su pređeni putevi u pravcima koordinatnih osa ( $X_n - X_0$ ) i ( $Y_n - Y_0$ ). Dakle, pređeni put između referentnih tačaka  $P_0$  i  $P_n$  je:

$$L = \sqrt{(X_n - X_0)^2 + (Y_n - Y_0)^2} . \quad \dots (3.10)$$

Koordinate trenutnih tačaka  $[X(t); Y(t)]$  izračunavaju se na osnovu koordinata referentnih tačaka  $P_0$  i  $P_n$  i brzina u pravcima koordinatnih osa,  $v_x$  i  $v_y$ , tj.:

$$X(t) = X_0 + \int_0^t v_x dt = X_0 + \int_0^t \frac{X_n - X_0}{t} dt , \quad \dots (3.11)$$



Slika 3.6. Linearna interpolacija u ravni

$$i \quad Y(t) = Y_0 + \int_0^t v_y dt = Y_0 + \int_0^t \frac{Y_n - Y_0}{t} dt. \quad \dots (3.12)$$

gdje je:  $t$ , vrijeme interpolacije, vrijeme za koje alat pređe put od početne do krajnje referentne tačke.

Ako se vrijeme interpolacije  $t$  podijeli na konačan broj jednakih vremenskih intervala  $\Delta t = t/N$ , te ako se sa  $t_i$  označi vremenski interval interpolacije između tačaka  $P_{k-1}$  i  $P_k$  tada izrazi (3.11) i (3.12) prelaze u oblike:

$$X(t) = X(n \cdot \Delta t) = X_0 + \frac{X_P - X_0}{N} \cdot n, \quad \dots (3.13)$$

$$Y(t) = Y(n \cdot \Delta t) = Y_0 + \frac{Y_P - Y_0}{N} \cdot n. \quad \dots (3.14)$$

gdje je:  $n = 1, 2, \dots, N$ .

Prema tome, za svaki par elementarnih pomjeranja u pravcima koordinatnih osa za vrijeme svakog elementarnog taktu interpolacije  $\Delta t$ , povećavaju se vrijednosti u pravcima koordinatnih osa za konstantne priraštaje  $\Delta X$  i  $\Delta Y$ , tj. alat se pomjera za jedan elementarni korak  $\Delta s$ . Tačnost interpolacije uslovljena je ovim elementarnim koracima pri čemu se mora voditi računa da inkrement puta  $\Delta s$  ne može biti manji od minimalnog posmaka pogonskog sistema pomoćnog kretanja u pravcu koordinatnih osa:

$$\max\left(\left|\frac{Y_P - Y_0}{N}\right|; \left|\frac{X_P - X_0}{N}\right|\right) \leq \Delta f, \quad \dots (3.15)$$

gdje je:  $\Delta f$ , maksimalno rastojanje stvarne u odnosu na interpoliranu konturu obratka u intervalu jednog elementarnog koraka.


Neka je naprimjer za linearnu interpolaciju za obradu konusne površine na strugu, slika 3.6, početna referentna tačka  $P_0(X_0=10; Z_0=80)$  i krajnja  $P_n(X_0=30; Z_n=50)$ , tada je ukupni put interpolacije:

$$L = \sqrt{(50-10)^2 + (50-80)^2} = 36,056 \text{ mm.}$$

Ako je zadata posmična brzina  $v = 120 \text{ mm/min}$ , tada je:

$$t = \frac{L}{v} = \frac{36,056 \cdot 60}{120} = 17,028 \text{ s.}$$

Ako je  $\Delta f \leq 1,0 \mu\text{m}$ , tada je:



**Slika 3.7.** Primjer linearne interpolacije pri obradi konusne površine na strugu

$$\max\left(\left|\frac{X_P - X_0}{N}\right|, \left|\frac{Z_P - Z_0}{N}\right|\right) \leq 0,1 \text{ } \mu\text{m}, \text{ odnosno: } N_{min} = \frac{30}{0,001} = 30000, \text{ pa se}$$

usvaja sljedeća decimalna zaokružena vrijednost  $N_{min} = 100000$ , te je tada vremenski takt interpolacije:  $\Delta t = \frac{t}{N} = \frac{17,028}{100000} = 0,17 \text{ ms}$ . Frekvencija interpolacije je

$$f = \frac{1}{\Delta t} = 5,882 \text{ kHz. Koordinate bilo koje tačke se računaju pomoću izraza:}$$


$$X_k = X_0 + \sum_1^n \frac{X_P - X_0}{N} \text{ i } Z_k = Z_0 + \sum_1^n \frac{Z_P - Z_0}{N}.$$

Teoretski, svi slučajevi konturnog upravljanja mogu se svesti na linearu interpolaciju. Međutim, kružna i parabolična interpolacija koriste se samo u cilju obuhvatanja većeg broja podataka jednim matematičkim izrazom, čime se, između ostalog, pojednostavljuje procedura programiranja.

Korištenjem koračnih motora za pomoćna kretanja omogućeno je kretanje bez povratne sprege (vidi sliku 2.11.a), tj. svakom od intervala odgovara isti broj impulsa, pa ukupno pomjeranje predstavlja umnožak broja intervala (koraka) i pojedinačnog broja impulsa.

Pri linearoj interpolaciji konture složenog oblika moguća su tri slučaja, slika 3.8:

- Putanja alata je pravolinijska i određuje se iz uslova da se tačka zahvata alata i konture obratka nalazi između zadate konture i zamišljene konture koja je definisana donjom tolerancijom  $T_2$ , slika 3.8.a. Za napomenu, ova interpolacija se u programskom jeziku APT definiše sa INTOL/T. Na slici 3.8.a poligonalna putanja glodala prikazana je tankim linijama,
- Putanja alata definisana je zadatom konturom obratka i zamišljenom konturom koja je definisana gornjom tolerancijom  $T_1$ , slika 3.8.b. Ova interpolacija se u programskom jeziku APT definiše sa OUTTOL/T i
- Putanja alata definisana je dvijema zamišljenim konturama koje su definisane donjom i gornjom tolerancijom, slika 3.8.c. Ova interpolacija se u programskom jeziku APT definiše sa INTOL/T<sub>1</sub> i OUTTOL/T<sub>2</sub>.




Slika 3.8. Putanja alata pri linearoj interpolaciji konture složenog oblika

U tački promjene smjera, za dvije ravne površine, linearne interpolacija se može koristiti na više načina. Na slici 3.9 prikazan je slučaj prijelaza preko tačke  $D$  koja ima koordinate:

$$X_D = \frac{X_A + X_B}{4} + \frac{X_C}{2} \quad i$$

$$Y_D = \frac{Y_A + Y_B}{4} + \frac{Y_C}{2}.$$



Slika 3.9. Obilazak glodala u tački promjene pravca putanje

### 3.1.2. Kružna interpolacija

Kod kružne interpolacije, putanja alata između referentnih tačaka  $P_0, P_1, \dots, P_n$  određuje se na sličan način kao kod linearne interpolacije. Ovdje se polazi od pretpostavke da se alat u bilo kojoj tački putanje kreće konstantnom brzinom. Dakle, obodna (tangencijalna) brzina alata je konstantna, a to znači da su brzine u pravcima koordinatnih osa promjenljive, slika 3.10. Pri analizi kružne interpolacije polazi se od jednačine kruga, slika 3.10:

$$X = X_0 + R \cdot \cos \varphi \quad i \quad \dots (3.16)$$

$$Y = Y_0 + R \cdot \sin \varphi. \quad \dots (3.17)$$

Ako je za opisivanje ugla od 1 radijana potrebno vrijeme  $T_0$ , tada se koordinate bilo koje tačke dobiju iz:

$$X = X_0 + R \cdot \cos \frac{t}{T_0} \quad i \quad \dots (3.18)$$

$$Y = Y_0 + R \cdot \sin \frac{t}{T_0}. \quad \dots (3.19)$$

Brzine u pravcima koordinatnih osa su:  $v_x = \frac{dX(t)}{dt}$  i  $v_y = \frac{dY(t)}{dt}$ , odnosno:

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{R}{T_0} \cdot \sin \frac{t}{T_0} = -\frac{Y - Y_0}{T_0} \quad i \quad \dots (3.20)$$

$$\frac{dY}{dt} = \frac{R}{T_0} \cdot \cos \frac{t}{T_0} = \frac{X - X_0}{T_0}. \quad \dots (3.21)$$

Ako se uvedu smjene:  $dt \approx \Delta t$  i  $n = \frac{T_0}{\Delta t}$ , dobije se:

$$X = -\frac{Y - Y_0}{T_0} \cdot \Delta t = -\frac{Y - Y_0}{n} \quad \dots (3.22)$$

$$Y = \frac{X - X_0}{T_0} \cdot \Delta t = \frac{X - X_0}{n}. \quad \dots (3.23)$$

Pošto je  $t = i \cdot \Delta t$ , to će, u  $k$ -tom trenutku, trenutna tačka dodira alata i obratka imati koordinate:

$$X = X_0 - \sum_{i=1}^k \frac{(i-1) \cdot Y - Y_0}{n} \quad \dots (3.24)$$


$$Y = Y_0 - \sum_{i=1}^k \frac{(i-1) \cdot X - X_0}{n}. \quad \dots (3.25)$$

Za navedenu analizu vrijede sljedeće relacije (prema oznakama na slici 3.10):

$$b = R' \cdot \sin \varphi, \quad \dots (3.26)$$

$$R' - T_1 = R \cdot \cos \varphi, \quad \dots (3.27)$$

$$b = \sqrt{2 \cdot T_1 \cdot R - T_1^2} \approx \sqrt{2 \cdot T_1 \cdot R} \quad \dots (3.28)$$




Slika 3.10. Kružna interpolacija

$$a = \sqrt{8 \cdot T_1 \cdot R} . \quad \dots (3.29)$$

$$\text{Za četvrtinu kruga je } n \cdot a \approx \frac{\pi \cdot R}{2}, \text{ tj.: } n \approx \frac{\pi}{4 \cdot \sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{R}{T_1}} . \quad \dots (3.30)$$

### 3.1.3. Parabolična interpolacija

Parabolična interpolacija se najčešće koristi sa pravouglom i simetričnom parabolom, i to pri 4 – i 5 – osnom upravljanju. Na slici 3.11 prikazan je postupak parabolične interpolacije. Na parabolu se prelazi pravom  $L_1$ , koja predstavlja tangentu na parabolu u tački  $A$ . Položaj tačke  $A$  je poznat iz prethodne sekvene, ili bloka programa. Da bi se odredio položaj tačaka parabole od tačke  $A$  do tačke  $C$ , moraju se prethodno učitati koordinate tačaka  $B$  i  $C$ . Koordinate tačke  $B$  određuju se iz uslova  $AE = EC$  i  $BD = BE$ . Alat napušta konturu po pravcu  $L_2$



Slika 3.11. *Parabolična interpolacija*

## 3.2. PROGRAMIRANJE NC MAŠINA

Programiranje rada NC alatne mašine predstavlja postupak izrade programa pomoću kojeg se upravlja radom mašine. Programiranje obuhvata niz aktivnosti na sistematizaciji obradnih informacija i njihovom ispisivanju odgovarajućim redoslijedom i kodom, po pravilima programskog jezika, u formi upravljačkog programa. Program sadrži informacije koje upravljačka jedinica alatne mašine "može da razumije" i da ih u odgovarajućim fazama obrade "saopštava" mašini, tj. njenim izvršnim i drugim organima. Kao nosilac informacija programa dugo godina se koristila bušena traka, no danas postoje mogućnosti prijenosa ovih informacija preko CD-a, direktno u memoriju računara i t.d.

Informacije sadržane u programu se odnose na potrebna kretanja (glavno, posmična i pomoćna), uključivanje i isključivanje izvršnih organa mašine, početak i zaustavljanje programa, automatsku izmjenu rezogn alata i t.d.

Kako se razvijala računarska tehnika i tehnologija, tako su se i širile mogućnosti programiranja. Naprimjer, nakon pojave floppy diska bilo je moguće pohraniti informacija

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

kao na više stotina metara bušene trake, a danas, sasvim je izlišno upoređivati kapacitet floppy diska i današnjeg CD-a.

Sistem numeričkog upravljanja se zasniva na binarnom sistemu u kojem su samo dva broja; 0 i 1. Binarna jedinica se naziva bit. Cifre u binarnom sistemu su bazirane na potencijama broja 2, tj.  $2^0=1$ ,  $2^1=2$ ,  $2^2=4$ ,  $2^3=8$ , i t.d. Prisustvo broja 0 ili 1 u sukcesivnim pozicijama indicira postojanje ili nepostojanje vrijednosti. Naprimjer, decimalni broj 5 se u binarnom sistemu ispisuje kao 0101. Prelazak sa binarnog na decimalni sistem je sljedeći:  $1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 = 1 \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times 4 + 0 \times 8 = 5$ . U tabeli 3.1 data je komparacija decimalnog i binarnog sistema.

**Tabela 3.1. Komparacija decimalnog i binarnog sistema**

Decimalni	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Binarni	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Programiranje obradnih procesa na NC i CNC alatnim mašinama obavljaju za to obučeni stručnjaci koji se nazivaju programeri. To su u principu tehnička lica koja, pored principa i pravila programiranja, treba da posjeduju znanja iz tehnologije obrade, karakteristika alatnih mašina, reznih alata, pomoćnih pribora, obradljivosti, trigonometrije, osnove optimizacije i sl.

Ulagne informacije neophodne za programiranje su sadržane u tehnološkom crtežu obratka, tehnološkom postupku obrade, te tehnološkoj dokumentaciji alatne mašine, alata i pomoćnog pribora i bazi podataka o obradljivosti.

Princip programiranja na numerički upravljenim alatnim mašinama u jednom opštem pristupu prikazan je na slici 3.12. Konstrukcionom dokumentacijom određenog elementa potpuno su definisani geometrijski oblik i dimenzije, kao i zahtjevi u pogledu tačnosti oblika, tolerancija dimenzija i kvaliteta obrađene površine. Konstrukcionalna dokumentacija služi kao geometrijska podloga programiranja.

Tehnološkim postupkom obrade definisan je tehnološki logičan i ostvariv redoslijed operacija i zahvata obrade. U tehnološkoj dokumentaciji dati su i podaci o režimima rezanja (kombinacija materijala obratka i materijala alata, brzina rezanja, posmak, dubina rezanja) koji predstavljaju tehnološke podloge programiranja.


Za izradu programa potrebne su i informacije o alatnoj mašini, njenim tehnološkim mogućnostima i snazi, zatim informacije o reznom alatu i pomoćnom priboru.

Programiranje obuhvata obradu dvije osnovne grupe podataka:

- podaci o koordinatama onih pravih i krivih linija koje preslikavaju trajektoriju relativnog kretanja alata i obratka u procesu njegove obrade – tzv. geometrijske informacije i

- podaci o brojevima obrtaja alata ili obratka, posmaku i dubini rezanja, vrsti i oznaci alata kojim se izvode projektovane operacije i zahvati i t.d. – tzv. tehnološke informacije.

Obe grupe informacija se u toku obrade odgovarajućeg proizvoda mijenjaju i to tako što se, prije početka izvođenja elementarnih zahvata obrade, mašini saopštava odgovarajući dio programa koji se odnosi na te zahvate. Skup svih, na ovaj način raspoređenih informacija, naziva se program.



**Slika 3.12. Princip programiranja**

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---

Za izvođenje svakog zahvata na mašini, program dakle, sadrži omeđen (ograničen) dio informacija koji se naziva "rečenica". Rečenica se sastoji od "riječi", a svaka riječ sadrži neku osnovnu informaciju, naprimjer, o koordinatama (dimenzijama obratka), o broju obrtaja glavnog vretena mašine, o posmaku i t.d. Svaka rečenica mora naprijed sadržavati naznačenu informaciju o redoslijedu, čime je programom definisan redoslijed izvršavanja pojedinih zahvata obrade.

Generalno, postoje dva glavna načina programiranja: ručno i automatsko (ili, kako se često naziva mašinsko ili kompjutersko). Ručno programiranje obavlja se u jeziku upravljačkog računara, dok se automatsko programiranje obavlja posredno, u nekom višem programskom jeziku, pomoću računara.

Bez obzira o kojem načinu programiranja se radi, NC alatna mašina mora primiti sve informacije u kodiranom obliku pomoću kojih upravljačka jedinica upravlja radom mašine.

#### **3.2.1. Sistemi kodiranja**

Upravljačke jedinice NC i CNC alatnih mašina su koncipirane i razvijene tako da programske informacije i instrukcije prihvataju samo u kodiranom obliku, tj. samo ako su napisane u odgovarajućem kodu. Grupa ili skup pravila i principa za pisanje i prikazivanje podataka, te njihova transformacija iz jednog u drugi oblik naziva se kod. Informacije se pri kodiranju zadaju u alfa – numeričkom obliku (slova, brojevi i simboli) i po utvrđenim pravilima i redoslijedu. Razvijeno je više sistema kodiranja, ali se uglavnom koriste ISO i EIA sistem kodiranja. Njihove glavne karakteristike prikazane su u tabelama 3.2 i 3.3. Sistemi kodiranja izrađeni su na bazi jednostavnih i logičnih pravila što omogućava primjenu jednostavnih uređaja za dekodiranje. Zatim dalje, ovi sistemi sadrže dovoljan broj simbola i zaštićeni su od grešaka.

U danjašnje vrijeme se programiranje uglavnom izvodi pomoću računara (mašinsko programiranje) sa programima prilagođenim tipu upravljačke jedinice mašine, te se kao nosači informacija koriste visokomemoriski nosači, naprimjer CD.

Upravljački sistemi razvijeni su tako da automatski prepoznaju sistem kodiranja informacija, sistem mjernih jedinica i sl. Karakteristike ISO i EIA sistema kodiranja, tabela 3.2 i tabela 3.3, su slične, sa neznatnim razlikama. Oba sistema sadrže 50 simbola preko kojih je moguće kodirati sve informacije potrebne za programiranje obrade svih mogućih tipova obradaka, kako po obliku i dimenzijama, tako i po zahtjevima u pogledu tačnosti.

Osim osnovnih oznaka, u sistemima kodiranja postoje i neke dopunske oznake, prikazane u tabeli 3.4.

**Tabela 3.2.** ISO sistem kodiranja informacija

Redni broj	SIMBOLI	ISO/DIN 66024									P – kontrolni (parni bit) T – pogonski kanal
		P	7	6	5	4		3	2	1	
		8	7	6	5	4	T	3	2	1	
1	NUL	Kombinacija izbušenih rupa									Funkcija (značenje)
2	BS	•			•						Bez bušenja rupa
3	HT			•	•						Hod nazad
4	LF			•	•			•			Tabulator
5	CR	•						•			Kraj rečenice trake
6	SP		•								Povratak (hod nazad)
7	(		•	•	•						Razmak (meduprostor)
8	)	•	•	•	•						Otvorena zagrada, početak napomene
9	%	•	•					•			Zatvorena zagrada, kraj napomene
10	:		•	•	•				•		Početak programa
11	/	•	•	•	•						Glavni slog
12	+		•	•	•						Poništavanje rečenice
13	-		•	•	•						Pozitivan predznak
14	0		•	•	•						Negativan predznak
15	1	•	•	•	•						Brojna vrijednost (cifra)
16	2	•	•	•	•						Broj 1
17	3		•	•	•						Broj 2
18	4	•	•	•	•						Broj 3
19	5		•	•	•						Broj 4
20	6		•	•	•						Broj 5
21	7	•	•	•	•						Broj 6
22	8	•		•	•						Broj 7
23	9		•	•	•						Broj 8
24	A		•								Broj 9
25	B		•								Obrtanje oko X ose
26	C	•	•								Obrtanje oko Y ose
27	D		•								Obrtanje oko Z ose
28	E	•	•								Obrtanje oko bilo koje ose
29	F	•	•								Kraj bloka programa
30	G		•								Posmak, vrijeme zadzavanja
31	H		•			•					Uslovi puta, vrste kretanja
32	I	•	•			•					Korektura dužine
33	J	•	•			•					Interpolacija parametara za X osu
34	K		•			•					Interpolacija parametara za Y osu
35	L	•	•			•					Interpolacija parametara za Z osu
36	M		•			•					Podprogram
37	N		•			•					Pomoćne funkcije
38	O	•	•			•					Broj sloga (rečenice)
39	P		•		•						Ne primjeniti
40	Q	•	•		•						Kretanje paralelno sa X osom
41	R	•	•		•						Podprogram (povećanje dubine rez.)
42	S		•		•						Podprogram, parametar (radius)
43	T	•	•		•			•			Broj obrta glavnog vretena mašine
44	U		•		•			•			Broj alata (korektura)
45	V		•		•			•			Kretanje paralelno sa X osom
46	W	•	•		•			•			Kretanje paralelno sa Y osom
47	X	•	•		•			•			Kretanje paralelno sa Z osom
48	Y		•		•						Kretanje u pravcu X ose
49	Z		•		•						Kretanje u pravcu Y ose
50	DEL	•	•		•			•			Kretanje u pravcu Z ose
											Greška (ispravka greške)

**Tabela 3.3.** EIA sistem kodiranja informacija

Redni broj	SIMBOLI	EIA 244A									P – kontrolni (parni bit) T – pogonski kanal
		P	7	6	5	4		3	2	1	
		8	7	6	5	4	T	3	2	1	
1	0										Bez bušenja rupa
2	RT		•		•				•		Hod nazad
3	TAB		•	•	•	•		•	•		Tabulator
4	EOB	•									Kraj rečenice (kraj trake)
5	LC)	•	•	•	•	•					Hod nazad
6	ZWR			•							Pauza, preskok
7	(≡			•	•						Početak napomene
8	≡)	•			•						Završetak napomene
9	eor				•						Početak programa
10	*	•	•		•			•			Glavni slog (rečenica)
11	/		•	•							Poništavanje rečenice
12	+	•	•								Pozitivan predznak
13	-	•									Negativan predznak
14	0		•								Broj 0
15	1								•		Broj 1
16	2							•			Broj 2
17	3			•				•			Broj 3
18	4				•						Broj 4
19	5				•						Broj 5
20	6				•			•			Broj 6
21	7					•		•			Broj 7
22	8					•					Broj 8
23	9		•	•							Broj 9
24	a	•	•								Obrtanje oko x ose
25	b	•	•								Obrtanje oko y ose
26	c	•	•	•							Obrtanje oko z ose
27	d	•	•	•							Obrtanje oko bilo koje ose
28	e	•	•	•							Kontrola čitanja
29	f	•	•	•							Posmak, vrijeme zadržavanja
30	g	•	•	•							Funkcije kretanja
31	h	•	•		•						Pomoćna funkcija
32	i	•		•	•						Interpolacija parametara za x osu
33	j	•		•	•						Interpolacija parametara za y osu
34	k	•		•							Interpolacija parametara za z osu
35	l	•						•			Podprogram
36	m	•			•						Pomoćne funkcije
37	n					•					Broj rečenice
38	o					•					Ne koristi se
39	p	•		•				•			Vrijeme zadržavanja podprograma
40	q	•		•							Podprogram (povećanje dubine rez.)
41	r	•			•						Referentna ravan, radius
42	s		•	•							Broj obrta glavnog vretena mašine
43	t		•								Broj alata (korektura)
44	u		•	•							Osa paralelna x osi
45	v		•								Osa paralelna y osi
46	w		•								Osa paralelna z osi
47	x		•	•							Glavna osa x
48	y		•	•	•						Glavna osa y
49	z		•	•	•						Glavna osa z
50	IPR		•	•	•			•	•		Ispravka

**Tabela 3.4.** *Dopunske oznake u sistemima kodiranja*

EIA	ISO	F U N K C I J A
i	I	Interpolacioni parametar za kružnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu X ose)
j	J	Interpolacioni parametar za kružnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu Y ose)
k	K	Interpolacioni parametar za kružnu interpolaciju (udaljenost početne tačke od centra kruga u pravcu Z ose)
k	K	Rastojanje krnjene tačke kod G28 i G83
r	R	Referentna ravan kod ciklusa bušenja G81 i G89
f	F	Posmak, mm/min
f	F	Posmak, mm/o kod G95
f	F	Vrijeme zadržavanja (kod G04, sec, kod G95, obrtaja vretena)
f	F	Reduciranje posmaka kod G28
f	F	Programiranje vremena posmaka kod G93
g	G	Glavna funkcija
h	H	Korektura dužine
d	D	Korektura radijusa glodala
p	P	Broj programa
p	P	Vrijeme zadržavanja (vrijeme obrtanja vretena bez ciklusa bušenja)


### 3.2.2. Koordinatni sistemi i karakteristične tačke

S ciljem geometrijske identifikacije obratka i definisanja relativnog položaja alata u odnosu na obradak, postavljaju se koordinatni sistemi. Najčešće se primjenjuju pravougli i polarni koordinatni sistem. Na slici 3.13.a prikazan je uobičajeni način označavanja kod desno orijentisanog koordinatnog sistema. Kod prikazanog sistema ose su obilježene oznakama  $X$ ,  $Y$  i  $Z$ , a obrtanja oko ovih osa sa  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Obrtanje ima pozitivan smjer ako se obrtanje izvodi u smjeru kretanja kazaljke na satu, posmatrano od koordinatnog početka u pozitivnom pravcu odgovarajuće ose. Ili, to je pravilo desne ruke (vidi i sliku 2.8). Orjentacije obrtnih kretanja oko koordinatnih osa prevedene na G – riječi (naredbe G02 i G03) pri programiranju, prikazane su na slici 3.13.b.

U principu, položaj koordinatnih osa obratka je sljedeći:


- Pravac  $Z$  ose je uvijek paralelan glavnom vretenu alatne mašine (ili obrtnoj osi alata ili obratka – glavno kretanje, vidi sliku 1.3).  $Z$  osa je normalna na ravan definisanu

- osama  $X$  i  $Y$  i koja se poklapa, ili je paralelna sa ravninom stazanja obratka (ravnina baziranja obratka),
- Osa  $X$  je glavna orijentaciona osa u ravnini baziranja obratka ili alata, i u pravilu leži u horizontalnoj ravni baziranja obratka,
  - Orjentacija i pravac  $Y$  ose proizilazi iz položaja  $X$  i  $Z$  ose.




**Slika 3.13.** Pravougli koordinatni sistem

Koordinatni sistemi alatnih mašina, također proizilaze iz gore navedena principa. Na slici 3.14 prikazane su neke alatne mašine sa definisanim translatornim i rotacionim kretanjima izvršnih organa, te orjentacije pojedinih osa. Kao što se vidi, orjentacija koordinatnih sistema zavisi od tipa mašine i postupka obrade. Ose koordinatnih sistema mašina definišu, s aspekta upravljanja, tzv. upravljačke ose alatnih mašina. Principijelno, translatorna kretanja paralelna sa koordinatnom osom  $X$ , obilježavaju se sa  $U$  i  $P$ , paralelna sa osom  $Y$ , sa  $V$  i  $Q$  i paralelna sa osom  $Z$ , sa  $W$  i  $R$ , što je naznačeno na slici 3.14, a i ranije, na slici 1.3.




**Slika 3.14.** Koordinatni sistemi i upravljačke ose nekih numerički upravljenih alatnih mašina



Slika 3.14. Prvi nastavak – kraj

Uzajamni položaj reznog alata i obratka definiše se pomoću koordinatnih sistema alatne mašine i obratka. Za koordinatni sistem alatne mašine, preko tzv. referentne i nulte tačke mašine, vezan je položaj alata, a preko koordinatnog sistema obratka definiše se geometrija koja se obradom treba postići. Za vrijeme trajanja procesa obrade, kao posljedica promjene relativnog položaja alata i obratka, odvija se transformacija jednog koordinatnog sistema u odnosu na drugi. Na slici 3.15 prikazane su osnovne transformacije koordinatnih sistema za translaciju, rotaciju i kombinovano kretanje. Na navedenoj slici je koordinatni sistem mašine označen sa  $X$ ,  $Y$  i  $Z$ , a koordinatni sistem obratka sa  $X_0$ ,  $Y_0$  i  $Z_0$ .




**Slika 3.15.** *Osnovne transformacije koordinatnih sistema*

Na slici 3.16 prikazan je odnos između koordinatnog sistema mašine i koordinatnog sistema obratka, i to na primjeru obrade bušenjem. Karakteristične tačke, prema prikazanoj slici su:

- $M$  – nulta tačka alatne mašine,
- $W$  – nulta tačka obratka i
- $R$  – referentna tačka.


Pri izradi programa, položaj nulte tačke obratka  $W$  i referentne tačke  $R$ , kao i drugih karakterističnih tačaka, definišu se u odnosu na nultu tačku alatne mašine  $M$ . Za primjer na slici 3.16, odgovarajuća rastojanja su  $XMW$ ,  $ZMW$ ,  $XMR$  i  $ZMR$ , pri čemu je ovdje sljedeći način označavanja; naprimjer  $XMW$ , označava rastojanje nulte tačke obratka  $W$  (koordinatni početak koordinatnog sistema obratka) od nulte tačke alatne mašine  $M$  (koordinatni početak koordinatnog sistema alatne mašine) u pravcu  $X$  ose. Već su ranije, u tački 2.3.1 napomenuta i slikom 2.9 ilustrovana dva načina pozicioniranja: apsolutno i inkrementalno (relativno).

Pri programiranju je, osim definisanja koordinatnih sistema, potrebno definisati karakteristične tačke elemenata obradnog sistema. Karakteristične tačke su nulte tačke alatne



**Slika 3.16.** *Koordinatni sistem alatne mašine i obratka na primjeru obrade bušenjem*

mašine i obratka, referentne tačke alata, nosača alata i držača alata, nulte tačke podešavanja, startne (početne) i završne tačke i t.d. Relativni položaj elemenata obradnog sistema u toku obrade se izražavaju preko karakterističnih tačaka. Na slici 3.17 prikazane su neke karakteristične tačke na primjeru struganja. Nulta tačka alatne mašine  $M$  je tačka koja predstavlja ishodište (koordinatni početak) koordinatnog sistema alatne mašine, nepromjenljiva je i definisana od strane proizvođača NC mašine. Međutim, pomoću transformacija, koordinatni sistem alatne mašine se može dovesti u bilo koju poziciju. Na slici 3.17 prikazan je položaj nosača alata ispred ose glavnog vretena čime je definisan pozitivan smjer  $X$  ose. Područje pozitivnih dijelova  $X$  i  $Z$  ose omeđuje tzv. radno područje mašine. U slučaju da se radno područje nalazi iznad ose glavnog vretena, tada je pozitivan smjer  $X$  ose usmjeren prema gore, a orijentacija pozitivnog dijela  $Z$  ose je nepromjenjena.



**Slika 3.17. Karakteristične tačke obradnog sistema pri obradi na strugu**

Ishodište ili koordinatni početak obratka je nulta tačka obratka  $W$ . To je tačka koja je vezana za obradak, definiše se proizvoljno, ali najčešće se ova tačka nalazi u presjeku ose rotacije sa referentnom rubnom linijom horizontalnih dimenzija obratka. Naravno, pri tome se obilježavanje osa i njihovih smjerova mora podudarati sa koordinatnim sistemom mašine. Dakle, pozitivan dio  $X$  ose se usaglašava prema alatnoj mašini, tj. njenim koordinatnim sistemom.

Tačka  $A$  se naziva granična tačka postavljanja (stezanja) obratka. To je tačka u kojoj granična ravan presjeca osu struganja. Položaj ove tačke zavisi od stezne glave (za slučaj struganja) i u principu može se, ili ne poklapati sa nultom tačkom obratka  $W$ .

Referentna tačka mašine  $R$  je tačka u radnom području mašine koja je određena krajnjim prekidačima. Koristi se kod inkrementalnog načina pozicioniranja. Pozicija ove

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

tačke se prijava na kontrolnom uređaju kada se klizači nađu u njenoj blizini. Polazći samo iz ove tačke, mogu se dostići odgovarajući položaji u cijelom radnom području. Referentna tačka  $R$  se može poklopiti sa referentnom tačkom nosača alata  $F$ .

Referentna tačka nosača alata  $F$  je definisana tačka na nosaču alata i pomoću nje se mogu odrediti svi položaji nosača alata u koordinatnom sistemu mašine.

Referentna tačka držača alata  $T$  se nalazi na ravnini nosača alata i najčešće se poklapa sa referentnom tačkom nosača alata  $F = T$ , slika 3.17.


Referentna tačka alata  $N$  je tačka u kojoj se vrši postavljanje alata u držač. Ako se radi o nepokretnom nosaču alata na kome je pričvršćen držač alata, tada postoji samo jedna referentna tačka  $N$  koja se može poklopiti sa referentnom tačkom nosača alata  $F$ , dakle u tom je slučaju  $N = F$ .

Referentna tačka vrha alata  $P$  predstavlja tačku vrha alata mjereno od referentne tačke nosača alata  $F$  sa koordinatama  $XFP$  i  $ZFP$ . Ova tačka služi za podešavanje pri njegovom postavljanju, odnosno oštrenju.


Nulta tačka upravljačkog programa  $C$ , slika 3.18, je tačka koja se koristi kod apsolutnog pozicioniranja (programiranja) i predstavlja ishodište (koordinatni početak) upravljačkog koordinatnog sistema. Odgovarajuće udaljenosti nulte tačke upravljačkog programa od nulte tačke alatne mašine ( $XCM$  i  $ZCM$ ) i nulte tačke obratka ( $XCW$  i  $ZCW$ ) prikazane su na slici 3.18. Ako postoji mogućnost, tj. ako upravljački sistem alatne mašine omogućava pomjeranje nulte tačke programa  $C$ , najčešće se ona pomjera u nultu tačku obratka  $W$ .

Startna ili početna tačka  $B$ , slika 3.19, označava poziciju referentne tačke nosača alata  $F$  na početku odvijanja programa. Koordinate ove tačke u koordinatnom sistemu mašine su  $XMB$  i  $ZMB$ . Položaj startne tačke  $B$  pri programiranju se može slobodno odabrati, međutim, preporučljivo je da se ova tačka poklopi sa referentnom tačkom  $R$ .

Objašnjenje karakterističnih tačaka obradnog sistema dato je na primjeru struganja. Prikazani princip je isti za bilo koji drugi postupak obrade ili alatne mašine. Radi uporedbe, na




Slika 3.18. *Pozicija nulte tačke upravljačkog programa C*




Slika 3.19. *Određivanje položaja startne tačke B*

slici 3.20 prikazani su primjeri položaja karakterističnih tačaka za struganje na revolver strugu, bušenje i glodanje.



Slika 3.20. Primjeri koordinatnih sistema i položaja karakterističnih tačaka



Slika 3.20. *Nastavak – kraj*

### 3.3. RUČNO PROGRAMIRANJE

#### 3.3.1. Opšta struktura i sadržaj programa

Kao što je ranije rečeno, program rada NC maštine obuhvata dvije grupe informacija:

- geometrijske informacije ili informacije o relativnom kretanju alata i obratka i
- tehničke informacije ili informacije o zadacima alatne maštine koje ista mora da realizira u toku jednog radnog ciklusa (podaci o brojevima obrtaja alata ili obratka, posmaku i dubinu rezanja, smjeru posmičnog kretanja, vrstama i oznakama alata kojima se izvode projektovani zahvati obrade, i t.d.)

Struktura programa za NC alatnu mašinu sastoji se iz tri glavna dijela:

- oznaka za početak programa,
- niz rečenica kojima se opisuje tok izvođenja programa i
- oznaka za kraj programa.


Znak za početak programa je % i mora biti napisan ispred prve rečenice programa.

Iza oznake za početak programa slijedi niz programske rečenice. Svaka programska rečenica obuhvata sve neophodne informacije na osnovu kojih upravljačka jedinica upravlja jednim definisanim pokretom ili radnim hodom mašine. Programska rečenica sastoji se od programskih riječi, pri čemu svaka riječ obuhvata jednu, programom izvodljivu geometrijsku, ili tehnološku informaciju. Riječi se u okviru svake programske rečenice ispisuju po utvrđenom redoslijedu. Najširi, opšti oblik programske rečenice, sa redoslijedom programskih riječi prikazan je na slici 3.21.


[Riječ N](#) [Riječ G](#) [Riječ X,Y,Z,A,B,C,...](#) [Riječ I,J,K](#) [Riječ F,E](#) [Riječ S](#) [Riječ T,D](#) [Riječ M](#)

**Slika 3.21. Struktura programske rečenice**

Prva riječ programske rečenice nosi oznaku N (ISO) ili n (EIA) i brojnu oznaku i ispisuje se na sljedeći način:




Naredna riječ, G – riječ, je riječ za uslove puta i uslove njegovog izvođenja. Ispisuje se na sljedeći način:




Riječi za oznaku koordinata pomoćnih kretanja – koordinate X, Y, Z, U, V, W, P, Q, R, A, B, C, D ispisuje se na sljedeći način:

- koordinate tačaka u pravcu X, Y i Z ose




- obrtanje oko X, Y i Z ose




### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---


Riječi za oznaku interpolacionih parametara, odnosno parametara za korak navoja I, J, K ispisuju se, naprimjer, za kružnu interpolaciju, na sljedeći način:




Riječi za brzinu posmičnog kretanja (F – riječ, E – riječ) ispisuju se na sljedeći način:



Riječ za broj obrtaja glavnog vretena (S – riječ) se ispisuje na sljedeći način:



Riječ za izbor rezognog alata (T – riječ i D – riječ) ispisuje se na sljedeći način:



Riječ za pomoćne funkcije (M – riječ) ispisuje se na sljedeći način:



Na kraju programske rečenice je oznaka za njen kraj; LF ili NL (ove oznake se ne pišu, nego podrazumijevaju).

Valja naglasiti da se oznaka za programsku rečenicu, koordinate posmičnog kretanja, parametre interpolacije i parametre zavojnice u okviru jedne programske rečenice ne smiju ponavljati, a kada je to potrebno, definiju se posebnim uputstvom.

Kraj programa se označava dopunskom funkcijom M02.

Prije oznake za početak programa %, moguće je tektualno upisati napomenu koristeći otvorenu i zatvorenu malu zagradu, naprimjer (... obrada kućišta ...). Na isti način se može u bilo kojoj programskoj rečenici ispisati tekstualna napomena. Ovako upisan tekst, upravljačka jedinica NC mašine "ne prepoznaće", tj. ignoriše ga.

Kao što se moglo vidjeti u naprijed navedenim pravilima ispisu programskih riječi, svaka riječ se sastoji od jednog slova i jednog broja. Na osnovu slovne oznake uprav-

Ijačka jedinica mašine "prepoznaće" vrstu riječi, a brojčana oznaka daje precizno značenje svake riječi. Svaka brojčana vrijednost se interpretira kao pozitivna ukoliko nije naveden znak "-".

Nekada su upravljačke jedinice imale kapacitet ispisa do sedam decimalnih mjesto pa se broj 0,001 ispisivao kao 1, broj 0,01 sa 10, i t.d. broj 1000 sa 1000000. Međutim, na današnjim NC mašinama se brojevi unose na uobičajen način u decimalnom brojnom sistemu.

### 3.3.2. Adrese i specijalne oznake

Za označavanje adresa i specijalnih oznaka za pojedine programske riječi u okviru programske rečenice koriste se slovne oznake A, B, ..., X, Y, Z, te različite oznake, kao naprimjer %, (, ), +, -, ... i t.d. U tabeli 3.5 dat je pregled značenja slovnih oznaka adresa pojedinih riječi u skladu sa standardom DIN 66025. U istoj tabeli su date specijalne oznake (znaci) koje se ispisuju ili podrazumijevaju u programu. Međutim, mora se naglasiti da postoje i riječi koje nemaju strogo standardna značenja, ili su njihova značenja vezana samo za pojedine proizvođače upravljačkih jedinica i alatnih mašina.

Radi boljeg razumijevanja izrade programa za NC mašine, u daljem tekstu se daju osnovna značenja i upotreba samo nekih važnijih riječi programskih rečenica.

#### OZNAKA REČENICE (Nxxxx)

Prva riječ u svakoj programskoj rečenici je oznaka rečenice koja se sastoji od slova N i odgovarajućeg broja. Svaka rečenica mora imati svoju sopstvenu neponovljivu oznaku. To znači da se u okviru programa jedna oznaka rečenice može upotrijebiti samo jedanput. Međutim, brojne oznake rečenica ne uslovjavaju redoslijed učitavanja u upravljačku jedinicu (a kasnije i redoslijed davanja instrukcija alatnoj mašini), nego se one aktiviraju u onom redoslijedu kako su u programu napisane.

#### OZNAKA PROBNE REČENICE (/Nxxxx)

Probna programska rečenica predstavlja rečenicu ispred čije je slovne oznake N, upisana oznaka "/" (kosa crta). U realizaciji programa, ova rečenica se koristi samo kod obrade nultog (probognog) obratka. Pri tome se u toku ovog probnog ciklusa vrši tzv. korektura postavljanja alata čime se, nakon postizanja tražene (odgovarajuće) tačnosti, alati dovode u potrebnu poziciju. Pri svakoj narednoj realizaciji programa (obrada drugog i svih narednih obradaka u seriji), ova rečenica se ne koristi, tj. upravljačka jedinica je ignorise. Na slici 3.22 na primjeru uzdužnog vanjskog struganja objašnjena je funkcija probne rečenice. Na vanjskom promjeru je potrebno postići tačnost od 0,025 mm. Uz pretpostavku da je ova tačnost zahtjevnija od prethodnog položaja (podešava-

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

**Tabela 3.5.** *Osnovne oznake i specijalni znaci za programske riječi prema DIN 66025*


OZNAKA	Z N A Č E N J E
S L O V N E   O Z N A K E	
A	Obrtanje oko X ose
B	Obrtanje oko Y ose
C	Obrtanje oko Z ose
D	Memorija za korekturu alata
E	Drugi posmak – korak (posmično kretanje)
F	Posmak (posmično kretanje)
G	Uslovi puta (funkcija kretanja, način izvođenja posmičnog kretanja)
H	Slobodna adresa (pomoćna funkcija)
I	Parametar interpolacije ili korak nавоja paralelno X osi
J	Parametar interpolacije ili korak nавоja paralelno Y osi
K	Parametar interpolacije ili korak nавоja paralelno Z osi
L	Slobodna adresa
M	Pomoćne funkcije (radne funkcije mašine)
N	Oznaka programske rečenice
O	Slobodna adresa
P	Treće kretanje paralelno X osi
Q	Treće kretanje paralelno Y osi
R	Treće kretanje paralelno Z osi, ili kretanje u brzom hodu u pravcu Z ose (slovne adrese P, Q, R se mogu koristiti kao parametri pri nekim posebnim proračunima, naprimjer R kao radijus pri programiranju sa konstantnom brzinom rezanja)
S	Broj obrtaja glavnog vretena
T	Broj (adresa) reznog alata
U	Drugo kretanje paralelno X osi
V	Drugo kretanje paralelno Y osi
W	Drugo kretanje paralelno Z osi
X	Kretanje u pravcu X ose
Y	Kretanje u pravcu Y ose
Z	Kretanje u pravcu Z ose
S P E C I J A L N I   Z N A C I	
%	Početak programa (takoder, bezuslovan stop vraćanja programa)
(	Početak napomene
)	Krajk napomene
+	Plus (pozitivan predznak)

---

**Tabela 3.5.** *Nastavak – kraj*

OZNAKA	Z N A Č E N J E
-	Minus (negativan predznak)
,	Zarez
.	Decimalna tačka
/	Predznak za oznaku probne rečenice
:	Glavna rečenica (također uslovljava stop za vraćanje programa)
Z N A C I	K O J I S E N E I S P I S U J U
HT	Tabulator
LF/NL	Kraj programske rečenice, odnosno korak za novi rad, tj. novu programsku rečenicu ili kraj programa
CR	Povratak na početak, hod nazad (u ispisu programske rečenice)
SP	Razmak, međuprostor
DEL	Brisanje
NUL	Nula, bez oznake
BS	Hod nazad, povratni korak
Napomena: sa izuzetkom oznake LF/NL, sve oznake ove grupe upravljačka jedinica ignoriše	

nja alata (vrha alata u odnosu na koordinatni sistem alatne mašine), za početak se položaj alata podešava samo grubo radi obrade na promjer nešto veći od tražene dimenzije. Ova obrada se realizira programskom rečenicom N1, a zatim probnim programskim rečenicama /N2 do /N5. Na kraju probne rečenice /N5 programira se zaustavljanje mašine (pomoću riječi M00). Nakon toga, izvrši se mjerjenje obrađenog promjera obratka, na osnovu čega se izvrši korektura položaja vrha alata s ciljem postizanja tražene tačnosti (na slici 3.22 to je promjer  $\phi 50^{+0,025}$  mm). Dalja obrada se programira programskim rečenicama N6 do N9 čime se obrada završava. Pri obradi sljedećih obradaka u seriji navedeni postupak se ne ponavlja, nego upravljačka jedinica upravlja radom alatne mašine na način da se ignorisu (preskaču) probne programske rečenice, tj. u redosljedu N1, N6, N7, N8 i N9.



**Slika 3.22.** *Objašnjenje funkcije probne rečenice na primjeru vanjskog uzdužnog struganja*

### 3.3.3. Riječi (naredbe) za označavanje uslova puta – relativnog kretanja alata i obratka, Gxx

Osnovni dio programa za rad NC alatne mašine, a koji se odnosi na njegov geometrijski dio čine:

- riječi ili naredbe za uslove puta, tj. funkcije relativnog kretanje alata i obratka,
- riječi ili naredbe kojima se određuju koordinate pomoćnih kretanja i
- riječi ili naredbe za parametre interpolacije kao i korak navoja.

Naredbe za uslove puta (G – riječi) su takvog karaktera da ih upravljačka jedinica memorije i koristi sve dok se programom ista ne ponište, ili zamijeni drugom G naredbom. Uslovi puta se dijele u grupe obilježene slovima sa sljedećim značenjima:

- grupa a – vrsta interpolacija,
- grupa c – izbor ravnog koordinatnog sistema,
- grupa d – korektura alata,
- grupa e – obilježavanje radnih (tipskih) ciklusa,
- grupa f – uslovi posmičnog kretanja,
- grupa j – način određivanja dimenzija (absolutni, inkrementalni)
- grupa k – način određivanja veličine posmičnog kretanja,
- grupa l – način određivanja broja obrtaja glavnog vretena,
- grupa m – određivanje mjernih jedinica za dužine.

Naredbe za uslove puta sastavljene su od slova G i brojčane oznake. Pregled i značenje ovih naredbi dat je u tabeli 3.6. Kao nadopuna, a s ciljem cijelovitog objašnjenja funkcija uslova puta, u tabeli 3.7 dat je pregled i značenje uslova puta prema sistemu EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D za struganje i glodanje.

**Tabela 3.6. Pregled i značenje G – naredbi**

USLOVI PUTA, G – RIJEĆ	OZNAKA GRUPE USLOVA	Z N A Č E N J E
G00	a	Zaustavljanje u polaznoj tački, brzo kretanje u praznom hodu
G01	a	Linearna interpolacija
G02	a	Kružna interpolacija u smjeru kretanja kazaljke na satu (CW)
G03	a	Kružna interpolacija u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (CCW)

---

**Tabela 3.6.** *Prvi nastavak*

USLOVI PUTA, G – RIJEČ	OZNAKA GRUPE USLOVA	Z N A Č E N J E
G04	*	Zaustavljanje programa, vrijeme pauze (zadržavanja) u definisanom vremenu
G05	**	Slobodna riječ
G06	a	Parabolična interpolacija
G07	**	Slobodna riječ
G08	*	Povećanje brzine
G09	*	Smanjenje brzine
G10 do G16	**	Slobodne riječi
G17	c	Izbor ravni XY
G18	c	Izbor ravni XZ
G19	c	Izbor ravni YZ
G20 do G24	**	Slobodne riječi
G25 do G29	**	Stalno slobodne riječi
G30 do G32	**	Slobodne riječi
G33	a	Izrada navoja sa konstantnim korakom
G34	a	Izrada navoja sa kontinuiranim povećanjem koraka
G35	a	Izrada navoja sa kontinuiranim smanjenjem koraka
G36 do G39	**	Stalno slobodne riječi
G40	d	Završetak korekture alata
G41	d	Korektura alata, lijevo
G42	d	Korektura alata, desno
G43	d	Korektura alata, pozitivna
G44	d	Korektura alata, negativna
G45 do G52	**	Slobodne riječi
G53	f ***	Završetak pomoćnog kretanja
G54	f ***	Pomoćno kretanje 1
G55	f ***	Pomoćno kretanje 2
G56	f ***	Pomoćno kretanje 3
G57	f ***	Pomoćno kretanje 4
G58	f ***	Pomoćno kretanje 5
G59	f ***	Pomoćno kretanje 6
G60 do G62	**	Slobodne riječi
G63	*	Izrada navoja ureznikom
G64 do G69	**	Slobodne riječi

**Tabela 3.6. Drugi nastavak – kraj**

USLOVI PUTA, G – RIJEČ	OZNAKA GRUPE USLOVA	Z N A Č E N J E
G70	m	Dužinske mjere u inčima
G71	m	Dužinske mjere u milimetrima
G72 do G73	**	Slobodne riječi
G74	*	Automatsko pomjeranje do referentne tačke
G75 do G79	**	Slobodne riječi
G80	e	Završetak radnog ciklusa
G81	e	Radni (tipski) ciklus 1
G82	e	Radni (tipski) ciklus 2
G83	e	Radni (tipski) ciklus 3
G84	e	Radni (tipski) ciklus 4
G85	e	Radni (tipski) ciklus 5
G86	e	Radni (tipski) ciklus 6
G87	e	Radni (tipski) ciklus 7
G88	e	Radni (tipski) ciklus 8
G89	e	Radni (tipski) ciklus 9
G90	j	Dimenzije u absolutnom sistemu
G91	j	Dimenzije u inkrementalnom sistemu
G92	*	Uključivanje memorije
G93	k	Označavanje koraka recipročnim vremenima – programiranje vremena posmaka
G94	k	Brzina posmičnog kretanja u mm/min, inch/min
G95	k	Posmak u mm/o, inch/o
G96	*	Brzina rezanja je konstantna
G97	*	Broj obrtaja vretena, o/min
G98 do G99	**	Slobodne riječi


Napomene: \* Uslovi puta koji vrijede u programskoj rečenici u kojoj su upisani  
 \*\* Slobodne riječi koje mogu koristiti pojedini proizvođači alatnih mašina za definisanje specifičnih uslova puta kod svojih mašina. Značenje ovih naredbi se obavezno daje u uputstvima za rukovanje odgovarajućim mašinama,  
 \*\*\* Ovi uslovi puta se upisuju uz riječi za kretanje u smjeru ranije definisanih koordinatnih osa.

**Tabela 3.7.** G – naredbe u sistemu EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D

USLOVI PUTA, G – RIJEČ	Z N A Č E N J E
G0	Pozicioniranje brzim hodom
G1	Radni hod – linearna interpolacija
G2	Radni hod – kružna interpolacija u smjeru kretanja kazaljke na satu
G3	Radni hod – kružna interpolacija u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu
CIP	Radni hod – kružna interpolacija kroz tri tačke
G4	Zadržavanje alata
G17	Izbor ravni XY
G18	Izbor ravni XZ
G19	Izbor ravni YZ
G53	Isključivanje postavljene nulte tačke obratka za jedan blok
G54 do G57	Postavljanje nulte tačke obratka
G70	Dužinske mjere u inčima
G71	Dužinske mjere u milimetrima
G90	Dimenzije u absolutnom sistemu
G91	Dimenzije u inkrementalnom sistemu
G94	Brzina posmičnog kretanja u mm/min (kod glodanja)
G95	Posmak u mm/o (kod struganja)
G96	Brzina rezanja je konstantna
G97	Isključena konstantna brzina rezanja
G110	Položaj pola u odnosu na posljednje programiran položaj alata
G111	Položaj alata u odnosu na nultu tačku obratka
G112	Položaj pola u odnosu na aktuelni pol

**G00 ZAUSTAVLJANJE U POLAZNOJ POZICIJI – BRZO KRETANJE U PRAZNOM HODU**

Naredbom G00 vrši se brzo kretanje u praznom hodu (alat i obradak nisu u kontaktu) do programirane ciljne tačke. Brzina ovog kretanja se posebno ne navodi. Kod svake alatne mašine brzina ovog kretanja je već programski određena. Ovo kretanje od trenutne do ciljne tačke može se

**Slika 3.23.** Brzo kretanje u praznom hodu, G00

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

vršiti istovremeno u pravcu svih koordinatnih osa, ili će pak maksimalna brzina biti po onoj osi u čijem pravcu je put kretanja najveći.

Naprimjer, format naredbe je:

- za struganje: N.... G00 X.... Z....
- za glodanje: N.... G00 X.... Y.... Z....

gdje je: X, Y, Z, koordinate ciljne tačke u absolutnom sistemu, ili rastojanja u prvcima koordinatnih osa između početne i ciljne tačke u inkrementalnom sistemu.


#### G01 LINEARNA INTERPOLACIJA

Naredbom G01 vrši se posmično kretanje po pravoj liniji proizišloj iz linearne interpolacije. Pomjeranje alata od početne do ciljne tačke se u ovom slučaju vrši programiranom brzinom i to F – naredbom. Naprimjer, format ove naredbe je:

- za struganje: N.... G01 X.... Z.... F....
- za glodanje: N.... G01 X.... Y.... Z.... F....

gdje je: X, Y, Z, koordinate ciljne tačke u absolutnom sistemu, ili rastojanja u prvcima koordinatnih osa između početne i ciljne tačke u inkrementalnom sistemu,

F, brzina radnog hoda, mm/min.




**Slika 3.24.** *Linearna interpolacija*

#### G02, G03 KRUŽNA INTERPOLACIJA

Pomoću naredbe G02 upravljačka jedinica generira kružno kretanje alata od početne do ciljne tačke i to u smjeru kretanja kazaljke na satu, a pomoću naredbe G03, u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu, slika 3.25. Podaci kojima se opisuje kružni luk daju se za desno orijentisani koordinatni sistem. Pri tome se ravan u kojoj se opisuje kružni luk u smjeru kretanja kazaljke na satu (G02) i smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (G03) posmatra u negativnom smjeru koordinatne ose koja je normalna na ostale dvije ose kojima se definiše data ravan, slika 3.26. Direktno vezano s ovim, na slici 3.26, date su i naredbe G17, G18 i G19 za izbor ravnina XY, XZ i YZ.

Za kružnu interpolaciju, osim uslova puta G02 i G03, programska rečenica mora da sadrži i podatke o koordinatama ciljne tačke i koordinatama središta kruga, ili veličine radijusa datog kruga.



**Slika 3.25.** *Kružna interpolacija G02, G03*

Format naredbe za struganje je:

N.... G02 X.... Z.... I.... K.... F.... ili

N.... G02 X.... Z.... B.... F....

gdje je: X, Z, koordinate ciljne tačke kružnog luka,  
I, K, relativni kružni parametri (udaljenosti od početne tačke kružnog luka do centra; I se odnosi na X osu, a K na Z osu),

B, radijus kružnog luka (rotacija oko Y osi),  
F, brzina radnog hoda

Format naredbe za glodanje je:

N.... G02 X.... Y.... Z.... I.... J.... K.... F.... ili


N.... G02 X.... Y.... Z.... U.... F....

gdje je: X, Y, Z, koordinate ciljne tačke kružnog luka,

I, J, K, relativni kružni parametri (I se odnosi na X, J na Y i K na Z osu),

U, radijus kružnog luka (kretanje paralelno X osi),

F, brzina radnog hoda.



**Slika 3.26.** *Orijentacija kretanja za naredbe G02 i G03 i naredbe za izbor ravnina G17, G18 i G19*

#### **G04 ZAUSTAVLJANJE, VRIJEME PAUZE**

Ovom naredbom se aktivira funkcija mirovanja sa unaprijed određenim vremenskim periodom u sekundama. Ovo vrijeme se može i programirati X naredbom, naprimjer:

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

N.... G04 X1 (vrijeme mirovanja 1 sek)

#### **G17, G18, G19 IZBOR RAVNINA KOORDINATNOG SISTEMA**


Naredbe G17, G18 i G19 aktiviraju funkciju mašine kojom se vrši orientacija obrade u odnosu na izabranu ravan koordinatnog sistema. U tom slučaju, za ovako odabrane ravnine vrijede parametri interpolacije i korekture alata. Označavanje odgovarajućih ravnila naredbama G17, G18 i G19 je ilustrovano slikom 3.26, a u tabeli 3.8 je dano dodatno objašnjenje za položaj i dimenzije alata.

**Tabela 3.8. Određivanje ravnila koordinatnog sistema, naredbe G17, G18 i G19**

NAREDBA PUTA	RAVAN SISTEMA (INTERPOLACIONA RAVAN)	OSA ALATA	POLOŽAJ I DIMENZIJA ALATA	
			Radijus alata	Dužina alata
G17	XY	Z	XY	Z
G18	XZ	Y	XZ	Y
G19	YZ	X	YZ	X

#### **G33, G34, G35 IZRADA (REZANJE) NAVOJA**

Naredbama G33, G34 i G35 se aktiviraju odgovarajuće funkcije mašine kojima se upravlja zahvatima rezanja navoja. Naprimjer, na numerički upravljenim strugovima, ovim naredbama se programira linearna interpolacija posmičnog kretanja alata sa definisanjem posmične brzine kojom će se izraditi navoj odgovarajućeg koraka. Ovdje se brzina posmičnog kretanja alata kontroliše pomoću davača impulsa koji se generišu srazmjerno uglovnom pomjeranju glavnog vretena struga. Na taj način se obezbjeđuje konstantna veličina posmičnog kretanja alata (korak navoja) za jedan puni obrtaj vretena mašine, tj. obratka. Na slici 3.27 prikazan je primjer rezanja navoja M16x2 na dužini 80 mm, na strugu, i to u dva prolaza, a u tabeli 3.8 programske rečenice sa objašnjnjima kretanja alata (uslovi puta).



**Slika 3.27. Rezanje navoja na strugu**

**Tabela 3.9.** *Struktura i objašnjenje programske rečenice za rezanje navoja na strugu prema primjeru datom na slici 3.27*

PROGRAMSKA REČENICA	O B J A Š N J E N J E
N10 G00 X10 Z82	Vrh alata u brzom hodu zauzima koordinate X=10 mm i Z=82 mm
N15 G01 X7 F100 S50	Primicanje alata na projektovanu dubinu rezanja (za prvi prolaz, $\phi 14$ mm) sa pomoćnim kretanjem od 100 mm/min i sa brzinom obrtanja glavnog vretena kojem odgovara brzina od 50 m/min
N20 G33 Z-2 F2	Rezanje navoja sa korakom 2 mm
N25 G01 X9	Povratni hod, odmicanje alata u pravcu X ose (do veličine koordinate 9 mm), brzinom od 100 mm/min
N30 G00 Z82	Brzi hod alata do tačke sa Z koordinatom od 82 mm
N35 G01 X6,7	Primicanje alata na konačnu dubinu rezanja (promjer jezgra navoja $\phi 13,4$ mm)
N40 G33 Z-2 F2	Završni prolaz rezanja navoja


Mora se naglasiti da, ako upravljačka jedinica alatne mašine ima mogućnost programiranja tipskih radnih ciklusa, kakav je i rezanje navoja, tada se navedeni postupak znatno pojednostavljuje i uprošćava.

#### **G41, G42, G43, G44 KOREKTURA ALATA**

G41 i G42 naredbe se odnose na korekturu alata lijevo i desno, a naredbe G43 i G44 na korekturu alata pozitivno i negativno. Korekturom alata se uzimaju u obzir njegove dimenzije posmatrane u odnosu na relativno kretanje koje alat vrši u odnosu na obradak. Pri tome se ovaj put posmatra u glavnoj ravni obrade, ili njoj paralelnim ravninama. Dakle, smjer posmatranja je u negativnom pravcu treće ose koordinatnog sistema u kojem prve dvije ose definišu položaj glavne ravni. Pozitivnom i negativnom korekturom (G43 i G44) podešava se ili koriguje dužina i radijus one koordinate koja definiše pozivnu tačku rezne ivice alata koja je prethodno memorisana u upravljačkoj jedinici mašine.

Ovim naredbama je omogućeno da programer, pod uslovom da je u memoriju unešen podatak za radijus R (promjer glodala ili radijus zaobljenja vrha alata), kao putanju alata unosi konturu obratka, a mašina automatski uzima u obzir radijus R.


Naredba G40 se koristi za brisanje naredbi G41, G42, G43 i G44. Na slici 3.28 prikazane su grafičke interpretacije naredbi za korekturu alata, i to, slika 3.28.a za struganje i slika 3.28.b za glodanje.



Slika 3.28. Grafička interpretacija naredbi za korekturu alata: a) struganje, b) glodanje

Na obratku prikazanom na slici 3.29 obasnit će se primjena navedenih naredbi pri glodanju žlijeba. Promjer glodalice je 10 mm. Obrada se vrši na glodalici MAHO, slika 3.30, sa horizontalnim položajem glavnog vretena (Z osa) kao i sa vertikalnim položajem vretena (Y osa). Navedeni primjer obrade žlijeba se odnosi na ovaj drugi slučaj položaja glavnog vretena. Program ima sljedeći oblik:


```
%PM
N1 G18 S630 T1 M66
N2 G54
N3 G98 X-10 Y-20 Z-10 I95 J30 K74
N4 G99 X0 Y-20 Z0 I75 J20 K54
N5 G00 X-7 Y-5 Z25 M3
N6 G01 F100
N7 G43 Z18
N8 G42
N9 X50
```



Slika 3.29. Primjer radnog komada

N10 Z36  
 N11 X-7  
 N12 G40  
 N13 G00 X0 Y50 Z0  
 N14 G53

Napomena: U programskoj rečenici N6, naredba G01 vrijedi sve do unošenja naredne G naredbe. U programskoj rečenici N7, u naredbi G43 nije sadržana naredba G01. U programskoj rečenici N11, riječ X-7 predstavlja poziciju glodalica nakon obrade konture žlijeba.



**Slika 3.30. Glodalica MAHO**


#### **G54, DO G59 POMOĆNA KRETANJA 1 DO 6**

Naredbama G54 do G59 zadaju se pomoćna kretanja kojima se vrši pozicioniranje alata ili obratka. Primjenjuju se za rad sa dvije pozicije stezanja obratka na radnom stolu mašine (naprimjer, na jednoj poziciji se vrši obrada, a na drugoj postavlja naredni obradak), ili u slučajevima pomjeranja tačke bušenja radi ponavljanja bušenja u novim lokacijama, i t.d.


Na slikama 3.31 i 3.32 prikazani su slučajevi za pomoćna kretanja. Slika 3.31 odnosi se na pomjeranje nulte tačke mašine  $M$  radi njenog poklapanja sa nultom tačkom obratka  $W$ . Programska rečenica u ovom slučaju je:

N10 G54 (pri čemu je G54=ZMW)

Slika 3.32 odnosi se na pomjeranje nulte tačke obratka  $W$  pri radu sa dva stezna pribora postavljena na radnom stolu mašine. U ovom slučaju programske rečenice su:



**Slika 3.31. Ilustracija naredbe G54 za poklapanje nultih tačaka mašine M i obratka W**



**Slika 3.32. Ilustracija naredbi G54 i G55 pri pomjeranju nulte tačke obratka W**

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**


---

N20 G54  
N30 G55

Pri tome se prva programska rečenica odnosi na obradu obratka 2 nakon obrade obratka 1, a druga, na obradu obratka 1 nakon obrade obratka 2. Ovaj redoslijed se dalje stalno ponavlja.

#### **G60, G61 KONTURNI PRIJELAZ (ZAUSTAVLJANJE)**

Naredbe G60 i G61 se odnose na uslove puta za tačku opisivanja konture pri obradi. Sa ovim naredbama se definiše izvođenje oštih kontura, dok se bez ovih naredbi podrazumijeva radijusni prijelaz konture, slika 3.33.



**Slika 3.33. Ilustracija konturnog prijelaza**

#### **G63 IZRADA NAVOJA UREZNIKOM**

Naredba G63 sadrži instrukcije za pozicioniranje i zaustavljanje glavnog vretena mašine pri izradi unutrašnjeg navoja ureznikom.

#### **G74 KRETANJE KA REFERENTNOJ TAČKI**

Ovom naredbom se alat automatski dovodi u referentnu tačku  $R$ , pri čemu je ova tačka u programskoj rečenici definisana odgovarajućim slovnim adresama.

#### **G81 DO G89 RADNI (TIPSKI) CIKLUSI**

Ovim naredbama se aktiviraju tipski radni ciklusi obrade. Ovi ciklusi predstavljaju povezan lanac proizvodnih zahvata obrade u pravcu jedne koordinatne ose uključujući odgovarajuće režime obrade (vrijednosti glavnog i posmičnog kretanja). Najčešće se aktiviranje ovih ciklusa vrši naredbom G79 sa kojom su date i koordinate tačke u kojoj treba da počne izvođenje odgovarajućeg ciklusa.

Specifikacija pojedinih radnih ciklusa u okviru naredbi G81 do G89 zavisi od proizvođača alatne mašine, odnosno upravljačke jedinice. Tako naprimjer, u sistemu SINUMERIK 810/820, ciklusi obrade su: bušenje neprolaznog otvora (bušenje sa zadržavanjem), bušenje dubokih otvora, urezivanje navoja sa/bez enkodera (glodanjem),

bušenje otvora po kružnom šablonu (otvori sa međusobnim cirkularnim rasporedom), glodanje utora po kružnom šablonu, glodanje pravougaonog džepa, usijecanje žlijeba struganjem, struganje sa/bez džepova, izrada navoja struganjem i t.d. Prema navedenom sistemu, ciklusi se programiraju tako da se prvo upiše parametar R, a zatim pozove odgovarajući ciklus i definiše broj ponavljanja istog. U tabeli 3.10 dat je pregled parametara za naredbe G81 do G89 u sistemu SINUMERIK 810/820 i to za obradu na glodalici i strugu.

**Tabela 3.10. Pregled parametara R za tipske cikluse obrade (SINUMERIK 810D/840D)**

PARAMETAR	Z N A Č E N J E
B U Š E N J E	
R00	Vrijeme zadržavanja u početnoj tački (oslobađanje strugotine)
R01	Dužina prvog bušenja (inkrementalno)
R02	Referentna ravan (absolutno)
R03	Konačna dužina otvora
R04	Vrijeme zadržavanja u dnu otvora (sek)
R05	Iznos digresije (inkrementalno)
R06	Smjer rotacije za retrakciju (M03, M04)
R07	Smjer obrtanja (M03, M04)
R08	Urezivanje navoja sa/bez enkodera
R09	Korak navoja (samo za mašine sa enkoderom)
R10	Izlazna ravan (absolutno)
R11	Broj osa bušenja
R12	Horizontalna putanja izlaza sa predznakom (inkrementalno)
R13	Vertikalna putanja izlaza sa predznakom (inkrementalno)
R16	Posmak
R17	Izlazni posmak
B U Š E N J E I G L O D A N J E Š A B L O N A	
R01	Pomjeranje po dubini (inkrementalno)
R02	Referentna ravan (absolutno)
R03	Dubina (absolutno)
R06	Smjer glodanja (G02, G03)
R10	Izlazna ravan (absolutno)
R12	Dužina džepa ili žlijeba (inkrementalno)
R12	Širina žlijeba (inkrementalno)
R13	Širina džepa (inkrementalno)

**Tabela 3.10.** *Nastavak – kraj*

PARAMETAR	Z N A Č E N J E
R13	Dužina žlijeba (inkrementalno)
R15	Posmak po površini
R16	Posmak po dubini
R22	Tačka centra (horizontalno)
R23	Tačka centra (vertikalno)
R24	Radius
R25	Početni ugao
R26	Prirast ugla
R27	Broj žljebova, otvora, džepova
R28	Broj ciklusa
S T R U G A N J E	
R10	0 za cilindričnu površinu, 1 za čeonu površinu
R21	Vanjski, odnosno unutrašnji promjer
R22	Početna (startna) tačka po Z osi
R23	Definisanje položaja startne tačke
R24	Dodatak za finu obradu po X osi
R25	Dodatak za finu obradu po Z osi
R26	Dubina rezanja
R27	Širina žlijeba
R28	Vrijeme zaustavljanja u dnu žlijeba
R29	Nagib lijeve strane žlijeba (od $0^\circ$ do $89^\circ$ )
R30	Radius ili zakošenje u lijevom dnu žlijeba
R31	Promjer žlijeba
R32	Radius ili zakošenje na lijevoj ivici žlijeba
R33	Radius ili zakošenje u desnom dnu žlijeba
R34	Radius ili zakošenje na desnoj ivici žlijeba
R34	Nagib desne strane žlijeba

Primjer programske rečenice za programiranje ciklusa obrade je:


N.... R00=... R02=... R03=... R04=... R05=... R10=... R11=... L83 P2

što znači da će ciklus L83 (G83) sa programiranim parametrima R01, R02, R03, R04, R05, R10 i R11 biti izvršen dva puta.

Ciklusi bušenja (L81 do L89) koji se pozivaju naredbama G81 do G89 definišu se parametrima R00 do R17 (Tabela 3.10). Primjeri ovih ciklusa prikazani su na slici 3.34.

Ciklusi za bušenje i glodanje šablona (L900 do L930) definišu se parametrima R01 do R28 (Tabela 3.10). Primjeri ovih ciklusa prikazani su na slici 3.35.

I konačno, ciklusi pri obradi struganjem (L93 do L98) definišu se parametrima R10 do R35 (Tabela 3.10). Primjeri ovih ciklusa prikazani su na slici 3.36.



**Slika 3.34.** Ciklusi bušenja: a) neprolazni otvori sa zadržavanjem – L82, b) duboki otvori – L83, c) urezivanje navoja sa/bez enkodera – L84

N425 G91 G28 X0 Z0 M05  
N430 G92 M30 (Kraj programa)

Napomena: posebno označene G i M naredbe za upravljačku jedinicu SINUMERIK 6T za CNC PNK-500 strug su:

G10 – unošenje korekcije alata,  
G21 – dimenzije u sistemu mm,  
G22 – ograničenje radne površine,  
G23 – poništenje ograničenja radne površine,  
G28 – odlazak u referentnu tačku putem međutačke,  
G29 – pozicioniranje preko međutačke,  
G77 – ciklus za cilindrično i konusno struganje,  
G78 – ciklus za izradu cilindričnog i konusnog navoja,  
G79 – ciklus za poprečnu obradu i konuse,  
G27 – provjeravanje referentne tačke,  
G70 – ciklus za završnu (finu) obradu,  
G71 – ciklus za grubu uzdužnu obradu sa posmakom po X osi,  
G72 – ciklus sa grubu poprečnu obradu sa posmakom po Z osi,  
G73 – ciklus za kopiranje konture (gruba obrada prethodno oblikovanog pripremka),  
G74 – ciklus za obradu sa isprekidanom strugotinom sa posmacima po Z osi,  
G75 – ciklus za obradu sa isprekidanom strugotinom sa posmacima po X osi,  
G76 – rezanje navoja sa automatskim zauzimanjem dubine rezanja,  
G92 – programirani pomak nulte tačke,  
G20 – dimenzije u sistemu inč,  
M30 – kraj programa sa automatskim povratkom na početak programa (za sisteme sa bušenom trakom: premotavanje trake na početak),  
M98 – programski skok u podprogram,  
M99 – povratak iz podprograma u glavni program, ili automatsko ponavljanje glavnog programa,

### **PRIMJER 3**

Za mašinski dio (osnovna ploča) prema slici 3.54 potrebno je uraditi upravljački program za obradu na CNC glodalici DECKEL – FP 5NC. Tehničko-tehnološke karakteristike navedene glodalice su:

- broj obrtaja glavnog vretena (obostrano obrtanje) od 18 do 6300 o/min,
- hod glavnog vretena – ručno podešavanje horizontalno/vertikalno 80 mm,
- prihvati alata MK3,
- brzina posmičnog kretanja: ručno 10 do 3150 mm/min, programski 2 do 3600 mmm/min,
- brzi hod za X, Y i Z osu: 6000 mm/min,


### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

- tačnost mjerena 0,001 mm,
- radno područje mašine  $XxYxZ=710x600x500$  mm,
- radni sto;  $\phi 630$  mm radna kružna površina sa devet T-žljebova 14H7 sa razmakom od 63 mm,
- upravljačka jedinica mašine DECKEL-DIJALOG 4 (proizvođač GRUNDING) – 4-osno numeričko upravljanje, X, Y, Z i C osa, absolutni i inkrementalni sistem, ciklusi za bušenje, rezanje navoja, razvrtanje i obradu žljebova, automatsko geometrijsko preračunavanje i programabilna korektura alata.

Tehnološki nacrt radnog predmeta prikazan je na slici 3.55. Radi se o absolutnom sistemu mjera. Definisana je i nulta tačka obratka W. Za pripremак odabran je paralelopipedni oblik dimenzija  $120 \times 120 \times 130$  mm, obrađen na konvencionalno upravljalno glodalici. Stezanje pripremaka prikazano je na slici 3.56.a. Skice zahvata su prikazane na istoj slici, i to kako slijedi:

- zahvat broj 1 – glodanje unutrašnje konture (pozicione tačke 1 do 8), slika 3.56.b. Alat – valjkasto glodalo  $\phi 25$  mm (T1) sa četiri zuba, brzina rezanja 100 m/min, posmak po zubu 0,12 mm/z, posmična brzina 600 mm/min,
- zahvat broj 2 – glodanje vanjske konture (pozicione tačke 8 do 15), slika 3.56.c. Alat – valjkasto glodalo  $\phi 45$  mm (T2) sa šest zuba, brzina rezanja 100 m/min, posmak po zubu 0,12 mm/z, posmična brzina 400 mm/min,
- zahvat broj 3 – obaranje ivice vanjske konture (pozicione tačke 16 do 22), slika 3.56.d. Alat – konusno glodalo sa uglom  $90^\circ$  (T3) sa šest zuba, brzina rezanja 100 m/min, posmak po zubu 0,08 mm/z, posmična brzina 400 mm/min,
- zahvat broj 4 – bušenje dva otvora  $\phi 8,5$  mm kao priprema za urezivanje navoja M10x1 (pozicione tačke 23 i 24), slika 3.56.e. Alat – cilindrična zavojna burgija  $\phi 8,5$




**Slika 3.54. Konstrukcioni nacrt radnog predmeta**



- mm (T4), brzina rezanja 100 m/min, posmak 0,12 mm/o, posmično kretanje pri zauzimanju pozicija 23 i 24, 500 mm/min,
- zahvat broj 5 – urezivanje navoja M10x1 (pozicione tačke 25 i 26), slika 3.56.e. Alat – ureznik M10x1 mm (T5), brzina rezanja 8 m/min, posmak 1,0 mm/o, posmično kretanje pri zauzimanju pozicija 25 i 26, 315 mm/min,
  - zahvat broj 6 – bušenje dva otvora  $\phi 10$  mm (pozicione tačke 27 i 28), slika 3.56.f. Alat – cilindrična zavojna burgija  $\phi 10$  mm (T6), brzina rezanja 100 m/min, posmak 0,16 mm/o, posmično kretanje pri zauzimanju pozicija 27 i 28, 500 mm/min,
  - zahvat broj 7 – čeono upuštanje otvora  $\phi 18$  mm (pozicione tačke 29 i 30), slika 3.56.f. Alat – Glodalno  $\phi 18$  mm sa četiri zuba (T7), brzina rezanja 100 m/min, posmak po zubu 0,1 mm/z, posmično kretanje pri zauzimanju pozicija 27 i 28, 630 mm/min.

Plan alata i njihovi početni položaji prikazani su na slici 3.57.


U tabeli 3.17 dat je ispis programa sa objašnjnjem značenja nekih programske riječi i programske rečenice.




**Slika 3.55.** Tehnološki nacrt radnog predmeta




a) Plan stezanja



b) Zahvat broj 1 – putanja alata T1




c) Zahvat broj 2 – putanja alata T2




d) Zahvat broj 3 – putanja alata T3

**Slika 3.56.** Plan stezanja i obrade mašinskog dijela prema slici 3.54




e) Zahvat broj 4 i 5 – putanje alata T4 i T5      f) Zahvat broj 6 i 7 – putanje alata T6 i T7

**Slika 3.56.** *Nastavak – kraj*



**Slika 3.57.** *Položaji alata u pojedinim zahvatima i njihovi početni položaji*



Slika 3.57. Nastavak – kraj

**Tabela 3.17.** Program za obradu osnovne ploče prema slici 3.54 sa objašnjenjem značenja pojedinih programskih riječi i programskih rečenica

P R O G R A M	Z N A Č E N J E
N10 G00 X0 Y0 Z100	Brzi hod alata do tačke (0; 0; 100)
N20 G17 T1	Uključivanje naredbe za korekciju alata za G17 (izabrana ravan XY), alat T1
N30 G00 X20 Y-80 F600 S1250	Brzi hod alata do tačke (X=20; Y=-80) brzinom 600 mm/min, broj obrtaja glavnog vretena 1250 o/min
N40 G00 Z-10 M08	Zauzimanje dubine rezanja – spuštanje alata do Z=-10 i uključivanje dovodenja sredstva za hlađenje i podmazivanje
N50 G41 G45 A0 X20 Y-50 G01 G60 M61	G41 – uključuje se korektura alata i naglašava da je alat lijevo od konture, G45 A0 – prilaz konturi je pravolinjski, X20 Y-50 – koordinate startne tačke na konturi, G01 – pravolinjsko kretanje alata po konturi sa konstantnim posmakom M61

**Tabela 3.17. Prvi nastavak**

P R O G R A M	Z N A Č E N J E
N60 G02 X15 Y-45 I0 J5	G02 – kružna interpolacija, kretanje alata u smjeru kretanja kazaljke na satu sa parametrima interpolacije I0 J5
N70 G01 Y-20	Poslije kružne interpolacije alat nastavlja pravolinijsku obradu do tačke sa koordinatom Y=-20 i X koordinatom zadatoj u prethodnoj rečenici
N80 G03 X-15 Y-20 I-15 J20	G03 – kružna interpolacija, kretanje u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu sa parametrima interpolacije I-15 J20 do dostizanja tačke sa koordinatama X=-15; Y=-20
N90 G01 Y-45	G01 – linearna interpolacija, pravolinijsko kretanje alata do tačke sa koordinatom Y=-45
N100 G02 X-20 Y-50 I-5 J0	
N110 G40 G45 A0	G40 – poništavanje korekture alata, G45 A0 – pravolinijski prilaz startnoj tački konture
N120 G00 Z100 M09	Brzi hod alata (G00) do tačke sa koordinatom Z=100 i isključivanje dovođenja sredstava za hlađenje i podmazivanje M9
N130 G17 T2	Alat T2
N140 G00 X-88 Y-75 F400 S630 N150 G00 Z-15 M08 N160 G42 G45 A0 X-85 Y-30 G00 G60 M61 N170 G01 X50 N180 G01 Y-20 N190 G01 X37.533 Y13.831	
N200 G03 X-37.533 Y 13.831 I-37.533 J-13.831	G03 – kružna interpolacija, kretanje alata u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu do ciljne tačke sa koordinatama X=-37,533 i Y=13,831, sa parametrima interpolacije I-37,533 i J-13,831
N210 G01 X-50 T-20	
N220 G01 Y-55	
N230 G40 G45 A0	
N240 G00 Z100 M09	
N250 G17 T3	Alat T3
N260 G00 X70 Y-60 F400 S800	
N270 G00 Z-5 M08	
N280 G42 G45 A0 X50 Y-60 G00 G60 M61	
N290 G01 Y-20 M08	
N300 G01 X37.533 Y13.831	
N310 G03 X-37.533 Y13.831 I-37.533 J-13.831	


**Tabela 3.17.** *Drugi nastavak – kraj*

P R O G R A M	Z N A Č E N J E
N320 G01 X-50 Y-50	
N330 G40 G45 A0	
N350 G00 Z100 M09	
N360 G17 T4	Alat T4
N370 G00 X-25 Y-40	
N380 G00 N*1 Z2 M08	N*1 – iz podprograma se poziva rečenica N*1: G81 F500 S4000 Z-40 (izvođenje ciklusa bušenja sa posmakom F500 i brojem obrtaja glavnog vretena 4000 o/min do tačke sa koordinatom Z=-40)
N390 G00 N*1 X25	
N400 G00 Z100 M09	
N410 G17 T5	Alata T5
N420 G00 X25 Y-40	
N430 G00 N*2 Z2 M08	
N440 G00 X-25 N*2	
N450 G00 Z100 M09	
N460 G17 T6	Alat T6
N470 G00 X-45 Y45	
N480 G00 N*3 Z-13 M08	
N490 G00 N*3 X45	
N500 G00 Z100 M09	
N510 G17 T7	Alat T7
N520 G00 X45 Y45	
N530 G00 N*4 Z-13 M08	
N540 G00 N*4 X-45	
N550 G00 Z100 M09	
N560 G00 X0 Y0 Z100 T0	
N570 M30	
N*1 G81 F500 S4000 Z-40 N*2 G84 F315 S315 Z-40 N*3 G81 F500 S3150 Z-40 N*4 G81 F630 S1600 Z-20	


**PRIMJER 4**

Na slici 3.58 prikazan je konstrukcioni nacrt vratila. Pripremak je šipkasti polufabrikat  $\phi 75$  mm, dužine 377 mm. Predviđa se obrada na strugu u dva stezanja (obrada svih cilindričnih i čeonih površina) i obrada na glodalici u jednom stezanju (obrada žljebova).


Na slici 3.53 prikazani su proizvodni zahvati za prvo, drugo i treće stezanje. U prvom stezanju vrši se poprečno i uzdužno, grubo i fino struganje, usijecanje žljeba, obaranje ivice i odsijecanje. U drugom stezanju vrši se poprečno i uzdužno, grubo i fino struganje, te obaranje icice. U trećem stezanju vrši se izrada žljebova glodanjem.



Slika 3.58. Konstruktivni nacrt radnog predmeta



**Slika 3.59.** Šema stezanja i zahvata obrade za radni predmet prema slici 3.52



**Slika 3.59. Nastavak – kraj**

Niže je dat ispis programa i to: 10 za prvo stezanje, 20 za drugo stezanje i 30 za treće stezanje.

```

10
N1 G18 T1 M06
N2 G00 X45 Z390 S1000 M13
N3 G43
N4 G01 Z374.4 F700
N5 G42
N6 G01 X0
N7 G01 X45 Z390
N8 G43
N9 G01 X36.8
N10 G41
N11 G01 Z0
N12 G01 X45 Z390
N13 G43
N14 G01 X35.55
N15 G41
N16 G01 Z0
N17 G01 X45 Z390
N18 G43
N19 G01 X34.3
N20 G41
N21 G01 Z54.45
N22 G01 X45
N23 G01 Z390
N24 G43
N25 G01 X33.05
N26 G41
N27 G01 Z54.45
N28 G01 X45
N29 G01 Z390
N30 G43
N31 G01 X31.8
N32 G41
N33 G01 Z54.45
N34 G01 X45
N35 G01 Z390
N36 G43
N37 G01 X30.55
N38 G41
N39 G01 Z54.45
N40 G01 X45
N41 G01 Z390
N42 G43
N43 G01 X29.32
N44 G41
N45 G01 Z106.7
N46 G01 X45

```

---

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

N47 G01 Z390	N91 G01 X45
N48 G43	N92 G40
N49 G01 X28.09	N93 T4 M06
N50 G41	N94 G00 X45 Z390 S1000 M13
N51 G01 Z106.7	N95 G43
N52 G01 X45	N96 G01 Z373.1 F130
N53 G01 Z390	N97 G01 X22.99
N54 G43	N98 G01 X45 Z390
N55 G01 X26.86	N99 G40
N56 G41	N100 T5 M06
N57 G01 Z106.7	N101 G00 X45 Z10 S750 M13
N58 G01 X45	N102 G43
N59 G01 Z390	N103 G01 Z2.5 F200
N60 G43	N104 G01 X0
N61 G01 X25.61	N105 G01 X45 Z10
N62 G41	N106 G40
N63 G01 Z106.7	N107 M30
N64 G01 X45	
N65 G40	
N66 G01 Z390	20
N67 T2 M06	N1 G18 T1 M06
N68 G00 X45 Z364.4 S750	N2 G00 X45 Z380 S1000 M13
N69 G43	N3 G43
N70 G01 X23.5 F150	N4 G01 Z364.55 F700
N71 G01 X45	N5 G42
N72 G40	N6 G01 X0
N73 T3 M06	N7 G01 X45 Z380
N74 G00 X45 Z390 S800 M13	N8 G43
N75 G43	N9 G01 X34.32
N76 G01 X24.99 F130	N10 G41
N77 G41	N11 G01 Z323.24
N78 G01 Z106.1	N12 G01 X45
N79 G01 X45	N13 G01 Z380
N80 G01 Z390	N14 G43
N81 G43	N15 G01 X33.07
N82 G01 X29.99	N16 G41
N83 G41	N17 G01 Z323.24
N84 G01 Z53.9	N18 G01 X45
N85 G01 X45	N19 G01 Z380
N86 G01 Z390	N20 G43
N87 G43	N21 G01 X31.82
N88 G01 Z373.1	N22 G42
N89 G42	N23 G01 Z323.24
N90 G01 X0	N24 G01 X45

---

---

## ALATNE MAŠINE SA NUMERIČKIM I KOMPJUTERSKIM UPRAVLJANJEM

---

N25 G01 Z380	N4 G01 Z20
N26 G43	N5 N1=2 K2 (Ponavljanje N2)
N27 G01 X30.57	N6 G79 X297.5 Y0 Z0
N28 G41	N7 G01 Z20
N29 G01 Z323.24	N8 T8 M06
N30 G01 X45	N9 G81 Y-6.8 Z2 C20 F750 S1000 M13
N31 G01 Z380	N10 N1=3 N2=4 K1 (Ponavljanje N3 i N4)
N32 G40	N11 G81 Y-6.2 Z2 C20 F250 S1000 M13
N33 T3 M06	N12 N1=6 N2=7 K1 (Ponavljanje N6 i N7)
N34 G00 X45 Z380 S800 M13	N13 T6 M06
N35 G43	N14 G00 X71 Y50 Z0 S800 M13
N36 G01 Z364 F130	N15 G01 Z40 F200
N37 G42	N16 G87 X52.2 Y-6.8 Z18 R4 C2 K3 F250 S900 M13
N38 G01 X0	N17 G79 X71.1 Y0 Z29.99
N39 G01 X45	N18 G01 Z40
N40 G43	N19 G01 X71 Y50
N41 G01 X29.99	N20 G87 X30.2 Y-6.2 Z16 R4 C2 J3
N42 G41	N21 G79 X297.5 Y0 Z24.99
N43 G01 X322.69	N22 N1=5 N2=6 K1 (Ponavljanje N5 i N6)
N44 G01 Z45	N23 G00 X-20 Y60 Z-3 S750 M13
N45 G40	N24 G43
N46 G01 X380 Z45	N25 G01 Y-9 F200
N47 G43	N26 G42
N48 G01 X35	N27 G01 X36.2
N49 G41	N28 G02 X40.2 Y-5 R4
N50 G01 Z317.69	N29 G01 Y0
N51 G40	N30 G01 X-20
N52 G01 X45 Z390	N31 G43
N53 T4 M06	N32 G01 Y9
N54 G01 X380 Z45 S1000 M13	N33 G41
N55 G43	N34 G01 X36.2
N56 G01 X364 F130	N35 G03 X40.2 Y5 R4
N57 G01 Z27.99	N36 G01 Y0
N58 G01 X380 Z45	N37 G01 X-20
N59 G40	N38 G40
N60 M30	N39 G01 Y60 Z-3 S1000
30	N40 G01 Z-6
N1 T7 M06	N41 N1=23 N2=38 K1 (Ponavljanje N23 do N38)
N2 G81 Y-2 Z2 F50 S700 M13	N42 G01 Z-6.8
N3 G79 X71.1 Y0 Z0	N43 N1=41 K1 (Ponavljanje N41)
	N44 M30

---

## 3.4. AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE

Automatsko programiranje CNC alatnih mašina, ili programiranje pomoću računara (mašinsko programiranje) predstavlja način programiranja gdje se procedura programiranja vrši automatski, uz pomoć računara. Razvojem numerički upravljenih alatnih mašina i njihovim uvođenjem u maloserijsku i pojedinačnu proizvodnju, javila se potreba za učinkovitijim načinom programiranja. Osnovni nedostaci ručnog programiranja su:

- programer mora preračunavati sve dimenzije (mjere) iz konstrukcionog nacrta mašinskog dijela i prilagoćavati ih koordinatnom sistemu alatne mašine,
- programer mora da do najsjitnijih detalja definiše put alata uz prethodno potpuno definisanje geometrije obratka sa svim karakterističnim dimenzijama,
- svaki, pa i najsjitniji pokret alata ili klizača, mora se posebno definisati i programirati programskom naredbom koju "razumije" upravljačka jedinica alatne mašine,
- programer mora da sam definiše režime obrade,
- mnogo je pojedinosti i zasebnih specifičnosti programiranja i kodiranja informacija kod većine proizvođača upravljačkih jedinica, odnosno alatnih mašina.

Zbog gore navedenih nedostataka ručnog programiranja, javlja se nekoliko nepoželjnih posljednica, kao što su:

- za komplikovanje mašinske elemente i za veći broj alatnih mašina, ručno programiranje postaje "usko grlo" u proizvodnji,
- potreban je veći broj programera,
- zbog dužeg programiranja, povećava se ukupno vrijeme izrade mašinskog dijela, što na koncu uzrokuje veće troškove proizvodnje,
- povećana je mogućnost grešaka, naročito kod složenih dijelova.

Neke od navedenih nedostataka ručnog programiranja otklanja programiranje uz pomoć računara – automatsko programiranje. Programiranje uz pomoć računara predstavlja automatizirani način programiranja uz pomoć razvijenih softvera (programskih sistema), a poštujući logiku posebno razvijenih programske jezike za odgovarajući programske sistemi. Podjela automatskih načina programiranja najčešće se vrši prema nivou programskog jezika ili sistema za programiranje. Tako postoje:

- programiranje u APT (Automatically Programmed Tools) jeziku i njemu sličnim jezicima,
- programiranje u simboličkim jezicima,
- programiranje u CAD/CAM sistemima i
- programiranje pomoću ekspertnih sistema.

Ciljevi automatskog programiranja uz pomoć računara su:


- automatski proračun putanje alata na osnovu što kraćeg i jednostavnijeg opisa zadate konture obratka,
- automatsko definisanje zahvata obrade i njihovog redoslijeda,
- problem programiranja definisati opisno korištenjem pravila posebno razvijenog simboličkog jezika,
- automatsko određivanje režima obrade,
- automatski izbor reznog alata i pomoćnog (steznog) pribora,
- automatsko preračunavanje koordinatnog sistema.

Na kraju, navode se samo neke prednosti primjene automatskog programiranja numerički upravljenih alatnih mašina:

- brža i jeftinija izrada programa,
- programi su kraći i nezavisni od proizvođača alatne mašine,
- manja je mogućnost greške pri računanju i programiranju,
- bolja iskorištenost programera – tehničara,
- mogućnost programskog upravljanja i prostornim konturama,
- koriste se relativno jednostavni mašinski jezici sastavljeni od pojmove i termina bliskih terminologiji u tehnologiji obrade, zbog čega se mogu veoma brzo i lako naučiti.

Na slici 3.60 prikazana je šema automatskog programiranja uz pomoć računara. Postupak programiranja umanjuje dio programersko-tehnološkog posla. Način pripreme crteža mašinskog dijela ostaje nepromijenjen. Razlika u odnosu na ručno programiranje je u segmentu izračunavanja geometrijskih i tehnoloških podataka. Programer izrađuje program direktno sa konstruktivnog nacrtta mašinskog dijela, korištenjem programskog (specijalnog) jezika. Na ovaj način se opisuje mašinski dio (obradak) i redoslijed i način obrade (tehnološki postupak), ali bez ikakvih geometrijskih i tehnoloških računanja i preračunavanja. Ovako pripremljeni podaci se prenose u memoriju računara i sva dalja izračunavanja su prepustena računaru, tj. programskom sistemu. Programski sistem, na osnovu podataka o materijalu obratka, podataka o reznom alatu, te na osnovu datoteka standardnih i preporučenih elemenata režima rezanja i ugrađenih algoritama, izračunava brzinu rezanja i posmak za svaki zahvat, na isti način kako to čini i tehnolog pri ručnom računanju i programiranju. Preduslov za ovo automatsko računanje je memorisanje svih podataka u odgovarajućim datotekama ili bazama podataka. Na ovaj način, računar koristi memorisane baze podataka na isti način kao što tehnolog koristi različite priručnike, tabele, formule za proračun i t.d. Ovaj dio rada programskog sistema (izračunavanja) naziva se procesiranje (processing), opšti je za sve alatne mašine i vrši ga procesor. Procesor dakle, prevodi sadržaj programa napisanog u problemski orijentisanim jeziku u opšti računarski program kao što je FORTRAN, ALGOL i sl. Prema tome, posredstvom procesora, u računaru se obrađuju sve geometrijske i tehnološke instrukcije koje čine program rada NC mašine uključujući i proračun svih parametara kojima se definiše relativno kretanje alata i obratka u procesu obrade.

---



**Slika 3.60.** Šema automatskog programiranja uz pomoć računara

Svaki programski jezik za CNC mašine zahtijeva svoj specijalni procesor. No međutim, oblik obrađenih podataka pomoću nekog procesora nezavisan je od tipa upravljačke jedinice mašine. Ovi podaci se generišu u tzv. formi jezika CL DATA (Cutter Location Data). Ovaj jezik je standardizovan; DIN 66215.

Izlaz iz faze procesiranja je upravljački kod, koji međutim, nije još u obliku za upotrebu na konkretnoj (pojedinačnoj) alatnoj mašini. CNC mašine se međusobno razlikuju po rješenju i složenosti i ne moraju da imaju, naprimjer, tehničke karakteristike kompatibilne sa podacima koje je računar izračunao. Tako naprimjer, za neki konkretni zahvat obrade, broj obrtaja glavnog vretena koji je programski sistem izračunao na bazi obradljivosti materijala obratka, dimenzija obratka, vrste i dimenzija alata i sl, ne mora da postoji na konkretnoj alatnoj mašini. Prema tome, izračunati podaci se moraju uskladiti sa konkretnom alatnom mašinom na kojoj će obradak biti obrađen. Ovaj

zadatak također izvršava programski sistem i to pomoću postprocesora. Dakle, postprocesiranje je postupak prilagođavanja programski obrađenih podataka u CL DATA jeziku sa specijalnim uslovima programiranja konkretnе alatne mašine. Zbog toga, svaka specijalno razvijena alatna mašina zahtijeva svoj postprocesor.

Postprocesor prilagođava opštu formu programa u obliku koji je uslovjen od strane upravljačke jedinice CNC alatne mašine, pri čemu se uzima u obzir normirani postupak oblikovanja programa za CNC mašine prema DIN 66025. Tako naprimjer, između ostalog, postprocesor provjerava da li se putanje alata predviđene programom CL DATA nalazi u okvirima radnog prostora date mašine. To isto važi i za programirane brojeve obrtaja glavnog vretena i posmaka koje postprocesor uskladijuje sa odgovarajućim adresnim riječima s kojima operiše upravljačka jedinica alatne mašine.

Postprocesiranje se može vršiti u istom računaru, pa u tom slučaju nije potreban prijenos podataka između procesora i postprocesora. Da bi se rasterio računar, neke savremene alatne mašine imaju sopstveni postprocesor, gdje računar vrši samo procesiranje, a sama alatna mašina vrši usklajivanje (postprocesiranje).

\* \* \*

Programski jezici za automatsko programiranje alatnih mašina spadaju u grupu tzv. problemski orijentisanih vještackih jezika napisanih u nekom opštem računarskom programskom jeziku (FORTRAN, ALGOL, ...). Prvi programski sistem za automatsko programiranje NC alatnih mašina razvijen je 1952. godine u SAD-u (MIT institut) pod nazivom APT (Automatically Programmed Tools). Danas je međutim poznato oko 200 programskih jezika od kojih su mnogi ostali u eksperimentalnoj fazi i nisu našli širu primjenu. Međutim, treba istaći da svi kasnije razvijeni programski jezici koriste kao osnovu APT sistem, a neki zapravo predstavljaju njegovu modifikaciju, kao naprimjer, ADAPT, FAPT, IFAPT, NEL, i t.d. Osim APT sistema veliku primjenu su našli EXAPT, NEL-NC i IFAPT. U tabeli 3.18 dat je pregled i osnovne karakteristike samo nekih najpoznatijih programskih sistema za automatsko programiranje alatnih mašina. Kako je vidljivo iz navedene tabele, neki sistemi obuhvataju samo geometriju do određenog broja upravljačkih osa, a neki i geometriju i tehnologiju (obradu geometrijskih i tehnoloških informacija).

Bez obzira o kom programskom sistemu i jeziku se radi, automatsko programiranje sastoji se od četiri osnovne faze:

- programski opis mašinskog dijela i opis potrebnih zahvata obrade što je rezultata prikupljanja i oblikovanja ulaznih informacija,
- obrada informacija uz pomoć računara (procesiranje) gdje se vrše sva potrebna preračunavanja putanja alata i tehnoloških parametara obrade (rezultat je izlaz u standardizovanom obliku, najčešće u ISO kodu),
- prilagođavanje obrađenih informacija određenom tipu upravljačke jedinice NC alatne mašine (postprocesiranje),
- prezentacija izlaznih informacija u formi nosača informacija, ili listinga za programera, tehnologa, operatera na mašini, arhivu i sl.

**Tabela 3.18.** *Pregled osnovnih programskih sistema za automatsko programiranje NC alatnih mašina*

NAZIV SISTEMA	PROIZVOĐAČ	KARAKTERISTIKE SISTEMA
APT 1952	MIT, IIT	G, do 6D, 256 Kbyte
ADAPT	IBM	G, do 2½D, 96 Kbyte
MINIAPT	UNIVAC	G, do 2½D, 32 Kbyte
TELEAPT 72/73	IBM	G, do 2½D, IBM 370, CYBER
APTAC	IBM	G + T, 4D do 5D, IBM 370/135
APTIC	IBM	G, do 2½D, IBM 370/135
2CL 1976	NEL	G, do 2½D
EXAPT	EXAPT	G + T, do 2½D, IBM, CYBER, PDP 11
COMPACT II	MDSI	G, do 5D, IBM 370, PDP 11
AUTOPITT 1968	PITTLER	G + T, do 2D, IBM, CYBER
MITURN	TNO	G + T, 2D
ACTION	NC SS WORD	G + T, 2½D
SELEAPT	Son Giorgio	G, 2½D
AUTOPROGRAMMER	Boehringer	G + T, 2D, Miniračunari
H100, H400	Index W	G, 2½D
Napomena: G – geometrija, T – tehnologija, D – broj upravljačkih osa.		

Bez obzira o kom programskom jeziku se radi, osnovni elementi su: znaci, slova, riječi, brojevi, simboli i oznake instrukcija. U odnosu na ove osnovne elemente, dalje struktura programskog jezika zavisi od samog jezika. U zavisnosti od strukturne i elementarne izgradnje sistema zavise i njegove mogućnosti u smislu upravljanja obradnim procesima. Najsloženija struktura programskog sistema (jezika) je vezana za one koji obuhvataju programiranje geometrijskih i tehnoloških informacija, a što većeg broja upravljačkih osa. Ovim je ujedno uzeta u obzir i kompleksnost oblika mašinskog dijela.


### 3.4.1. APT sistem za automatsko programiranje

APT sistem (Automatically Programmed Tools) za automatsko programiranje numerički upravljenih alatnih mašina je prvi razvijeni sistem (jezik) razvijen na MIT-u 1952. godine. Kontinuirano je usavršavan kroz svoje četiri varijante. Bez obzira na činjenicu da je ovo prvi programski jezik, još uvijek je neprevaziđen u pogledu upravljanja geometrijskim informacijama. Međutim, nemogućnost upravljanja i tehnološkim informacijama predstav-

Ija ozbiljan nedostatak ovog sistema. Za upravljanje geometrijskim informacijama razvjeni su sljedeći elementi APT sistema: aritmetika, geometrija, kinematika, te ostali elementi. Na slici 3.61 prikazana je struktura programiranja u sistemu APT. APT geometrijski procesor je razvjen na modularnom multiprocesorskom principu. Na ovaj način sistem je sposobljen za programiranje najsloženijih geometrijskih oblika. Konstrukcioni crtež obratka predstavlja osnovnu ulaznu informaciju. Ovdje se dimenzije sa crteža u obliku programa unose u računar. U računaru se, nakon obrade informacija u geometrijskom procesoru, iste prosleđuju u postprocesor gdje se vrši prilagođavanje određenom tipu i vrsti upravljačke jedinice alatne mašine i konačno prenose na odgovarajući nosač informacija uz mogućnost štampanja programa za različite korisnike.

Na slici 3.62 prikazana je struktura APT programskega sistema. Osnovni programske elementi jezika su znaci, slova, programske riječi, brojevi, simboli i instrukcije. Na osnovu ovih elemenata jezika razvjeni su aritmetika, geometrija, kinematika i ostali elementi APT sistema.


APT aritmetiku čine skalarci, operatori i izrazi i funkcije sa ukupno 15 funkcija za opis različitih operacija. APT geometrija obuhvata 17 geometrijskih formi u 92 varijante definicija. Elemente APT geometrije čine geometrijske forme počevši od tačke, prave, ravni, preko elipse, hiperbole, do vektora, matrica, sfere, te površina dobivenih kotrljanjem. Pojedini elementi i forme mogu definisati na više načina. Tako naprimjer, tačka je definisana na 11 načina; pomoću koordinata, presjekom dviju pravih, presjekom prave i kruga, presjekom dvaju krugova i t.d. Također, prava se može definisati na 16, ravan



**Slika 3.61.** Struktura automatskog programiranja u sistemu APT

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

na 7, vektor na 10 načina i t.d. Što se tiče načina programiranja, APT kinematika obuhvata koordinatno i konturno programiranje. U ostalim elementima APT sistema definisani su ciklusi, instrukcije za transformacije, instrukcije za postprocesiranje i sl.




Slika 3.62. Struktura APT programskog sistema

Dva su osnovna oblika znakova koji se koriste pri APT programiranju: znaci interpunkcije i znaci kao operatori računskih operacija. Ukupno ih je 12, slika 3.62.

Sintaksa naredbe u APT sistemu se sastoji od dva dijela koje razdvaja kosa razlomačka crta "/". Lijevo je glavna programska riječ, a desno su dopunske riječi, konstante, simboli i modifikatori, slika 3.63. S obzirom da APT procesor ne obavlja sintatičko provjeravanje naredbe, svaki je oblik izvorne naredbe ispravan, jer je za svaku postprocesorsku riječ dozvoljena bilo koja kombinacija, redoslijed i broj dopunskih riječi i konstanti.

Procesor zapravo obavlja samo leksičku analizu ispravnosti naredbi, a zatim je kodira u cjelobrojni kod, dok konstante postaju realni brojevi. Naredba prevedena u numerički oblik direktno se zapisuje u CL datoteku. U tabeli 3.19 date su samo neke glavne programske riječi i njihov numerički kod sa objašnjenjem značenja.



**Slika 3.63.** Sintaksa APT naredbe

**Tabela 3.19.** Neke osnovne programske riječi (naredbe) APT programskog sistema sa oznakama kodova i značenjem

NAREDBA	KOD	Z N A Č E N J E
AIR	1011	Upravljanje dovodom zraka
AUXFUN	1022	Omogućeno umetanje pomoćnih M funkcija u program obrade
CHUK	1073	Označava da se koristi stezni pribor
CLAMP	1074	Upravlja operacijama stezanja
CLDIST	1071	Označava sigurnosni razmak od površine obratka
CLEARP	1004	Označava ravninu do koje se alat kreće radnim posmakom kada je data naredba RETRCT
COOLNT	1030	Označava tok ili način hlađenja, ili oboje
COUPLE	1049	Sinhronizacija brzine radnog posmičnog kretanja i brzine glavnog vretena kod operacije izrade navoja
CUTCOM	1007	Daje informaciju o kretanju reznog alata (odnos obratka i alata, smjer i ravan korekcije)
CYCLE	1054	Označava vrstu i način izvođenja operacije (ciklusi)
DELAY	1010	Označava dužinu zadržavanja u sekundama ili broju obrtaja
DRAFT	1059	Sadrži informaciju za pripremu crteža
DRESS	8	Upravlja automatskim balansiranjem brusnog tocila

**Tabela 3.19.** *Prvi nastavak*

NAREDBA	KOD	Z N A Č E N J E
END	1	Označava završetak obrade i može služiti za ponovno namještanje upravljačke jedinice
FEDRAT	1009	Označava veličinu posmaka
GOHOME	17	Vraća radni sto, glavu mašine ili alat u polaznu poziciju
HEAD	1002	Obavlja izbor glavnog vretena
INSERT	1046	Definisanje niza znakova koji će biti direktno umetnuti u program kao naredbu u jeziku upravljačke jedinice
LEADER	1013	Definiše dužinu vođica
LINTOL	1067	Definiše prihvatljivo odstupanje od pravolinijskog kretanja alata
LOADTL	1055	Upravlja izmjenom alata
MACHIN	1015	Označava postprocesor za određenu upravljačku jedinicu
MCHTOL	1016	Definiše maksimalno dozvoljenu grešku sljedljivosti
MODE	1003	Označava način rada
OFSTNO	1083	Definiše broj lokacije korekture alata u memoriji alata
OPSKIP	1012	Daje mogućnost operatoru da po izboru preskoči izvršenje nekih naredbi
OPSTOP	3	Daje mogućnost operatoru da po izboru zaustavi proces obrade
ORIGN	1027	Definiše nultu tačku mašine s obzirom na obradak
OVPLOT	1042	Označava konturu koja će biti pridodata (docrtana) na prethodni crtež obratka
PARTNO	1045	Osigurava identifikaciju programa obrade
PENDWN	12	Upravlja spuštanjem crtačeg pera na crtaču
PENUP	11	Upravlja podizanjem crtačeg pera na crtaču
PITCH	1090	Definiše korak navoja
PPFUN	1079	Daje specijalne instrukcije postprocesorskom programu
PLOT	1014	Generiše crtež prema koordinatama tačaka iz CL DATA
PREFUN	1048	Omogućava umetanje glavnih G funkcija direktno u program obrade
RAPID	5	Przi posmak do sljedećeg kretanja
RETRCT	7	Omogućava kretanje alata do naznačene ravnine povratka alata
ROTABLE	1026	Okretanje radnog stola za dati ugao
ROTHED	1035	Okretanje glave mašine za dati ugao
SAFPOS	1094	Označava poziciju za izmjenu alata
SELCTL	1056	Izbor alata za sljedeću izmjenu
SEQNO	1019	Omogućava imjenu rednog broja naredbe
SPINDL	1031	Omogućava upravljanje funkcijama glavnog vretena mašine

**Tabela 3.19.** Drugi nastavak – kraj

NAREDBA	KOD	Z N A Č E N J E
STAN	1080	Definisanje ugla namještanja alata
STOP	2	Zaustavljanje mašine
SWITCH	6	Uključenje palete
THREAD	1036	Aktiviranje rezanja navoja (samo za sljedeće kretanje)
TOOLNO	1025	Identifikacija alata za izmjenu
TRANS	1037	Koristi se za algebarsku transformaciju koordinata tačaka putanje alata
TURRET	1033	Označava poziciju na revolver glavi
UNLOAD	10	Omogućava izmjenu trenutno aktivnog alata

Treba naglasiti da značenje APT naredbi ničim nije strogo uslovljeno, jer standard daje samo generalne (orientacione) preporuke. Zbog toga, način prevođenja zavisi samo od postprocesorskog programa. Zbog činjenice da je tumačenje dopunskih riječi (naredbi) i konstanti potpuno slobodno, moguće su pojave više značnosti i dvosmislenosti postprocesorskih naredbi. Međutim, s obzirom na preporuke standarda, značenje i najčešću upotrebu, APT naredbe se mogu podijeliti u nekoliko grupa:

- naredbe za identifikaciju obratka (PARTNO),
- završne naredbe u programu (END, FINI),
- naredbe za upravljanje štampačem (PLOT, LETTER),
- tehničke naredbe (SPINDL, FEDRAT),
- naredbe za upravljanjem radom postprocesora (MACHIN, MODE),
- naredbe za generisanje informacija (PPRINT) i
- naredbe za korekciju provođenja programa (AUXFUN, PREFUN).

Postprocesorske naredbe se dijele na:

- naredbe koje sadrže dopunske riječi i konstante i
- naredbe koje se sastoje samo od glavne postprocesorske riječi (STOP, END, FINI).

Dopunske riječi mogu se podijeliti u dvije grupe:

- riječi uz koje se ne zadaju konstante (ON, OFF) i
- riječi uz koje se zadaju konstante.

\* \* \*

Razlomačka kosa crta "/" dijeli programsku naredbu (instrukciju) na dva dijela. Na lijevoj strani je glavna programska riječ, a na desnoj strani, dopunske riječi, konstante, modifikatori i simboli (znaci), naprimjer, FEDRAT/30, ili FROM/PT!, ili GO/PAST, L1. Izuzetak od ovog pravila su slučajevi kada se na lijevoj strani pišu simboli kao identifikatori naredbi i simboli koji zamjenjuju geometrijsku definiciju, naprimjer, PT1=POINT/2,3,2.

U jednoj programskoj instrukciji može biti i više od jedna kosa razlomačka crta. Ovo je slučaj kada kosa crta osim što razdvaja lijevi od desnog dijela naredbe, vrši ulogu i djelioca u umetnutoj definiciji naredbe, naprimjer, GOTO/(POINT/2,5,3).

Znak za zarez se koristi za odvajanje pojedinih elemenata programske naredbe. Zarez se koristi za odvajanje kako riječi, tako i numeričkih podataka. Međutim, zarez se može izostaviti jedino u slučaju kada postoje neki drugi znak interpunkcije. Izuzetak su naredbe PARTNO, REMARK, INSERT, TITLES i PPRINT. Također, zarez se nikada ne stavlja na kraju programske naredbe.

Znak za zagradu se koristi na tri načina; kao zatvorena, lijeva i desna. Zatvorena zagrada se koristi za obuhvatanje uklapljenih definicija, funkcionalnih parametara naredbi za izračunavanje, vrijednosti u IF naredbama i indeksnih vrijednosti. Desna zagrada se koristi za odvajanje simbola za identifikaciju naredbi. Ljeva zagrada se postavlja ispred prve riječi umetnute definicije, a desna nakon zadnje riječi definicije. Važno je kazati da zgrade ne eliminisu ostale potrebne znakove interpunkcije. Dva primjera korištenja zagrada: GOTO/(L1=LINE/0,0,3), ili GORGT/(L2=LINE/2,2,3).

Kada se želi označiti prihvatanje za geometrijsku definiciju ili numeričku vrijednost, tada se koristi znak jednakosti i to u prvom slučaju znak jednakosti je na desnoj, a u drugom, na lijevoj strani, naprimjer, CIR1=CIRCLE/CENTER, 3,4,6, RADIUS, 2.

Kada naredba u jednom redu zauzima više od 72 karaktera (kolone), tada se nastavak ove naredbe u naredni red označava znakom za dolar "\$", naprimjer:

```
GOLEFT/(LINE/(POINT/4,2,0), LEFT, $  
TANTO, (CIR2=CIRCLE/4,3,0.5))
```

Dvostruki znak za dolar " \$\$ " znači da iza, pa sve do kraja programa nema instrukcija za obradu. Isto tako, pomoću ovog znaka se mogu umetnuti odgovarajuće napomene i poruke, naprimjer:

```
FROM/(POINT/0,0,0), $$  
GOTO/1,2,0, $$  
GOTO/6,5,1, $$
```

Slova u APT programskom sistemu su slova abecede engleskog jezika, slika 3.62. Riječi APT sistema sadrže najviše šest slova pri čemu se isključuju znaci i prazni karakteri (razmaknica). Postoje glavne, modalne i dopunske (pomoćne) riječi. Riječi

označavaju odgovarajuće pojmove i definicije pri čemu su iste standardizovane. Međutim, umjesto riječi, mogu se koristiti i njihovi sinonimi, koji su također standardizovani. Glavne riječi APT programskog sistema se u naredbama uvijek pišu lijevo od kose razlomačke crte i to su osnovne i najvažnije riječi doticne naredbe. Tako naprimjer, riječi GOTO i POINT su glavne riječi u naredbi GOTO(POINT/X,Y,Z). Dopunske ili pomoćne riječi se pišu desno od kose razlomačke crte i one daju dopunske informacije za glavnu(e) riječ(i) u doticnoj naredbi. Tako naprimjer riječ INTOF je dopunska riječ u naredbi P6=POINT/INTOF, L1, L2.

Za razliku od glavnih i dopunskih riječi, modalne riječi imaju neprekidno (kontinuirano) djelovanje u programu. Kada su uvedene u program, djeluju od te tačke pa sve do kraja programa, ili do tačke kada se izvrši njihovo ukidanje, odnosno opoziv. Primjeri ovih riječi su riječi TOLER, INTOL i OUTTOL kojima se specificira tolerancija u programu obrade. Također, modalne riječi su i riječi MIST, LFOOD i TAPKUL kojima se specificiraju uslovi hlađenja pri obradi.

U APT programskom sistemu se koriste i simboli, slika 3.62, kao zamjena za geometrijske definicije, numeričke vrijednosti i za identifikaciju instrukcija. Riječ za simbol ne može biti riječ iz APT sistema, ili bilo koji karakter ili znak koji u APT sistemu ima neko značenje ili funkciju. Također, za simbole nije dozvoljena upotreba znakova +, -, /, \$, (, ). Simbol, dakle može biti bilo koja kombinacija od šest karaktera. Nekoliko primjera je: PT1=POINT/X1,Y1,Z1, ili PT4=POINT/X4,Y4,Z4, ili L1=LINE/PT1,PT2, ili PT5=POINT/INTOF, L1, L2. Slovni simboli su obavezno praćeni desnom zagradom i pozivom instrukcije. Identifikatori su simboli koji služe za identifikaciju geometrijskih elemenata i potprograma. Geometrijski element je u naredbi postavljen tako da odgovara identifikatoru znaka jednakosti, naprimjer P4=POINT/10,8, L1=LINE/P4,ATANGL,10.

Algebarska promjenljiva veličina se javlja kao simbol stvarne algebarske veličine koji je dodijeljen u aritmetičkoj instrukciji. Jedan od parametara funkcije može biti promjenljiva veličina u glavnoj, pri čemu, u novoj aritmetičkoj instrukciji, promjenljivoj veličini može biti pridodata nova veličina. U ovom slučaju, nova veličina poništava prethodnu veličinu, naprimjer:

```
Y=5  
P12=POINT/Y,10  
Y=Y+6
```

Kada je pri geometrijskom definisanju potrebno dodijeliti isti promjenljivi simbol svim članovima jedne familije krivih (naprimjer, skup paralelnih linija), tada se koriste tzv. indeksne promjenljive. Indeksi u obliku brojeva se pišu u zagrade, odmah iza promjenljivog simbola, naprimjer PLN(1), CIRCLE(5) i sl.

Varijable ili podoznake omogućavaju varijaciju niza geometrijskih ili algebarskih elemenata. Varijabla je pozitivan cijeli broj napisan u zagradi, naprimjer P(1), P(2), P(3).

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---

Argumenti su parametri potprograma koji pri njihovom izvršenju uzimaju algebarske vrijednosti ili su prebačeni od identifikatora promjenljivim veličinama, glavnim ili dopunskim riječima APT sistema. Unutar potprograma, argumenti se ne mogu mijanjati.

#### **APT ARITMETIKA**

Aritmetika APT programskega sistema sastoji se od skalarja, operatorja, izraza i funkcija. Aritmetički izrazi se dobiju kombinovanjem simbola. Naprimjer, izraz za polinom trećeg reda:

$Y=A \cdot X^3+B \cdot X^2+C \cdot X+D$  se piše kao:

$Y=A*X**3+B*X**2+C*X+D$

gdje je:  
\*\*, operator za stepenovanje,  
\*, operator za množenje,  
+, operator za sabiranje,  
A, B, C, D, 2, 3, skalarji,  
X, nezavisno promjenljiva i  
Y, zavisno promjenljiva.

Aritmetički modul u APT sistemu služi za programiranje određenih proračuna, naprimjer putanja alata u toku obrade. Elementi aritmetičkog izraza koji se nalaze s desne strane znaka jednakosti mogu biti algebarske vrijednosti, promjenljive veličine ili funkcije, objedinjene operatorima.

Brojne vrijednosti sa predznacima koje nemaju definisan smjer predstavljaju skalarne veličine. Na ovaj način se brojevi razlikuju od vektora. Operatori se koriste za aritmetičko-logička izračunavanja i to: +, za sabiranje, -, za oduzimanje, \*, za množenje, /, za dijeljenje i \*\*, za stepenovanje. Operatori se međutim mogu koristiti i kao znaci promjenljivih simbola. Izuzetak čine znaci za sabiranje i oduzimanje koji se koriste i za označavanje pozitivnih i negativnih brojeva.

Na osnovu definicija u APT aritmetici stvorena je osnova za opis različitih tehničkih operacija. U tabeli 3.20 dati su elementi APT aritmetike

**Tabela 3.20. Elementi aritmetike APT programskega sistema**

N A Z I V   I   F U N K C I J E	PRIMJER ISPISA
S   K   A   L   R   I	
Jednodimenzionalne veličine koje same ili kombinovano definišu geometrijsku veličinu	A, B, C, ..., -1, 5, 15, ...

**Tabela 3.20.** *Nastavak – kraj*

N A Z I V   I   F U N K C I J E						PRIMJER ISPISA		
O	P	E	R	A	T	O	R	I
Sabiranje, +								$Y=X+A$
Oduzimanje, -								$A=B-C$
Množenje, *								$Y=X*A$
Dijeljenje, /								$A=B/C$
Stepenovanje, **								$Y=X^{**2}$
I	Z	R	A	Z	I			
Kombinacijom simbola, brojeva i operatara dobijaju se aritmetički izrazi						$Y=A^{**2}+B^*Y+C$		
						$P1=POINT/(A+2*B)$ , Y		
F	U	N	K	C	I	J	E	
ABSF, absolutna vrijednost								(ARG)
ATANF, arctangens								arctg(ARG)
EXPF, eksponencijalna								$e^{(ARG)}$
SINF, sinus								sin(ARG)
COSF, cosinus								cos(ARG)
DOTF, skalarni proizvod dva vektora								ARG1*ARG2
LOGF, prirodni logaritam								ln(ARG)
SQRTF, kvadratni korjen								$(ARG)^{1/2}$
ANGLF, ugao mјeren od +X ose								SCIR, SPNT
NUMF, broj lokacija u skupu								
DISTF, rastojanje između paralelnih linija								
LOG10F, logaritam sa bazom 10								log(ARG)
TANF, tangens								tg(ARG)
ATAN2F, arctangens dva argumenta								arctg(ARG1/ARG2)

### APT GEOMETRIJA

APT geometrija je razvijena za definisanje različitih geometrijskih oblika pri čemu je obuhvaćeno 17 geometrijskih tipova kojima se mogu opisati praktično svi geometrijski oblici. Za 17 geometrijskih tipova definicija razvijeno je ukupno 92 varijante definicija. Geometrijski tipovi su: tačka, prava, ravan, krug, kružni cilindar, elipsa, hiperbola, kružni konus, konusni presjek, loft-konusni presjek, vektor, materica, sfera, algebarske površine drugog reda, cilindar, polikonus i površine dobivene kotrljanjem. Pri tome se svaki od

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE


---

navedenih tipova može definisati na više načina. U tabelama 3.21 do 3.36 i na slikama 3.64 do 3.78 dati su neli elementi APT geometrije i to:

- tabela 3.21 i slika 3.64 – tačka,
- tabela 3.22 i slika 3.65 – prava,
- tabela 3.23 i slika 3.66 – ravan,
- tabela 3.24 i slika 3.67 – krug,
- tabela 3.25 i slika 3.68 – kružni cilindar,
- tabela 3.26 i slika 3.69 – elipsa,
- tabela 3.27 i slika 3.70 – hiperbola,
- tabela 3.28 i slika 3.71 – kružni konus,
- tabela 3.29 i slika 3.72 – loft-kružni konusi,
- tabela 3.30 i slika 3.73 – vektor,
- tabela 3.31 i slika 3.74 – matrica,
- tabela 3.32 i slika 3.75 – sfera,
- tabela 3.33 i slika 3.76 – algebarske površine drugog reda,
- tabela 3.34 – cilindar,
- tabela 3.35 i slika 3.77 – polikonus i
- tabela 3.36 i slika 3.78 – površine dobivene kotrljanjem.

**Tabela 3.21. Elementi APT geometrije – tačka**


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.64.a	Tačka definisana pravouglim koordinatama	PT1=POINT/2,3,1
3.64.b	Tačka u ravni	PT2=POINT/2,1,5
3.64.c	Tačka definisana presjekom dvije prave	PT1=POINT/INTOF,LN1,LN2
3.64.d	Tačka definisana presjekom prave i kruga	PT1=POINT/XLARGE,INTOF,LN1,C1
3.64.e	Tačka definisana presjekom dva kruga	PT2=POINT/YLARGE, INTOF,C1,C2
3.64.f	Tačka definisana kao centar kruga	PT1=POINT/CENTER,C1
3.64.g	Tačka definisana presjekom tri ravnine	PT=POINT/INTOF,PL1,PL2,PL3
3.64.h	Tačka definisana konusnim presjekom i pravom	PT1=POINT/XSMALL,INTOF,L1,EL1 PT2=POINT/XLARGE,INTOF,L1,EL1
3.64.i	Tačka na krugu pod uglom sa X osom	PT1=POINT/C1,ATANGL,40
3.64.j	Tačka u polarnom koordinatnom sistemu	PT=POINT/RTHETA,XYPLANE,3,30
3.64.k	Tačka u XY ravni i u presjeku prave i tabelarno datog cilindra	PT1=POINT/INTOF,LN1,TABCYL,PNT
3.64.l	Tačka definisana u skupu tačaka (tačka P1 definisana je u skupu PAT1 na lokaciji pod brojem 4)	P1=POINT/PAT1,4




Slika 3.64. Elementi APT geometrije – tačka

**Tabela 3.22.** Elementi APT geometrije – prava

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.65.a	Prava definisana sa dvije tačke	LN1=LINE/PT1,PT2
3.65.b	Prava prolazi kroz datu tačku i tangira krug	LN1=LINE/PT1,LEFT,TANTO,C1
3.65.c	Prava kao tangenta na dva kruga	L1=LINE/RIGHT,TANTO,C2,LEFT,TANTO,C1 L2=LINE/LEFT,TANTO,C2,RIGHT,TANTO,C1
3.65.d	Prava prolazi kroz tačku i pod uglom je prema X, Y osi	L1=LINE/PT1,ATANGL,30,XAXIS L1=LINE/PT1,ATANGL,-60,YAXIS
3.65.e	Prava prolazi kroz tačku i zaklapa ugao sa zadatom pravom	L2=LINE/P1,ATANGL,40,L1
3.65.f	Prava prolazi kroz zadatu tačku i pod nagibom prema X ili Y osi	L1=LINE/P1,SLOPE,-130,YAXIS
3.65.g	Prava prolazi kroz zadatu tačku i paralelna je zadatoj pravoj	L1=LINE/P1,PARREL,L2
3.65.h	Prava prolazi kroz zadatu tačku i normalna je na zadatu pravu	L1=LINE/P1PERPTO,L2
3.65.i	Prava je paralelna sa zadatom pravom i na određenom rastojanju	L1=LINE/PARREL,LX,XSMALL,OFFSET
3.65.j	Prava je u prasjeku dvije ravni	LN1=LINE/INTOF,PLN1,PLN2
3.65.k	Prava u XY ravni prolazi kroz zadatu tačku i normalna je na tabelarno dat cilindar	LN=LINE/PT1,PERPTP,TABC,PT2
3.65.l	Prava prolazi kroz zadatu tačku i normalna je na konusni presjek između dvije tačke na tom presjeku	L1=LINE/PT1,PERPTO,CON1,PT2,PT3


**Slika 3.65.** Elementi APT geometrije – prava




Slika 3.65. Nastavak – kraj

Tabela 3.23. Elementi APT geometrije – ravan

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.66.a	Rvana definisana koeficijentima jednačine ravni: $ax+by+cz+d=0$	PL=PLANE/a,b,c,d
3.66.b	Ravan definisana sa tri tačke	PLN=PLANE/POINT1,POINT2,POINT3
3.66.d	Ravan paralelna zadatoj ravni i na datom rastojanju	PL1=PLANE/PARALLEL,PL2,ZLARGE,S
3.66.e	Ravan prolazi kroz zadatu tačku i paralelna je zadatoj ravni	PL1=PLANE/P1,PARALLEL,PL2

**Tabela 3.23.** *Nastavak – kraj*


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.66.f	Ravan prolazi kroz zadatu tačku i normalna je na zadatu vektor	PLN1=PLANE/PT,PERPTO,VEC
3.66.g	Ravan prolazi kroz dvije zadate tačke i normalna je na zadatu rava	PL1=PLANE/P1,P2,PERPTO,PL2
3.66.h	Ravan prolazi kroz zadatu tačku i normalna je na dvije zadate ravni koje se sijeku	PL1=PLANE/PT1,PERPTO,PL2,PL3




**Slika 3.66.** *Elementi APT geometrije – ravan*

**Tabela 3.24.** Elementi APT geometrije – krug

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.67.a	Krug definisan koordinatama centra i radijusom	C1=CIRCLE/X,Y,Z,RADIUS C1=CIRCLE/2,0,0,2
3.67.b	Krug definisan centrom i poluprečnikom	C1=CIRCLE/CENTER,PT1,RADIUS,r
3.67.c	Krug definisan centrom i zadatom tangentom	C1=CIRCLE/CENTER,PT,TANTO,L1
3.67.d	Krug zadatog poluprečnika koji prolazi kroz tačku u kojoj tangira pravu	C1=CIRCLE/TANTO,L1,YLARGE,P2,RADIUS,r
3.67.e	Krug definisan centrom i tačkom na krugu	C1=CIRCLE/CENTER,PT1,PT2
3.67.f	Krug definisan sa tri tačke	C1=CIRCLE/PT1,PT2,PT3
3.67.g	Krug definisan poluprečnikom i tangentama koje se sijeku	C1=CIRCLE/XLARGE,L1,YSMALL,L2,RADIUS,r C2=CIRCLE/XLARGE,L1,YLARGE,L2,RADIUS,r C3=CIRCLE/XSMALL,L1,YSLARGE,L2,RADIUS,r C4=CIRCLE/XSMALL,L1,YSMALL,L2,RADIUS,r
3.67.h	Krug definisan centrom a tangira dati krug	C1=CIRCLE/CENTER,P2,SMALL,TANTO,C2 C3=CIRCLE/CENTER,P2,LARGE,TANTO,C2
3.67.i	Krug definisan poluprečnikom, a dodiruje pravu i krug	C1=CIRCLE/YLARGE,L1,XSMALL,OUT,C9, RADIUS,r C2=CIRCLE/YLARGE,L1,XSMALL,IN,C9, RADIUS,r C3=CIRCLE/YSMALL,L1,XSMALL,IN,C9, RADIUS,r C4=CIRCLE/YSMALL,L1,XSMALL,OUT,C9, RADIUS,r C5=CIRCLE/YSMALL,L1,XLARGE,IN,C9, RADIUS,r C6=CIRCLE/YSMALL,L1,XLARGE,OUT,C9, RADIUS,r C7=CIRCLE/YLARGE,L1,XLARGE,OUT,C9, RADIUS,r C8=CIRCLE/YLARGE,L1,XLARGE,IN,C9, RADIUS,r
3.67.j	Krug definisan poluprečnikom, a prolazi kroz dvije zadate tačke	C1=CIRCLE/YLARGE,P1,P2,RADIUS,r C2=CIRCLE/YSMALL,P2,P1,RADIUS,r
3.67.k	Krug definisan poluprečnikom, a dodiruje zadatu pravu i tabelarno dat cilindar	C1=CIRCLE/YTANTO,L1,YSMALL,TABC,\$ YLARGE,PNTA,RADIUS,r


**Slika 3.67.** Elementi APT geometrije – krug




Slika 3.67. Nastavak – kraj

Tabela 3.25. Elementi APT geometrije – kružni cilindar


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.68.a	Kružni cilindar definisan u kanonskom obliku (X,Y,Z, komponente jediničnog vektora i smjeru ose, r, radijus)	CYL=CYLNDR/CANON,X.Y.Z,I,J,K,r
3.68.b	Kružni cilindar definisan substitucijom simbola (S) u kanonski oblik	CYL1=CYLNDR/PT1,V2,r

**Tabela 3.25.** *Nastavak – kraj*

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.68.c	Kružni cilindar definisan tangentnim cilindrom i ravni sa zadatim radijusom	CYL2=CYLNDR/YLARGE,PL1,ZLARGE,\$ OUT,CYL1,RADIUS,r
3.68.d	Kružni cilindar kao tangenta dvaju cilindara i sa zadatim radijusom	CYL1=CYLNDR/YLARGE,OUT,CYL3,OUT,\$ CYL2,RADIUS,r


**Slika 3.68.** *Elementi APT geometrije – kružni cilindar*
**Tabela 3.26.** *Elementi APT geometrije – elipsa*


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.69	Elipsa je definisana velikom i malom poluosom i uglom između velike poluose i X ose	EL1=ELLIPS/CENTER,PT1,3,2,45



**Slika 3.69.** Elementi APT geometrije – elipsa

**Tabela 3.27.** Elementi APT geometrije – hiperbola


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.70	Hiperbola je definisana koordinatama centra, dužinama velike i male poluose i ugлом između velike poluose i X ose	HYP1=HYPERB/CENTER,PT1,2,1,35



**Slika 3.70.** Elementi APT geometrije – hiperbola

**Tabela 3.28.** Elementi APT geometrije – kružni konus


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.71	Kružni konus definsan u kanonskom obliku: SCN=CONE/CANON,X <sub>v</sub> ,Y <sub>v</sub> ,Z <sub>v</sub> ,a <sub>x</sub> ,a <sub>y</sub> ,a <sub>z</sub> ,COSα (X <sub>v</sub> ,Y <sub>v</sub> ,Z <sub>v</sub> , koordinate vrha konusa, a <sub>x</sub> ,a <sub>y</sub> ,a <sub>z</sub> , komponente jediničnog vektora u smjeru ose, α, poluugao vrha konusa)	CON=CONE/CANON,-2,0,0,1,0,0,0.707



Slika 3.71. Elementi APT geometrije – kružni konus

Tabela 3.29. Elementi APT geometrije – loft–konusni presjeci

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.72.a	Loft-konusni presjek definisan sa pet tačaka	LCONA=LCONIC/5PT,PT1,PT2,PT3,\$, PT4,PT5
3.72.b	Loft-konusni presjek definisan sa četiri tačke i tangentom	LC=LCONIC/4PT,1SL,PT1,.577,PT2,\$, PT2,P43,PT4
3.72.c	Loft-konusni presjek definisan sa tri tačke i dva nagiba	LC=LCONIC/3PT,2SL,PTA,1.43,PTB,\$, -.38,PTC




Slika 3.72. Elementi APT geometrije – loft konusni presjeci

Tabela 3.30. Elementi APT geometrije – vektor

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.73.a	Vektor definisan komponentama X, Y, Z	V1=VECTOR/X,Y,0 V2=VECTOR/X,Y,Z
3.73.b	Vektor definisan sa dvije krajnje tačke	V1=VECTOR/PT1,PT2


**Tabela 3.30.** *Nastavak – kraj*

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.73.c	Vektor normalan na zadatu ravan	VECT=VECTOR/PERPTO,PLANEA,POSX
3.73.d	Vektor kao proizvod skalara i vektora	AC=VECTOR/2,TIMES,AB
3.73.e	Vektor kao vektorski proizvod dva vektora	VECTA=VECTOR/V1,CROSS,V2
3.73.f	Vektor definisan dužinom i uglom u dotoj ravni	V1=VECTOR/LENGHT,7,ATANGL,30,\$,XYPLAN
3.73.g	Vektor kao zbir ili razlika dva vektora	V3=VECTOR/V1,PLUS,V2
3.73.h	Vektor u definisanoj koordinatnoj ravni, a zaklapa ugao sa zadatom pravom	V1=VECTOR/ATANGL,30,LN,POSX


**Slika 3.73.** *Elementi APT geometrije – vektor*


**Tabela 3.31.** Elementi APT geometrije – matrica

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
	Matrica definisana koeficijentima jednačina (kanonski oblik) $a_1x+b_1y+c_1z-d_1=0$ $a_2x+b_2y+c_2z-d_2=0$ $a_3x+b_3y+c_3z-d_3=0$	SMAT=MATRIX/a <sub>1</sub> ,b <sub>1</sub> ,c <sub>1</sub> ,d <sub>1</sub> ,a <sub>2</sub> ,b <sub>2</sub> ,c <sub>2</sub> ,d <sub>2</sub> ,\$, a <sub>3</sub> ,b <sub>3</sub> ,c <sub>3</sub> ,d <sub>3</sub>
3.74.a	Matrica dobivena translacijom osa	M1=MATRIX/TRANSL,30,30,10
3.74.b	Matrica definisana rotacijom osa	M1=MATRIX/XYROT,30


**Slika 3.74.** Elementi APT geometrije – matrica

**Tabela 3.32.** Elementi APT geometrije – sfera

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.75.a	Sfera definisana centrom i radijusom	SPH=SPHERE/CENTER,PT1,RADIUS,r
3.74.b	Sfera definisana centrom i tačkom na površini	SPH=SPHERE/CENTER,PTC,PTS
3.74.c	Sfera definisana centrom i tangentnom ravni	SPH=SPHERE/CENTER,PT1,TANTO,PL1
3.74.d	Sfera definisana sa četiri tačke	SPH=SPHERE/PT1,PT2,PT3,PT4




Slika 3.75. Elementi APT geometrije – sfera

Tabela 3.33. Elementi APT geometrije – algebarske površine drugog reda

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
	Algebarske jednačine drugog reda definisane su opštom jednačinom drugog reda: $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Fxy + Gxz + Hyz + Px + Qy + Rz + D = 0$	
3.76.a	Hiperbolički cilindar	$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$
3.76.b	Parabolički cilindar	$Y^2 = 2pX$
3.76.c	Konus drugog reda	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 0$
3.76.d	Jednostrani hiperboloid	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$
3.76.e	Hiperbolički paraboloid (sedlo)	$\frac{X^2}{p} - \frac{Y^2}{q} = 2Z$
3.76.f	Eliptički cilindar	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$
3.76.g	Eliptički paraboloid	$\frac{X^2}{p} + \frac{Y^2}{q} = 2Z$

**Tabela 3.33.** *Nastavak – kraj*

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.76.h	Elipsoid	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$
3.76.i	Dvograni hiperboloid	$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{Z^2}{c^2} = 1$



**Slika 3.76.** *Elementi APT geometrije – algebarske površine drugog reda*

**Tabela 3.34.** Elementi APT geometrije – cilindar

D E F I N I C I J A	I S P I S
Cilindar se dobija kotrljanjem prave po prostornoj krivoj datoj tabelarno STAB=TABCYL/NOZ,	CANON NOX FOURPT NOY PTNORM RTHETA SPLINE TTHETA PTSLOP HYZ TWOPT

**Tabela 3.35.** Elementi APT geometrije – polikonus


SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.77	Polikonus je površina određena familijom konusnih površina koje se nastavljaju u paralelnim ravnima	POLY=POLCON/CANON,JROOTS,M1,\$ M2,M3,M4,...,M12,T,C <sub>B</sub> ,P <sub>B</sub> ,A <sub>0</sub> ,A <sub>1</sub> \$ A <sub>2</sub> ,...,B <sub>0</sub> ,B <sub>1</sub> ,...,C <sub>0</sub> ,C <sub>1</sub> ,...,D <sub>0</sub> ,D <sub>1</sub> ,..., L <sub>0</sub> ,L <sub>1</sub> ,...,H <sub>0</sub> ,H <sub>1</sub> ,...,P <sub>0</sub> ,P <sub>1</sub> ,...,S1/2,\$ B1/2,C1/2,D1/2,L1/2,H1/2P1/2



**Slika 3.77.** Elementi APT geometrije – polikonus

**Tabela 3.36.** Elementi APT geometrije – površine dobivene kotrljanjem

SLIKA	D E F I N I C I J A	I S P I S
3.78.a	Površina dobivena kotrljanjem definisana sa šest tačaka dvije površine	RS1=RLDSRF/SURF1,P1A,P1B,P1C,\$ SURF2,P2A,P2B,P2C
3.78.b	Površina dobivena kotrljanjem kod koje je jedna kriva zamjenjena tačkom	RS=RLDSRF/SURF1,P1A,P1B,P1C,P2 RS=RLDSRF/SURF1,P1A,P1B,V1,P2



**Slika 3.78.** Elementi APT geometrije – površine dobivene kotrljanjem

### APT KINEMATIKA

Kinematika APT programskega sistema obuhvata kretanje alata u procesu obrade. APT sistem omogućava upravljanje tačka – po – tačka, linijsko i konturno. U slučaju upravljanja kretanjem alata tačka – po – tačka, programiranje u APT sistemu obuhvata instrukcije početnog položaja alata, kretanje alata u odnosu na absolutni sistem i pomjeranje za elementarne veličine između dva uzastopna položaja alata. Ovdje se grupa instrukcija odnosi na razne oblike skupa tačaka pri čemu skup tačaka obuhvata jednu ili više tačaka. U zavisnosti od vrste skupa tačaka, razvijene su i odgovarajuće instrukcije, a to su: linearni skup, kružni skup, skup u obliku paralelograma i skup tačaka u sl-čajnom rasporedu. Način definisanja skupa tačaka određuje način pisanja instrukcija. Pri tome je riječ PATERN glava riječ uz koju obavezno ide jedna od dopunskih riječi LINEAR, ARC, PARREL i RANDOM, a u zavisnosti o kakvom skupu tačaka se radi. Dakle, instrukcije su PATERN/LINEAR,... , PATERN/ARC,... , PATERN/PARREL,... , PATERN/RANDOM.

U APT kinematici postoji grupa modifikatora čijim korištenjem se povećava fleksibilnost programiranja kretanja alata. Ovi modifikatori su:

- INVERS – modifikator za kretanje preko skupa tačaka u obrnutom redoslijedu od onog kako su definisane,
- OMIT – modifikator za izostavljanje naznačenih tačaka i
- RETAIN – modifikator koji omogućava specificiranje uslova skupa koji treba da budu uključeni.

Definicije sa ispisom i komentarom za koordinatno upravljanje (tačka – po – tačka) sa osnovnim principima programiranja, prikazano je u tabeli 3.37.

**Tabela 3.37.** Elementi APT kinematike – upravljanje tačka-po-tačka



D E F I N I C I J A	I S P I S
Definisanje polaznog položaja vrha alata: FROM/POINT, vector,S	POINT/X,Y,Z,VCT=VECTOR/i,j,k
Instrukcija za pomjeranje alata od polazne ka zadatoj tački: GOTO/POINT,vector,...	GOTO/(POINT/1,2,3)
Instrukcija za elementarno pomjeranje alata u tekućoj poziciji: GDLTA/vector,S	$\begin{bmatrix} \text{vector} \\ dx, dy, dz \end{bmatrix}$
Definicija linearног skupa tačaka: SPAT=PATTERN/LINEAR,Point1,Point2,totpts	PAT1=PATTERN/LINEAR.PT8,P1,P8,8
Kružni skup tačaka definisan polaznim i krajnjim uglom i brojem tačaka: SPAT=PATTERN/ARC,circle,angle,angle,CLW,n	PATT=PATTERN/ARC,C1,25,250,CCL,W,7
Skup tačaka u obliku paralelograma definisan sa dva linearна skupa tačaka: SPAT=PATTERN/PARREL,SPAT1,SPAT2	PATA1=PATTERN/LINEAR,P1,P2
Skup tačaka u slučajnom rasporedu, a određen prethodno definisanim tačkama i skupovima	SPAT=PATTERN/RANDOM,STAT1,POINT1,\$ POINT2,SPAT2,POINT3,...

Kretanje alata po konturi može se definisati na tri načina:

- kretanje po konturi jedne površine,
- kretanje po konturi dvije površine i
- kretanje po konturi tri površine.

Osnovni principi programiranja kretanja alata po konturi prikazani su u tabeli 3.38.

**Tabela 3.38.** Elementi APT kinematike – konturno upravljanje

D E F I N I C I J A	I S P I S
Definisanje pravca kretanja alata koji se poklapa sa zadatim vektorom: INDIRV/vector	
Definisanje kretanja alata u pravcu zadate tačke: INDIRP/(POINT/X,Y,Z)	

**Tabela 3.38.** *Nastavak – kraj*

D E F I N I C I J A	I S P I S
Pozicioniranje alata prema jednoj površini TO GO/ON, surface PAST	
Pozicioniranje alata preko dvije površine TO TO GO/ON, surface, ON, surface PAST PAST	
Pozicioniranja alata preko tri površine TO TO GO/ON, surface, ON, surface,\$ PAST PAST  TO ON , surface PAST TANTO	


Opšti oblik naredbe za definisanje alata glasi:

CUTTER/D,r,E,F, $\alpha$ , $\beta$ ,h,


gdje su parametri D, r, F,  $\alpha$ ,  $\beta$  i h prikazani na slici 3.79

Generalno, za pozicioniranje alata u prostoru koriste se tri površine, slika 3.80. To su: površina(e) obratka, površine za vođenje i kontrolna površina. Površina na obratku kontroliše dubinu rezanja i sa ovom površinom je alat pri obradi stalno u kontaktu. Površina za vođenje je također površina sa kojom je alat u stalnom kontaktu i ona obezbeđuje odnos alata i obratka. Kontrolna površina služi za zaustavljanje kretanja alata na kraju obrade. Dakle, alat na kraju obrade dodiruje ovu površinu.


Instrukcijama INDIRV/VEC i INDIRP/POINT definiše se orijentacija kretanja alata u prostoru. Ove instrukcije označavaju pravac po kome alat treba da se kreće, slika 3.81.




**Slika 3.79.** Parametri reznog alata



**Slika 3.80.** Karakteristične površine za pozicioniranje alata pri obradi



**Slika 3.81.** Orjentacija alata u prostoru



**Slika 3.82.** Pravci kretanja alata

Nakon što se definije orijentacija kretanja alata, kretanje alata se programira instrukcijama koje imaju opšti oblik, slika 3.82:

GO	GOLEFT GORGT GOFWD /S1, modifikator GOBACK GOUP GODOWN
----	---

U navedenoj instrukciji S1 predstavlja površinu za vođenje alata, a modifikatori mogu biti TO, ON PAST, TANTO. Dakle, glavne riječi definišu smjer kretanja, a modifikatori definišu granice kretanja (pomjeranja). Značenje glavnih riječi u instrukciji su sljedeća: GOLFT – pomjeranje ulijevo, GORGT – pomjeranje udesno, GOFWD – pomjeranje naprijed, GOBACK – pomjeranje nazad, GOUP – pomjeranje gore i GODOWN – pomjeranje dole. Značenja modifikatora su sljedeća: TO – pomjeranje do, ON – pomje-

ranje na, PAST – pomjeranje preko površina i TANTO – tangenta na površinu, tačku i sl.

### **OSTALI ELEMENTI APT PROGRAMSKOG SISTEMA**

U ostale elemente APT programskega sistema spadajo ulazno-izlazne instrukcije, specijalne riječi, ciklusi i makroinstrukcije, rutine za izradu poligonalnih površina, specijalni programi, transformacije putanja alata, instrukcije CNC altnoj mašini, postprocesorske instrukcije i završetak programa. Definicije sa ispisom i komentarom ovih elemenata APT sistema dati su u tabeli 3.39.

**Tabela 3.39. Ostali elementi APT programskega sistema**

D E F I N I C I J A	I S P I S   K O M E N T A R
<b>ULAZNO - IZLAZNE INSTRUKCIJE</b>	
Instrukcija za štampanje dijelova ili čitavog programa: PRINT/n,A1,A2,A3,...,Ai (0,1,2,ALL)	PRINT/ON PRINT/OFF
Instrukcija za učitavanje programa i podataka od strane procesora	READ/1,A1,A2,A3,...,Ai (dodjeljivanje simbola kao novih imena površinama koje se čitaju)
<b>S P E C I J A L N E   R I J E Č I</b>	
Riječi sa fiksiranim položajem za grupu instrukcija	REMARK – komentar programa PARTNO – identifikacija (broj) programa PRINT – štampanje na kraju APT procesora INSERT – umetnut je TITLES – naslovi za štampanje
Kontrolne riječi NOPLOT, NOPOST, CUTTER/d,s MACHIN/NAME, CLPRNT/ON, FINI	NOPLOT – bez granične prezentacije NOPOST – bez postprocesorske obrade MACHIN – naziv upravljačkog sistema CLPRNT – položaj alata FINI – kraj programa
<b>C I K L U S I   I   M A K R O   I N S T R U K C I J E</b>	
Instrukcije za definisanje ciklusa obrade IF, ID1, ID2, ID3, JUMPTO/ID, LOOPST, LOOPNO	IF – ako je JUMPTO – preskočiti do LOOP – ciklus LOOPST – početak LOOPNO – kraj
Instrukcije za definisanje macro programa SMAC=MACRO/list TERMAC CALL/NAME,list	CALL – poziv makroa list – početak NAME – naziv makroa TERMAC – kraj macroa

**Tabela 3.39.** *Nastavak – kraj*

D E F I N I C I J A	I S P I S   K O M E N T A R
O S T A L I   E L E M E N T I	A P T   S I S T E M A
Definisanje rutine za obradu poligonalnih površina unutrašnjeg tipa POCKET/Pe,c,f,F1,F2,F3,t,p,PT1,PT2,...,PTN	POCKET – džep Pe – efektivni radijus alata c – mjere preskakanja reza f – mjere preskakanja završnog reza F1 – posmak ulaženja u džep F2 – posmak pri rezanju t – indikator testiranja pokretljivosti p – indikator tipa tačke PTN – simbol za tačku
Poziv programa pri vrijednosti (sec – sektor)	sec1 CALL/NAME, ,a1,a2,...,ai sec2
Poziv prema nazivu parametra i vrijednosti	sec1 CALL/NAME, ,a1,a2,...,ai sec2 NAME1=a1,NAME2=a2,...,NAMEn=an
Definisanje transformacije tačaka centra alata iz jednog u drugi sistem	MATRIX TRACUT/ NOMORE
Instrukcije za ponavljanje skupa tačaka alata (četiri oblika naredbi)	COPY/n,TRANSL,x,y,z,m COPY/n,XIROTL,a,m COPY/n,MODIFY,SMAT,m COPY/n,SAME,X,m
Instrukcija za transformaciju položaja ose alata	RIGHT                    RIGHT ON    LEFT ,Alpha,d,r,LEFT,ZSMALL VITAXS/                    RIGHT,ibeta OFF    LEFT
Instrukcija za poziv postprocesora	MACHIN,naziv,broj upravljačkog sistema,\$ CIRCUL LINEAR PARAB LINCIR
Postprocesorske instrukcije CNC mašini	FEDRAT/t, FLOOD COOLNT/MIST TAPKUL, HIGHT LOW                    CLAMP/n HEAD/RIGHT            CYCLE/n LEFT                    DELAY/t GOTH n                      DISPLAY/C1,C2,...,Cn

### 3.4.2. Primjeri programiranja u APT sistemu


#### PRIMJER 1

Za primjer obrade glodanjem obratka prikazanog na slici 3.83 izrađen je program u APT programskom sistemu:

```

PARTNO/PRIMJER1
CLPRNT
NOPOST
SP=POINT/0,0,0
L1=LINE/40,20,0,40,80,0
PT=POINT/40,80,0
L2=LINE/PT,ATANGL,45
L3=LINE/80,120,0,120,120,0
L4=LINE/140,50,0,140,100,0
L5=LINE/40,20,0,110,20,0
C1=CIRCLE/120,100,0,20
C2=CIRCLE/140,20,0,30
INTOL/0
OUTTOL/01
CUTTER/60
SPINDL/2000,CLW
COOLNT/ON
FEDRAT/50
FROM/SP
GO/TO,L1
TLLFT,GOLFT/L1,PAST,L2
GORCT/L2,PAST,L3
GORCT/L3,TANTO,C1
GOFWD/C1,TANTO,L4
GOFWD/L4,PAST,C2
GORGT/C2,PAST,L5
GORTG/L5,PAST,L1
GOTO/SP
COOLNT/OFF
SPINDL/OFF
END
FINI

```




**Slika 3.83.** Primjer automatskog programiranja u APT sistemu (glodanje)

**PRIMJER 2**

Za primjer obrade bušenjem prikazanog na slici 3.84 izrađen je program u APT programskom sistemu:

```
PARTNO/PRIMJER2
MACHIN/POST06,1,13,0,1,0
CLPRNT
UNITS/MM
INTOL/.02
OUTTOL/.02
SYN/P,POINT,C,CIRCLE,L,LINE,$
R,RADIUS,GO,GODLTA,GF,$
GOFWD,GL,GOLFT,GR,GORGT,$
PL,PLANE,TL,TLLFT,TR,TLRG,$
TT,TANT,IT,INTOF,PA,PARLEL,$
YL,YLARGE,YS,YSMALL,XL,$
XLARGE,XS,XSMALL
AX      =L      /0,0,1,0
AY      =L      /0,0,0,1
ZSURF/(PL/0,0,1,-160)
V1=VECTOR/0,1,0
P1=P/15,15
PAT1=PATERN/LINEAR,P1,$
    V1,INCR,6,AT,20
P2=P/125,15
PAT2=PATERN/LINEAR,P2,$
    V1,INCR,20,18,16,18,20,25
P3=P/70,110
C1=C/CENTER,P3,R,30
PAT3=PATERN/ARC,C1,0,315,$
    CCLW,8
P4=P/70,40
C2=C/CENTER,P4,R,30
PAT4=PATERN/ARC,C2,10,$
    CCLW,INCR,50,50,20,40$,
    70,30
P5=P/40,75
P6=P/100,75
P7=P/40,140
P8=P/100,140
P9=P/40,10
P10=P/100,10
PAT5=PATERN/RANDOM,P7,P8,PAT3,P5,P6,PAT4,P9,P10
```

---



Slika 3.84. Primjer automatskog programiranja u APT sistemu (bušenje)

```
CLEARP/XYPLAN,150
TOOLNO/DRILL,1,0,0,01,8,02
FROM/0,0,150
SPINDL/1000
FEDRAT/500
CUTTER/8
LOADTL/1,DRILL
CYCLE/BRKCHP,50,STEP,10
GOTO/PAT5
CYCLE/OFF
CYCLE/DRILL,50
GOTO/PAT1
GOTO/PAT2
CYCLE/OFF
RETRCT
REWIND/1
FINI
```

### **PRIMJER 3**


Za primjer obrade glodanjem korištenjem instrukcija POCKET i COPY, prikazanog na slici 3.85, izrađen je program u APT programskom sistemu:

```
PARTNO/PRIMJER3
MACHIN/POST05,5,1,2,0,10
CLPRNT
UNITS/MM
INTOL/.02
OUTTOL/.02
SYN/P,POINT,C,CIRCLE,L,LINE,R,RADIUS,GO,GODLTA,GF,GOFWD,GL,GOLFT,GR,GORGT,$
PL,PLANE,TL,TLLFT,TR,TLRGHT,TT,TANT,IT,INTOFL,PA,PARLEL,YL,YLARGE,YS,YSMALL,XL,$
XLARGE,XS,XSMALL
AX      =L      /0,0,1,0
AY      =L      /0,0,0,1
L1=L/PA,XX,YL,5
L2=L/PA,L1,YL,40
L3=L/PA,YY,XL,5
L4=L/PA,L3,XL,50
C1=C/30,25,12
PL1=PL/0,0,1,5
ZSURF/PL1
P1=P/IT,L1,L3
```

```

P2=P/IT,L1,L4
P3=P/IT,L2,L4
P4=P/IT,L2,L3
M1=MATRIX/TRANSL,0,45,0
M2=MATRIX/TRANSL,55,0,0
PL2=PL/0,0,1,0
CLEARP/XYPLAN,150
TOOLNO/MILL,1,10
FROM/0,0,150
LOADTL/XMILL,1,ADJUST,1,10
SPINDL/3000
FEDRAT/400
COOLNT/ON
CUTTER/20
INDEX/1
INDEX/2
RAPID,GOTO/30,25,30
POCKET/8,1,6,1,6,200,600,400,0,1,$
    P1,P2,P3,P4
GOTO/30,25,6
GD/0,0,-6
PSIS/PL2
INDIRV/1,0,0
CUTCOM/LEFT
GO/TO,C1
TL,GL/C1,ON,2,IT,(L/PA,XX,YL,25)
CUTCOM/OFF
GD/0,0,30
INDEX/2,NOMORE
COPY/2,MODIFY,M1,2
INDEX/1,NOMORE
COPY/1,MODIFY,M2,1
RETRACT
SPINDL/OFF
COOLNT/OFF
REWIND/1
FINI

```



**Slika 3.85.** Primjer automatskog programiranja u APT sistemu (glodanje) korištenjem instrukcija POCKET i COPY


#### PRIMJER 4

Za primjer obrade glodanjem korištenjem MACRO-a, prikazanog na slici 3.86, izrađen je program u APT programskom sistemu:

```

PARTNO/PRIMJER4
MACHIN/POST05,5,1,2,0,10
CLPRNT
UNITS/MM
INTOL/.02
OUTTOL/.02
SYN/P,POINT,C,CIRCLE,L,LINE,R,RADIUS,GO,GODLTA,GF,GOFWD,GL,GOLFT,GR,GORGT,$
PL,PLANE,TL,TLLFT,TR,TLRGT,TT,TANT,IT,INTOF,PA,PARLEL,YL,YLARGE,YS,YSMALL,XL,$
XLARGE,XS,XSMALL
AX      =L      /0,0,1,0
AY      =L      /0,0,0,1
L1=L/PA,XX,YL,5
L2=L/PA,L1,YL,40
L3=L/PA,L2,YL,5
L4=L/PA,L3,YL,40
L5=L/PA,LA,YL,5
L6=L/PA,L5,YL,40
L7=L/PA,YY,XL,5
L8=L/PA,L7,XL,50
L9=L/PA,L8,XL,5
L10=L/PA,L9,XL,50
C1=C/30,25,12
C2=C/30,70,12
C3=C/30,115,12
C4=C/85,115,12
C5=C/85,70,12
C6=C/85,25,12
L15=L/PA,XX,YL,25
L16=L/PA,XX,YL,70
L17=L/PA,XX,YL,115
CLEARP/XYPLAN,150
TOOLNO/MILL,1,10
FROM/0,0,150
LOADTL/1,MILL,1,ADJUST,1,10
SPINDL/4500
FEDRAT/600
COOLNT/ON
CUTTER/20
MAC1=MACRO/E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10


```



Slika 3.86. Primjer automatskog programiranja u APT sistemu (glodanje) korištenjem MACRO-a

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

```
RAPID,GOTO/E1,E2,30
GD/0,0,-25
PSIS/(PL/0,0,1,5)
INDIRV/1,0,0
CUTCOM/LEFT
GO/TO,E3
TL,GL/E3/E4/E5/E6/E3,ON,E7
CUTCOM/OFF
GOTO/E8,E9,3
GD/0,0,-3
PSIS/(PL/0,0,1,0)
INDIRV/-1,0,0
CUTCOM/LEFT
GO/TO,E10
TL,GL/E10,ON,2,IT,E7
CUTCOM/OFF
GD/0,0,30
TERMAC
CALL/MAC1,E1=25,E2=25,E3=L8,E4=L2,E5=L7,E6=L1,E7=L15,E8=30,E9=25,E10=C1
CALL/MAC1,E1=25,E2=70,E3=L8,E4=L4,E5=L7,E6=L3,E7=L16,E8=30,E9=70,E10=C2
CALL/MAC1,E1=25,E2=115,E3=L8,E4=L6,E5=L7,E6=L5,E7=L17,E8=30,E9=115,E10=C3
CALL/MAC1,E1=80,E2=115,E3=L10,E4=L6,E5=L9,E6=L5,E7=L17,E8=85,E9=115,E10=C4
CALL/MAC1,E1=80,E2=70,E3=L10,E4=L4,E5=L9,E6=L3,E7=L16,E8=85,E9=70,E10=C5
CALL/MAC1,E1=80,E2=25,E3=L10,E4=L2,E5=L9,E6=L1,E7=L15,E8=85,E9=25,E10=C6
SPINDL/OFF
RETRCT
COOLNT/OFF
REWIND/1
FINI
```



**Slika 3.87.** Primjer automatskog programiranja u APT sistemu

#### **PRIMJER 5**

Za primjer obrade obratka prikazanog na slici 3.87, izrađen je program u APT programskom sistemu:

```

PARTNO/PRIMJER5
REMARK/CEONO GLODANJE
UNITS/MM
ZSURF/55
P0=POINT/0,0
P1=POINT/400,0
P2=POINT/-200,0
CUTTER/200,0.5
SPINDL/280,CLW
FEDRAT/64
FROM/P2

```

---

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---

GOTO/P1  
RAPID  
GOTO/P2  
SPINDL/OFF  
REMARK/BUSENJE OTVORA D50  
P5=POINT/125,0  
P6=POINT/200,0  
P7=POINT/275,0  
PAT3=PATERN/RANDOM,P5,P6,P7  
T1030=TOOL/POINT,OP20,224,CLW,ON,50,200,290,0.24,P4  
EXEC/DRILL1,TUL,T01,AUXSDP,0,AUXDP,55,CLEAR,2,PDAT,PAT3,INVOC  
REMARK/BUSENJE OTVORA D30  
P8=POINT/325,0  
PAT4=PATERN/P1,P8  
SPINDL/400  
FEDRAT/0.18  
LYBRY/T1040  
EXEC/DRILL2,TUL,T1030,AUXDP,55,CLEAR,2,PDAT,PAT4,INVOC  
REMARK/BUSENJE OTVORA D10  
C7=CIRCLE/400,0,50  
C2=CIRCLE/0,0,50  
PAT2=PATERN/ARC,C7,0,CCLW,6  
PAT1=PATERN/ARC,C2,0,CCLW,4  
PAT10=PATERN/RANDOM,PAT1,PAT2  
SPINDL/800  
FEDRAT/0.08  
LYBRY/T1100  
EXEC/DRILL3,TUL,T1100,AUXDP,55,CLEAR,2,PDAT,PAT10,INVOC  
STOP  
REMARK/OKRETANJE OBRATKA  
REMARK/CEONO GLODANJE  
UNITS/MM  
ZSURF/50  
P0=POINT/0,0  
P1=POINT/400,0  
P2=POINT/-200,0  
CUTTER/200,0,5  
SPINDL/280,CLW  
FEDRAT/64  
FROM/P2  
GOTO/P1  
RAPID  
GOTO/P2  
SPINDL/OFF

---


REMARK/OBRADA KONTURE  
L0=LINE/P0,ATANGL,0  
C4=CIRCLE/0,0,80  
C9=CIRCLE/400,0,55  
L1=LINE/LEFT,TANTO,C4,LEFT,TANTO,C9  
L2=LINE/RIGHT,TANTO,C4,RIGHT,TANTO,C9  
CUTTER/63  
SPINDL/800  
FEDRAT/20  
FROM/P3  
GO/TO,C4  
GOLFT/C4,PAST,L1  
GOFWD/L1,TANTO,C9  
GOFWD/C9,TANTO,L2  
GOFWD/L2,TANTO,C4  
GOFWD/C4,ON,L0  
RAPID  
GOTO/P3  
SPINDL/0FF  
FINI

### 3.4.3. EXAPT sistem za automatsko programiranje

Ovaj sistem je razvijen na osnovama APT sistema u Njemačkoj, u Aachenu 1964. godine. EXAPT (Extended Subset of APT) sistem u odnosu na APT ima manje mogućnosti u pogledu upravljanja geometrijskum informacijama (obuhvata  $2\frac{1}{2}$  osno upravljanja), ali zato omogućava automatsko programiranje, kako geomatrijskih, tako i tehnoloških informacija. Prvobitno su razvijena tri dijela EXAPT sistema: EXAPT1 – namijenjen za bušenje i jednostavnije operacije glodanja (2 osno tačkasto i linijsko programiranje), EXAPT2 – namijenjen za operacije struganja (2 osno konturno upravljanje sa linearnom i kružnom interpolacijom) i EXAPT3 – namijenjen za glodanje ( $2\frac{1}{2}$  osno konturno upravljanje). Međutim, danas je to jedinstven programski sistem za programiranje geometrijskih i tehnoloških informacija za navedene postupke obrade. Sistem obuhvata osnovne i tehnološke module. Osnovni moduli su izgrađeni tako da omogućavaju programiranje skoro svih problema NC i CNC upravljanja, neovisno od tehnološkog postupka obrade, dok tehnološki moduli omogućavaju automatsko programiranje redoslijeda operacija, elemenata režima rezanja, izbor alata i kretanja alata.

Geometrijske definicije EXAPT sistema su skoro identične sa definicijama APT sistema. I ostali elementi strukture EXAPT sistema, prije svega, aritmetika i kinematika, zasnovani su na elementima APT sistema. Osnovna razlika je u tome što je broj instrukcija u

APT sistemu veći i što EXAPT sistem dodatno sadrži odgovarajući broj instrukcija za definisanje tehnologije. Programski sistem EXAPT je dakle programski orijentisan sistem koji računaru prepušta sve potrebne proračune. Struktura automatskog programiranja u sistemu EXAPT prikazana je na slici 3.88.



**Slika 3.88.** Struktura automatskog programiranja u sistemu EXAPT

Proces programiranja u EXAPT sistemu se sastoji u dvije faze; prva faza, izrada izvornog programa u EXAPT-u i druga faza, automatska (kompjuterska) obrada geometrijskih i tehnoloških informacija, te postprocesiranje informacija.

Na osnovu konstrukcionog nacrtu mašinskog dijela, programer izrađuje program u EXAPT jeziku prateći određeni redoslijed pisanja programa u blokovima:

- opšte informacije,
- geometrijske informacije,
- tehnološke informacije i
- izvršne informacije, odnosno, programsko – tehnološke informacije.

Opšte informacije obuhvataju podatke o nazivu programa, alatnoj mašini, programeru, proizvodnom odjeljenju, koordinatnim sistemima i sl.

Geometrijske informacije obuhvataju osnove crteža mašinskog dijela, kao i definisanje geometrijskih mesta tačaka, linija i površina na kojima (ili po kojima) se vrši obrada. Također, geometrijske informacije obuhvataju i pomjeranja i rotacije koordinatnih sistema. Međutim, ovdje se ne daju svi detalji o geometrijski elementima (primitivima), nego se vrši simbolički opis, a programski sistem sam definiše sve potrebne geometrijske informacije (geometrijsko procesiranje).

Tehnološke informacije daju opis tehnoloških podataka o mašini, materijalu obratka, potrebnim alatima i podacima o izboru standardnih operacija obrade i režima obrade. Osim toga, ove informacije služe za pripremu podataka za automatsko programiranje potrebnih kretanja alata, kao što su: brzi hod, veličine posmičnih kretanja, brzina reznaja, ciklusi obrade, brojevi obrtaja glavnog vretena i sl. Za izračunavanje ovih podataka služi tehnološka baza podataka o materijalima obratka, alatima i režimima obrade.


Izvršne informacije povezuju geometrijske definicije sa tehnološkim. Drugim riječima, ovim informacijama se specificira šta se radi, na kojem mjestu i kada.

Prema tome, polazeći od konstrukcionog crteža mašinskog dijela, programer ispisuje geometriju obratka i tehnološke karakteristike (kvalitet obrade, tolerancije i sl.) u obliku programske instrukcije po sistematici programske jezika. Ovako definisane instrukcije posljeduju se računaru, slika 3.88. koji vrši procesiranje geometrijskih i tehnoloških informacija, nakon čega slijedi usklađivanje podataka sa konkretnom alatnom mašinom, odnosno upravljačkom jedinicom – postprocesiranje. Na kraju se dobije odgovarajući upravljački program za konkretnu mašinu na odgovarajućem nosiocu informacija i sa ispisom programa za različite korisnike (operater na mašini, organizator i dr.)

Na slici 3.89 prikazana je struktura EXAPT programske sisteme. Osnovni programski elementi jezika su znaci, slova, programske riječi, brojevi, organizaciono-tehničke riječi i instrukcije. Na osnovu ovih elemenata jezika razvijeni su aritmetika, kinematika, geometrija i tehnologija. Za dalje razumijevanje EXAPT programske sisteme, te načina automatskog programiranja, dovoljno je uporediti slike 3.62 i 3.89 (strukture APT i EXAPT programske sisteme). S obzirom na već iznešene osnove geometrije, aritmetike i kinematike APT sistema, a s obzirom na sveobuhvatnost EXAPT sistema (geometrija i teh-

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

nologija), detaljno opisivanje osnovnih elemenata ovog sistema bi zahtijevalo dosta prostora. Zbog toga se preporučuje konsultovanje specijalizovana priručnička literatura za EXAPT sistem, a ovdje se samo navodi pregled programskih riječi ovog sistema, tabela 3.40.



**Slika 3.89. Struktura EXAPT programskog sistema**

**Tabela 3.40.** Pregled programske riječi EXAPT programskog sistema

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
ABS	ABS	Apsolutna funkcija
ALL	AL	Sve
ARC	AC	Na kružnom luku
AT	AT	Inkrementi dužine
ATAN	AN	Arcus-tangentna funkcija
ATANGL	AA	Apsolutni ugao
AUTO	AU	Automatski
AUXFUN	AF	Pomoćna funkcija
AVIOD	AV	Izbjegavanje prepreka
BACK	BA	Nazad
BEFORE	BF	Ispred
BEGIN	BG	Početak opisa konture
BEHIND	BH	Iza
BEVEL	BV	Obaranje ruba (ivice obratka)
BLANCO	BL	Kontura pripremka
BLIND	BD	Slijepi (nprilazni) otvor
BORE	B	Obrad bušenjem
CALL	CAL	Poziv potprograma
CANON	CA	Višestruka definicija
CCLW	CCW	Suprotno kretanje kazaljke na satu
CDRILL	CD	Zabušivanje središnjeg gnijezda
CECHAM	CM	Centriranje i obaranje ivice
CENTER	CW	Centar (središnja tačka)
CHAMER	CH	Zaobljavanje ivice
CHUCK	CK	Stezni pribor (stezna glava)
CIRCLE	C	Krug
CLAMP	CL	Ravan stezanja
CLDATA	CDT	Oblik CL DATA ispisa
CLDIST	CLD	Sigurnosno rastojanje
CLOSED	CLS	Zatvorena
CLPRINT	CLP	Ispis CL DATA listinga
CLW	CW	U smjeru kretanja kazaljke na satu
COLCYL	COL	Kolizni cilindar
COMPST	CMP	Pomjeranje referentne tačke alata
CONDIT	CND	Težina greške

**Tabela 3.40.** *Prvi nastavak*

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
CONNEC	CNN	Povezivanje konture
CONST	CST	Konstantan
CONT	CNT	Struganje konture (po konturi)
CONTUR	CTR	Kontura
COOLNT	CLN	Sredstvo za hlađenje i podmazivanje
COPY	CY	Kopiranje
CORED	CRD	Izliven
CORREC	CRR	Korektura parametara rezanja
COS	COS	Funkcija cosinusa
COSINK	CST	Spuštanje šiljka
COUPLE	COU	Uključivanje broja obrtaja i posmaka
CROSS	CRD	Poprečno
CSPEED	CS	Brzina rezanja
CSRAT	CSR	Minimalna brzina rezanja pri struganju
COUT	CT	Poziv mesta obrade
CUTCOM	CTC	Korektura radijusa glodala
CUTDEP	CTD	Dubina rezanja
CUTLOG	CTL	Položaj mesta obrade
CUTTER	CTT	Izmjena promjera alata (modifikacija)
CYCLE	CYC	Ciklus
DELAY	DY	Zadržavanje (vrijeme zadržavanja)
DELTA	DA	Relativna mjera
DEPTH	DE	Dubina
DIA	DIA	Promjer
DIAMET	D	Promjer
DIST	DI	Funkcija rastojanja (udaljenosti)
DNTCUT	DN	Ograničenje obrade
DOUBLE	DO	Preciznost izračuna (računanja)
DPPFUN	DP	Direktna postprocesorska funkcija
DRILL	DR	Bušenje
END		Postprocesorska riječ
EQ	EQ	Logički operator jednakosti
EXAPT	EXA	CL DATA u EXAPT formatu
EXA11	E1	CL DATA u EXAPT 1.1 formatu
EXAB	EB	CL DATA u BASIC-EXAPT formatu

**Tabela 3.40.** *Drugi nastavak*

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
EXA2	E2	CL DATA u EXAPT 2 formatu
EXFUN	EF	EXAPT funkcija
EXMAC	EM	Potprogram
EXP	EXP	Eksponencijalna funkcija
EXWORD		EXAPT riječ
FEDRAT	F	Posmak
FEED	FD	Posmak
FIN	FIN	Fina obrada (brušenje)
FINE	FE	Fina obrada (fino brušenje)
FINI		Kraj programa
FIT	FIT	Dosjed
FROM	FR	Ishodište
FWD	FWD	Naprijed
GE	GE	Operator nejednakosti (pitanje, upit)
GO	GO	Idi
GOBACK	GB	Idi nazad
GOCON	GC	Idi uzduž konture
GDLTA	GD	Idi po inkrementu
GOFWD	GF	Idi naprijed
GOLFT	GL	Idi lijevo
GORGT	GR	Idi desno
GOTO	G	Idi prema
GRID	GI	Tačkasti uzorak u obliku mreže
GT	GT	Operator nejednakosti (upit za)
IF	IF	Uslov
IFIX	IFX	Funkcija zaokruživanja
IN	IN	Unutra
INCH	IH	Inč
INCR	IR	Inkrement (relativna vrijednost)
INDEX	IX	Indeks
INDIRP	IP	U smjeru tačke
INDIRV	IV	U smjeru vektora
INSERT		Unošenje upravljačkih informacija
INT	INT	Funkcija zaokruživanja
INTOF	IO	Presjecište

**Tabela 3.40.** *Treći nastavak*

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
INTSEC	IC	Bez kontrole razdvajanja tačaka konture
INVERS	IS	Inverzija (obrnuti red vrste)
ISOTOL	ISO	Polje tolerancije
JUMPTO	J	Bezuslovni skok prema (ka):
LE	LE	Operator nejednakosti (za manje)
LEFT	LF	Lijevo
LFT	LFT	Nalijevo
LETOL	LL	Tolerancija s lijeve strane
LINE	L	Prava
LINEAR	LN	Pravolinijski (linearan)
LIST		Ispis (listing)
LOG	LOG	Funkcija logaritma
LONG	LG	Uzduž
LOOPND	LND	Kraj petlje
LOOPST	LST	Početak petlje
LT	LT	Operator nejednakosti
LTYPE		Tip jezika
MACHDT	MT	Podaci o alatnoj mašini
MACHIN	MN	Alatna mašina
MACRO		Definicija potprograma
MATERL	ML	Materijal
MATRIX	MX	Transformacija koordinata
MESPOS	MS	Mjerna pozicija
MILL	MI	Glodanje
MIRROR	MR	Preslikavanje (slika u ogledalu)
MM	MM	Metrički sistem
NE	NE	Operator nejednakosti
NEWMAT		Definicija materijala
NEWMCH		Definicija alatne mašine
NEWTL		Definicija rezognog alata
NLOG	NLOG	Prirodni logaritam
NOCOLL	NC	Bez kolizijske kontrole
NOMORE	NM	Kraj važnosti područja
NOPST	NP	Bez postprocesora
NOREW	NV	Bušenje bez reverziranja (vođenja)

---

**Tabela 3.40.** Četvrti nastavak

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
NOWORD		Nema riječi jezika
NOZ	NOZ	Nema Z koordinate
OBTAIN	OB	Skalarne veličine
OFF	OFF	Izključivanje
OFFSET	OF	Pozicioniranje alata
OFSTNO	O	Broj prekida korekture
OLDZ	OZ	Stara Z vrijednost
OMIT	OM	Ispustiti
ON	ON	Na, uključiti
OPEN	OP	Otvoreno
OPSKID	OK	Uslovni stavci
OPSTOP	OT	Uslovni stop (zaustavljanje po izboru)
ORIGIN	OR	Izvorni koordinatni sistem
OSETNO	OS	Broj korekturnog prekidača
OVCONT	OC	Izmjena konture (modifikacija)
OVSIZE	OV	Dodatak (preko mjere)
PAGEFM		Format ispisa (štampanja)
PARREL	PL	Paralelno
PART	PT	Obradak (podaci o obratku)
PARTCO	PC	Kontura obratka (izratka, gotovog mašinskog dijela)
PARTNO		Specificiranje (oznaka) programa
PAST	PST	Poslije, iza
PATERN	PA	Uzorak tačaka
PERMIN	PM	Po minuti
PERTO	PP	Normalno (vertikalno) gore
PH	PH	Redni broj operacije
PITCH	PI	Korak nавоја
PLAN	PLAN	Ravna površina
PLGFED	PD	Posmak u Z osi
POINT	P	Tačka
PPFUN	PF	Postprocesorska funkcija
PPPRINT		Ispis postprocesora
PPWORD		Postprocesorska riječ
PRINT		Instrukcija štampanja
RADIUS	RS	Radius

**Tabela 3.40.** *Peti nastavak*

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
RANDOM	RN	Povezivanje uzorka
RANGE	RA	Područje broja obrtaja (niz, raspon)
RAPID	RP	Brzi hod
RAW	RAW	Gruba greška
RDEPHT	RH	Referentna dubina
RE	RE	Suprotni smjer opisa
REAM	RM	Proširivanje (postupak obrade otvora)
REMARK		Komentar (napomena)
RETAIN	RT	Sabiranje
REV	REV	Obrtaji
RGT	RGT	Nadesno
RGTOL	RG	Tolerancija s desne strane
RIGHT	RI	Desno
ROTABLE	RL	Obrtanje radnog stola mašine
ROUGH	RO	Gruba površina
ROUND	R	Zaobljavanje rubova
SAFPOS	SS	Sigurnosna pozicija
SAME	SE	Isto (jednako)
SEMI	SI	Prethodno obrađen
SETANG	SG	Napadni ugao
SIN	SIN	Sinus
SINGLE	SI	Preciznost računara
SINK	SK	Čeono upuštanje
SISINK	SNK	Spiralno upuštanje
SKIP	SP	Preskok
SMOOTH	SH	Glatka površina
SO	SO	Pojedinačna obrada (operacija)
SPEED	SD	Brzina rezanja
SPINDL	SL	Broj obrtaja glavnog vretena
SPIRET	SR	Kod povratnog hoda
SPLINE	SH	Definicija konture sa referentnim tačkama
SQRT	SQT	Kvadratni korjen
STAN	ST	Ugao podešavanja
STOP	STP	Zaustavljanje mašine
SURFIN	SF	Kvalitet obrađene površine

**Tabela 3.40. Šesti nastavak**

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
SYN		Sinonim
TABCL	TB	Referentna (uporišna) tačka konture
TANTO	TA	Tangencijalno
TAP	TAP	Rezanje navoja
TAT	TAT	Vrsta (oznaka) navoja
TDATA	TT	Definisanje T – vrijednosti
TERMAC		Kraj potprograma
TERMCO	TC	Kraj opisa konture
TERMDT		Kraj datoteke
THERAR	TR	Radius, ugao
THRU	TU	Od jednog do drugog indeksa
TLLFT	TLL	Alat lijevo
TLON	TLO	Alat nagore
TLRGRT	TLR	Alat desno
TO	TO	Alat ispred
TOLER	TOL	Tolerancija
TOLPO	TP	Tolerisana pozicija (položaj)
TOOL	TL	Alat
TOOLNO	TN	Broj alata
TOOLSL	TLS	Izbor alata
TORLIM	TOR	Ograničenje obrtnog momenta
TRAFO	TRF	Transformacija uzorka
TRANS	TRA	Pomjeranje koordinatnog sistema obratka
TRANSL	TRL	Paralelno pomjeranje
TRNSYS	TRAS	Relativni koordinatni sistem
TURN	T	Struganje
TYPE	TY	Tip (vrsta)
UNITS	U	Izbor mjernog sistema
WORK	W	Poziv obrade
XLARGE	XL	U smjeru većih X vrijednosti
XPAR	XP	Paralelno sa X osom
XSMALL	XS	U smjeru manjih X vrijednosti
XYROT	XR	Obrtanje oko Z ose
YLARGE	YL	U smjeru većih Y vrijednosti
YPAR	YP	Paralelno sa Y osom


**Tabela 3.40.** Sedmi nastavak – kraj

RIJEČ	SINONIM	Z N A Č E N J E
YSMALL	YS	U smjeru manjih Y vrijednosti
ZSURF	ZS	Z ravan

### 3.4.4. Primjeri programiranja u EXAPT sistemu

#### PRIMJER 1

Na slici 3.90 prikazan je konstrukčni nacrt mašinskog dijela oblika ploče na kome je potrebno bušiti više otvora i urezati navoje. Program u EXAPT1 sistemu sa značenjima programskih rečenica dat je u tabeli 3.41.


**Slika 3.90.** Konstruktivni crtež mašinskog dijela

**Tabela 3.41.** Program sa objašnjenjem programskih rečenica uraden u EXAPT1 sistemu za obradu mašinskog dijela prikazanog na slici 3.90


P R O G R A M	Z N A Č E N J E
PARTNO/PRIMJER1	Oznaka programa. Modifikator PRIMJER1 je slobodno izabran.
MACHIN/CNC31	Pozivna oznaka za postprocesor.
TRANS/150,250,250	Definisanje koordinatnog sistema obratka prema koordinatnom sistemu alatne mašine. Navedene dimenzije se moraju poštovati pri stezanju obratka na mašini.
ZSURF/25	Definisanje ravni koja je paralelna sa XY ravni i od nje udaljena za 25 mm.
P1=POINT/0,0	Definisanje tačke P1 (proizvoljno odabrana oznaka P1) koja se poklapa sa nultom tačkom obratka.
PAT1=PATERN/LINEAR,P1,ATANGL,\$90,INCR,6,AT,30	Definisanje skupa (uzorak) tačaka sa proizvoljno odabranom oznakom PAT1. Model skupa je linearan (LINEAR), gdje prava linija zaklapa ugao od $90^\circ$ prema pozitivnom smjeru X ose. Skup tačaka počinje od tačke P1 i sadrži 6 jednakih rastojanja (inkrementalno-INCR) od po 30 mm.
PAT2=PATERN/LINEAR,P1,ATANGL,\$0,INCR,6,AT,40	Definisanje drugog skupa tačaka (PAT2), ovaj puta niz od 6 tačaka sa međusobnim rastojanjima od 40 mm, u linearном rasporedu, paralelno sa X osom, počevši od tačke P1.
ZSURF/30	Definisanje ravni koja je paralelna sa XY ravni i od nje udaljena za 30 mm.
P2=POINT/100,90	Definisanje tačke P2 ( $X=100$ , $Y=90$ ).
P3=POINT/P2,DELTA,100,60	Definisa tačke P3 koja je inkrementalno definsana u odnosu na tačku P2.
C1=CIRCLE/CENTER,P2,RADIUS,40	Definisanje kruga proizvoljno odabrane oznake C1 sa koordinatama centra u tački P2 i radiusom 40 mm.
PAT3=PATERN/ARC,C1,90,CCLW,4	Definisanje skupa tačaka proizvoljno odabrane oznake PAT3. Tačke su raspoređene po krugu C1 (ARC,C1). Pozicije tačaka se računaju od ugla $90^\circ$ u odnosu na pozitivan smjer X ose, sa pomjeranjem u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu (CCLW), pri čemu ukupno ima četiri tačke.
PART/MATERL,2	Unošenje podataka o materijalu obratka. U bazi podataka to je materijal broj 2, na osnovu šega će računar moći izračunati optimalne režime obrade.
DR1=DRILL/SO,DIAMET,10,DEPTH,16	Definisanje elementarne operacije bušenjem, promjer otvora 10 mm i dubina otvora 16 mm. Rezni alat je nepotrebno definisati jer ga računar sam definiše na osnovu baze podataka o alatima za odgovarajuće elementarne operacije.

**Tabela 3.41.** *Prvi nastavak – kraj*

P R O G R A M	Z N A Č E N J E
TP=TAP/DIAMET,10,DEPTH,16,\$ BLIND,1,TAT,1	Definisanje tipskog ciklusa rezanja navoja. Naznačeni su samo podaci za završnu elementarnu operaciju. Računar bira sve potrebne prethodne operacije (bušenje, proširivanje i sl.). Modifikator BLIND,1 označava slijepi otvor proizvoljnog oblika dna, a modifikator TAT,1 označava normalni metrički navoj.
SN=SINK/SO,DIAMET,30,DEPTH,30,\$ TOOL,123	Definisanje upuštanja kao elementarne operacije. Izabran je alat boj 123.
RM=REAM/DIAMET,30,DEPTH,32\$ ISOTOL,H7	Tipski ciklus razvrtanja. Modifikator ISOTOL,H7 ukazuje na propisanu toleranciju, što će rezultirati automatskim odabirom manjih vrijednosti posmičnog kretanja.
CLDIST/1	Podaci o sigurnosnom rastojanju alata od obratka za vrijeme izvođenja pomoćnih kretanja.
WORK/DR1	Pozivanje definisane operacije obrade (bušenje)
GOTO/PAT1	Ponavljanje definisane operacije obrade u tačkama koje čine skup PAT1.
GOTO/PAT2	Ponavljanje definisane operacije obrade u tačkama koje čine skup PAT2.
WORK/TP	Pozivanje definisane operacije obrade (rezanje navoja). Računar će automatski prvo pozvati alat za pripremu, tj. burgiju za bušenje otvora.
GOTO/PAT3	Ponavljanje definisane operacije obrade u tačkama koje čine skup PAT3.
WORK/RM,SN	Pozivanje definisanih operacija obrade (upuštanje i razvrtanje)
GOTO/P3	Izvršavanje zadnje naredbe za obrade u tački P3
FINI	Kraj programa

## **PRIMJER 2**

Za mašinski dio prikazan na slici 3.91 koji se dobije iz pripremka dimanzija 200x120x25 mm, urađen je program u EXAPT1 programskom jeziku i dat u tabeli 3.42.



**Slika 3.91.** Konstruktivni crtež mašinskog dijela

**Tabela 3.42.** Program sa objašnjenjem programskih rečenica urađen u EXAPT1 sistemu za obradu mašinskog dijela prikazanog na slici 3.91

P R O G R A M	Z N A Č E N J E
PARTNO/PRIMJER2	Oznaka programa.
MACHIN/BG2	Oznaka mašine (postprocesora).
TRANS/105,15,25	Definisanje koordinatnog sistema obratka.
REMARK/GEOMETRIJSKE INSTRUKCIJE	Napomena: slijede geometrijske instrukcije

**Tabela 3.42.** *Prvi nastavak*


P R O G R A M	Z N A Č E N J E
P1=POINT/100,60,25	Definisanje tačke P1 (X=100, Y=60, Z=25).
ZSURF/30	Definisanje ravni koja je paralelna sa XY ravni i od nje udaljena za 30 mm. Sve tačke u naredbama koje slijede imaju Z koordinatu Z=30 mm.
C1=CIRCLE/CENTER,P1,RADIUS,40	Definisanje kruga C1 sa centrom u tački P1 i radijusa 40 mm.
C2=PATERN/ARC,C1,0,CLW,4	Definisanje skupa tačaka proizvoljno odabrane oznake C2. Tačke su raspoređene po krugu C1 (ARC,C1). Pozicije tačaka se računaju od ugla 0° u odnosu na pozitivan smjer X ose, sa pomjeranjem u smjeru kretanja kazaljke na satu (CLW), pri čemu ukupno ima četiri tačke.
P2=POINT/15,20,15	Definisanje tačke P2.
P3=POINT/185,20,15	Definisanje tačke P3.
ZSURF/15	Nova specifikacija za Z koordinatu (z=15 mm). Pretходna specifikacija (Z=30 mm) prestaje da važi.
L1=PATERN/LINEAR,P2,ATANGL,90,\$ INCR,2,AT,40	Definisanje skupa tačaka koji leži na pravoj liniji koja polazi od tačke P2, u pravcu je pod uglom od 90° prema pozitivnom smjeru X ose, i od te tačke ima još dvije tačke sa međusobnim rastojanjem od 40 mm.
L2=PATERN/LINEAR,P3,ATANGL,90,\$ INCR,2,AT,40	Definisanje skupa tačaka koji leži na pravoj liniji koja polazi od tačke P3, u pravcu je pod uglom od 90° prema pozitivnom smjeru X ose, i od te tačke ima još dvije tačke sa međusobnim rastojanjem od 40 mm.
REMARK/TEHNOLOŠKE INSTRUKCIJE	Napomena: slijede tehnoološke instrukcije
PART/MATERL,C0545	Tehnološka instrukcija koja označava vrstu materijala obratka, u datoteci materijala obradaka, ovaj materijal je označen oznakom C0545.
A1=REAM/DIAMET,30,DEPTH,25	Tehnološka instrukcija za zadnju operaciju (razvrtanje) koja treba da se izvrši na mjestu otvora φ30H9. Programski sistem će automatski odrediti potrebne prethodne operacije, kao i alate i režime obrade.
A2=TAP/DIAMET,10,DEPTH,15,TAP,1,\$ BLIND,1	Tehnološka instrukcija koja definije operaciju izrade navoja M10x1. To je ciklus operacija: zabušivanje, bušenje, proširivanje i izrada navoja, a alati i režimi se određuju automatski. Modifikator BLIND,1 označava slijepi otvor proizvoljnog oblika dna, a modifikator TAT,1 označava normalni metrički navoj.
A3=DRILL/DIAMET,10,DEPTH,15,\$ TOOL,2,3	Tehnološka operacija koja specificira bušenje otvora φ10 mm, specificiranim alatom.
REMARK/IZVRŠNE INSTRUKCIJE	Napomena: slijede izvršne instrukcije.

**Tabela 3.42.** Drugi nastavak – kraj


P R O G R A M	Z N A Č E N J E
CLDIST/2	Definiše se sigurnosno rastojanje alata od površine obratka kada se vrše pomoćna kretanja.
COOLNT/ON	Uključivanje sredstva za hlađenje i podmazivanje.
FROM/10,-10,0	Definisanje startne tačke obrade (u ovoj tački se vrši izmjena reznih alata i iz ove tačke alati kreću u obradu).
WORK/A1	Poziv proizvodne operacije označene sa A1.
GOTO/P1	Oznake tačke (P1) u kojoj se izvršavaju operacije specificirane oznakom A1.
WORK/A2	Poziv proizvodne operacije označene sa A2.
GOTO/C2	Oznake tačke (tačaka) (C2) u kojoj (kojima) se izvršavaju operacije specificirane oznakom A2.
WORK/A3	Poziv proizvodne operacije označene sa A3.
GOTO/L1	Oznake tačke (tačaka) (L1) u kojoj (kojima) se izvršavaju operacije specificirane oznakom A3.
GOTO/L2	Oznake tačke (tačaka) (L2) u kojoj (kojima) se izvršavaju operacije specificirane oznakom A3.
WORK/NOMORE	Oznaka da nema više proizvodnih operacija. Isključuje se pogonski sistem alatne mašine.
COOLNT/OFF	Isključuje se dovođenje sredstva za hlađenje i podmazivanje.
FINI	Kraj programa.

**PRIMJER 3**

Za mašinski dio prikazan na slici 3.92 urađen je program u EXAPT1 programskom jeziku. Pripremak je dimenzija 400x400x30 mm (materijal Č.0545). Analizom crteža dijela uočava se da otvore treba izraditi u dva stezanja. Dakle, program je sastavljen iz dva dijela: prvo stezanje i drugo stezanje. Planovi stezanja prikazani su na slici 3.93. Prvim stezanjem vrši se obrada s gornje strane dijela (slika 3.93.a), a zatim se obradak okreće oko ose O1 i vrši obrada s druge strane (slika 3.93.b).



Slika 3.92. Konstrukcioni crtež mašinskog dijela



**Slika 3.93.** Plan stezanja za izradu otvora na mašinskom dijelu sa slike 3.92

#### PROGRAM 1

```

PARTNO/PRIMJER3 – PRVO STEZANJE
MACHIN/CNC-BUS-1
CLPRINT
TRANS/200,200,-500
REMARK/GEOMETRIJSKE INSTRUKCIJE
P1=POINT/200,200,30
ZSURF/30
C1=CIRCLE/CENTER,P1,RADIUS,150
S1=PATERN/ARC,C1,90,CLW,INCR,2,AT,90
P2=POINT/50,200
P3=POINT/350,50
S2=PATERN/LINEAR,P3ATANGL,135,INCR,2,AT,(150/SIN(45))
REMARK/TEHNOLOŠKE INSTRUKCIJE
PART/MATERL,C0545
UNMACH
B1=DRILL/SO,DIAMET,12,DEPTH,34,TOOL,1,12
R1=REAM/DIAMET,12,DEPTH,34,SPIRET,2
B2=DRILL/DIAMET,20,DEPTH,36
U1=SINK/SO,DIAMET,40,DEPTH,10,TOOL,3,13
REMARK/IZVRŠNE INSTRUKCIJE

```

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---

```
CLDIST/2
COOLNT/ON
FROM/450,450,100
WORK/B1
GOTO/S1
WORK/R1
GOTO/P2
WORK/B2,U1
GOTO/S2
WORK/NOMORE
COOLNT/OFF
REMARK/KRAJ PROGRAMA
FINI
```

#### **PROGRAM 2**

```
PARTNO/PRIMJER3 – DRUGO STEZANJE
MACHIN/CNC-BUS-1
CLPRINT
TRANS/200,200,-500
REMARK/GEOMETRIJSKE INSTRUKCIJE
ZSURF/30
P1=POINT/50,350
P2=POINT/200,200
P3=POINT/350,50
REMARK/TEHNOLOŠKE INSTRUKCIJE
PART/MATERL,C0545
UNMACH
B2=DRILL/DIAMET,20,DEPTH,36
U1=SINK/SO,DIAMET,40,DEPTH,10,TOOL,3,13
REMARK/IZVRŠNE INSTRUKCIJE
CLDIST/2
COOLNT/ON
FROM/450,450,100
WORK/B2
GOTO/P1,P3
WORK/U1
GOTO/P1
GOTO/P2
GOTO/P3
WORK/NOMORE
COOLNT/OFF
REMARK/KRAJ PROGRAMA
FINI
```

---

**PRIMJER 4**

Za primjer obrade glodanjem obratka prikazanog na slici 3.83 urađen je program u EXAPT programskom sistemu.

```
PARTNO/PRIMJER 4
MACHIN/CICI
MACHDT/0
$$
$$ALATI
$$
NEWTL/51003,5(D51003=16),100 $$GLODALO FI 16
$$
$$GEOMETRIJSKE INSTRUKCIJE
$$
R=01
P1=POINT/0,0,0
L1=LINE/40,20,40,120
L2=LINE/(POINT/40,80),ATANGL,45
L3=LINE/80,120,120,120
L4=LINE/140,50,140,100
L5=LINE/40,20,110,20
C1=CIRCLE/YSMALL,L3,XSMALL,L4,RADIUS,20
C2=CIRCLE/140,20,30
$$
$$OPIS KONTURE
$$
CONTUR/BLANCO
BEGIN/40,20,YLARGE,L1
RGT/L2,L3
FWD/C1,L4
RGT/C2,L5
TERMCO
$$
$$OBRADA GLODANJEM
$$
TOOLNO/51003,1//SPINDL/2000
PPRINT/OBRADA GLODALOM FI 16
GOTO/P1/GODLTA/-12/GO/TO,L1
COOLNT/ON
FEDRAT/.25
GOLF/L1
GORGT/L2,L3
```

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---

```
GOFWD/C1,L4,ROUND,R  
GORGT/C2,ROUND,R,L5,PAST,L1  
COOLNT/OFF  
GODLT/12  
FINI
```

#### **PRIMJER 5**

Za primjer obrade obratka prikazanog na slici 3.87 urađen je program u EXAPT programskom sistemu.

```
PARTNO/PRIMJER 5  
REMARK/GLODANJE CEONIH POVRSINA I BUSENJE  
CLPRINT  
MACHIN/WHN9B,600  
MACHDT/20,180,0,056,4,25,4000,0  
TRANS/380,420,0  
PART/MATERL,25  
ZSURF/55  
NEWTL/FEFA,1,INDTNR,1100,DRERI,1,DURME,10,XS,500,YS,0  
NEWTL/FEFA,1,INDTNR,1020,DRERI,1,DURME,50,XS,500,YS,0  
NEWTL/FEFA,1,INDTNR,1030,DRERI,1,DURME,30,XS,500,YS,0  
NEWTL/FEFA,2,INDTNR,1040,DRERI,1,DURME,200,XS,500,YS,0  
COOLNT/ON  
TOOLNO/1040,5,OSETNO,4  
SPINDL/280  
RAPID  
P0=POINT/0,0  
P1=POINT/400,0  
P2=POINT/-200,0  
FEDRAT/64,PERMIN  
CLDIST/2  
FROM/P2  
GOTO/P1  
RAPID  
SPINDL/OFF  
TOOLNO/1020,5,OSETNO,5  
P5=POINT/125,0  
P6=POINT/200,0  
P7=POINT/275,0  
PAT3=PATERN/RANDOM,P5,P6,P7  
P4=POINT/500,0  
SPINDL/224
```

---

FEDRAT/0.24  
FROM/P3  
GOTO/PAT3,AVOID,-10,1  
GODLTA/0,10  
RAPID  
GOTO/P4  
SPINDL/OFF  
TOOLNO/1030,5,OSETNO,6  
P8=POINT/325,0  
PAT4=PATERN/P1,P8  
SPINDL/400  
FEDRAT/0.18  
FROM/P4  
GOTO/PAT4,AVOID,-10,1  
GODLTA/0,10  
RAPID  
GOTO/P4  
SPINDL/OFF  
TOOLNO/1100,5,OSETNO,7  
C7=CIRCLE/400,0,40  
C2=CIRCLE/0,0,50  
PAT2=PATERN/ARC,C7,0,CCLW,6  
PAT1=PATERN/ARC,C2,0,CCLW,4  
PAT10=PATERN/RANDOM,PAT2,PAT1  
SPINDL/800  
FEDRAT/0.08  
FROM/P4  
GOTO/PAT10  
RAPID  
GOTO/P3  
SPINDL/OFF  
STOP  
REMARK/OBRTANJE OBRATKA  
REMARK/CEONA OBRADA DRUGE STRANE I KONTURNO GLODANJE  
CLPRINT  
MACHIN/WHN9B,600  
MACHDT/20,180,0,056,4,25,4000,0  
TRANS/388,420,0  
PART/MATERL,25  
ZSURF/50  
NEWTL/FEFA,2,INDTNR,1040,DRERRI,1,DURME,200,XS,-200,YS,0  
COOLNT/ON  
TOOLNO/1040,5,OSETNO,4  
SPINDL/280

### **3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE**

---


RAPID  
P0=POINT/0,0  
P1=POINT/400,0  
P2=POINT/-200,0  
P3=POINT/-150,0  
FEDRAT/64,PERMIN  
CLDIST/2  
FROM/P2  
GOTO/P1  
RAPID  
SPINDL/OFF  
NEWTL/FEFA,2,INDTNR,1110,DRERI,1,DURME,63,XS,-150,YS,0  
COOLNT/ON  
TOOLNO/1110,5,OSETNO,8  
SPINDL/800  
FEDRAT/20  
RAPID  
CONTUR/BLANCO  
C5=CIRCLE/0,0,85  
C10=CIRCLE/400,0,60  
L4=LINE/RIGHT,TANTO,C5,RIGHT,TANTO,C10  
L3=LINE/LEFT,TANTO,C5,LEFT,TANTO,C10  
PP1=POINT/0,-85  
BEGIN/PP1,YLARGE,C5,TANTO,L3  
FWD/L3,TANTO,C10  
FWD/C10,TANTO,L4  
TERMCO  
CONTUR/PARTCO  
L0=LINE/0,0,ATANGL,0  
C4=CIRCLE/0,0,80  
C9=CIRCLE/400,0,55  
L1=LINE/LEFT,TANTO,C4,LEFT,TANTO,C9  
L2=LINE/RIGHT,TANTO,C4,RIGHT,TANTO,C9  
PP2=POINT/0,-80  
BEGIN/PP2,YLARGE,C4,TANTO,L1  
FWD/L1,TANTO,C9  
FWD/C9,TANTO,L2  
TERMCO  
FROM/P3  
GO/TO,C4  
GOLFT/C4,PAST,L1  
GOFWD/L1,TANTO,C9  
GOFWD/C9,TANTO,L2  
GOFWD/L2,TANTO,C4

---

GOFWD/C4,ON,L0  
RAPID  
GOTO/P3  
SPINDL/OFF  
FINI

### 3.4.5. Automatsko programiranje u simboličkim jezicima

Za razliku od APT i njemu sličnim programskim jezicima, za automatsko programiranje numerički upravljenih alatnih mašina koristi se i grupa jezika kod kojih se programske riječi formiraju nizom slovnih i brojčanih oznaka. Kod ovih programskih sistema izlaz nije isključivo u obliku CL DATA. Ovdje, procesor direktno prevodi naredbe simboličkog jezika u naredbe numerički upravljane mašine. Ovi programski sistemi su parcijalno razvijeni za pojedine vrste obrade, što predstavlja prednost jer su prema tome sistemi razvijeni za pojedine grupe alatnih mašina. Na slici 3.94 prikazan je tok programiranja u simboličkim jezicima. Najčešće korišteni razvijeni sistemi ove grupe su naprimjer, AUTOPOL, AUTOSTOP, AUTOPROG, ECODATA, PHILIP II, INDEX H200, PPS III i t.d. Glavna karakteristika programiranja u simboličkim jezicima je interaktivni proces zadavanje konstanti i varijabli u ponuđenu sintaksu. Ovakvo napisana naredba odmah se prevodi u numerički upravljanu naredbu koja se može editovati, provjeriti i po potrebi promijeniti. Na kraju, nakon završetka programiranja, procesor generiše tehnološke informacije i obavlja grafičku provjeru relativnih kretanja alata i obratka.



**Slika 3.94.** *Tok automatskog programiranja u simboličkim jezicima*

#### 3.4.6. Automatsko programiranje u CAD/CAM sistemima

Automatsko programiranje u okviru CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) sistema značajno se razlikuje od automatskog programiranja pomoću APT i njemu sličnih jezika i programiranja u simboličkim jezicima. Suština CAD/CAM programiranja sastoji se u tome da se pri procesu programiranja interaktivno koriste podaci razvijeni u CAD sistemu. Dakle, do sada objašnjeni načini programiranja podrazumejeli su definisanje i generisanje geometrijskih i tehnoloških podloga za programiranje. Osnovni izvor i determinirajući element za ove podloge je konstruktivni crtež proizvoda. Na izvjestan način, može se kazati da je kod ovih načina programiranja, sam proces programiranja autonoman i da ne postoji nikakva veza sa procesom konstruiranja i projektovanja proizvoda.

Težnja da se izvrši integracija procesa projektovanja proizvoda (CAD) i programiranja obradnih procesa kao jednog od važnih elemenata CAM sistema, doveo je do razvoja sistema čiji programski paketi omogućavaju integraciju CAD i CAM sistema u tzv. CAD/CAM sisteme. U najkraćem, a s aspekta automatskog programiranja rada numerički upravljanju alatnih mašina, CAD/CAM sistemi omogućavaju direktno korištenje svih geometrijskih informacija o proizvodu (koji je rezultat konstruiranja i projektovanja uz pomoć računara – CAD), ali ne samo to, nego i automatsko generisanje putanje alata, te automatsko generisanje tzv. numeričkog koda, tj. programa upravljanja alatnom mašinom.

\* \* \*

Konstruiranje i projektovanje proizvoda predstavlja proces određivanja oblika i dimenzija proizvoda kojim se obezbjeđuje njegova funkcionalnost, osobine kvaliteta, ekonomičnost, ili generalno, korisnost za upotrebu. Osim toga, proces projektovanja proizvoda mora da definiše sve neophodne informacije koje su potrebne za projektovanje tehnološkog procesa njegove izrade.

Projektovanje proizvoda uz pomoć računara (CAD) predstavlja upotrebu računara u aktivnostima procesa projektovanja. Ove aktivnosti su naprimjer, idejna razrada koncepta proizvoda, analiza i modifikacija, odgovarajući proračuni, optimizacija, izrada projektne dokumentacije i t.d. Sistemi za projektovanje uz pomoć računara sastavljeni su od dvije osnovne komponente:

- računar sa odgovarajućim perifernim uređajima i
- programski sistem koji služi za realizaciju i upravljanje pojedinim projektantskim aktivnostima.

Računarska oprema današnjih CAD sistema predstavlja mrežu koju čine:

- grafičke radne stanice,
- server-računar koji upravlja radom svih radnih stanica i obezbeđuje komunikaciju s drugim računarskim sistemima i
- periferni uređaji koji su direktno povezani na računarsku mrežu i koje može koristiti svaki korisnik mreže (ploteri, skeneri, štampači, kopirni uređaji i sl.)

Programski dio CAD sistema čini:


- operativni sistem (npr. UNIX, Windows),
- programski alati, tj. uslužni programi koji omogućavaju lakši rad sa bazama podataka, upravljanje radom grafičkih uređaja, rad sa više prozorskih okvira na ekranu radne stanice i dr. (npr. sistem ORACLE),
- aplikativni programi za projektovanje pomoći računara sastavljeni iz više programskih modula koji automatizuju pojedine grupe aktivnosti u određenim fazama procesa projektovanja proizvoda (npr. I-DEAS, ProEngineer i dr.)

Na slici 3.95 prikazana je struktura koja odgovara većini uobičajenih, konvencionalnih CAD sistema. Treba reći da svi danas primjenjivani CAD sistemi nisu identični i nemaju iste module. Međutim, osnovni moduli koje posjeduju svi sistemi su (slika 3.95):

- komunikacijski modul koji obezbeđuje komunikaciju između korisnika (projektant – konstruktor) i računara,
- geometrijski modul koji obezbeđuje internu računarsku prezentaciju proizvoda u vidu prostornog (3D) ili ravanskog (2D) geometrijskog modela,
- modul za izradu tehničke dokumentacije,
- modula za generisanje mreže neke od numeričkih metoda (npr. metoda končnih elemenata – MKE) i, kao opcija, i analizu,
- modul za upravljanje bazom podataka koja sadrži geometrijske modele svih memorisanih proizvoda i komponenti, njihove crteže, standardne elemente i sl. i
- standardnu STEP (Standard of the Exchange Product Model Data) ili IGES (Initial Graphics Exchange Specification) datoteku i programe za njihovo formiranje i čitanje radi komunikacije sa drugim CAD ili CAM sistemima, kao i druge datoteke.

Jedan ograničen broj razvijenih CAD sistema posjeduje i sljedeće module:

- modul za kreiranje i analizu koncepta proizvoda,
- modul za analizu mehanizama,
- modul sa programima koji obavljaju različite specifične proračune i analize,
- modul za optimizaciju konstrukcije,
- modul za izradu mehaničkih sklopova,
- modul za analizu eksperimentalnih rezultata testiranja prototipa proizvoda,
- modul za različite vrste simulacija i
- modul za pripremu različitih skica, uputstava i sl.



Slika 3.95. Struktura CAD sistema

Izlaz, odnosno rezultat rada CAD sistema sastoji se od dva elementa (dijela), to su: tehnička dokumentacija do nivoa radioničke dokumentacije i geometrijski modeli proizvoda koji sadrže sve informacije o njegovom obliku i dimanzijama. S aspekta automatskog programiranja numerički upravljenih mašina pomoću CAD/CAM sistema, važan je ovaj drugi – geometrijski model. Posredstvom standardne STEP ili IGES datoteke, ili neke posebne datoteke, geometrijski model se prenosi u druge aplikacije (programske sisteme) kao što su programi upravljanja radom NC i CNC mašina, mjernih mašina, robota, proračun numeričkim metodama i sl. Geometrijski model, kao nosilac svih informacija o geometriji i topologiji svih površina proizvoda koje treba obraditi je veoma važan rezultat rada CAD sistema i njegovo dalje korištenje u okviru CAPP i CAM sistema se još i danas intenzivno istražuje i razvija. Savremeni CAD sistemi sadrže geometrijske modelere koji formiraju (kreiraju) kako zapreminske, tako i površinske modele, jer različite aplikacije zahtijevaju različite modele.

\* \* \*

Sve veća primjena alatnih mašina sa numeričkim upravljanjem postavila je zahtjev sve bržeg i efikasnijeg programiranja. S tim u vezi, razvoj kompjuterskih tehnologija i CAD sistema, kao i upravljačkih jedinica alatnih mašina, doveo je do razvoja i tzv. CAM sistema. CAM sistem se može definisati kao računarski sistem kojim se na automatski način planiraju, upravljaju i kontrolišu operacije u tehnološkim procesima. Ove aktivnosti se vrše pomoću direktne ili indirektne veze između računara i proizvodnog procesa. Prema tome, primjena CAM sistema se može podijeliti u dvije grupe poslova:


- Monitoring (nadgledanje) i upravljanje procesom pomoću računara gdje je ostvarena direktna aplikacija i gdje je računar direktno vezan sa različitim senzorima u tehnološkom procesu i
- Podržavanje procesa računaram gdje je ostvarena indirektna aplikacija i gdje se računar koristi kao podrška proizvodnom procesu bez direktnе veze sa istim.

Monitoring (nadgledanje) i upravljanje procesom pomoću računara su u biti različite aktivnosti, slika 3.96. Kod nadgledanja je tok informacija jednosmjeran; od procesa prema računaru. Ovdje računar služi samo za akviziciju i prikaz podataka. Kod upravljanja tok informacija je dvosmjeran. Signali (informacije) se od procesa prenose u računar, gdje se isti obrađuju i nakon toga, računar šalje upravljačke signale prema procesu. Za ove aktivnosti su neophodni i odgovarajući algoritmi i programski paketi.



**Slika 3.96. Nagledanje i upravljanje procesom pomoću računara**

Osim direktne veze proces–računar, CAM sistemi obuhvataju i indirektne aplikacije. Ovdje računar služi kao podrška tehnologima u fazi projektovanja proizvodnje i nije direktno vezan za proces proizvodnje. Dakle, ovdje se računar koristi u tzv. "off-line" režimu rada za obavljanje tehnoloških aktivnosti, kako bi proizvodnja bila što ekonomičnija, slika 3.97. U ovom slučaju tehnolog odlučuje koji i kakvi signali i informacije će biti vraćeni u proces i on je zapravo veza između procesa i računara. Osim toga, ovdje tehnolog može vršiti obradu i analizu podataka, pa tek onda donositi odluku o daljem toku procesa.




**Slika 3.97.** Podržavanje procesa računarom

Uobičajene CAM aplikacije mogu biti za:

- automatsku izradu upravljačkih programa za alatne mašine, mjerne mašine, robote i sl.,
- automatsko projektovanje tehnoloških postupaka izrade, CAPP (Computer Aided Process Planing),
- automatsko određivanje režima obrade sa optimizacijom procesa,
- automatsko planiranje proizvodnje i
- automatsko praćenje i upravljanje proizvodnjom.

Od većeg broja CAM sistema izdvajaju se neki najviše korišteni: CATIA, I-DEAS, Pro-Engineer, MasterCAM, Unigraphics, Compac, Versa CAD i dr. Na slici 3.98 prikazana je opšta šema povezivanja CAD i CAM sistema. Povezivanje ovih sistema ostvaruje se u skladu sa pravilima povezivanja bilo koja dva računarska sistema. Pri tome, sistemi mogu da rade nezavisno gdje se vrši samo razmjena podataka između njih, ili pak da se sistemi integrišu u jedinstvene programske pakete koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu. Bez obzira na vrstu veze ili stepen integracije, povezanost CAD i CAM sistema se zasniva na razmjeni podataka o geometrijskim, topološkim i tehnološkim karakteristikama proizvoda. Ovi podaci formiraju model proizvoda koji predstavlja tzv. računarsku prezentaciju karakteristika proizvoda. Pri tome, model proizvoda može da bude interni i vezan za konkretni sistem, ili, što je najbolje, da se predstavi na standardan način i bude prepoznatljiv i korišten u više sistema. Danas se mnogo više koriste standardi za modeliranje proizvoda čime raznorodni sistemi mogu da komuniciraju između sebe. Izdvajaju se naprimjer dva standarda; STEP i IGES.

Povezivanjem CAD/CAM sistema u funkcionalnu cjelinu povećava se nivo automatizovanosti ukupnog sistema projektovanja proizvoda i tehnologija, značajno se smanjuje, pa i potpuno eliminiše, dupliranje postupaka unošenja potrebnih informacija o proizvodima i djelimično se izbjegava mogućnost subjektivne greške u procesima projektovanja proizvoda i tehnologija.



Slika 3.98. Struktura integriranog CAD/CAM sistema


### 3.4.7. Primjer automatskog programiranja u MasterCAM sistemu

U narednom dijelu teksta će se detaljno objasniti primjer primjene programskog sistema MasterCAM u aktivnostima projektovanja proizvoda, projektovanja tehnologije obrade i generisanje upravljačkog programa za numerički upravljanu mašinu. Cijeli postupak predstavlja dio diplomskog rada pod nazivom "Primjena programa MasterCAM 8.1 pri projektovanju proizvoda i tehnologije izrade" urađen u okviru Katedre za proizvodne tehnologije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, 2002. godine.

Kao primjer proizvoda uzeta je pepeljara okruglog oblika, slika 3.99, koja se treba izraditi od nemetalnog materijala. Ovaj oblik proizvoda nije odabran slučajno, naprotiv, ima simbolički značaj, jer je isti proizvod urađen od aluminijuma, uzet kao prvi primjer prezentacije primjene APT sistema za programiranje 1959. godine na MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Kompletna procedura, od projektovanja proizvoda, do njegove izrade može se podijeliti u nekoliko glavnih grupa aktivnosti:

- Konstruiranje proizvoda, do izrade crteža,
- Definisanje postupka obrade, izbor alata i režima obrade,
- Simulacija obrade,
- Generisanje upravljačkog programa (programiranje) i
- Izrada proizvoda.



Slika 3.99. Crtež mašinskog dijela


#### IZRADA CRTEŽA I MODELA PROIZVODA

Modeliranje oblika proizvoda znači komponovanje oblika od prostijih, elementarnih, a čvrsto vezano sa dimenzionisanjem, koje se zasniva na odgovarajućim matematičkim proračunima i modelima. Kod 3D modeliranja postoji mogućnost translacije, rotacije,

presjecanja, skaliranja i sl., što znatno obogaćuje način prikazivanja. Druga važna karakteristika oblikovanja konstrukcije na računaru je "pamćenje" oblika. Ovdje se mogu formirati datoteke oblika, odnosno baze podataka koje se odnose na konstruktivne oblike. Treća karakteristika je crtanje pomoću računara. Razrađeni modeli, tj. prostorni oblici dijelova i sklopova, u skladu sa propisima tehničkog prikazivanja prevode se u ravanske projekcije i pomoću odgovarajućih perifernih uređaja, naprimjer, plotera i štampača prenose na papir.

Do 3D modela neke konstrukcije dolazi se slaganjem osnovnih oblika (primitiva). Za čvrsta tijela primitivi su osnovna geometrijska tijela: paralelopiped, kugla, prizma, cilindar, torus, kupa i dr. Pomoću operacija unija, presjek i razlika kombinuju se primitivi tako dugo dok se ne dobije željeni oblik proizvoda. Primitivi mogu biti gotovi osnovni oblici koji se već nalaze u CAD sistemu, a mogu se i kreirati od dvodimenzionalnih profila koristeći naredbe translacije i rotacije u prostoru.

Program MasterCAM 8.1-Mill se, pokreće kao i svi drugi programi iz Windows okruženja – iz Start izbornika ili pomoću ikona na desktopu. Klikom mišem pokreće se program i otvara prozor radnog okruženja, slika 3.100, koji se sastoji od:




**Slika 3.100. Radno okruženje programskega sistema MasterCAM 8.1.Mill**

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

- trake sa nazivom aplikacije,
- dugmad za kontrolu veličine prozora aplikacije i za prekid rada,
- trake sa alatima,
- trake sa glavnim menijem,
- trake sa opštim menijem,
- radni prozor crteža,
- ikona koordinatnog sistema,
- komandni prozor,
- pokazivač kursora.


Iz trake sa alatima se izabere naredba "Screen-Display info" (slika 3.101) i ovom naredbom se na ekranu pojavi presjek X i Y ose.



Slika 3.101. Radno podršje nakon aktiviranja naredbe "Screen-Display info"

Iz trake sa alatima se izabere naredba "Elipse", slika 3.101. Pomoću ove naredbe može se crtati elipsa i kružnica (u ovom slučaju će se koristiti za crtanje kružnice). Klikom na naredbu "Elipse" otvara se meni u kojem treba definisati: A, radius = 60

mm, B, radius = 60 mm, Start angle = 0, End angle = 360, Rot angle = 0. Klikom na izvršni dio "Do it", dobije se prikaz kružnice odabranih karakteristika, slika 3.102.



**Slika 3.102.** Prikaz kružnice na radnom prostoru

Iz glavnog menia "Main Menu", dalje se odabere naredba "Solids", slika 3.103. Naredba "Solids" ima značenje kreiranja čvrstih objekta koji imaju masu.


Slijedi biranje opcije "Solids", otvara se meni "Solids", slika 3.103, i u njemu se bira naredba "Extrude". Naredba "Extrude" predstavlja operaciju translacije u prostoru i koristi se tako da se od dvodimenzionalnog dobije trodimenzionalan objekat, na način da se po određenoj putanji, koja ne mora biti pravolinijska, polazni profil pomjera u prostoru. Istovremeno se tom operacijom može i smanjivati veličina profila.

Iz ponuđenih naredbi "Extrude" bira se opcija "Section". Ova naredba služi sa odabir objekta, odnosno koristi presjek ravni i čvrstog tijela za kreiranje regiona. Ovom naredbom se odabere objekat (u posmatranom primjeru je to već nacrtana kružnica). Opcija "Done" je izvršna naredba. Zatim se naredbom "Reverse it" definiše u kojem pravcu će biti obavljena naredba "Extrude". Odabrani pravac se također potvrđuje


### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

naredbom "Done". Nakon provođenja navedene procedure, pojavi se radni prostor sa izgledom modela prikazan na slici 3.104.




Slika 3.103. Procedura 3D modeliranja




Slika 3.104. Izgled modela elementa (primitiva) osnove

Dalji postupak se sastoji u isijecanju unutrašnjeg cilindričnog dijela pepeljare (slika 3.99). Prethodno objašnjen postupak ovdje se ponavlja samo što se ovdje radi o promjeru  $\phi 104$  mm, umjesto  $\phi 120$  mm. Izgled modela koji se dobije nakon ovog koraka prikazan je na slici 3.105.




**Slika 3.105. Izgled modela nakon isijecanja srednjeg cilindričnog dijela (džepa)**

Isijecanje primitiva četiri žlijeba, pravougaonog oblika, vrši se izborom naredbe "Create – Rectangle" koja služi za crtanje pravougaonika. Odabiranjem ove naredbe otvara se meni "Rectangular Shape: Rectangle" u kojem se odabere opcija "1 point", slika 3.106. Nakon toga, otvara se prozor "Rectangle: one point", slika 3.106, u kojem treba definisati dimenzije pravougaonika, u ovom slučaju su to: Rectangle width: 7 mm, Rectangle height: 20 mm. Na ovaj način su definisana četiri žlijeba pepeljare, slika 3.107.




Slika 3.106. Procedura definisanja pravougaonih oblika



Slika 3.107. Izgled četiri pravougaonika na gornjoj ivici modela

Pomoću nacrtanih pravougaonika potrebno je izvršiti isijecanje žljebova. To se vrši na već poznat način, pomoću naredbe "Solids" i naredbe "Extrude" (vidi sliku 3.103), samo što je ovdje potrebno u meniju "Extrude" odabratи naredbu "Unselect". U prozoru "Extrude Chain", bira se opcija "Extrusion Operation"-Cut Body", a zatim, pod opcijom "Distance" upiše 8 mm, što znači da će se u ovom koraku izvršiti isijecanje primitiva četiri žlijeba na dubini od 8 mm, iz već modeliranog primitiva. Rezultat ovih koraka je model prikazan na slici 3.108.




**Slika 3.108. Izgled modela sa isječenim žljebovima**

Prikaz 3D modela vrši se odabiranjem naredbe "Screen-Surf disp-Shading" sa trake sa alatima, slika 3.100. Rezultat ove naredbe je prozor pod nazivom "Shading Setting" u kojem se aktivira opcija "Shading active". Na ovaj način se dobije 3D model proizvoda prikazan na slici 3.109.

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE


---



Slika 3.109. Izgled 3D modela proizvoda (pepeljara)

#### DEFINISANJE POSTUPKA OBRADE, IZBOR ALATA I REŽIMA OBRADE I SIMULACIJA OBRADE


Model generisan na gore opisan način se može pohraniti i koristiti za automatsko definisanje postupka obrade, izbor alata i režima obrade, kao i provođenje simulacije obrade s ciljem provjere provedenih procedura. Iz trake sa alatima (slika 3.100) odabere se naredba "File" a zatim aktiviranjem naredbe "Get" se pristupa otvaranju modela, koji je prethodno pohranjen u datoteci. Zatim se u traci sa alatima bira opcija "Toolpaths-Job Setup", nakon čega se otvara prozor "Job Setup", koji je prikazan na slici 3.110. Pomoću ovog prozora definišu se dimenzije pripremka, alat i materijal obratka. Usvojene su dimenzije pripremka: X=150 mm, Y=150 mm i Z=20 mm, a za materijal obratka se bira nemetalni materijal (odabrana je opcija – drvo (Wood)).




**Slika 3.110. Izgled prozora "Job Setup"**

Izbor alata vrši se tako što se izborom naredbe "Tools" otvori prozor "Tools Menager". Zatim se otvoriti prozor u kojem se odabere opcija "Get from Library" nakon čega se otvara prozor sa vrstama alata, slika 3.111. Ovdje se odabere alat; za konkretni primjer, to je vretenasto glodalo sa čeonim ravnim završetkom promjera  $\phi 6$  mm.

Generisanje operacija i zahvata obrade vrši se izborom naredbe "Toolpaths-Surface" iz trake sa alatima. Aktiviranjem ove naredbe, otvara se meni "Surface/Solid/STL" u kojem se odabere naredba "Rough", slika 3.112, koja predstavlja naredbu za grubu obradu. Za razmatrani primjer obrade pepeljare, odabrana je samo gruba obrada s obzirom da se proizvod izrađuje od nemetalnog materijala i s obzirom da će se na taj način postići odgovarajući kvalitet obrade.



Slika 3.111. Izgled prozora "Tools Manager"




**Slika 3.112.** Meni "Surface/Solid/STL" i "Surface Roughing"


Nakon odabrane naredbe otvara se meni "Surface Roughing", slika 3.112, u kojem se odabere naredba "Contour", a zatim naredba "Pocket". Ove naredba služi za selektovanje konture modela i definisanje tehnoloških podataka o postupku obrade. Na slikama 3.113 do 3.116 prikazani su prozori u kojima se u dijalogu odabiraju pojedini tehnološki parametri obrade i to:

- Prozor "Tool parameters", slika 3.13 – odabiranje alata, njegovo setiranje, određivanje posmaka, broja obtaja vretena mašine, radijus zaobljenja vrha alata, upotreba sredstva za hlađenje i podmazivanje i sl.,
- Prozor "Surface parameters", slika 3.114 – odabiranje tolerancija, sistema mjera (apsolutni ili inkrementalni) i sl.,
- Prozor "Rough contour parameters", slika 3.115 – definisanje karakteristika konture,
- Prozor "Rough contour parameters" (sa opcijom "Pocket", slika 3.113), slika 3.116 – definisanje parametara putanje alata.


Definisanjem svih parametara ponuđenih u navedenim prozorima, računar izračuna putanju alata i sve ostale potrebne podatke, smještajući iste u odgovarajući fajl.




Slika 3.113. Izgled prozora "Surface Rough Contour" – "Tool parameters"



Slika 3.114. Izgled prozora "Surface Rough Contour" – "Surface parameters"



Slika 3.115. Izgled prozora "Surface Rough Contour" – "Rough contour parameters"



Slika 3.116. Izgled prozora "Surface Rough Pocket" – "Rough pocket parameters"

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---

Nakon provedenog postupka definisanja tehnologije obrade, programski sistem MasterCAM ima mogućnost generisanja i prikazivanja simulacije obrade, i to dva načina simulacije. Prvi način simulacije je simulacija u kojoj se obradak prikazuje u obliku gotovog proizvoda (izratka) i to u solid modelu, a alat u žičanom obliku. Pri tome, alat u završnim zahvatima tangira konturu modela proizvoda. Drugi način simulacije je simulacija u kojoj je alat prikazan u solid model varijanti, a izradak se dobije odnošenjem odgovarajućeg materijala sa pripremka. Mora se kazati da ovaj drugi način simulacije ima veću vizuelnost i zornije pokazuje odnos alata i obratka i, što je veoma važno, pokazuje generisanje obrađenih površina na obratku.

Da bi se izvršila simulacija, u MasterCAM sistemu, potrebno je iz trake sa alatima odabrati naredbu "Toolpaths–Operations Manager". Nakon toga otvara se prozor "Operations Manager", slika 3.117, u kojem se nalazi cijeli postupak obrade koji je prethodno urađen.


Za konkretni primjer, simulacija je podjeljena s obzirom na grupacije proizvodnih operacija, i to u dva dijela:

- simulacija obrade konture modela i žljebova (vanjska kontura obratka i četiri pravougaona žljeba),
- simulacija obrade džepa (unutrašnja cilindrična površina obratka).


Pri tome, svaki od ova dva dijela simulacije su provedene prema:

- prvom načinu simulacije (pri ovoj simulaciji se prikazuje putanja žičanog alata u procesu obrade),
- drugom načinu simulacije (pri ovoj simulaciji se prikazuje obrada proizvoda iz pripremka).


Pomoću naredbe "Backplot" vrši se simulacija prema prvom načinu, dok naredbom "Verify" se izvodi simulacija prema drugom načinu. Na slikama 3.118 do 3.125 prikazane su pojedine karakteristične sekvene simulacije za obradu konture modela i žljebova, kao i obrade džepa, i to prema oba načina simulacije



Slika 3.117. Izgled prozora "Operations Manager"




Slika 3.118. Prvi način simulacije na početku glodanja (prvi dio obrade)




Slika 3.119. Prvi način simulacije na kraju glodanja (prvi dio obrade)

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE


---




Slika 3.120. Drugi način simulacije na početku glodanja (prvi dio obrade)



Slika 3.121. Drugi način simulacije na kraju glodanja (prvi dio obrade)




Slika 3.122. Prvi način simulacije na početku glodanja (drugi dio obrade)




Slika 3.123. Prvi način simulacije na kraju glodanja (drugi dio obrade)

### 3. NUMERIČKO I KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE

---




Slika 3.124. Drugi način simulacije na početku glodanja (drugi dio obrade)



Slika 3.125. Drugi način simulacije na kraju glodanja (drugi dio obrade)

### **GENERISANJE UPRAVLJAČKOG PROGRAMA (PROGRAMIRANJE)**

U programskom sistemu MasterCAM, programiranje, odnosno generisanje numeričkog programa se može vršiti, kako za pojedinačne operacije, tako i za grupu operacija. Postupak je sljedeći. Na prozoru "Operations Manager" (slika 3.117) odabere se naredba "Post". Na osnovu geometrije proizvoda, te ranije generisane putanje alata, programski sistem generiše NC program. Ovaj program se može editovati, provjeriti i promjeniti, po želji. Prva i zadnja strana editora NC programa prikazana je na slici 3.126. Pohranjivanjem ovog programa u zaseban fajl, moguće je isti direktno, ili putem nekog nosioca informacija učitati u upravljačku jedinicu alatne mašine.



The screenshot shows two side-by-side windows of the "Programmer's File Editor" for a file named "KONTURA.NC".

**Left Window (First Page):**

```
%  
00100  
(PROGRAM NAME - KONTURA)  
(DATE=DD-MM-YY - 22-07-02 TIME=HH:MM - 00:56)  
N100G21  
N102G0G17G40G49G80G90  
(T00L - 2 DIA. OFF. - 42 LEN. - 2 DIA. - 6.)  
N104T2M6  
N106G0G90G54X-44.622Y-44.473A0.S8000M3  
N108G43H2Z60.  
N110Z4.8  
N112G1Z-.2F200.  
N114X-43.827Y-45.241  
N116X-43.466Y-45.602  
N118X-43.416Y-45.652  
N120X-43.377Y-45.688  
N122X-43.194Y-45.853  
N124X-42.891Y-46.146  
N126X-42.804Y-46.227  
N128X-41.019Y-47.821  
N130X-40.929Y-47.899  
N132X-39.09Y-49.414  
N134X-38.996Y-49.489  
N136Y-37.102U-50.926
```


**Right Window (Last Page):**

```
N9382X6.502Y62.664  
N9384X6.372Y62.678  
N9386X5.917Y62.714  
N9388X5.469Y62.763  
N9390X3.675Y62.893  
N9392X2.702Y62.942  
N9394X2.675  
N9396X2.404Y62.949  
N9398X1.879Y62.972  
N9400X.045Y63.  
N9402X-0.Y63.001  
N9404X-.065Y62.999  
N9406X-.192Y62.997  
N9408X-1.34Y62.981  
N9410G0Z-14.8  
N9412Z60.  
N9414M5  
N9416G91G28Z0.  
N9418G28X0.Y0.A0.  
N9420M30  
%
```


**Slika 3.126. Prva i zadnja strana NC editora (Programmer's File Editor)**

**IZRADA PROIZVODA NA CNC GLODALICI**


Izrada proizvoda izvršena je na eksperimentalnoj CNC glodalici, koja je razvijena u Laboratoriji za obradu rezanjem i alatne mašine, LORAM, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i koja je prikazana na slici 3.127. Ručne je izrade i proizvedena je s ciljem edukacije i eksperimentalne obrade modela proizvoda od nemetalnih materijala. Za pogon navojnih vretena se koriste koračni motori "Step 01". Maksimalan broj obrtaja radnog vretena je 27000 o/min. Radni prostor mašine je: osa X=460 mm, osa Y=620 mm i osa Z= 180 mm. Za konkretni primjer, na slikama 3.128 do 3.131 prikazane su neke sekvene obrade.




**Slika 3.127.** Izgled eksperimentalne CNC vertikalne glodalice




Slika 3.128. Sekvenca izrade vanjske konture i žljebova na početku obrade



Slika 3.129. Sekvenca izrade vanjske konture i žljebova na kraju obrade



**Slika 3.130.** *Sekvenca izrade unutrašnjeg cilindričnog džepa na početku obrade*




**Slika 3.131.** *Sekvenca izrade unutrašnjeg cilindričnog džepa na kraju obrade*

### **3.4.8. Automatsko programiranje u okviru ekspertnih sistema**

Naredni korak, odnosno viši nivo programiranja rada numerički upravljenih alatnih mašina je automatsko programiranje u okviru ekspertnih sistema. Iako do danas nije razvijen niti jedan cjeloviti i potpuno funkcionalan eksperjni sistem sa svim svojim elementima koji bi obuhvatio kompletnu tehnologiju i programiranje procesa obrade, postoji niz sistema u različitom stepenu razvoja koji imaju elemente i karakteristike ekspernosti. Ovi sistemi rade na principima grupne tehnologije, a na osnovu iterativne komunikacije. Kao izlaz daju tehnološki postupak obrade, sve normative vremena, alate i režime obrade, te numerički program. Neki od ovih sistema su: CAPE, AUTOCAP, CAPP, TOM i dr. Na kraju, valja napomenuti da se danas intenzivno radi na primjeni tehnikе vještacke inteligencije kod razvoja sistema za upravljanje NC i CNC mašina i sistema.

## 4. POGONSKI SISTEMI

Pogonski sistemi numerički upravljenih alatnih mašina imaju zadatak da realiziraju naredbe dobivene od upravljačke jedinice. Pogonski sistemi pokreću izvršne organe mašine odgovarajućim brzinama, na odgovarajućim putevima, prema programu, vode ih i dovode u zadate pozicije. Pogonski sistemi su zbog toga ključne komponente alatnih mašina i od njih zavisi čitav niz izlaznih parametara procesa obrade. Generalno, pogonski sistemi numerički upravljenih alatnih mašina dijele se na pogonske sisteme glavnog kretanja, posmičnog kretanja i pomoćnih funkcija, slika 4.1. S aspekta pogonskih sistema, glavna razlika između konvencionalno i numerički upravljenih alatnih mašina je činjenica da ove druge imaju zasebne pogonske sisteme za glavno i za posmično kretanje. Ova razlika je logična i proizilazi iz karaktera numeričkog upravljanja.



**Slika 4.1.** Podjela pogonskih sistema numerički upravljenih alatnih mašina

Koncepcija i tehnička rješenja pogonskih sistema se stalno mijenja i usavršava i u zadnjih četrdesetak godina su ovi sistemi unaprijeđeni i zapravo promijenjeni, od nereguliranih asinhronih i stepenastih pogona, preko klasičnih sistema sa vanjskim pogonom (sistem: pogonski uređaj – prijenosnik – glavno vreteno), do najsavremenijih rješenja, kao što su ugradbeni elektromotori i precizna motorvretena. Razvoj pogonskih sistema sa direktnim pogonom sve više istiskuje iz upotrebe klasične pogone, gdje se prijenos od elektromotora do glavnog vretena mašine, vršio putem odgovarajućih prijenosnika (zupčasti, remenski i dr.).

Pogonski sistemi kod numerički upravljenih alatnih mašina treba da omoguće:

- mirno pokretanje (bez trzaja), promjenu smjera i zaustavljanje,
- linearnu zavisnost između ulaznog i izlaznog signala,
- visok stepen reagovanja na upravljačke signale,

Osim toga, od ovih sistema se traži visok stepen iskorištenja, male gabaritne mjere i pouzdanost u radu.

Parametri za izbor pogonskih sistema kod numerički upravljenih alatnih mašina su:


- zahtijevana snaga (snaga potrebna za proces rezanja),
- raspoloživa snaga,
- dinamičke karakteristike pogonskog sistema,
- obrtni moment (za glavna vretena).

Pogonski sistemi s obzirom na izvor energije mogu biti: elektromotori istosmjerne i naizmjenične struje, koračni elektromotori, hidraulični motori, pneumo-hidraulični motori i dr., a s obzirom na funkciju koju obavljaju, mogu biti za glavna i posmična kretanja, te za pomoćne funkcije alatne mašine. Danas su najviše u upotrebi elektromotorni pogoni istosmjerne i naizmjenične struje, te koračni elektromotori.

### 4.1. ELEKTROMOTORNI POGONSKI SISTEMI

#### 4.1.1. Elektromotori istosmjerne struje


Elektromotori istosmjerne struje (DC motori, Direct Current) su pogodni za alatne mašine malih i srednjih snaga. Omogućavaju odličnu regulaciju brzine, imaju veliki obrtni moment i visok stepen iskoričtenja. Na slici 4.2 prikazani su osnovni elementi elektromotora istosmjerne struje, a na slici 4.3 funkcionalna šema upravljanja posmičnim kretanjem radnog stola alatne mašine (naprimjer, glodalice), gdje je kao pogon upotrebljen elektromotor istosmjerne struje.



Oznake:

- 1 – rotor, 2 – kolektor, 3 – glavni polovi,
- 4 – namotaji, 5 – četkice, 6 – polovi,
- 7 – namotaji, 8 – ventilator

**Slika 4.2. Osnovni elementi elektromotora istosmjerne struje**



Oznake:  $UJ$  – upravljačka jedinica,  $M$  – elektromotor istosmjerne struje,  $G$  – tahogenerator,  $ME$  – mjerni element,  $u_1$  – pojačivač snage,  $u_2$  – regulator struje,  $u_3$  – ograničavač struje,  $u_4$  – regulator broja obrta i snage motora,  $v_s$  – brzina klizača,

**Slika 4.3. Šema upravljanja posmičnim kretanjem radnog stola alatne mašine**

Karakteristika elektromotora istosmjerne struje je da precizno upravljaju brzinom u širokom intervalu. Ovo se ostvaruje mijenjanjem napona napajanja motora. Ovi motori se koriste za pogon glavnog i posmičnog kretanja numerički upravljenih mašina, naročito u slučajevima kada se zahtijeva kontinuirano upravljanje brzinom kretanja. Princip rada

---

elektromotora istosmjerne struje zasnovan je na činjenici da će na provodnik koji se nalazi u magnetnom polju i kroz koji prolazi struja, djelovati sila. Naime, ovdje dolazi do obrtanja rotora u magnetnom polju koje je formirano od strane statora. Namotaj rotora je povezan sa komutatorom (kolektorom), koji predstavlja cilindar od izolovanih bakarnih prstenova postavljenih na rukavcu rotora. Nepokretne grafitne četkice (kontakti) dodiruju površinu komutatora i omogućavaju transfer istosmjerne struje do obrtnog namotaja rotora. Ovi motori omogućavaju obrtni moment do 170 Nm, broj obrtaja do 2000 o/min, snage preko 50 kW i brzine posmičnih kretanja do 40 m/min.

#### 4.1.2. Elektromotori naizmjenične struje

Elektromotori naizmjenične struje (AC motori, Alternate Current), za razliku od motora istosmjerne struje, nemaju klizne prstenove. Ovim je eliminisan glavni problem, a to je održavanje. Ovi elektromotori imaju povoljan odnos snage i mase, manji moment inercije pokretnih dijelova, veću brzinu, konstantan moment koji ne zavisi od brzine i t.d. Kontrola brzine kod elektromotora naizmjenične struje vrši se preko frekvencije napona kojom se motor napaja. Za promjenu frekvencije napona koriste se električni pretvarači. Ovaj vid regulacije se naziva frekventna regulacija.


#### 4.1.3. Koračni motori

Koračni motori (Stepping Motor) je inkrementalno digitalni uređaj koji prevodi sekvencu ulaznih impulsa u proporcionalno ogaono zakretanje. Ugaona pozicija rotora motora određena je brojem ulaznih impulsa, a njegova brzina je proporcionalna frekvenciji impulsa. Ulaz u koračni motor su impulsi iz upravljačke jedinice alatne mašine koji imaju određenu jačinu i trajanje, a izlaz je obrtanje vratila motora. Prema tome, ulaz je binarno kodirani ulazni signal, a izlaz je ugaono zakretanje.

Obrtni moment i snaga koračnih motora su ograničeni, tako da se koriste za manje i srednje alatne mašine. Raspon frekvencija ulaznih signala je 200 do 8000 imp./s, pri čemu su jedinična zakretanja vratila motora od 5 do 10  $\mu\text{m}/\text{imp.}$ , pa i manje.

S obzirom da je okretanje kod koračnih motora parcijalno ili diskretno, a ne kontinuirano, pri čemu svakom pomjeranju (okretanju) koje se naziva korak (koraku odgovara jedan veoma mali ugao zakretanja), to se upravljujući brojem koraka, upravlja brzinom motora. Na slici 4.4 prikazan je presjek koračnog motora sa korakom (jediničnim zakretanjem) od  $45^\circ$ . Kada kroz namotaje  $AA'$  protiče struja, kraj  $A$  postaje južni pol ( $S$ ) elektromagneta. Rotor sa stalnim magnetom se tada zakreće (postavlja) tako da mu sjeverni pol ( $N$ ) bude nasuprot kraja  $A$ . Ako se struja propusti i kroz namotaj  $BB'$ ,

a ako struja i dalje teče kroz namotaje  $AA'$ , tada će kraj  $B$  postati južni pol ( $S$ ) elektromagneta. Zbog toga će rotor sa stalnim magnetom da se dalje zakreće dok njegov sjeverni pol ( $N$ ) ne zauzme položaj između krajeva  $A$  i  $B$ , tj. rotor će se zakrenuti za jedan korak od  $45^\circ$ . U zavisnosti od trenutnog proticanja struje kroz elektro-magnete  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  i  $DD'$ , rotor se zakreće za  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $135^\circ$  i t.d. Naravno, navedeni opis se odnosi na veliki korak zakretanja, ali sa povećanjem broja polova na statoru, smanjuje se ugaoni korak motora, a time povećava tačnost pomjeranja.




**Slika 4.4.** Koračni motor sa pomjeranjem od  $45^\circ$

#### 4.1.4. Pogonski sistemi kod visokobrzinskih alatnih mašina

Kao poseban segment razvoja i primjene pogonskih sistema ističe se oblast razvoja i industrijske primjene tzv. visokobrzinskih ili visokodinamičkih alatnih mašina. Za obrade visokim brzinama, ili za visokobrzinske obrade, najviše se koriste trofazni kafezni asinhroni elektromotori. Primjer presjeka ovog motora prikazana je na slici 4.5. Stator ovog motora je u obliku cilindra koji je sastavljen od međusobno izoliranih tankih dinamo limova. Uzduž statora, a unutar dinamo limova postavljen je namotaj, povezan sa izvorom električne struje i koji čini primarni namotaj. Čitav stator je smješten u kućištu elektromotora. Namotaj rotora sastoји se od aluminijumskih štapova koji su uliveni u utore rotorskog paketa i koji su kratko spojeni sa bakarnim prstenovima. Kafezni asinhroni elektromotori nemaju klizne kontakte, tako da su s te strane pogodni za održavanje i zapravo, osim ležajeva, nema drugih elemenata izloženih friкционom kontaktu, niti trošenju. Zbog toga su ovi motori veoma jednostavni, jeftini, male mase, te se zbog toga često koriste kod pogona visokobrzinskih vretena kod alatnih mašina.

Kontrola kontinuirane promjene broja obrtaja ovih motora vrši se na dva načina; promjenom klizanja i promjenom sinhronne frekvencije obrtanja. Promjena klizanja izvodi se na više promjenom predotpora u rotorskom strujnom krugu, ili promjenom naponom napajanja. Promjena sinhronne frekvencije obrtanja vrši se promjenom pari polova, ili promjenom frekvencije napajanja.


Šema regulacije rada visokobrzinskog asinhronog elektromotora prikazana je na slici 4.6. Uredaj za regulaciju sastoji se od programabilnog i regulacionog modula.



**Slika 4.5.** Osnovni dijelovi visokobrzinskog asinhronog elektromotora

Programabilni modul je zapravo mikroprocesor koji služi za regulaciju različitih parametara kao što su: vrijeme ubrzanja, snaga, frekvencija obrtanja, granična frekvencija, zaštita od preopterećenja, zaštita od pregrijavanja i sl. Regulacioni modul vrši regulaciju frekvencije i napona zbog održavanja povoljnog odnosa snage i obrtnog momenta. Digitalni signal iz regulacionog uređaja šalje se u elektromotor, a signali o temperaturi, broju obrtaja i uglu zakreta se od elektromotora šalju u regulacioni uređaj. Dakle, postoji povratna sprega između regulacionog uređaja i elektromotora.


Za potrebe gradnje visokobrzinskih alatnih mašina, u posljednjih nešto više od decenije, primjenjuju se glavna vretana sa integriranim elektromotorom, tzv. motorvretena. Motorvreteno predstavlja elektromotor čije je vratilo (rotor) ujedno i glavno vreteno alatne mašine. To su najčešće permanentno pobuđeni sinhroni motori. Ovdje je rotor snabdjeven permanentnim magnetima koji su smješteni u limenom paketu. U statorskom namotaju dobija se konstantna snaga u visokom rasponu brojeva obrtaja. S obzirom da se u rotoru nalaze permanentni magneti, dakle nema proticanja struje, to se rotor manje zagrijava što je velika prednost ovih elektromotora.



**Slika 4.6.** Šema regulacije asinhronog motora regulacionom frekvencije i napona

Osim klasičnog pogonskog sistema kojeg čine elektromotor i prijenosnik (zupčasti, remenski i sl.), u gradnji alatnih mašina sa numeričkim upravljanjem, a sa karakteristikama visokodinamičkih mašina, koriste se rješenja tzv. direktnog pogona glavnog vretena. Tu postoje dva slučaja:

- direktni pogon gdje su elektromotor i vretenište alatne mašine povezani spojnicom, slika 4.7.a i
- direktni pogon gdje su elektromotor i vretenište alatne mašine sastavljeni u jedan sistem – motorvreteno, slika 4.7.b.




**Slika 4.7.** Šematski prikaz dvije varijante direktnog pogona glavnog vretena kod visokobrzinskih alatnih mašina

U slučaju prikazanom na slici 4.7.a radi se najčešće o asinhronim elektromotorima sa regulacijom broja obrtaja promjenom frekvencije i napona napajanja. Direktni pogon ostvaruje se preko zupčaste spojnice što cijelom sistemu daje veliku krutost, ali također i mogućnost postizanja velikih brojeva obrtaja glavnog vretena, uz mogućnost kontinuirane promjene broja obrtaja. Cijeli sistem je kompaktan, nema buke i generalno, rad sistema je miran, bez vibracija. Naravno, izbjegnuti su svi gubici koji se javljaju u ugrađenim među prijenosnicima (zupčasti, remenski, i sl.)

U slučaju prikazanom na slici 4.7.b, elektromotor i glavno vreteno mašine su izrađeni integralno. To je motorvreteno i danas se sve više koristi. Rasponi brojeva obrtaja su od 20000 do 100000 o/min, pa čak i više. Motervreteno sa osnovnim dijelovima prikazano je na slici 4.8. Dodatni dijelovi neophodni za zahtijevani rad motorvretena, za svaki slučaj posebno, prilagođeni su posebnim zahtjevima kao što su: maksimalan broj obrtaja, tačnost, krutost i snaga. Motorvretena su vrlo precizna, pa se koriste za visokobrzinske obrade, naprimjer, visokoprecizna obrada alatima definisane rezne geometrije, čak i veoma tvrdih materijala; kod kaljenih čelika postiže se hraptavost obrađene

površine od 0,1 do 0,3  $\mu\text{m}$ , kod aluminijuma i mesinga postiže se hravost kao i greške kružnosti ispod 0,5  $\mu\text{m}$ . Međutim, nedostaci motorvretena se ogledaju u sljedećem: manja krutost cijelog sistema i dodatna toplota u glavnom vretenu. Zbog toga se motorvretena obavezno obilno i intenzivno hlađe (zrak, voda ili ulje).



**Slika 4.8. Osnovni dijelovi motorvretena**

## 4.2. POGONSKI SISTEMI POSMIČNOG KRETANJA

S obzirom na karakter i ulogu glavnog i posmičnog(ih) kretanja, a to je: glavno kretanje preko obrtnog momenta savladava glavni otpor rezanja (tj. stvaranja strugotine), posmično kretanje koje obezbeđuje kontinuitet obrade kao vremenske funkcije procesa rezanja, to su i odgovarajuće uloge pogonskih sistema za glavno i posmično kretanje. Na numerički upravljenim mašinama svaki izvršni organ mašine raspolaže sopstvenim pogonom sa mogućnošću regulacije, preko kojeg se u sprezi sa ostalim sistemima (naprimjer, mjerni sistem i dr.) i odvija numeričko upravljanje. Tako naprimjer, kod mašine tipa glodalice sa 5 osim upravljanjem postoje: glavno obrtno kretanje glavnog vretena sa svojim pogonom, a zatim zasebni pogoni posmičnih pravolinijskih kretanja u pravcima koordinatnih osa X, Y i Z, i konačno, zasebni pogoni za, naprimjer, još dva rotaciona kretanja oko dvije koordinatne ose. Pod izvršnim organima mašina podrazumevaju se uređaji koji omogućavaju kretanja u pravcima koordinatnih osa i sva druga kretanja na mašini, kao što su: nosači glavnih vretera, nosači alata, radnis tolovi, uređaji za izmjenu alata i obradaka, obrtanje radnih stolova i dr. Nekoliko vrsta pogonskih sistema za pomoćna kretanja kod numerički upravljenih alatnih mašina je najviše u upotrebi. To su:

- stepenasti pogoni sa elektromagnetskim spojnicama,
- hidraulični sistemi sa hidrostatičkim motorima,
- servomotori isosmjerne struje,
- koračni elektromotori i

#### 4. POGONSKI SISTEMI

---

- elektrohidraulični koračni motori.

Za korištenje pogonskih sistema za posmična kretanja kod numerički upravljenih mašina od izuzetnog su uticaja sljedeći zahtjevi:


- veliki raspon regulacije brzine posmičnog kretanja i
- dinamički visoko stabilno kretanje.

Za numerički upravljane alatne mašine sa konvencionalnim brzinama rezanja najviše se koriste servomotori istosmjerne struje i elektrohidraulični koračni motori. Prvi se koriste za manje i srednje snage, a drugi za veće snage. Kriteriji za izbor pogonskog sistema posmičnog kretanja su: starni obrtni moment, obrtni moment pri trajnom pogonu i maksimalno ubrzanje. Servomotori istosmjerne struje, kao i koračni i elektrohidraulični koračni motori pogodni su za direktnu ugradnju na izvršne organe mašina, što je prikazano na slici 4.9. Obrtni moment motora posmičnog kretanja  $M_{PK}$  treba da savlada momente koji su rezultat procesa rezanja  $M_R$ , momente inercije pokretnih masa (dinamički moment)  $M_D$  i momente otpora trenja u sistemu  $M_{TR}$  tj.:

$$M_{PK} = M_R + M_D + M_{TR}. \quad (4.1)$$


Za pogon posmičnih kretanja koriste se dvije grupe sistema: sistemi bez povratne spreve (otvoreni pogonski sistemi) i sistemi sa povratnom spregom (zatvoreni pogonski sistemi).

U prvu grupu spadaju sistemi sa, najčešće koračnim elektromotorima. Princip upravljanja posmičnog kretanja pomoću koračnog elektromotora prikazan je na slici 4.10. Preko interpolatora, koračni motor dobija upravljački signal što rezultira zakretanjem rotora motora, a zatim i zavojnog vretena klizača, i konačno, pravolinijskog kretanja klizača (posmak).



Oznake: 1 – servomotor, 2 – spojnica, 3 – zavojno vreteno, 4 – navrtka klizača, 5 – klizač, 6 – mjeri uredaj

**Slika 4.9. Sistem pogona posmičnog kretanja**




**Slika 4.10. Princip upravljanja posmičnim kretanjem pomoću koračnog elektromotora**

Koračni elektromotori su manje snage što ograničava njihovu upotrebu. Današnji koračni motori se izrađuju sa "osjetljivošću" od najmanje 500 do 1000 koraka za jedan obrtaj rotora, što zadovoljava zahtijevanu tačnost kretanja.

Koračni elektromotori sa hidrauličnim pojačivačima, tzv. elektrohidraulični koračni motori, imaju mnogo veće snage od prethodnih, te zbog toga imaju mnogo širu primjenu. Na slici 4.11 šematski je prikazan elektrohidraulični koračni motor. Ovaj pogonski sistem sastoji se od koračnog elektromotora 2, zupčastog prijenosnika 3, hidrauličnog razvodnika 4, ventila za dovod 5 i odvod fluida 6, ventilske ploče 7 i hidromotora 8 kao pojačivača obrtnog momenta. Obrtni moment sa osovine koračnog elektromotora prenosi se preko zupčastog prijenosnika na klip hidrauličnog razvodnika. Ovaj klip, na svojoj desnoj strani ima zavojni završetak koji sa navrtkom osovine hidromotora čini zavojni par. Obrtanjem hidrauličnog klipa, vrši se aksijalno pomjeranje navrteke i osovine hidromotora, čime se otvara ulaz fluidu pod pritiskom, koji preko ventilske ploče vrši pogon hidromotora. Dalje se obrtanje osovine hidromotora prenosi na zavojno vreteno klizača alatne mašine, čime se ostvaruje posmično kretanje.

Osnovna karakteristika pogonskih sistema posmičnog kretanja bez povratne sprege (otvoreni pogonski sistemi) je nepostojanje mjernog sistema kojim bi se dobila povratna informacija o stvarnom položaju izvršnog organa posmičnog kretanja. Zbog toga se ovi sistemi koriste kod alatnih mašina normalne tačnosti, jer ne mogu zadovoljiti zahtjeve visoke tačnosti.



Oznake: 1 – ulaz upravljačkih signala (impulsa), 2 – koračni elektromotor, 3 – zupčasti prijenosnik, 4 – hidraulični ventil, 5 – ventil za dovod fluida, 6 – ventil za odvod fluida, 7 – ventilska ploča, 8 – hidromotor, 9 – zavojno vreteno, 10 – klizač

**Slika 4.11. Osnovni dijelovi elektrohidrauličnog koračnog motora**

Kod pogonskih sistema kod kojih se putem mjernog sistema čalje povratni signal u regulacionom krugu, moguće je ostvariti visoku kontrolu tačnosti posmičnog kretanja. Ovo su sistemi sa tzv. povratnom spregom ili zatvoreni pogonski sistemi. Za ove sisteme se najviše koriste hidraulični servomotori i električni servomotori. Od električnih servomotora uglavnom se koriste servomotori istosmjerne struje koji pokrivaju širok dijapazon snaga; od malih do velikih. Servomotori istosmjerne struje su naročito pogodni za direktnе pogone, tj. bez upotrebe međuprijenosnika (zupčasti, remenski i sl.). Mogu biti sa vanjskom pobudom i sa stalnim magnetima. Brzina posmičnih kretanja sa ovim pogonima se kreću do 10 do 15 m/min.

\* \* \*


Sistemi posmičnog kretanja kod visokodinamičkih alatnih mašina na kojima se realizuju visokobrzinske obrade, moraju zadovoljiti posebne zahtjeve. Tačnost pozicioniranja numerički upravljenih osa kod ovih alatnih mašina mora biti u intervalu 2 do 10  $\mu\text{m}$ . Usljed povećanih brzina rezanja kod visokobrzinskih obrada, neophodno je ostvariti i velike posmične brzine. Time se ostvaruju visoki učinci obrade (odnose se velike količine strugotine u jedinici vremena), ali i visok kvalitet obrađene površine. Tako naprimjer, pri obradi složenih prostornih površina, neophodno je upravljati promjenom posmične brzine radi održanja odgovarajućeg kvaliteta obrade. Za ostvarivanje visoke produktivnosti, koja se postiže visokobrzinskim obradama, neophodna su, osim visokih brzina glavnog vretena mašine, također i adekvatna rješenja pogonskih sistema posmičnih kretanja, prije svega rješenja koja obezbjeđuju visoke brzine ovih kretanja. Kod ovih alatnih mašina koriste se najčešće sljedeća dva rješenja, slika 4.12.:

- elektromehanički rotacioni servosistemi, slika 4.12.a i
- direktni linearni servosistemi, slika 4.12.b.

Elektromehanički pogoni se danas još uvijek najviše primjenjuju i obezbjeđuju posmične brzine do 40 m/min. Ovaj pogon se sastoji od servomotora (digitalni uređaj), mehanizma kugličnog zavojnog vretena i navrtke, kotrljajućih vodilica i mjernog sistema pozicioniranja.


Linearni motor se sastoji od magnetne trake, ili cijevi po kojoj, ili u kojoj se kreće klizač (stator). Ova vrsta pogona nema praktičnog ograničenja u pogledu dužine, ali snaga je ograničena. Zbog toga se linearni pogoni koriste za manje i srednje opterećene mašine. Neke od prednosti ovih pogona su:

- velika širina regulacije (veća nego kod elektromehaničkih pogona sa rotacionim servosistemima),
- odsustvo trošenja mehaničkih prijenosnika (ne postoji mehanizam za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanje, naprimjer, zavojno vreteno i navrtka),
- vrlo visoka tačnost pozicioniranja i tačnost ponovljivosti položaja,
- velike posmične brzine (do 100 m/min),
- velika ubrzanja i
- visoka pouzdanost.



**Slika 4.12.** *Pogonski sistemi posmičnih kretanja kod visokodinamičkih alatnih mašina sa numeričkim upravljanjem*

Na slici 4.13 šematski su prikazane osnovne karakteristike pogonskih sistema kod visokodinamičkih alatnih mašina. Ostvariva ubrzanja se kreću od 5 do  $15 \text{ m/s}^2$ , pri čemu je faktor povećanja brzine od  $k_v = 6 \text{ (m/min)/mm}$  za elektromehaničke rotacione servosisteme, a 20 do  $30 \text{ m/s}^2$  za linearne servosisteme (uz brzine posmaka do 100 m/min i faktorom povećanja brzine  $k_v = 10$  do  $30 \text{ (m/min)/mm}$ ). Tačnost pozicioniranja kod ovih sistema je 5 do 15  $\mu\text{m}$ .



**Slika 4.13.** *Osnovne karakteristike sistema posmičnih kretanja kod visokodinamičkih alatnih mašina*

# 5. MJERNI SISTEMI

## 5.1. UVOD

Pri radu numerički upravljane alatne mašine, od presudnog značaja je tačno vođenje i dovođenje izvršnih organa u zadate položaje i pozicije. Za kontrolu kretanja izvršnih organa služe različiti sistemi za mjerjenje, odnosno mjerni sistemi. Jasno je da je uloga ovih sistema veoma važna, pa prema tome, zahtjevi koje treba da ispune ovi sistemi su:

- osjetljivost mjernih elemenata (senzora) treba da odgovara tačnosti numerički upravljanje alatne mašine,
- mjerni sistemi moraju biti osjetljivi na promjenu smjera kretanja,
- frekvencija signala treba da odgovara zahtjevima mašine, odnosno upravljačke jedinice mašine i
- pouzdanost u radu.

Osnovni zadatak mjernog sistema mašine je da tačno i precizno izmjeri odgovarajuće pomjeranje izvršnih organa i da tu izmjerenu veličinu u određenom obliku i na adekvatan način proslijedi upravljačkoj jedinici alatne mašine. Kako je upravljačka jedinica elektronski uređaj, to je potrebno da se informacija o izmjerenoj veličini prikaže u obliku elektronskog signala koji može lako da se procesira. Zbog toga se kod numerički upravljenih alatnih mašina uglavnom koriste elektronski mjerni sistemi, ili sistemi koji kao izlaznu veličinu imaju električni signal.

Mjerni sistemi moraju da rade u tzv. on-line režimu, tj., da izmjerenu veličinu odmah šalju u upravljačku jedinicu mašine kako bi se ova veličina uporedila sa zadatakom, jer se upravljanje izvodi na osnovu razlike zadate i ostvarene (izmjerene) koordinate pomjeranja. Ponekad se za mjerni sistem koristi jednostavan termin – senzor, ali se zapravo misli na niz elemenata koji sa mjernim uređajem ili senzorom čine sistem – mjerni sistem. Izvorno, senzori su mjerni uređaji koji se nazivaju mjerni pretvarači (odnosno, davači). To su uređaji koji jednu fizičku veličinu, ona koja se mjeri, pretvaraju u drugu. Naprimjer, potenciometar je uređaj koji pomjeranje (fizička veličina puta) prevodi u električni napon. Dobiveni napon po odgovarajućem zakonu odgovara mjerrenom pomjeranju, a dobivena informacija o pomjeranju je u analognoj formi. Ukoliko se upravljanje mašinom realizira digitalno, tada analognu informaciju treba prevesti u digitalni cifarski oblik kojeg će upravljačka jedinica alatne mašine "prepoznati" i prihvati. Elektronski sklopovi koji određenu vrijednost napona (analogna informacija) prevode u digitalni oblik, nazivaju se analogno-digitalni konvertori. Dakle, oni na izlazu daju brojnu vrijed-


nost mjerene veličine u binarnom sistemu. Druga vrsta senzora su senzori koji direktno daju digitalnu vrijednost mjerene veličine. S obzirom da su sistemi pogona i kretanja izvršnih organa alatnih mašina, mehanički sistemi, to su najvažnija mjerena zapravo mjerena dužine i ugla pri međusobnom pomjeranju pokretnih dijelova, te mjerena brzina ovih pomjeranja.

Mjerni sistemi mogu biti zatvoreni, poluzatvoreni, kvazizatvoreni i otvoreni, slika 5.1.


Zatvoreni mjerni sistem, slika 5.1.a, svoju funkciju obavlja preko pogonskog elektromotora, prijenosnika, senzora za mjerjenje veličine pravolinijskog kretanja i povratne sprege između senzora i upravljačke jedinice mašine. Glavni nedostatak ovog sistema je vremenski zaostatak ulaznog i izlaznog signala, kao i dinamička nestabilnost.

Poluzatvorenji mjerni sistem, slika 5.1.b, za razliku od prethodnog ima senzor za mjerjenje kružnog obrtanja (pozicioniranje). Ovdje se pomjeranje radnog stola mašine (numerički upravljava osa) određuje putemuglovnog zakretanja zavojnog vretena radnog stola (ose). Glavni nedostatak ovog sistema je indirektni način mjerjenja (pretvaranje pravolinijske mjerne jedinice u uglovnu mjeru jedinicu), kao i greške mjerjenja uslijed temperaturnih dilatacija zavojnog vretena.

Kvazizatvorenji mjerni sistem, slika 5.1.c, je funkcionalno jednak poluzatvorenom s jednom razlikom, a to je, da se senzor ovdje ne nalazi na kraju zavojnog vretena, nego na pogonskom elektromotoru. Na ovaj način se otklanjavaju greške prijenosa i temperaturnih dilatacija zavojnog vretena.



**Slika 5.1. Zatvoreni, poluzatvorenji, kvazizatvorenji i otvoreni mjerni sistem**



Slika 5.1. Nastavak – kraj


Kod otvorenih mjernih sistema, slika 5.1.d, kao pogonski uređaj se koristi koračni elektromotor ili elektrohidraulični koračni motor. Kao što je već ranije rečeno, karakteristika ovih motora je zakretanje motora za tačno određenu vrijednost koja je određena samim motorom, tj. na račun prevođenja (pretvaranja) sekvenci ulaznih impulsa u proporcionalno ugaono zakretanje. Ovo je tzv. čisto upravljanje kretanjem, bez upotrebe senzora i analogno-digitalnog konvertora. Međutim, ovdje je izostavljena povratna sprega, dakle, nema upoređivanja željene i stvarne (dostignute) veličine pomjeranja, pa se ovi sistemi sve manje koriste kod numerički upravljenih alatnih mašina.

## 5.2. PODJELA MJERNIH SISTEMA

S obzirom na kinematsku vezu mjernog sistema sa ostalim elementima i sistemima numerički upravljane alatne mašine, tj. s obzirom na način ugradnje, mjerjenje može biti direktno ili indirektno, slika 5.2. S duge strane, izmjerene vrijednosti mogu biti u analognom i digitalnom obliku, i konačno, mjerena vrijednost se može očitavati (prikazivati) kao absolutna veličina u odnosu na neku karakterističnu tačku (naprimjer, ishodište koordinatnog sistema), ili kao relativna (inkrementalna) veličina. Kada se govori o mernim uređajima, postoji više načina podjele:

1. Prema vrsti kretanja:
  - za pravolinijsko kretanje i
  - za obrtno kretanje,


2. Prema načinu prijema i pretvaranja mjernog signala:
  - analogno mjerjenje,
  - digitalno mjerjenje i
  - kombinovano mjerjenje,
3. Prema vrsti pozicioniranja (metoda mjerena):
  - apsolutno mjerjenje,
  - inkrementalno mjerjenje,
  - ciklično apsolutno mjerjenje i
  - kombinovano (apsolutno i inkrementalno) mjerjenje,
4. Prema načinu ugradnje:
  - direktni i
  - indirektni,
5. Prema vrsti fizičke veličine za praćenje promjene položaja:
  - induktivni,
  - potenciometarski,
  - kapacitativni,
  - optički i
  - elektromagnetni,
6. Prema namjeni:
  - za pozicioniranje i
  - za određivanje veličine pomjeranja i
7. Prema veličini mjernog intervala:
  - grubi,
  - srednje fini i
  - fini.



**Slika 5.2. Podjela mjernih sistema i načina mjerena**

### 5.2.1. Direktno mjerjenje

Šema direktnog mjerjenja pređenog puta prikazana je na slici 5.3. Pravolinijsko pomjeranje radnog stola mašine 2 ostvaruje se pomoću servomotora 1. Za mjerjenje pređenog puta koristi se mjerna skala 3 ugrađena na radnom stolu mašine 2 i senzor 4 postavljen nasuprot mjerne skale, a na nepokretnom dijelu alatne mašine. Pošto je pravac mjerne skale 3 paralelan pravcu uzdužne vodilice radnog stola, to senzor 4 registruje svako pravolinijsko pomjeranje radnog stola 2. Pri tome se posebnom metodom može dati i predznak ovom pomjeranju; u pozitivnom  $+X$  ili negativnom smjeru  $-X$ . Kako se sa slike 5.3 može vidjeti, između mjerne skale 3 i senzora 4 nema nikakih prijenosnih elemenata, tj., senzor direktno mjeri svako pomjeranje radnog stola, to se ovo mjerjenje naziva direktno mjerjenje. Kod ovakvih mjernih sistema, senzor registruje pomjeranje (pređeni put) u razmjeri 1:1.




Slika 5.3. Direktno mjerjenje

### 5.2.2. Indirektno mjerjenje

Dva primjera indirektnog mjerjenja prikazana su na slici 5.4. Pravolinijsko pomjeranje radnog stola 3 (slika 5.4.a) se ostvaruje pomoću servomotora 1 koji je preko zavojnog vretena 2 vezan za radni sto mašine. S druge strane zavojnog vretena 2, preko zupčastog prijenosnika  $z_1/z_2$  obrtno kretanje se prenosi na senzor za mjerjenje ugaonog pomjeranja 4. Dakle, ovdje se pomjeranje radnog stola 3 mjeri na indirekstan način, mjerenjem ugaonog pomjeranja zavojnog vretena. Pri tome se izračun pravolinijskog pomjeranja radnog stola vrši na osnovu izmjerjenog ugaonog pomjeranja, a uzimajući u obzir i prijenosni odnos zupčanika  $z_1$  i  $z_2$  i korak zavojnog vretena 2.

Indirektno mjerjenje pređenog puta radnog stola može se vršiti i pomoću zupčastog para zupčanik-zupčasta letva, slika 5.4.b. Ovdje se pravolinijsko kretanje radnog stola 1, preko zupčaste letve 2 i zupčanika 3, prenosi na osovinu sunzora 4. Zupčasta letva je direktno postavljena na radni sto, a zupčanik 3 na osovinu senzora. Na taj način, također indirektno, pravolinijsko kretanje radnog stola se mjeri kao ugaono pomjeranje

osovine senzora. Uzimajući u obzir prijenosni odnos prijenosnika zupčanik–zupčasta letva, te izmjereno ugaono kretanje osovine senzora, može se izračunati pravolinijsko kretanje radnog stola mašine.



Slika 5.4. *Indirektno mjerene*

Tačnost mjerena, kako direktnim, tako i indirektnim načinom, zavisi od tehničkih karakteristika primjenjenih sistema. Tako naprimjer, kod direktnog mjerena, slika 5.3, tačnost mjerena zavisi od temperturnih dilatacija svih mehaničkih elemenata, zatim tačnosti izrade mjerne skale, tačnosti rastojanja mjerne skale od senzora i sl. Također, kod indirektnog mjerena, slika 5.4, tačnost mjernog sistema zavisi od tačnosti izrade zavojnog vreća i navrtke radnog stola (krutost, zazor i sl.), istošenosti i temperturnih dilatacija istih, elastičnih torzionih deformacija zavojnog vreća i sl. Za slučaj prikazan na slici 5.4.b, kao mogući uzrok greške mjerena može se navesti i tačnost sprezanja zupčanika i zupčaste letve, odnos pravca zupčaste letve i ravnine rotacije zupčanika, temperturne dilatacije i sl.

### 5.2.3. Analogni i digitalni mjerni sistemi

Šematski prikazi analognog i digitalnog mjernog sistema dati su na slici 5.5.

Glavna karakteristika analognog mjernog sistema, slika 5.5.a, je mogućnost mjerena vrijednosti  $X$  u okviru zadate (definisane) oblasti mjerena  $X_0$ . Ako je ostvareno strujno kolo, kako je to prikazano na slici 5.5.a, tada se na osnovu Omovog zakona mogu postaviti odnosi:

$$X = X_0 \cdot \frac{R_b}{R_u}, \quad \dots (5.1)$$

$$R_u = R_a + R_b \quad i \quad \dots \quad (5.2)$$

$$U_x = \frac{U_0}{X_0} \cdot X , \quad \dots \quad (5.3)$$


gdje je:  $X$ , pomjeranje (dužina),

$U$ , napon i

$R$ , otpor

Dakle, mjerjenjem napona  $U$  na potenciometru, indirektno se može mjeriti pređeni put  $X$ . Međutim, skala potenciometra može biti gravirana tako da pokazuje direktnu veličinu pređenog puta  $X$ . Tijelo analognog uređaja za mjerjenje pređenog puta, prema slici 5.5.a, izrađeno je od izolacionog materijala. Na njegovoj površini po kojoj klizi klizač, utisнутa je precizno savijena žica, ili je ova površina prevučena tankim filmom koji provodi električnu struju. Na taj način ostvareno je strujno kolo prikazano na pomenutoj slici. Nedostatak ovih sistema je, prije svega, neotpornost na uslove eksploracije, naprimjer, uticaj okoline; prljavština, tečnost i sl., tako da se potenciometarski analogni mjerni sistemi rjeđe koriste kod numerički upravljenih alatnih mašina. Veću primjenu su našli analogni mjerni sistemi na bazi elektromagnetske indukcije (naprimjer, induktosin, rizolver i dr.)

Digitalni mjerni sistem, slika 5.5.b, sastoji se od mjerne skale i posebnog čitača (tasteri, fotoćelije i sl.). Pređeni put se na mjerenoj skali prati pomoću čitača i njegova veličina registruje na odgovarajućem brojaču. Prema tome, kod digitalnih mjernih sistema, merna skala je podijeljena na odgovarajući broj podioka, gdje se ukupno pomjeranje dobije sabiranjem ukupnog cijelog broja podioka kojem korespondira to pomjeranje.



Slika 5.5. Analogni i digitalni mjerni sistem

Veličina podioka direktno utiče na tačnost očitavanja pređenog puta i iznosi od 10 do 20 µm. Prema slici 5.5.b, pređeni put  $X$  se direktno očitava pomoću fotoćelije (čitač), a očitana vrijednost se obrađuje uz pomoć elektronskog brojača (digitalna elektronika), te se izmjerene vrijednosti trenutno iskazuju. Međutim, treba primjetiti da digitalni mjerni sistemi pokazuju izmjerene vrijednosti u određenom intervalu (diskontinuirano) čija vrijednost zavisi od podjele na mjernej skali (vidi dijagram na slici 5.5.b). Prema tome, digitalni mjerni sistemi su diskontinuirani u pogledu praćenja mjerene veličine, za razliku od analognih, gdje je ovo praćenje kontinuirano (vidi dijagram na slici 5.5.a).

#### 5.2.4. Apsolutno i inkrementalno mjerjenje

Mjerni sistemi mogu izmjerene veličine prikazivati uvijek u odnosu na jednu tačku, naprimjer, ishodište koordinatnog sistema. U tom slučaju se govori o apsolutnom mjerenu. U drugom slučaju, kada se izmjerene veličine prikazuju kao prirasti ili razlike u odnosu na prethodno izmjerene, tada se govori o relativnom (inkrementalnom) mjerenu.

U skladu sa karakterom apsolutnog i inkrementalnog mjerjenja, metode digitalnog mjerjenja mogu se podijeliti u dvije grupe:

- apsolutno digitalno (kodirano) mjerjenje, odnosno prikazivanje izmjerenih vrijednosti, slika 5.6.a i
- inkrementalno digitalno prikazivanje izmjerenih vrijednosti, slika 5.6.b.


Apsolutno digitalno mjerjenje karakteriše stalan odnos prikazanih izmjerenih vrijednosti i pozicija. Ovdje, jedna pozicija dobija uvijek istu izmjerenu vrijednost, tako, prema slici 5.6.a, svaka pozicija na podionom lenjiru (razmjernik) prikazana je samo jednom mogućom kombinacijom bitova na kodiranom podionom lenjiru

Inkrementalno digitalno mjerjenje, slika 5.6.b, zasniva se na obradi periodičnih signala koje čitač generiše zahvaljujući praćenju relativnog (inkrementalnog) podionog lenjira. Dužina podioka  $t$  na ovom lenjiru naziva se inkrement. Broj očitanih podioka se obrađuje pomoću digitalne elektronike i prikazuje na skali brojčanika.

Apsolutno digitalno mjerjenje ima neke značajne prednosti nad inkrementalnim, a to je:

- izmjerene vrijednosti se odnose na pređeni put mjeren u odnosu na fiksiranu nullu tačku (naprimjer, koordinatni početak), tako da je izbjegnuto sabiranje (multipliciranje) grešaka koje mogu nastati zbog definisanja više početnih tačaka mjerjenja, kakav je slučaj kod inkrementalnog mjerjenja,
- izmjerene vrijednosti merni sistem memoriše, te u slučaju prekida strujnog kola ne postoji opasnost "raspada" sistema mjerjenja.

Međutim, apsolutno digitalno mjerjenje ima i jedan značajan nedostatak, a to je velika cijena sistema za mjerjenje velikih dužina (velike alatne mašine), najviše iz razloga velike cijene ugradnje mašinski kodiranih lenjira sa velikim brojem binarnih kodova.



Slika 5.6. *Apsolutno i inkrementalno digitalno mjerjenje*

## 5.3. KONSTRUKCIONA RJEŠENJA MJERNIH SISTEMA

### 5.3.1. Analogni mjerni sistemi

Analogni mjerni sistemi se mogu podijeliti u dvije grupe; sistemi koji funkcionišu na principu Omovog zakona i sistemi koji funkcionišu na principu elektromagnetne indukcije. Mnogo veću primjenu imaju ovi drugi, Najčešće se koriste tzv. linearni induktosin i obrtni rizolver.

### INDUKTOSIN

Dva su osnovna oblika ovih uređaja; linearni – za mjerjenje pravolinjskih pomjerenja, i kružni – za mjerjenje ugaonih pomjerenja. Prema klasifikaciji mjernih sistema datoj na slici 5.2, linearni induktosin se primjenjuje u šemama direktnog mjerjenja, a kružni, u šemama indirektnog mjerjenja.

Na slici 5.7 prikazan je princip rada linearne induktosine pomoću kojeg se direktno mjeri pređeni put. Ovaj induktosin se sastoji iz dva induktivno pokretna dijela: lenjir 1 i klizač 2. Ova dva dijela su međusobno pokretljiva (pomjerljiva), pravougaonog su oblika i izrađuju se od nemagnetnih materijala. Namotaji od elektroprovodljivog materijala (najčešće bakar) su graviranjem ugrađeni u lenjir 1 i klizač 2. Namotaji su izrađeni sa korakom  $p$  i imaju pravougaoni oblik. Dimenzije i korak namotaja su isti i na lenjiru i klizaču. Lenjir 1 se učvrsti na radnom stolu mašine, dakle na pokretni dio, a klizač 2 se pričvrsti za nepokretni dio alatne mašine. Potrebni zazor između lenjira i klizača induktosina treba da bude cca 0,2 mm, što zahtijeva posebnu pažnju pri ugradnji i montaži ovih dijelova. Klizač ima ugravirane dvije grupe namotaja (slika 5.7: namotaj 1 i namotaj 2), koji su međusobno razmaknuti za vrijednost:

$$g = n \cdot p \pm \frac{p}{4} = p \cdot \left( n \pm \frac{1}{4} \right), \quad \dots (5.4)$$

gdje je:  $n$ , cijeli broj.

Ako se kroz namotaje lenjira 1 propusti naizmjenična struja visoke frekvencije (oko 10000 Hz) i napona  $e$ , tada se u namotaju 1 i namotaju 2 klizača 2 indukuju naponi  $e_1$  i  $e_2$ . Stvarne vrijednosti i fazni položaji ovako indukovanih napona prikazani su na dijagramima datim na slici 5.7. Oni su, kako se vidi iz dijagrama, zavisni od položaja klizača 2 na lenjiru 1.

Pošto su namotaji 1 i 2 međusobno pomjereni za veličinu  $g$  datu izrazom (5.4), to su njihovi indukovani naponi:

$$e_1 = k_1 \cdot e \cdot \sin \alpha t \cdot \cos \alpha = k_1 \cdot e_{(t)} \cdot \cos \alpha, \quad \dots (5.5)$$


$$e_2 = k_2 \cdot e \cdot \sin \alpha t \cdot \sin \alpha = k_2 \cdot e_{(t)} \cdot \sin \alpha, \quad \dots (5.6)$$

gdje je:  $k_1$  i  $k_2$ , elektromagnetične karakteristike sistema,

$$\alpha = \frac{2 \cdot \bar{u}}{p} \cdot X; \quad 0 \leq X \leq p, \text{ ugao.}$$

Pri relativnom pomjerenju klizača 2 i lenjira 1, dakle pri kretanju radnog stola alatne mašine, pređeni put u odnosu na nulli položaj, može se izračunati iz veze:

$$s = n \cdot p \cdot X, \quad \dots (5.7)$$



**Slika 5.7.** Princip rada linearног induktosina

odnosno, uzimajući u obzir da je  $X = \frac{\alpha \cdot p}{2 \cdot u}$ , tada je:

$$s = n \cdot p + \frac{\alpha \cdot p}{2 \cdot u}. \quad \dots (5.8)$$

Dobivena veza (5.8) pokazuje zapravo princip rada linearног induktosina koji se sastoji u sljedećem:


- za svaki pređeni korak  $p$  (period) na lenjiru induktosina 1, a na osnovu električnih signala (ekstremne promjene vrijednosti indukovanih napona), konvertor bilježi (registruje) put  $s = p$  (najčešće je  $p = 2$  mm),
- na osnovu stanja indukovanih napona  $e_1$  i  $e_2$  određuje se smjer kretanja (+ ili -) i izračunava vrijednost  $X$  koja se u konvertoru transformiše u digitalne (brojne) vrijednosti.

S obzirom na naprijed navedeno, može se kazati da način rada linearнog induktosina odgovara apsolutnom mjernom sistemu (slika 5.2), jer:

- tokom kretanja klizača u okviru jednog perioda (podioda)  $p$  na lenjiru induktosina, izmjerena vrijednost je apsolutna i
- nakon kretanja za svaki period  $p$ , postupak apsolutnog mjerjenja se ciklično ponavlja.

### **KRUŽNI INDUKTOSIN**

Za razliku od linearne, kod kružnog induktosina je namotaj ugrađen na kružnoj ploči, slika 5.8. Na navedenoj slici obilježeni elementi su: 1 – upravljačka jedinica alatne mašine, 2 – pogonski sevomotor, 3 – zupčasti prijenosnik, 4 – radni sto mašine, 5 – zavojno vreteno, 6 – navrtka, 7 – kružni induktosin (kružna ploča) i 8 – klizač induktosina.



**Slika 5.8. Mjerni sistem zatvorenog tipa sa indirektnim mjerjenjem pređenog puta pomoću kružnog induktosina**


Namotaji kružnog induktosina se mogu posmatrati analogno kao namotaji linearne induktosine koji su u savijenom obliku ugrađeni u kružnoj ploči. Kružni induktosin se koristi za mjerjenje ugaoniih pomjeranja u sistemu direktnog mjerjenja, odnosno za mjerjenje linearnih pomjeranja u sistemu indirektnog mjerjenja (vidi sliku 5.2). Na slici 5.8 prikazan je mjerni sistem zatvorenog tipa sa indirektnim mjerjenjem pređenog puta (pravolinijsko pomjeranje) pomoću kružnog induktosina.

### **RIZOLVER**

Svojim oblikom rizolver podsjeća na mali elektromotor sa precizno urađenim i ugrađenim namotajima. Na slici 5.9 prikazana je šema rasporeda namotaja rizolvera. Stator 1 rizolvera sadrži dva namotaja koji leže u dvije međusobno normalne ravni, odnosno u prostoru, osi namotaja zaklapaju ugao od  $\bar{u}/2$ , tj.  $90^\circ$ . Rotor 2 rizolvera također ima namotaj. Kada se kroz namotaj rotora 2 propusti naizmjenična struja visoke frekvencije (10000 Hz) i napona  $e$ , tada će se u prostoru između statora i rotora stvoriti promjenljivo električno polje. Ovo polje indukuje u namotajima statora naizmjenične napone  $e_1$  i  $e_2$  (u dva namotaja koji su međusobno normalni) koji su proporcionalni (sinusu i cosinusu) ugla  $\alpha$  zakretanja ploče rizolvera. Slično kao kod linearne induktosine, i ovdje se uspostavlja korelacija između veličine indukovanih napona  $e_1$  i  $e_2$  i ugla zakretanja  $\alpha$  (izrazi (5.5) i (5.6)). Ovako izračunate vrijednosti ugla  $\alpha$  pokazuju veličinu i smjer zakretanja rotora rizolvera. I ovdje se kao kod linearne induktosine, pomjeranje

prati u okviru jednog perioda (podioka)  $\rho$ , tako da je ovo sistem sa cikličnim apsolutnim mjerjenjem. Na slici 5.9 prikazana je veoma jednostavna šema namotaja statora i rotora rizolvera, međutim, valja naglasiti da se u gradnji rizolvera koriste i druge, složenije šeme namotaja. Tako naprimjer, namotaji rotora mogu biti podijeljeni u više grupa (polova), a namotaji statora u odgovarajuće parove međusobno normalnih namotaja. Na ovaj način se dobiju rizolveri za veoma precizna mjerjenja ugaonih pomjerenja.

Na kraju, može se kazati da se mjerni sistemi koji koriste rizolvere odlikuju malim ugradbenim dimenzijama, jednostavnom ugradnjom, te visokom tačnošću i pouzdanošću (u toku korištenja se praktično ne troše).



Slika 5.9. Šema rasporeda namotaja rizolvera

### 5.3.2. Digitalni mjerni sistemi

Mjerenja zasnovana na digitalnim mjernim sistemima najčešće koriste fotoelektrični efekat i to na dva načina:


- reflektovanje svjetlosti od mjerne skale i
- propuštanje svjetlosti kroz mjeru skalu.

U prvom slučaju, svjetlosni zrak pada na mjeru skalu na kojoj su izrađene podione linije (polja) koja naizmjenično reflektuju, odnosno ne reflektuju svjetlost. U drugom pak slučaju, merna skala je izrađena tako da su polja urađena na način da naizmjenično propuštaju, odnosno ne propuštaju svjetlost. Odbijeni zraci u prvom slučaju, odnosno propušteni zraci u drugom slučaju, padaju na fotočelije indukujući pri tome u njima forostruje čijom daljom obradom se dolazi do digitalnih (brojnih) vrijednosti o linearnom ili ugaonom pomjerenju.

### INKREMENTALNI DIGITALNI MJERNI SISTEMI

Opšta šema digitalnog mjernog sistema koji radi na principu propuštanja svjetlosti prikazana je na slici 5.10. Mjerni sistem se sastoji od izvora svjetlosti 1, optičkog dijela 2, mjerne skale 3, rešetke (blende) 4 i fotočelija 5. Na mjerenoj skali su izrađeni jedan ili više referentnih podioka 6. Pri relativnom kretanju mjerne skale 3 i rešetke 4, na izlaznoj strani rešetke nastaje mjerni signal koji se mijenja po zakonu sinusoide. S druge strane, fotočelije 5 su raspoređene u dva reda međusobno pomjerena za vrijednost perioda ( $n+1/4$ ). Ovakav raspored fotočelija omogućava generisanje signala koji su fino pomjereni za  $90^\circ$  što koristi upravljačkoj jedinici da ih prepozna i upotrijebi pri određivanju veličine i smjera kretanja.

Referentni podioci 6 generišu referentni impuls. Ovaj impuls nastaje pri svakom prijelazu rešetke 4 preko referentnog podioka 6 i služi za određivanje ishodišta koordinatnog sistema. Referentni podioci se najčešće nalaze na sredini mjerne skale. Ugradnjom




Slika 5.10. Šema digitalnog mjerjenja sa propuštanjem svjetlosti kroz mjerenu skalu

više referentnih podioka  $\delta$  na mjernoj skali  $3$ , postiže se brže reprodukovanje ostvarenih posmičnih kretanja pa i u slučajevima kada iz bilo kog razloga dođe do prekida napajanja električnom strujom. Naime, u ovim slučajevima klizač se, nakon ponovnog uspostavljanja strujnog kola, automatski vraća do posljenje referentne tačke i od nje nastavi ponovno radno kretanje.

Poseban elektronski uređaj pojačava i oblikuje mjerne signale dobivene iz fotoćelija (fotoelektrični merni sistem). Pri tome se sinusni oblici impulsa prevode u njihov pravougaoni oblik, slika 5.10. Ovako dobiveni signali se dalje mogu interpretirati i u skladu sa potrebnom tačnošću mjerena i veličinama podioka, podijeliti i dobiti u obliku pet ili dvadesetpet podsignalata. Na ovaj način je izmjereni signal dvadeset puta manji od dužine peroda (podioka)  $p$  na mjernoj skali  $3$  ( $s_1 = p/20$ , vidi dijagram na slici 5.10).

Na slici 5.11 prikazana je šema inkrementalnog mernog sistema koji radi na principu dinamičkog fotoelektričnog mjerena. Sistem se sastoji od izvora svjetlosti  $1$ , sočiva  $2$ , aktivnog polja  $3$  sa fotodiodama  $4$  (10 do 220 fotodioda u redu), čeličnog lenjira  $5$  sa nereflektujućim poljima  $6$  i reflektujućim poljima  $7$ , sočiva  $8$  i polupropusnog ogledala  $9$ . Postupak dinamičkog fotoelektričnog mjerena zasniva se na korištenju, umjesto rešetke (pozicija  $4$  za registrovanje odbijene ili propuštene svjetlosti, slika 5.10), 220 fotodioda koje su postavljene u redu. U skladu sa šemom prikazanom na slici 5.11, pomoću ugrađenih optičkih elemenata, svjetlost se reflektuje od površine  $7$  na mernom lenjiru  $5$  do fotodioda  $4$ , pri čemu se istovremeno aktivira skup tri do deset fotodioda. Napon indukovanih fotostruja na ovom skupu fotodioda je proporcionalan intenzitetu svjetlosti koja na njih pada. Uslijed relativnog pomjeranja mernog lenjira  $5$ , pomjera se u okviru rada fotodioda  $4$  njihov aktivni dio  $3$ , te tako nastaje potrebna električna rešetka ili raster (optoskener). Zbir struja svih fotodioda formira merni signal koji se dalje elektronski obrađuje u upravljački signal.

Glavna karakteristika prikazanog mernog sistema je mogućnost očitavanja i veoma malih pomjerenja i pri gruboj podjeli na mjernoj skali  $5$ . Tako naprimjer, pri koraku podjeli (površine  $6$  i  $7$  na skali  $5$ ) od  $p = 635 \mu\text{m}$ , postiže se tačnost očitavanja linearne pomjerenja od  $0,5 \mu\text{m}$ .



**Slika 5.11.** Šema inkrementalnog mernog sistema sa reflektovanjem svjetlosti

### APSOLUTNI DIGITALNI MJERNI SISTEMI

Za razliku od inkrementalnih, absolutni digitalni mjerni sistemi su tako kodirani da je na mjerenoj skali svakoj poziciji dodijeljena odgovarajuća (apsolutna) brojna vrijednost. Na slici 5.12.a prikazan je izgled kodirane mjerne skale absolutnog digitalnog mjernog sistema. Ovdje dakle, merna skala predstavlja absolutni digitalni pokazivač i ona je zapravo, grafička ilustracija prirodnog broja u binarnom sistemu. Ovakva skala se izrađuje na mjernom lenjiru tako što se na njemu izrade linije (polja) za kodiranje binarnih pozicija 1 i 0 binarnih brojeva. Jasno je da broj ovih linija zavisi od veličine prirodnog broja kojeg treba grafički interpretirati. Prema šemici na slici 5.12.a, očitavanje prikazane pozicije A - A se vrši sistemom prikazanim na slici 5.12.b. Ovaj sistem se sastoji od mjerne skale 1, izvora svjetlosti 2 i fotočelije 3. Za pomenutu absolutnu poziciju A - A, izmjerena decimalna vrijednost je 29 koja se dobije od binarnih sastavaka:


$$1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^5 = 1 + 0 + 4 + 8 + 16 + 0 = 29$$

Međutim, primjena absolutnih digitalnih mernih sistema kod numerički upravljenih alatnih mašina je ograničena. Razlozi leže u činjenici da je za to tačnije mjerjenje potreban merna lenjir sa skalom sa puno linija (na slici 5.12.a prikazana je skala sa šest linija). Broj linija mjerne skale se računa prema izrazu:

$$n = \log \frac{X}{\Delta X} \cdot \frac{1}{\log 2}, \quad \dots \quad (5.9)$$

gdje je:  $X$ , mm, dužina mjerne skale,  
 $\Delta X$ , mm, tačnost mjerjenja.


Tako naprimjer, za dužinu mjerne skale od  $X = 1000$  mm i tačnost mjerjenja od  $\Delta X = 0,001$  mm, biće potrebna skala sa  $n = 20$  linija. Može se zaključiti da izrada mjerne skale sa velikim brojem linija (polja), a iz razloga zahtijevane tačnosti očitavanja apsolutne pozicije, čini ovaj merni sistem skupim u odnosu na druge mjerne sisteme.



Slika 5.12. *Absolutni digitalni merni sistem*

**DIGITALNI MJERNI SISTEMI ZA MJERENJE UGAONIH POMJERANJA**

Digitalni mjerni sistemi, kako za apsolutno, tako i za inkrementalno mjerjenje ugaonih pomjeranja, rade na principima kao i sistemi za linearne mjerene, slika 5.10 i slika 5.11. Ovdje se mjerne skale umjesto linijskog, predstavljaju u kružnom rasporedu. Tako je moguće korištenjem istih tehničkih rješenja, mjeriti i ugaona pomjeranja u okviru jednog punog kruga. Za mjerjenje ugaonih pomjeranja koja su veća od jednog punog kruga (naprimjer, korištenje senzora za ugaona pomjeranja u digitalnim sistemima za indirektno mjerjenje, slika 5.4), moguće je koristiti uredaj čija je šema prikazana na slici 5.13. Na pogonsku osovinu 1 postavljena je kružno kodirana ploča 2 (izrađena od čvrstog plastičnog materijala) paralelno s kojom je postavljena rešetka i s druga strane fotodiode (uporediti sa slikom 5.10; rešetka i fotodiode nisu prikazane na slici 5.13). Tamna i svijetla (crna i bijela) polja na kružno kodiranoj ploči 2 sadrže kodirane označke koje se uz pomoć svjetlog zraka i fotodioda čitaju i dalje obrađuju na sličan način kao kod drugih mjernih sistema ove grupe. Radi ostvarenja veće tačnosti mjerjenja, na osovinu 1 postavlja se više kružnih kodiranih ploča 2. Obrtanje jedne u odnosu na drugu kružnu ploču regulisano je preciznim prijenosnikom čiji prijenosni odnos mora da odgovara broju podioka na kružnim kodiranim pločama. Na slici 5.13 prikazane su ploče sa 16 podioka, a prijenosni odnos prijenosnika između ploča je 16:1. Na ovaj način je dobiven zapravo efekat mjerjenja sa više kodiranih linija. Za tri ploče sa četiri linije, dobije se dakle mjerjenje sa  $4 \times 3 = 12$  kodiranih linija, svaka za smještaj jednog binarnog mesta (na slici 5.13, to su binarna mjesta  $2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{11}$ ).



**Slika 5.13.** Kružne kodirane ploče za digitalno mjerjenje ugaonih pomjeranja

## 5.4. ELEKTROHIDRAULIČNI KORAČNI MOTOR

Kao što je već ranije rečeno, elektrohidraulični koračni motori imaju karakteristiku zakretanja rotora za tačno određenu vrijednost koja je određena samim motorom, tj. na račun prevođenja (pretvaranja) sekvenci ulaznih impulsa u proporcionalno ugaono zakretanje. Ovi motori rade u tzv. otvorenom mjernom sistemu, dakle, bez povratne sprege. U tom smislu elektrohidraulični koračni motor je ujedno i mjerni uređaj, ali takav mjerni uređaj koji nema povratnu informaciju o stvarnoj veličini izvršenog kretanja.

Elektrohidraulični koračni motor je sastavljen od koračnog elektromotora i hidromotora (vidi sliku 4.11). Oni su spojeni u jednu cjelinu s ciljem da se okretanje koračnog elektromotora (inače uređaja male snage) pretvoriti u obrtanje hidromotora kao uređaja veće snage. Ovakvo rješenje je veoma dobro jer predstavlja kombinaciju za pogon izvršnih organa numerički upravljenih alatnih mašina čime se postiže dvostruki efeket:


- potrebna snaga za posmično kretanje i
- mjerjenje, odnosno registrovanje pređenog puta s obzirom da se pređeni put (posmično kretanje) mjeri indirektno – brojanjem impulsa (koraka) koračnog motora.

Upravo zbog navedenog, elektrohidraulični koračni motori, bez obzira na neke njihove nedostatke, pružaju preklično neograničene mogućnosti u pogledu upravljanja radom izvršnih organa numerički upravljenih alatnih mašina u funkciji od pređenog puta u koordinatnim pravcima. Slika 5.14 daje uprošćen prikaz načina rada ovih motora sa posebnim akcentom na mjerjenje zakretanja po koračnom principu.

Na slici 5.14.a i 5.14.c prikazani su stator i rotor koračnog elektromotora. I stator, i rotor, sastoje se od više segmenata koji opet sadrže po  $n$  zuba. Promjer otvora statora je veći od vanjskog promjera rotora za cca 0,1 do 0,15 mm. Širina zuba statora je jednaka širini zuba rotora (vidi sliku 5.14), tj.:

$$f = b = g. \quad \dots \quad (5.10)$$

Pošto su zubi rotora i statora istih dimenzija, to pri uključenju koračnog elektromotora, zubi dolaze naizmjenično, po parovima, jedan nasuprot drugog. Stator ima tri segmenta (paketa), slika 5.14.b, koji su aksijalno poređani u smjeru obrtne ose i to tako da njihovi zubi leže na aksijalno paralelnim linijama. Međutim, na osovini koračnog elektromotora ugrađena su tri segmenta rotora i to, jedan do drugog, pri čemu svaki segment prati u montažnom položaju svoj korespondentni segment na statoru, posmatrano u radijalnim ravninama, slika 5.14.b. U aksijalnom pravcu, međutim, zubi parcijalnih rotora ne leže u istim aksijalnim ravninama. Oni su fazno pomjereni i to tako da su zubi drugog u odnosu na prvi, a zatim zubi trećeg u odnosu na drugi, pomjereni za vrijednost  $2\pi f/3$ , slika 5.14.d.



**Slika 5.14.** Šematski prikaz funkcionisanja koračnog elektromotora

Obilježene i druge veličine na slici 5.14 su:

- $a = \bar{u} \cdot D$ , obim otvora statora u razvijenom obliku,
- *b*, zubi statora, tj. polovi statora,
- *c<sub>1</sub>*, *c<sub>2</sub>*, *c<sub>3</sub>*, namotaji magneta statora,
- *d<sub>1</sub>*, *d<sub>2</sub>*, *d<sub>3</sub>*, segmenti rotora na osovinu motora sa ugaonim faznim pomakom od  $2 \cdot f / 3$  (zubi narednog rotora su zakrenuti od zubi prethodnog rotora za navedeni fazni pomak),
- *e*, istosmjerni napon namotaja statora,
- *f*, širina zuba statora,
- *g*, širina žljebova u statoru,
- *h<sub>1</sub>*, *h<sub>2</sub>*, *h<sub>3</sub>*, zubi na tri segmenta rotora (na slici 5.14.d su su šematski prikazani u razvijenom obliku),
- *i*, osa motora,
- *k*, paket magnetnih limova na zubu statora,
- *I*, *m*, *n*, počeci namotaja statora,
- *O*, spojevi krajeva namotaja statora,
- $\tau_p$ , korak polova statora ( $\tau_p = f + g$ ),
- $\delta$ , zazor između statora i rotora.

Ako su namotaji zuba statora izvedeni na način kako to slika 5.14.a pokazuje, tada će susjedni zubi statora imati malizmjenične polove sa suprotnim znakovima. Na taj način pojedini zubi statora postaju polovi, a razmak između žlebova  $\tau_p$  označava tada korak između dva pola. Na primjeru datom na slici 5.14.c postoji osam polova. Segmenti rotora se izrađuju bez namotaja.

Ako se u strujno kolo uključe namotaji magneta  $c$ , i ako se pri tome spojna tačka  $O$  veže sa negativnim polom istosmjerne struje, tada se mogu dobiti sljedeće kombinacije:

- Prva kombinacija; spajanjem namotaja / statora  $k_1$  sa pozitivnim polom, u segmentu statora  $k_1$ , će nastati magnetno polje koje se zatvara preko odgovarajućih zuba na segmentu rotora  $d_1$ . Tada će se rotor zakrenuti i to tako da se otpor magnetnom fluksu svede na minimum, tj. zubi na segmentu statora i rotora  $k_1 - d_1$  će zauzeti položaj jedan nasuprot drugom. Ako se dalje, istosmerna struja dovede spajanjem namotaja  $m$ , zakrenut će se segment rotora  $d_2$  nalijevo za korak  $\tau_p/3$ , s obzirom da je njegov Zub  $k_2$  bio u datom momentu udaljen od odgovarajućeg zuba statora za vrijednost  $2\cdot f/3$ . Za to vrijeme će se osovina rotora koračnog elektromotora zakrenuti za ugao od  $15^\circ$  (prema primjeru na slici 5.14.c, gdje stator, odnosno rotor imaju osam zuba, zakretanje, tj. korak je:  $\alpha = \frac{1}{3} \cdot \frac{360^\circ}{8} = 15^\circ$ ). Okretanje rotora ulijevo će se zaustaviti u najpovoljnijem položaju za magnetni fluks. Ako se dalje, strujno kolo zatvori sa namotajem  $n$ , rotor će se zakrenuti za naredni korak. Ako se nastavi sa ovim sekvencijalnim uključivanjem kontakata namotaja  $l$ ,  $m$  i  $n$ , rotor se za svaki impuls zakreće za ugao od  $15^\circ$ .
- Druga kombinacija; spajanjem namotaja u obrnutom redoslijedu, tj.  $l, n, m, l, n, m$ , i t.d., nastaje zakretanje rotora u suprotnom smjeru (udesno).


Jedan od najvažnijih karakteristika koračnih elektromotora se sastoji u tome da je ukupni pređeni put, mјeren ugaonim pomjeranjima, zavisan od broja ostvarenih kontakata, tj. impulsa. To znači da broj impulsa predstavlja pređeni put mјeren ugaonim pomjeranjem.

Opisani način rada koračnog elektromotora pokazuje da se radi o veoma prikladnom pogonu za posmična kretanja kod numerički upravljenih alatnih mašina. Izrađuju se sa snagom od cca 0,35 kW i sa cca 2000 do 10000 imp./s. Međutim, za veće alatne mašine, snaga ovih pogona je nedovoljna, pa se u tu svrhu koračnom elektromotoru dodaje hidromotor, što je već ranije, slikom 4.11, objašnjeno. Ovim rješenjem je snaga povećana i do cca 10 kW, pa i više. Kao što je ranije rečeno, ovdje se koračnim elektromotorom samo upravlja radom hidromotora, pri čemu je potreban hidraulični sistem za snabdijevanje hidromotora fluidom pod pritiskom.

## 5.5. LASERSKI MJERNI SISTEMI

Mjerenje pomjeranja izvršnih organa numerički upravljenih alatnih mašina može se vršiti i pomoću tzv. laserskih interferometara. Ovakav mjerni sistem naročito je pogodan za mjerenje velikih pomjeranja, dakle kod velikih alatnih mašina gdje su kretanja izvršnih organa 10 m, pa i više.


Korištenje principa svjetlosne interferencije kao mjernog metoda, datira još od prije 120 godina kada je A. Michelson razvio sistem koji je kasnije nazvan Michelsonov interferometar, slika 5.15. Ovaj interferometar se sastoji od monohromatskog izvora svjetlosti 1 (monohromatska svjetlost je svjetlost jednostrukе talasne dužine), poluposrebrenog (polupropusnog) ogledala 2, fiksног ogledala 3, i pokretnog ogledala 4. Svjetlosni talas se kreće od izvora 1 i dijeli se na površini ogledala 2 tako da se polovina reflektuje pod uglom od  $90^\circ$  i kreće prema fiksном ogledalu 3, a polovina prolazi do pokretnog ogledala 4. Odbijeni zraci od ogledala 3 i ogledala 4 formiraju rekombinirane zrake. Ogledala su podešena tako da su rekombinirani zraci paralelni i kao takvi su usmjereni



**Slika 5.15. Osnovni Michelsonov interferometar**

prema posmatraču. Ako su fiksno 3 i pokretno ogledalo 4 na istom rastojanju od ogledala 2, tada će svjetlosni rekombinirani zraci biti u fazi i pojaviće se tzv. konstruktivna interferencija, slika 5.15, kao jasna svjetlost. Međutim, ako se pokretno ogledalo pomjeri za jednu polovinu talasne dužine, tada će se rekombinirani zraci vratiti posmatraču sa faznim pomakom od  $180^\circ$  i pojaviće se tzv. destruktivna interferencija. U ovom slučaju izostaje svjetlost, tj. posmatrač vidi tamnu fazu. Prema tome, pomjeranjem pokretnog ogledala 4, posmatrač naizmjenično vidi svijetlu i tamnu fazu, čijim se jednostavnim brojanjem i uz poznavanje veličine talasne dužine zraka, može mjeriti veličina pomjeranja pokretnog ogledala.

Laserski zrak predstavlja vrlo uzak svjetlosni zrak visokog intenziteta koji se stabilno prostire na velikim rastojanjima. Talasna dužina ovog zraka je također veoma stabilna. Ako se mjerni princip interferencije nadograđi odgovarajućim fotoelektričnim sistemom, tada je moguće dobiti veoma precizan mjerni sistem čija je šema prikazana na slici 5.16. Ovakav mjerni sistem je poznat pod nazivom laserski interferometar. Svjetlost iz izvora laserskog zraka 2 ulazi u sistem za mjerjenje linearog pomjeranja (npr. mjerjenje pomjeranja nosača alata kod struga). Pomoću uređaja 1 vrši se kontinuirana kontrola intenziteta i talasne dužine zraka. Svjetlosni zrak pada na polupropusno ogledalo 3 i odlazi do pokretnog dijela alatne mašine na kome se nalazi optička prizma 4 koja usmjerava zrak za  $180^\circ$  i, dakle, vraća ga nazad u interferometar. Dio zraka se sa polupropusnog ogledala odbija do optičke prizme 5 koja je postavljena na nepokretnom dijelu alatne mašine. I ovaj zrak se također usmjerava za  $180^\circ$  i vraća nazad. Zraci vraćeni od optičkih prizmi 4 i 5 (rekombinirani zraci) će, uslijed različitih optičkih puteva (optička prizma 4 se pomjera), naizmjenično stvarati konstruktivnu i destruktivnu interferenciju, tj. sukcesivno će se pojavljivati osvjetljenje i zatamnjenje. Fotodekoder 6 registruje ove svjetlosne impulse i pretvara ih u električne signale, koji se dalje vode u pojačivač 7, a zatim u elektronski uređaj 8 koji služi za brojanje električnih signala.



Slika 5.16. Šema laserskog interferometra za mjerjenje pravolinijskog pomjeranja

## **5. MJERNI SISTEMI**

---


Nakon toga, u uređaju  $\vartheta$  se vrši konverzija jedinica, preračunavanje i prikaz izmjerene veličine pomjeranja pokretnog dijela alatne mašine.

Tačnost ovih mjernih sistema mjeri se u dijelovima talasne dužine laserskog zraka ( $=10^{-7} \cdot \lambda$ ,  $\lambda$ , talasna dužina). Imajući u vidu da je talasna dužina za crvenu svjetlost  $\lambda=0,633 \text{ } \mu\text{m}$ , onda je potpuno jasno da se radi o veoma preciznom mjernom sistemu


## 6. PRIMJERI NUMERIČKI UPRAVLJANIH ALATNIH MAŠINA

### 6.1. NUMERIČKI UPRAVLJANI STRUGOVI

Strugovi, kako konvencionalno, tako i numerički upravljeni, su najrasprostranjenije alatne mašine. Na slici 6.1 prikazano je nekoliko šema ovih mašina sa prikazom kordinatnih osa i mogućnosti numeričkog upravljanja. Kod numerički upravljanog struga sa 2-osnim ( $X, Z$ ) upravljanjem, slika 6.1.a, duž  $X$  ose se vrši poprečna obrada, a duž  $Z$  ose, uzdužna obrada. Kod struga sa revolver glavom sa 3-osnim ( $X, Z, W$ ) upravljanjem, slika 6.1.b,  $X$  i  $Z$  osa su namijenjene za vanjsku obradu, a  $W$  osa, koja inače radi nezavisno, za unutrašnju obradu. Numerički upravljeni strug sa dva suporta i 2+2-osnim ( $X, Z$  i  $U, W$ ) upravljanjem, prikazan je na slici 6.1.c. Suporti su nezavisni jedan od drugog, tako da se i program rada ovih strugova razlikuje od uobičajenih, ali je korektura programa u ovom slučaju jednostavna. Na slici 6.1.d prikazana je šema vertikalnog (karusel) numerički upravljanog struga sa 6-osnim ( $X, Z, U, W, P, R$ ) upravljanjem.



Slika 6.1. Primjeri numerički upravljanih strugova




**Slika 6.1.** *Nastavak – kraj*

Na slici 6.2 prikazan je izgled CNC univerzalnog struga. Ova mašina je prilagodena za obradu dijelova elementarnim strugarskim operacijama, uz dodatnu mogućnost upotrebe rotacionih alata sa sopstvenim pogonom, dakle sa proširenim tehnološkim mogućnostima. Na strugovima ove klase najčešće se obrađuju dijelovi iz šipkastog polufabrikata, jer su opremljeni sa skladištem šipkastog materijala, kao i automatskim odvođenjem strugotine. Krevet struga (tačnije, gornje vodilice na krevetu) je zakrenut za  $45^\circ$ , slika 6.3.a, čime je ostvaren bolji položaj alata, bolji pregled radnog prostora struga, kao i lakše odvođenje strugotine iz radnog prostora struga. Ovaj strug se odlikuje visokom statičkom i dinamičkom krutošću. Univerzalna revolver glava sa 12 držača za standardne alate prikazana je na slici 6.3.b. Uobičajene tehničke karakteristike ovih strugova su: raspon šiljaka 350 do 1100 mm, promjer obrade 440 do 680 mm, maksimalni obrtni moment 320 do 2000 Nm, pogonska snaga 9 do 30 kW i područje brojeva obrtaja glavnog vretena 25 do 5000 o/min.




**Slika 6.2.** *CNC univerzalni strug (Gildemeister)*



Slika 6.3. Prikaz struga sa slike 6.2 bez zaštitnih stranica i detalj revolver glave

Na slici 6.4 prikazan je izgled numerički upravljanog revolver struga sa izdvojenim detaljem revolver glave sa alatima.




Slika 6.4. NC revolver strug (Hyundai)

Na slici 6.5 prikazan je CNC jednovreteni automatski strug za izradu dijelova iz šipkastog materijala. Ovaj strug, osim pogodnosti za velike serije, odlikuje i visoka fleksibilnost i tačnost obrade, kako dijelova jednostavnog, tako i dijelova kompleksnog oblika. Ovi automatski strugovi su opremljeni sa dvije revolver glave sa po osam pozicija za alate, pri čemu su moguće dvije varijante obrade, slika 6.6. U prvoj varijanti, slika 6.6.a, obrada se vrši kao na univerzalnom strugu, uz napomenu da ovdje mogu istovremeno obradivati alati s obje revolver glave. U drugoj varijanti, slika 6.6.b, koristi se, osim glavnog, još jedno, tzv. protuvretno. Pri tome se za obradu na tom vretenu koriste alati sa revolver glave 2 (mogu biti i sa sopstvenim pogonom). Protuvretno ima i kontinuirani numeričko upravljeni podioni uređaj. Prema tome, ovdje je moguće, osim operacija obrade struganjem, vršiti i obradu bušenjem, glodanjem, višestransko struganje, glodanje navoja i t.d. Paralelna obrada, slika 6.6.c, predstavlja istovremenu obradu na glavnom i protuvretenu, pri čemu alati na revolver glavi 1 obrađuju obradak na glavnom vretenu, a alati na revolver glavi 2, obradak na protuvretenu. Na prvi momenat komplikovana paralelna obrada, zapravo se zasniva na 2-osnom upravljanju, pri čemu je neophodna sinhronizacija poprečnih klizača (suporta). Revolver glava 1 i protuvretni su montirani na gornjem, a revolver glava 2 na donjem klizaču (suportu), slika 6.6.c. Kretanja na gornjem i donjem klizaču su usaglašena i sinhronizirana. Na ovaj način, u najkraćem, obrada teče na sljedeći način: obradak stegnut u glavnom vretenu biva obrađen sa jedne strane i do odgovarajućeg stepena, a zatim ga preuzima protuvretni u kome se vrši obrada s druge strane obratka. Pri tome se obrada vrši istovremeno na dva obratka.



Slika 6.5. CNC automatski strug (Gildemeister)




Klasična 4–osna obrada i centrično bušenje,  
obrada sa dvije revolver glave

a)



Obrada sa pogonjenim alatima, C osom i  
protuvretenom (istovremena obrada dva dijela)

b)



Paralelna obrada na glavnem i protuvretenu  
sa sinhroniziranim kretanjem klizača

c)

**Slika 6.6.** Mogućnosti obrade na CNC automatskom strugu prikazanom na slici 6.5.

## 6. PRIMJERI NUMERIČKI UPRAVLJANIH ALATNIH MAŠINA

---

Tehničke karakteristike CNC univerzalnog struga prikazanog na slici 6.7 su: raspon šiljaka 750 do 2000 mm, promjer obrade 320 do 760 mm, pogonska snaga 7 do 22 kW, obrtni moment 320 do 2500 Nm, područje brojeva obrtaja – prvi stepen, od 20 do 1000 o/min, drugi stepen, od 40 do 4000 o/min. Karakteristika upravljačkog sistema ovog struga je Touch-Screen-Display navigator gdje se veoma jednostavno vrši podešavanje, naprimjer broja obrtaja glavnog vretena.

Na slici 6.8 prikazan je izgled dvovretenog strugarskog centra, a na slikama 6.9 do 6.11, radni prostor ove mašine, izgled mašine bez zaštitnih stranica i šematski prikaz načina obrade.




Slika 6.7. Univerzalni CNC strug (Gildemeister)




Slika 6.8. Dvovreteni strugarski centar (Gildemeister)



Slika 6.9. Radni prostor dvo-vretenog strgarskog centra sa slike 6.8.




Slika 6.10. Izgled dvovretenog strgarskog centra sa slike 6.8 bez zaštitnih stranica



2- i 4-osna obrada na lijevom vretenu


Prebacivanje poluzavršenog obratka  
pomoću pokretnog kućišta desnog vretena

Slika 6.11. Način obrade na dvovretenom strgarskom centru sa slike 6.8.



**Slika 6.11.** *Nastavak – kraj*

Konačno, na slici 6.12 prikazan je izgled viševretenog CNC automatskog struga, a na slici 6.13 izgled viševretenog CNC strugarskog centra. Obje prikazane alatne mašine su visokoproduktivne i namijenjene za masovnu proizvodnju.





Slika 6.13. Viševreteni CNC strugarski centar (Gildemeister)